



VLADA CRNE GORE

AKCIONI PLAN

ZA POGLAVLJE 23. PRAVOSUĐE I TEMELJNA PRAVA

IZVJEŠTAJ BROJ 2



mart 2014

Sadržaj:

Sadržaj:.....	2
23: Pravosuđe i osnovna prava.....	3
1 PRAVOSUĐE - Natasa Radonjic	3
2 BORBA PROTIV KORUPCIJE	46
3 TEMELJNA PRAVA MP - Maja Maras.....	144
4 SARADNJA SA NVO.....	275

23: Pravosuđe i osnovna prava

1 PRAVOSUĐE - Natasa Radonjic

1.1 JAČANJE NEZAVISNOSTI PRAVOSUĐA^ MP - Natasa Radonjic

- 1.1.1 Preporuka: Crna Gora treba da izmijeni svoj Ustav u skladu s preporukama Venecijanske komisije i evropskim standardima, kako bi se obezbijedila nezavisnost i odgovornost pravosuđa. Izmjene bi, između ostalog, trebalo da obuhvate sljedeća pitanja: ^-

Br.	Mjera / Aktivnost	Nadl. Organ	Rok Status	INDIKATORI REZULTATA	INDIKATORI UTICAJA
1.1.1.1 *	Promjena Ustava u dijelu odredaba koje uređuju pravosuđe u skladu sa mišljenjem Venecijanske komisije, posebno u pogledu: Sastava Sudskog savjeta; Izbora predsjednika Vrhovnog suda; Izbora Vrhovnog državnog tužioca i državnih tužilaca; Sastava Tužilačkog savjeta; Razloga za razrješenje sudija i državnih tužilaca; Sastava i načina izbora sudija Ustavnog suda. (1) 31.XII 2013 [R]	Skupština	R Jul 2013.	<i>Usvojeni Amandmani na Ustav;</i> (1) 31.XII 2013 [R] <i>Amandmani od I do XVI na Ustav Crne Gore usvojei</i> <i>31. VII 2013.</i> <i>Usvojen Ustavni zakon za sprovođenje</i> <i>Amandmana na Ustav.</i> (1) 31.XII 2013 [R] <i>Ustavni zakon za sprovođenje Amandmana na</i> <i>Ustav Crne Gore usvojen 31. VII 2013.</i>	<i>Pozitivno mišljenje EK (Izveštaj o napretku);</i> (1) 31.XII 2013 [R] <i>Izveštaj o napretku Crne Gore za 2013. godinu,</i> <i>SEC(2013) 411 od 16. X 2013. godine</i> <i>Izveštaj ekspertske misije EK;</i> (1) 31.XII 2013 [?] <i>Izveštaj Venecijanske komisije.</i> (1) 31.XII 2013 [?]

- 1.1.2 Preporuka: Postupak izbora mora biti transparentan i zasnovan na zaslugama. Treba uvesti jedan sistem izbora za cijelu zemlju, koji bi se mogao zasnivati na anonimnim testovima za sve kandidate i obaveznim obukama prije imenovanja sudije/zamjenika tužioca. Centar za edukaciju nosilaca pravosudne funkcije (CENPF) treba da bude uključen u postupak testiranja.

23: Pravosuđe i osnovna prava

Br.	Mjera / Aktivnost	Nadl. Organ	Rok Status	INDIKATORI REZULTATA	INDIKATORI UTICAJA
1.1.2.1	Izmjena Zakona o Sudskom savjetu u skladu sa izmjenama Ustava, a naročito u pogledu: Postupka izbora članova Sudskog savjeta koji nijesu sudije; Uspostavljanja jedinstvenog sistema izbora sudija na nivou države na osnovu postupka koji mora biti transparentan i zasnovan na zaslugama; Uspostavljanje periodičnog ocjenjivanja rada sudija i predsjednika sudova; Uvođenje sistema napredovanja na rezultatima rada; Uvesti kriterijume za trajno upućivanje sudija iz jednog suda u drugi na dobrovoljnoj osnovi. (2) 31.III 2014 [DR]	MP Branka Lakocevic	DR Septembar 2013 –; oktobar 2014.	<i>Usvojen Zakon</i> (2) 31.III 2014 [?]	<i>Pozitivno mišljenje Evropske komisije (Izveštaj o napretku);</i> (2) 31.III 2014 [?] <i>Izveštaj ekspertske misije EK.</i> (2) 31.III 2014 [?]
1.1.2.1.1 *	Uraditi ekspertizu modela uvođenja sistema za jedinstveni izbor sudija na nivou države, trajnog upućivanja sudija na dobrovoljnoj osnovi i kriterijuma za ocjenjivanje sudija i sistema za napredovanje na rezultatima rada (1) 31.XII 2013 [R]	MP Branka Lakocevic	R Oktobar 2013.	<i>Urađena ekspertiza od strane nezavisnog eksperta angažovanog uz podršku TAIEX-a</i> (1) 31.XII 2013 [R] <i>Od 23. do 27. IX 2013. predstavnici radne grupe sa ekspertom koji je angazovan uz podršku TAIEX-a razmatrali model profesionalnog ocjenjivanja sudija, kriterijumima za napredovanje, kriterijumima za dobrovoljno trajno upućivanje sudija iz jednog suda u drugi i osnovima za disciplinsku odgovornost sudija.</i> <i>Od 9. do 14. XII 2013. predstavnici radne grupe sa dva eksperta koja su angažovana uz podršku TAIEX-a razmatrali model centralnog sistema izbora sudija na nivou države i sistema disciplinske odgovornosti</i> <i>Napomena:</i>	
1.1.2.1.2	Pripremiti radnu verziju Zakona o Sudskom savjetu od strane	MP	R	<i>Urađena radna verzija Zakona</i>	

23: Pravosuđe i osnovna prava

	multidisciplinarne radne grupe (predstavnici suda, Sudskog savjeta, Ministarstva pravde i NVO) <i>(1) 31.XII 2013 [RK]</i> <i>Mjera se realizuje u kontinuitetu od novembra 2013. do februara 2014. godine</i> <i>(2) 31.III 2014 [R]</i>	Branka Lakocevic	Novembar 2013. do februar 2014.	<i>(1) 31.XII 2013 [RK]</i> <i>Obrazovana radna grupa za izradu radne verzije zakona. Radnoj grupi dostavljena ekspertiza sa TAIEX misije. Radna grupa utvrdila dinamiku rada u periodu novembar 2013 do februara 2014. za izradu radne verzije zakona.</i> <i>(2) 31.III 2014 [R]</i> <i>Pripremljena radna verzija Zakona o Sudskom savjetu.</i> <i>Radna verzija prevedena na engleski jezik i dostavljena ekspertima koji će raditi sa članovi radne grupe tokom ekpertske misije koju podržava TAIEX.</i> <i>U periodu od 31. III -5. IV 2014 radne verzije zakona biće predmet razmatranja radnih grupa i experata angazovanih preko TAIEX-a.</i>	
1.1.2.2	Izmjena Zakona o sudovima u skladu sa izmjenama Ustava, a naročito u pogledu: - uslova za izbor sudija u dijelu predviđanja završene obavezne obuke organizovane u okviru Centra za edukaciju nosilaca pravosudne funkcije; - uvođenja periodične profesionalne ocjene rada sudija i predsjednika suda kao uslova za napredovanje. <i>(2) 31.III 2014 [DR]</i>	MP Branka Lakocevic	DR Septembar 2013 –; oktobar 2014.	<i>Usvojen Zakon</i> <i>(2) 31.III 2014 [?]</i>	<i>Pozitivno mišljenje EK</i> <i>(2) 31.III 2014 [?]</i> <i>Izveštaj o napretku</i> <i>(2) 31.III 2014 [?]</i> <i>Izveštaj ekpertske misije.</i> <i>(2) 31.III 2014 [?]</i>
1.1.2.2.1 *	Uraditi ekspertizu modela trajnog upućivanja sudija na dobrovoljnoj osnovi i kriterijuma za ocjenjivanje sudija kao osnova za napredovanje (Veza aktivnost: 1.1.2.1.1) <i>(1) 31.XII 2013 [R]</i>	MP Branka Lakocevic	R Oktobar 2013.	<i>Urađena ekspertiza od strane nezavisnog eksperta /TAIEX/</i> <i>(1) 31.XII 2013 [R]</i> <i>Od 23. do 27. IX 2013. predstavnici radne grupe sarađivali s ekspertom koji je angažovan uz podršku Tajeks instrumenta, i razmatrali model za dobrovoljno trajno upućivanje sudija iz jednog suda u drugi, kriterijuma za ocjenjivanje sudija kao</i>	

23: Pravosuđe i osnovna prava

				<i>osnova za napredovanje</i>	
1.1.2.2.2	Pripremiti radnu verziju Zakona o sudovima i sudijama od strane multidisciplinarne radne grupe (predstavnici suda, Sudskog savjeta, Ministarstva pravde i NVO) <i>(1) 31.XII 2013 [RK]</i> <i>Mjera se realizuje u kontinuitetu od novembra 2013. godine do februara 2014. godine</i> <i>(2) 31.III 2014 [R]</i>	MP Branka Lakocevic	R Novembar 2013. do februar 2014.	<i>Urađena radna verzija Zakona</i> <i>(1) 31.XII 2013 [RK]</i> <i>Obrazovana radna grupa za izradu radne verzije zakona. Radnoj grupi dostavljena ekspertiza sa TAIEX misije. Radna grupa utvrdila dinamiku rada u periodu novembar 2013 do februara 2014. za izradu radne verzije zakona.</i> <i>(2) 31.III 2014 [R]</i> <i>Pripremljena radna verzija Zakona o sudovima. Radna verzija prevedena na engleski jezik i dostavljena ekspertima koji će raditi sa članovi radne grupe tokom ekpertske misije koju podržava TAIEX.</i> <i>U periodu od 31. III -5. IV 2014 radne verzije zakona biće predmet razmatranja radnih grupa i experata angazovanih preko TAIEX-a.</i>	
1.1.2.3	Izmjena Zakona o državnom tužilaštvu u skladu sa izmjenama Ustava, a naročito u pogledu: Postupka izbora članova Tužilačkog savjeta; Uspostavljanje jedinstvenog sistema izbora državnih tužilaca i zamjenika državnih tužilaca na nivou države; Završena obavezna obuka organizovana u okviru CENPF kao uslov za izbor zamjenika državnih tužilaca; Uvođenja sistema za periodičnu profesionalnu ocjenu rada državnih tužilaca i njihovih zamjenika; Uvođenje sisitema napredovanja na rezultatima rada; Unaprijediti kriterijume za veću dobrovoljnu mobilnost zamjenika državnih tužilaca.	MP Branka Lakocevic	DR Septembar 2013 – ; oktobar 2014.	<i>Usvojen Zakon</i> <i>(2) 31.III 2014 [?]</i>	<i>Pozitivno mišljenje EK (Izveštaj o napretku);</i> <i>(2) 31.III 2014 [?]</i> <i>Izveštaj ekpertske misije.</i> <i>(2) 31.III 2014 [?]</i>

23: Pravosuđe i osnovna prava

	(2) 31.III 2014 [DR]				
1.1.2.3.1 *	Uraditi ekspertizu modela izbora tužilaca na nivou države, kriterijuma za ocjenjivanje državnih tužilaca i sistema napredovanje zasnovanog na radu (1) 31.XII 2013 [R]	MP Branka Lakocevic	R Oktobar 2013.	<i>Urađena ekspertiza od strane nezavisnog eksperta /TAIEX/</i> <i>(1) 31.XII 2013 [R]</i> <i>Od 23. do 27. IX 2013. predstavnici radne grupe sa ekspertom koji je angažovan uz podršku TAIEX-a razmatrali model profesionalnog ocjenjivanja državnih tuzilaca, kriterijumima za napredovanje, kriterijumima za dobrovoljno trajno upucivanje drzavnih tuzilaca i osnovima za disciplinsku odgovornost</i> <i>Od 9. do 14. XII 2013. predstavnici radne grupe sa sa dva eksperta koja su angažovana uz podršku TAIEX-a razmatrali model centralnog sisitema izbora drzavnih tužilaca na nivou države i sistema disciplinske odgovornosti</i>	
1.1.2.3.2	Pripremiti radnu verziju Zakona o državnom tužilaštvu od strane multidisciplinarne radne grupe (predstavnici državnog tužilaštva, Tužilačkog savjeta, Ministarstva pravde i NVO) (1) 31.XII 2013 [RK] (2) 31.III 2014 [R]	MP Branka Lakocevic	R Novembar 2013. do februar 2014.	<i>Urađena radna verzija Zakona o državnom tužilaštvu</i> <i>(1) 31.XII 2013 [RK]</i> <i>Obrazovana radna grupa za izradu radne verzije zakona. Radnoj grupi dostavljena ekspertiza sa TAIEX misije. Radna grupa utvrdila dinamiku rada u periodu novembar 2013 do februara 2014. za izradu radne verzije zakona.</i> <i>(2) 31.III 2014 [R]</i> <i>Pripremljena radna verzija zakona o državnom tužilaštvu.</i> <i>Radna verzija prevedena na engleski jezik i dostavljena ekspertima koji će raditi sa članovi radne grupe tokom ekpertske misije koju podržava TAIEX.</i> <i>U periodu od 31. III -5. IV 2014 radne verzije zakona biće predmet razmatranja radnih grupa i experata angazovanih preko TAIEX-a.</i>	

23: Pravosuđe i osnovna prava

1.1.2.6	Izmjena Zakona o Ustavnom sudu u skladu sa izmjenama Ustava u pogledu: - sastava i izbora sudija Ustavnog suda i predsjednika Ustavnog suda, - funkcionalnog sastava suda za odlučivanje po ustavnim žalbama.	MP Branka Lakocevic	DR Septembar 2013 - oktobar 2014.	<i>Usvojen Zakon</i> <i>(2) 31.III 2014 [?]</i>	<i>Pozitivno mišljenje EK (Izveštaj o napretku);</i> <i>(2) 31.III 2014 [?]</i> <i>Izveštaj ekspertske misije.</i> <i>(2) 31.III 2014 [?]</i>
	<i>(2) 31.III 2014 [DR]</i>				
1.1.2.6.1	Pripremiti radnu verziju Zakona o Ustavnom sudu od strane multidisciplinarnе radne grupe (predstavnici Ustavnog suda, sudstva, Ministarstva pravde i NVO) <i>(1) 31.XII 2013 [RK]</i> <i>Mjera se realizuje u kontinuitetu od novembra 2013. do februara 2014. godine</i>	MP Branka Lakocevic	R Novembar 2013. do februar 2014.	<i>Urađena radna verzija Zakona o Ustavnom sudu</i> <i>(1) 31.XII 2013 [RK]</i> <i>Obrazovana radna grupa za izradu radne verzije zakonarješenjm ministra pravde broj 01-12277/13 od 7. XI 2013. Radnoj grupi dostavljena ekspertiza prof. Jasne Omejec iz Hrvatske. Radna grupa utvrdila dinamiku rada u peridou novembar 2013 do februara 2014. godine za izradu radne verzije zakona.</i> <i>(2) 31.III 2014 [R]</i> <i>Pripremljena radna verzija Zakona o Ustavnom sudu u saradnji sa expertima angažovanim preko TAIEX</i> <i>Ekspertska misija uz podršku TAIEX održana u periodu od 20 - 25. I 2014. Dva eksperta i članovi radne grupe za izradu zaakona.</i>	
	<i>(2) 31.III 2014 [R]</i>				

1.1.3 Preporuka: Treba uspostaviti pravičan i transparentan sistem napredovanja sudija kao i periodičnu profesionalnu ocjenu rada sudija i tužilaca.

1.1.4 Preporuka: Potrebno je obezbijediti neophodne administrativne kapacitete i materijalna sredstva za SS i Tužilački savjet kako bi nesmetano obavljali svoje nadležnosti.

Br.	Mjera / Aktivnost	Nadl. Organ	Rok Status	INDIKATORI REZULTATA	INDIKATORI UTICAJA
1.1.4.1.1 *	Izbor članova iz reda sudija	KoSud	R	<i>Izabrani članovi iz reda sudija</i>	<i>Članovi iz reda sudija čine najmanje 1/2 članova</i>

23: Pravosuđe i osnovna prava

	(1) 31.XII 2013 [R]	Sanja Kalezic	I kvartal 2015.	(1) 31.XII 2013 [R] Na Konferenciji sudija održanoj 29. X 2013. izabrana su četiri člana Sudskog savjeta iz reda sudija.	(1) 31.XII 2013 [R] Sudski savjet čine: predsjednik Vrhovnog suda, kog bira i razrješava Sudski savjet dvotrećinskom većinom na predlog Opšte sjednice Vrhovnog suda četiri člana i reda sudija koje bira i razrješava Konferencija sudija četiri ugledna pravniku koje bira i razrješava Skupština dvotrećinskom većinom ministar pravde
1.1.4.2.1 *	Izbor članova iz reda državnih tužilaca (1) 31.XII 2013 [R] (2) 31.III 2014 [R]	TS Rifat Hadrovic	R I kvartal 2015.	Izabrani članovi (1) 31.XII 2013 [R] Na Konferenciji državnih tužilaca održanoj 30. XI 2013. izabrano je pet člana Tuzilačkog savjeta iz reda državnih tužilaca. (2) 31.III 2014 [R] Predsjednik Crne Gore Ukazom proglasio sastav Tužilačkog savjeta 21. I 2014 i 4.II 2014. na Konferenciji državnih tužilaca 30. XI 2013. i 3. II 2014. godine izabrano pet članova Tužilačkog savjeta iz reda državnih tužilaca.	Članovi iz reda državnih tužilaca čine najmanje polovinu članova (1) 31.XII 2013 [R] Tužilački savjet čine: Vrhovni državni tužilac, pet državnih tužilaca koje bira i razrješava konferencija državnih tužilaca četiri ugledna pravilka koje bira i razrješava Skupština predstavnik Ministarstva pravde (2) 31.III 2014 [R]
1.1.4.3	Ojačati administrativne kapacitete Sekretarijata Sudskog savjeta (1) 31.XII 2013 [RK] Usvojen Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Sekretarijata Sudskog savjeta. Upražnjeno 27 radnih mjesta od čega 6 će biti popunjeno u 2014.godini. (2) 31.III 2014 [RK]	SS Darko Draskovic	RK Septembar 2013.; kontinuirano	Izveštaj o radu Sekretarijata Sudskog savjeta (1) 31.XII 2013 [RK] Usvojen Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Sekretarijata Sudskog savjeta. Upražnjeno 27 radnih mjesta od čega 6 će biti popunjeno u 2014. (2) 31.III 2014 [NR] Raspisani oglasi za izbor pomoćnika direktora Sekretarijata Sudskog savjeta, savjetnik III u Birou za finansije, kao i interni oglasi za dva radna mjesta u IKT odjeljenju Sekretarijata – 1 programer-samostalni savjetnik I i savjetnik I za audio-vizuelno snimanje.	

23: Pravosuđe i osnovna prava

1.1.4.3.1	Sprovesti postupke zapošljavanja u Sekretarijatu na osnovu akta o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji tako da se: - u 2014. godini zaposli 6 novih službenika, i to: 3 službenika u IKT odjeljenju, 1 u odjeljenju za unutrašnju reviziju, 1 u odjeljenju za finansije i 1 u opštoj službi; - u 2015. godini zaposli 9 novih službenika, i to: 6 u IKT odjeljenju, 1 u odjeljenju za unutrašnju reviziju, 1 u opštoj službi i 1 u pravnom odjeljenju. <i>(1) 31.XII 2013 [RK]</i> <i>(2) 31.III 2014 [RK]</i>	SS Darko Draskovic	RK Od septembra 2013. do januara 2016.	<i>U 2014. godini zaposleno 6 novih službenika u Sekretarijatu Sudskog savjeta;</i> <i>(1) 31.XII 2013 [RK]</i> <i>Usvojen Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Sekretarijata Sudskog savjeta.</i> <i>Upraznjeno 27 radnih mjesta od čega 6 će biti popunjeno u 2014.</i> <i>(2) 31.III 2014 [NR]</i> <i>Raspisani oglasi za izbor pomoćnika direktora Sekretarijata Sudskog savjeta, savjetnik III u Birou za finansije, kao i interni oglasi za dva radna mjesta u IKT odjeljenju Sekretarijata – 1 programer-samostalni savjetnik I i savjetnik I za audio-vizuelno snimanje.</i> <i>U 2015. godini zaposleno 9 novih službenika u Sekretarijatu Sudskog savjeta.</i> <i>(1) 31.XII 2013 [?]</i> <i>(2) 31.III 2014 [?]</i>	<i>Izveštaj Sudskog savjeta o radu Sekretarijata Sudskog savjeta</i> <i>(1) 31.XII 2013 [?]</i> <i>(2) 31.III 2014 [?]</i>
1.1.4.3.2	Utvrditi potrebe za obukama i sprovesti obuke zaposlenih <i>(1) 31.XII 2013 [RK]</i> <i>(2) 31.III 2014 [RK]</i>	SS Darko Draskovic	RK Kontinuirano	<i>Identifikovane potrebe za obukama;</i> <i>(1) 31.XII 2013 [RK]</i> <i>-Identifikovane potrebe za obukama</i> <i>1. Obuka za revizora</i> <i>2. Obuke za službenike odjeljenja za IKT i multimediju</i> <i>(2) 31.III 2014 [RK]</i> <i>Sprovedene obuke.</i> <i>(1) 31.XII 2013 [RK]</i> <i>Obuke su sprovedene u skladu sa planom u 2013.</i>	

23: Pravosuđe i osnovna prava

				godini. -Sprovedene obuke 1. Obuka za revizora u Sloveniji 2. Za Odjeljenje za IKT su sprovedene sledeće obuke: - VMware Sphere v5 - Oracle Forms and Reports - Oracle BI - Juniper JunOS (2) 31.III 2014 [RK] 1. -Nastavak obuke za revizora u Sloveniji u 2014. -Kontinuirane obuke za revizora u organizaciji Ministarstva finansija. 2. -Obuka za operativni sistem Linux za 2 službenika -Obuka za cisco mrežne uređaje, upravljanje i održavanje informatičkih mreža i bezbjednost-5 službenika	
1.1.4.4	Unaprijediti administrativnu podršku radu Tužilačkog savjeta (2) 31.III 2014 [RK] Mjera se realizuje u kontinuitetu jer je predviđeno zapošljavanje u 2013. zaposljavanje u 2014. godini i usvajanje novog akta o sistematizaciji Sekretarijata Tuzilackog savjeta u skladu sa izmjenama Zakona sto nije jos dospjelo na realizaciju.	TS Rifat Hadrovic	RK Jun 2013. do 2015.	Nema indikatora	
1.1.4.4.1	U skladu sa Aktom o unutrašnjoj organizaciji Vrhovnog državnig tužilaštva (VDT) sprovesti postupke zapošljavanja u 2013. godini: - jednog zaposlenog u odjeljenju za računovodstvo, - a u 2014. sprovesti postupak zapošljavanja 3 nova službenika, i to: 2 IT stručnjaka za potrebe razvoja informacionog sisitema u državnom tužilaštvu i jednog zaposlenog u opštoj službi.	TS Rifat Hadrovic	DR Jun 2013. do mart 2014.	U 2013. godini zaposlen 1 novi službenik, a u 2014. zaposlena 3 nova službenika (1) 31.XII 2013 [RK] U skladu sa Aktom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji VDT, u avgustu 2013. donesena je odluka o popuni radnih mjesta i to za jednog samostalnog referenta u Službi za računovodstvo i finansije, jednog samostalnog savjetnika u odjeljenju za međunarodnu saradnju, tri	

23: Pravosuđe i osnovna prava

	(1) 31.XII 2013 [RK] Administrativne poslove za potrebe Tužilačkog savjeta obavljaju službenici Vrhovnog državnog tužilaštva. (2) 31.III 2014 [DR]			samostalna referenta - zapisničara i jednog višeg namještenika – vozača kurira u Službi za pravne, opšte i administrativne poslove. Svi za koje je donijeta odluka su počeli sa radom (2) 31.III 2014 [DR] Zaposlen je službenik u računovodstvu, dok je za nova 3 službenika u toku interni oglas unutar državnog organa, u skladu sa Zakonom o državnim službenicima i namještenicima	
1.1.4.5	Obezbijediti u budžetu finansijska sredstva za nesmetan rad Sudskog i Tužilačkog savjeta, kao i za sudstvo i državno tužilaštvo (2) 31.III 2014 [RK]	SS Darko Draskovic	RK Od 2014. kontinuirano	Obezbijedena finansijska sredstva u Budžetu za nesmetan rad Sudskog i Tužilačkog savjeta (2) 31.III 2014 [RK] Za 2014. za program sudstvo, Sudski savjet i administracija odobreno je 20.583.916, 68 eura. Za 2014. za Drzavno tužilaštvo program tužilaštvo, administracija i Tužilački svajet odobreno je 6.016.656,74 eura.	Obezbijedena budžetska sredstva za pravosuđe na godišnjem nivou od 0,8% do 1% BDP (2) 31.III 2014 [RK] Odobreni iznos za sudstvo predstavlja 0.61% BDP-a, a za državno tužilaštvo 0,25%.

1.1.5 Preporuka: Osigurati internu samostalnost sudija i preispitati sistem obavezi uputstava unutar tužilačkog sistema.

Br.	Mjera / Aktivnost	Nadl. Organ	Rok Status	INDIKATORI REZULTATA	INDIKATORI UTICAJA
1.1.5.1 *	Propisati novo krivično djelo nedozvoljeni uticaj na sudije i državne tužioce u Zakonu o izmjenama i dopunama Krivičnog zakonika (1) 31.XII	MP Branka Lakocevic	R Septembar 2013.	Usvojen Zakon o izmjenama i dopunama Krivičnog zakonika (1) 31.XII 2013 [R] Novo krivično djelo ometanje pravde čl.396a propisano u Zakonu o izmjenama i dopunama Krivičnog zakonika koji je usvojen i objavljen u Sl. listu CG, br. 40/13 od 13. VIII 2013. Zakon je stupio na snagu 21. VIII 2013.	Pozitivno mišljenje EK o izmjenama; (1) 31.XII 2013 [?] WEF global o rangiranju nezavisnosti pravosuđa (2011-2012 rang 4,2; 56 pozicija CG od 142) (1) 31.XII 2013 [?]

23: Pravosuđe i osnovna prava

	2013 [R]				
1.1.5.1.1 *	Utvrđiti Predlog zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakonika (1) 31.XII 2013 [R]	Vlada Branka Lakocević	R Maj 2013.	Utvrđen Predlog zakona (1) 31.XII 2013 [R] Vlada j1 18. IV 2013. utvrdila predlog zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakonika.	
1.1.5.1.2 *	Usvojiti Zakon o izmjenama i dopunama Krivičnog zakonika (1) 31.XII 2013 [R]	Skupština	R Jul 2013.	Usvojen Zakon (1) 31.XII 2013 [R] Novo krivično djelo ometanje pravde čl. 396a propisano u Zakonu o izmjenama i dopunama Krivičnog zakonika koji je usvojen i objavljen u Sl. listu CG, br. 40/13 od 13. VIII 2013. Zakon je stupio na snagu 21. VIII 2013.	
1.1.5.1.3	Preduzimati krivično gonjenje i voditi krivične postupke za krivično djelo nedozvoljeni uticaj na sudije i državne tužioce	DT Sanja Kalezić	RK Septembar 2013. i kontinuirano	Krivični postupci se vode u skladu sa zakonom (1) 31.XII 2013 [RK] Nema postupaka, zakon stupio na snagu 21. VIII 2013. (2) 31.III 2014 [?] Za krivično djelo protivzakoniti uticaj iz člana 422 stav.2 državno tužilaštvo podnijelo je optužno predlog protiv jednog policijskog službenika. Viši sud u Podgorici odbacio je optužno predlog kao neosnovan. Odluka suda je pravosnažna.	Broj sprovedenih krivičnih postupaka za krivično djelo nedozvoljen uticaj na sudiju ili državnog tužioca; (1) 31.XII 2013 [RK] Nema postupaka, zakon stupio na snagu od avgusta 2013. godine kojim je propisano krivično djelo ometanje pravde (2) 31.III 2014 [RK] Pred crnogorskim sudovima nijesu se vodili krivični postupci za krivično djelo ometanje pravde iz člana 396a KZ-a. Za krivično djelo protivzakoniti uticaj iz člana 422 KZ-a državno tužilaštvo podnijelo je optužno predlog protiv jednog policijskog službenika. Viši sud je optužni predlog odbacio kao neosnovan.

23: Pravosuđe i osnovna prava

	(1) 31.XII 2013 [RK] (2) 31.III 2014 [RK]				<i>Odluka je pravosnažna</i> <i>Izrečene krivične sankcije</i> (1) 31.XII 2013 [RK] <i>nema postupaka i nema izrečenih krivičnih sankcija</i> (2) 31.III 2014 [RK]
1.1.5.2	Pratiti poštovanje Zakona o sudovima u pogledu primjene odredaba o oduzimanju dodijeljenog predmeta u rad sudiji od strane predsjednika suda uz podršku PRIS-a, od strane predsjednika hijerarhijski neposredno višeg suda (2) 31.III 2014 [NR]	Sanja Kalezić	NR Mart 2014. i kontinuiran o	<i>Izveštaji o radu sudova</i> (2) 31.III 2014 [?]	<i>Broj oduzetih predmeta</i> (2) 31.III 2014 [?] <i>Broj izjavljenih i usvojenih žalbi na rješenje o oduzimanju dodijeljenog predmeta u rad;</i> (2) 31.III 2014 [?] <i>Broj postupaka odgovornosti prema predsjednicima sudova koji ne poštuju zakon u pogledu oduzimanja dodijeljenog predmeta u rad sudija</i> (2) 31.III 2014 [?]
1.1.5.4	Organizovati seminare za	CENPF Maja	RK	<i>Organizovan seminar u skladu sa Godišnjim programom za edukaciju</i> (1) 31.XII 2013 [RK]	<i>Broj organizovanih seminara, tribina, TV- debata;</i> (1) 31.XII 2013 [RK]

23: Pravosuđe i osnovna prava

	jačanje integriteta članova Sudskog i Tužilačkog savjeta za sudije, predsjednike sudova i državne tužioce i njihove zamjenike na osnovu programa integriteta koji obuhvataju pitanja šta je korupcija, zaštita imidža, konflikt interesa <i>(1) 31.XII 2013 [RK]</i> <i>(2) 31.III 2014 [RK]</i>	Milosević	I kvartal na godišnjem nivou, kontinuirano	<i>U novembru su suposredstvom Centra dva predstavnika iz Crne Gore – tj. sudije Vrhovnog suda u CG i članovi Sudskog Savjeta učestvovali na regionalnoj radionici u Skoplju na temu: „Sudijska etika i borba protiv korupcije u pravosuđu: komparativna iskustva i zajednički izazovi”.</i> <i>(2) 31.III 2014 [RK]</i> <i>U izvjestajnom periodu nijesu održani seminari za jačanje integriteta koji obuhvataju pitanja korupcija, zaštita imidža, konflikt interesa, ali su u istom periodu, u saradnji sa UNDP Kancelarijom u CG, za 4 predstavnika sudstva i 7 predstavnika tužilaštva organizovane dvije studijske posjete Republici Srbiji, s ciljem unapređenja izrade planova integriteta, koje posjete su uključile i posjetu Agenciji za borbu protiv korupcije u toj zemlji.</i> <i>Takođe, na Konferenciji tužilaca koja je održana 3. II 2014. i na Konferenciju sudija koja je održana 22. III 2014. između ostalog se raspravljalo i o planovima integriteta i etičkim kodeksima sudija i tužilaca</i>	<i>1 seminar</i> <i>(2) 31.III 2014 [?]</i> <i>Broj polaznika;</i> <i>(1) 31.XII 2013 [RK]</i> <i>2 polaznika</i> <i>(2) 31.III 2014 [?]</i> <i>Urađena analiza uticaja usvojenih znanja na organizovanim seminarima na osnovu anketiranja polaznika poslije održanih seminara</i> <i>(1) 31.XII 2013 [?]</i> <i>(2) 31.III 2014 [?]</i>
1.1.5.6	Sprovesti anketu građana o nezavisnosti sudija i anonimnu	KSNVO Danka Latković	R 2013. i 2014. i kontinuirano	<i>Sprovedena anketa na odabranom uzoru</i> <i>(1) 31.XII 2013 [R]</i> <i>Sprovedena anketa o stavovima sudija o sudskom sistemu u kojoj je učestvovalo 219 sudija što je 84% ukupnog broja i anketa građana na uzorku od 966 građana u opštinama PODGORICA, BAR, ULCINJ, NIKŠIĆ, DANILOVGRAD, KOLAŠIN, BIJELO POLJE, BERANE, PLJEVLJA,</i>	<i>Rezultati ankete</i> <i>(1) 31.XII 2013 [R]</i> <i>Rezultati ankete sadržani u Izvjestaju stavovi sudija o sudskom sistemu i stavovi građana o povjerenju u sudski sistem, NVO Građanska alijanska i Udruženje sudija.</i>

23: Pravosuđe i osnovna prava

anketu sudija (1) 31.XII 2013 [R]			PLAV, ROŽAJE, HERCEG NOVI, BUDVA, CETINJE, ŽABLJAK I KOTOR. (2) 31.III 2014 [R] Rezultati ankete sadržani u Izvjestaju stavovi sudija o sudskom sistemu i stavovi građana o povjerenju u sudski sistem, NVO Građanska alijanska i Udruženje sudija. http://www.gamn.org/images/docs/cg/Izvjestaj_o_stavovima_sudija_i_gradj_ana.pdf na ovoj adresi se može naci izvjestaj sa rezultatima analize u cjelini Za 2014 anketa se planira za II polovinu godine. Napomena: http://www.gamn.org/images/docs/cg/Izvjestaj_o_stavovima_sudija_i_gradj_ana.pdf na ovoj adresi se može naci izvjestaj sa rezultatima analize u cjelini	(2) 31.III 2014 [R] http://www.gamn.org/images/docs/cg/Izvjestaj_o_stavovima_sudija_i_gradj_ana.pdf na ovom linku se može naci izvjestaj sa rezultatima ankete po svakom pitanju Napomena: http://www.gamn.org/images/docs/cg/Izvjestaj_o_stavovima_sudija_i_gradj_ana.pdf na ovom linku se može naci izvjestaj sa rezultatima ankete po svakom pitanju
(2) 31.III 2014 [R]				

1.2 JAČANJE NEPRISTRASNOSTI PRAVOSUĐA MP - Natasa Radonjic

1.2.1 Preporuka: Poboljšati sistem nasumične dodjele predmeta, moguće takođe kroz modernizovanje sudske mreže.

Br.	Mjera / Aktivnost	Nadl. Organ	Rok Status	INDIKATORI REZULTATA	INDIKATORI UTICAJA
1.2.1.1 *	Uspostaviti u svim sudovima slučajnu dodjelu predmeta u okviru PRIS-a u skladu sa važećim propisima (1) 31.XII 2013 [R] (2) 31.III 2014 [R]	SSS Darko Draskovic	R Jun 2013.	Predmeti se dodjeljuju u PRIS-u (1) 31.XII 2013 [R] U svim sudovima uspostavljena slučajna dodjela predmeta putem PRIS-a.	Izvještaji o kontroli ovlašćenih službenika za nadzor nad sudskom upravom; (1) 31.XII 2013 [?] Broj sudova u kojima se predmeti dodjeljuju uz podršku PRIS-a (1) 31.XII 2013 [R] U svim sudovima se predmeti dodjeljuju primjenom metode slučajna dodjela predmeta u okviru PRIS-a
1.2.1.2 *	U osnovnim sudovima sa tri sudije godišnjim rasporedom poslova omogućiti slučajnu dodjelu predmeta u okviru PRIS-a (1) 31.XII 2013 [R]	SSS Darko Draskovic	R Decembar 2013.	Usvojeni godišnji rasporedi poslova u sudovima do tri sudije (1) 31.XII 2013 [R] U PRIS-u su stvoreni uslovi za slučajnu dodjelu predmeta u malim sudovima (sudovi sa troje sudija) nakon donošenja Godišnjeg rasporeda	Sudovi do tri sudije u kojima se primjenjuje slučajna dodjela predmeta (1) 31.XII 2013 [R] Sudovi sa malim brojem sudija u kojima se primjenjuje slučajna dodjela predmeta su: OS Plav, OS Žabljak i OS Kolašin– 3 sudije,

23: Pravosuđe i osnovna prava

	(2) 31.III 2014 [R]			poslova u sudovima. Predsjednici sudova sa tri sudje su donijeli godišnje rasporede poslova u sudovima koje su administratori unijeli u PRIS:	OS Danilovgrad, OS Cetinje – 4 sudije.
--	---------------------	--	--	--	--

1.2.2 Preporuka: Preispitati postupak za podnošenje zahtjeva za izuzeće i po potrebi izvršiti izmjene..

1.2.3 Preporuka: Izmijeniti pravila o „sukobu interesa“ kako bi se osigurao efikasan nadzor nad prijavljivanjem imovine i mogućnost unakrsne provjere s drugim relevantnim podacima.

Br.	Mjera / Aktivnost	Nadl. Organ	Rok Status	INDIKATORI REZULTATA	INDIKATORI UTICAJA
1.2.3.1	Predsjednici sudova, sudije i državni tužioci i njihovi zamjenici da prijavljuju imovinu u skladu sa Zakonom o sprječavanju sukoba interesa (Vidjeti aktivnosti: 2.1.2.3, 2.1.2.4 i 2.1.2.5) (1) 31.XII 2013 [RK] (2) 31.III 2014 [RK]	KSSI Slobodan Lekovic	RK Kontinuirano	Izveštaji Komsije (1) 31.XII 2013 [R] imovina sudija i državnih tužilaca se provjerava kao i svih ostalih javnih funkcionera i njihova imovina se upoređuje sa podacima drugih organa i pravnih lica, koji raspolažu tim podacima, za sada se vrši provjera sljedećih podataka: - Poreska uprava - Baza sa prihodima javnih funkcionera stečenih po različitim osnovama (zakup, naknade u radnim tijelima, porez na nepokretnostima i sl.); - Uprava za nekretnine - Baza vlasnika nepokretne imovine; - Komisija za hartije od vrijednosti - Baza svih imaoca hartija od vrijednosti; - Uprava za javne nabavke - Registar javnih nabavki- tendera, u kojima učestvuju javni funkcioneri i sa njima povezana lica. Potpisan je 19. septembra 2013. godine Memorandum o saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova, pa Komisija ima uvid i u podatke o pokretnim stvarima koje se registruju kod njih (motorna vozila, oružje i sl.); Kontrola prijavljene imovine sudija i tužilaca je izvršena u skladu sa čl. 20a Zakona i članom 20 Pravila o postupku pred Komisijom za sprječavanje sukoba interesa. Komisija je donijela odluke za sve	Broj slučajeva u kojima je utvrđena nepravilnost; (1) 31.XII 2013 [RK] Kontrola prijavljene imovine sudija i tužilaca je izvršena u skladu sa čl. 20a Zakona i članom 20 Pravila o postupku pred Komisijom za sprječavanje sukoba interesa. Komisija je donijela odluke za sve javne funkcionere koji nijesu u cjelosti dali tačne podatke, upoređujući podatke iz Izveštaja o prihodima i imovini sa podacima nadležnih organa i pravnih lica. Komisija je izvršila provjeru 363 Izveštaja o prihodima i imovini javnih funkcionera sudija i tužilaca i to: 217 sudija, 92 tužioca, 3 člana Sudskog savjeta i 10 članova Tužilačkog savjeta, kao i 41 Sudija za prekršaje, od kojih su 333 dali tačne podatke, a 30 netačne podatke (21- za nekretnine i porez, a 9 za hartije od vrijednosti). Za 30 javnih funkcionera koji nijesu prijavili tačne i potpune podatke pokrenuti su postupci pred Komisijom (upućen dopis da se izjasne i dostave dopunski Izveštaj o prihodima i imovini, nakon čega su donijete odluke i pokrenuti prekršajni postupci za 6 sudija i 2 tužioca- postupci su u toku). (2) 31.III 2014 [RK]

23: Pravosuđe i osnovna prava

				<i>javne funkcionere koji nisu u cjelosti dali tačne podatke, upoređujući podatke iz Izvještaja o prihodima i imovini sa podacima nadležnih organa i pravnih lica. Komisija je izvršila provjeru 363 Izvještaja o prihodima i imovini javnih funkcionera sudija i tužilaca i to: 217 sudija, 92 tužioca, 3 člana Sudskog savjeta i 10 članova Tužilačkog savjeta, kao i 41 Sudija za prekršaje, od kojih su 333 dali tačne podatke, a 30 netačne podatke (21- za nekretnine i porez, a 9 za hartije od vrijednosti). Za 30 javnih funkcionera koji nisu prijavili tačne i potpune podatke pokrenuti su postupci pred Komisijom (upućen dopis da se izjasne i dostave dopunski Izvještaj o prihodima i imovini, nakon čega su donijete odluke i pokrenuti prekršajni postupci za 6 sudija i 2 tužioca- postupci su u toku).</i> <i>(2) 31.III 2014 [RK]</i> <i>Obaveza javnih funkcionera da prijavljuju imovinu je do 31. marta kalendarske godine za prethodnu godinu, tako da u ovom izvjestajnom periodu nije</i>	<i>Komisija je u period 01. 01. – 21. 03. 2014. izvršila provjeru 192 Izvještaja o prihodima i imovini javnih funkcionera sudija i tužilaca i to: 126 sudija, 38 tužioca, i 4 člana Tužilačkog savjeta, kao i 7 Sudija Ustavnog suda, i 17 sudija za prekršaje, od kojih su 156 dali tačne podatke, a 34 netačne podatke (3- za nekretnine, 3 za hartije od vrijednosti, dok 28 nije prijavilo registrovanu pokretnu imovinu -vozila). Za 34 javnih funkcionera koji nisu prijavili tačne i potpune podatke pokrenuti su postupci pred Komisijom (upućen dopis da se izjasne i dostave dopunski Izvještaj o prihodima i imovini - postupci su u toku).</i> <i>Broj prekršajnih postupaka pokrenutih protiv sudija i državnih tužilaca zbog povreda Zakona o sprječavanju sukoba interesa prije uspostavljanja mehinizma i poslije;</i> <i>(1) 31.XII 2013 [RK]</i> <i>Za 30 sudija i državnih funkcionera koji nisu prijavili tačne i potpune podatke pokrenuti su postupci pred Komisijom (upućen dopis da se izjasne i dostave dopunski Izvještaj o prihodima i imovini, nakon čega su donijete odluke i pokrenuti prekršajni postupci za 6 sudija i 2 tužioca- postupci su u toku).</i> <i>(2) 31.III 2014 [RK]</i> <i>Komisija je u period 01. 01. – 21. 03. 2014. izvršila provjeru 192 Izvještaja o prihodima i imovini javnih funkcionera sudija i tužilaca i to: 126 sudija, 38 tužioca, i 4 člana Tužilačkog savjeta, kao i 7 Sudija Ustavnog suda, i 17 sudija za prekršaje, od kojih su 156 dali tačne podatke, a 34 netačne podatke (3- za nekretnine, 3 za hartije od vrijednosti, dok 28 nije prijavilo registrovanu pokretnu imovinu -vozila). Za 34 javnih funkcionera koji nisu prijavili tačne i potpune podatke pokrenuti su postupci pred Komisijom (upućen dopis da se izjasne i dostave</i>
--	--	--	--	--	---

23: Pravosuđe i osnovna prava

					<i>dopunski Izvještaj o prihodima i imovini - postupci su u toku).</i> <i>Broj disciplinskih postupaka sprovedenih od strane Sudskog, odnosno Tužilačkog savjeta zbog nepoštovanja obaveze prijavljivanja imovine.</i> <i>(1) 31.XII 2013 [?]</i> <i>(2) 31.III 2014 [RK]</i> <i>U izvjestajnom periodu nije bilo pokrenutih disciplinskih postupaka protiv sudija i državnih tužilaca zbog neprijavljivanja imovine.</i>
--	--	--	--	--	---

1.2.4 Preporuka: Osigurati efikasno praćenje sprovođenja odredbi etičkih kodeksa.

Br.	Mjera / Aktivnost	Nadl. Organ	Rok Status	INDIKATORI REZULTATA	INDIKATORI UTICAJA
1.2.4.1	Izmijeniti Etički kodeks sudija u skladu sa Mišljenjima Konsultativnog savjeta evropskih sudija i Bangalorskim principima ponašanja u sudstvu („Bangalorski principi“) i Preporukom CM/Rec(2010)12 Odbora ministara državama članicama o nezavisnosti, efikasnosti i odgovornosti u sudstvu <i>(2) 31.III 2014 [R]</i>	KoSud Sanja Kalezic	R Mart 2014.	<i>Usvojen Etički kodeks;</i> <i>(2) 31.III 2014 [R]</i> <i>Konferencija sudija je usvojila 22. III 2014. novi Etički kodeks u skladu sa Mišljenjima Konsultativnog savjeta evropskih sudija i Bangalorskim principima ponašanja u sudstvu.</i> <i>Urađena brošura i dostavljena svim sudijama</i> <i>(2) 31.III 2014 [NR]</i> <i>U novembru 2013. godine objavljen je pamflet "Etički kodeks sudija" koji se odnosio na stari Etički kodeks dok za novi još uvijek nije izrađena broušara jer donesen 22. marta 2014. godine.</i>	<i>Kontinuirane obuke</i> <i>(2) 31.III 2014 [?]</i> <i>Još uvijek nije bilo obuka jer je Etički kodeks donijet 22.03.2014. godine</i>
1.2.4.2	Izmijeniti Etički kodeks državnih tužilaca u skladu sa Mišljenjem Konsultativnog savjeta evropskih tužilaca i Evropskim smjernicama o etici i ponašanju državnih tužilaca (smjernice iz Budimpešte) koje je usvojila Konferencija vrhovnih tužilaca Evrope 31. maja 2005. godine	TS Rifat Hadrovic	DR Mart 2014.	<i>Usvojen Etički kodeks;</i> <i>(2) 31.III 2014 [DR]</i> <i>Na Konferenciji državnih tužilaca koja je održana 30. XI 2013 usvojen je Kodeks tužilačke etike i imenovana je Komisija za praćenje primjene</i>	<i>Kontinuirane obuke</i> <i>(2) 31.III 2014 [?]</i>

23: Pravosuđe i osnovna prava

	(2) 31.III 2014 [DR]			Kodeksa tužilačke etike, čiji je predsjednik iz reda uglednih pravника Tužilačkog savjeta. Dana 18. III 2014. održan je sastanak na kojem su prisustvovali članovi Komisije za Kodeks tužilačke etike i eksperti iz Slovenije i Italije. Cilj sastanka bio je usaglašavanje Kodeksa mišljenjem Konsultativnog savjeta evropskih tužilaca i Evropskim smjernicama o etici i ponašanju državnih tužilaca (smjernice iz Budimpešte) koje je usvojila Konferencija vrhovnih tužilaca Evrope 31. V 2005. Urađena brošura i dostavljena svim tužiocima (2) 31.III 2014 [?]	
1.2.4.3	Sprovoditi obuke o poštovanju Etičkog kodeksa sudija, odnosno državnih tužilaca (1) 31.XII 2013 [RK] (2) 31.III 2014 [RK] S obzirom da je novi Etički kodeks za tužioce, usvojen u februaru 2014., a novi Etički kodeks za sudije 22. III 2014., obuke će se organizovati u narednom periodu	CENPF Maja Milosevic	RK Kontinuirano	Obuke se sprovode 2 puta godišnje (1) 31.XII 2013 [RK] 2 predstavnika iz CG – tj. sudije Vrhovnog suda u CG i članovi Sudskog Savjeta učestvovali na regionalnoj radionici u Skoplju na temu: „Sudijska etika i borba protiv korupcije u pravosuđu: komparativna iskustva i zajednički izazovi“, gdje su prezentovana nacionalna iskustva u pogledu primjene etičkog kodeksa sudija i borbe protiv korupcije, te načina kreiranja programa za obuku iz ove oblasti. (2) 31.III 2014 [RK] Ovakve obuke za širi krug sudija i tužilaca nijesu organizovane u samom izvještajom periodu, ali su organizovane u periodu koji je prethodio izvještajnom periodu (u prosjeku bar dva puta godišnje, i to kao tema u okviru dijela Programa obuke nosilaca pravosudne funkcije u borbi protiv korupcije koji se odnosi na Lični i institucionalni integritet), a planirane su i sprovodiće se i u narednom periodu.	Broj obuka; (1) 31.XII 2013 [RK] 1 obuka (2) 31.III 2014 [RK] Broj polaznika; (1) 31.XII 2013 [RK] 2 polaznika (2) 31.III 2014 [RK] Napomena: Ovakve obuke za širi krug sudija i tužilaca nijesu organizovane u samom izvještajom periodu, ali su organizovane u periodu koji je prethodio izvještajnom periodu (u prosjeku bar dva puta godišnje, i to kao tema u okviru dijela Programa obuke nosilaca pravosudne funkcije u borbi protiv korupcije koji se odnosi na Lični i institucionalni integritet), a planirane su i sprovodiće se i u narednom

23: Pravosuđe i osnovna prava

					periodu. <i>Praćenje kretanja broja slučajeva nepoštovanja Etičkog kodeksa kroz poređenje broja slučajeva kršenja Etičkog kodeksa u 2013. i 2014. godini i broja slučajeva kršenja za 2015. i 2016. godinu.</i> <i>(1) 31.XII 2013 [?]</i> <i>(2) 31.III 2014 [RK]</i> <i>Prema Izvještaju Komisije za praćenje Etičkog kodeksa sudija u 2013. godine Komisija je utvrdila da je jedan sudija povrijedio Etički kodeks.</i>
1.2.4.4	Komisije za praćenje Etičkog kodeksa sudija i državnih tužilaca da podnose izvještaj o poštovanju etičkih kodeksa Sudskom, odnosno Tužilačkom savjetu svakih šest mjeseci <i>(1) 31.XII 2013 [RK]</i> <i>(2) 31.III 2014 [RK]</i>	KPEKSDT Sanja Kalezic	RK Kontinuirano	<i>Izvještaj dostavljen Sudskom, odnosno Tužilačkom savjetu</i> <i>(1) 31.XII 2013 [RK]</i> <i>Komisija za praćenje Etičkog kodeksa sudija podnijela izvještaj Sudskom savjetu o svom radu.</i> <i>(2) 31.III 2014 [RK]</i> <i>Izvještaj Komisije za praćenje etičkog kodeksa sudija za 2013. dostavljen je Sudskom savjetu 27. XII 2013. i isti objavljen na web starnici Sudskog savjeta.</i> <i>U prava tri mjeseca 2014. podnijete su dvije inicijative od strane stranke u postupku protiv dvije sudije Osnovnog suda u Podgorici. Postupak je u toku</i>	<i>Praćenje kretanja broja slučajeva nepoštovanja Etičkog kodeksa kroz poređenje broja slučajeva kršenja Etičkog kodeksa u 2013. i 2014. godini i broja slučajeva kršenja za 2015. i 2016. Godinu;</i> <i>(1) 31.XII 2013 [R]</i> <i>U toku 2013.godine do decembra mjeseca Komisiji za Etički kodeks podnijete su tri inicijative zbog njegove povrede. Samo u jednom predmetu Komisija je utvrdila da je sudija povrijedila Etički kodeks.</i> <i>(2) 31.III 2014 [RK]</i> <i>U prava tri mjeseca 2014.podnijete su dvije inicijative od strane stranke u postupku protiv dvije sudije Osnovnog suda u Podgorici. Postupak je u toku.</i> <i>Broj izrečenih disciplinskih sankcija zbog nepoštovanja Etičkog kodeksa u odnosu na prethodni period.</i> <i>(1) 31.XII 2013 [?]</i> <i>(2) 31.III 2014 [RK]</i> <i>Postupci su u toku.</i>

23: Pravosuđe i osnovna prava

1.2.4.6	Podizanje svijesti građana o mehanizmima kontrole rada sudija i državnih tužilaca u pogledu poštovanja etičkih pravila i na web stranici Sudskog savjeta i Tužilačkog savjeta postaviti obavještenje kako se građani mogu obratiti Komsiji za praćenje etičkog kodeksa i ukazati na nepoštovanje etičkih kodeksa od strane sudija i državnih tužilaca (1) 31.XII 2013 [RK] (2) 31.III 2014 [RK] U izvjestajnom periodu nije bilo aktivnosti. U pitanju je mjera koja se realizuje u kontinuitetu.	UAI	RK Novembar 2013. i kontinirano	Izrađene brošure; (1) 31.XII 2013 [RK] Na sajtu Sudskog i Tužilačkog savjeta dostupni Etički kodeksi i izvjestaj o radu Komsije za praćenje implementacije Etičkog kodeksa. Udruženje sudija je uradilo brošuru (2) 31.III 2014 [RK] Ankete građana; (1) 31.XII 2013 [RK] U Izvještaju NVO Građanska alijanse i Udruženja sudija na osnovu sprovedene ankete na uzorku od 966 građana sadržani stavovima građana o sudskom sistemu (2) 31.III 2014 [?] Obavjetenje na web stranici Sudskog i Tužilačkog savjeta. (1) 31.XII 2013 [RK] Obavještenje o načinu obraćanja građana Komisiji za praćenje Etičkog kodeksa postavljena je na internet stranici Sudskog savjeta (2) 31.III 2014 [?]	Istraživanje NVO (Udruženje sudija i Udruženje državnih tužilaca, CEMI, Građanska alijansa) o poštovanju etičkih pravila od strane sudija i državnih tužilaca (1) 31.XII 2013 [RK] Istraživanje CEMI Istraživanje Građanska alijansa i Udruženje sudija (2) 31.III 2014 [?]

1.3 ODGOVORNOST U PRAVOSUĐU MP - Tijana Badnjar

1.3.1 Preporuka: Preispitati pravila disciplinskog postupka i njihovo sprovođenje i izvršiti izmjene gdje je to neophodno.

Br.	Mjera / Aktivnost	Nadl. Organ	Rok Status	INDIKATORI REZULTATA	INDIKATORI UTICAJA
1.3.1.1 *	Izmjene Ustava u pogledu propisivanja razloga za razrješenje	Skupština	R	Usvojeni Amandmani na Ustav;	

23: Pravosuđe i osnovna prava

	sudija u Ustavu u skladu sa mišljenjem Venecijanske komisije (1) 31.XII 2013 [R]		Jul 2013.	(1) 31.XII 2013 [R] Ustavom Crne Gore, član 121 stav 3, propisano je da se sudija razrješava dužnosti: ako je osuđen za djelo koje ga čini nedostojnim za vršenje sudijske funkcije; nestručno ili nesavjesno obavlja sudijsku funkciju ili ako trajno izgubi sposobnost za vršenje sudijske funkcije. Amandmani na Ustav CG usvojeni 31. VII 2013. Usvojen Ustavni zakon za sprovođenje Amandmana na Ustav; (1) 31.XII 2013 [R] Ustavni zakon za sprovođenje Amandmana na Ustav CG usvojen 31. VII 2013. Pozitivno mišljenje EK. (1) 31.XII 2013 [?]	
1.3.1.2	U skladu sa promjenama Ustava izmijeniti Zakon o Sudskom savjetu i Zakon o sudovima i Zakon o državnom tužilaštvu, tako da u potpunosti zakonom bude uređena: - nadležnost za vođenje postupka disciplinske odgovornosti i postupka razrješenja, - uloga Disciplinske komisije i - poštovanje principa proporcionalnosti između disciplinskog prekršaja i disciplinske sankcije. (1) 31.XII 2013 [RK] (2) 31.III 2014 [RK]	MP Branka Lakocevic	RK Septembar 2013 - oktobar 2014.	Usvojen Zakon o Sudskom savjetu, Zakon o sudovima, Zakon o državnom tužilaštvu (1) 31.XII 2013 [RK] Radne grupe koje će raditi na Zakonu o Sudskom savjetu, Zakonu o sudovima i Zakonu o državnom tužilaštvu su formirane od strane Ministarstva pravde. Radne grupe su u okviru ekspertskih misija koje su održane u septembru i decembru mjesecu, sa ekspertima angažovanim uz pomoć TAIEX-a, između ostalog, razmatrali osnove za disciplinsku odgovornost državnih tužilaca i model disciplinskog postupka. (2) 31.III 2014 [DR] Radne grupe su pripremile nacrt Zakona o Sudskom savjetu, Zakona o sudovima i Zakona o državnom tužilaštvu. O nacrtima je raspravljano na ekspertskoj misiji	Pozitivno mišljenje EK (Izveštaj o napretku); (1) 31.XII 2013 [?] (2) 31.III 2014 [?] Izveštaj ekspertiska misija. (1) 31.XII 2013 [?] (2) 31.III 2014 [?]

23: Pravosuđe i osnovna prava

				<i>koja je organizovana uz pomoć TAIEX-a, u periodu od 31. III do 4. IV 2014. .</i>	
1.3.1.2.1 *	Uraditi ekspertizu modela disciplinske odgovornosti (1) 31.XII 2013 [R]	MP Branka Lakocevic	R Oktobar 2013.	<i>Urađena ekspertiza od strane nezavisnog eksperta, uz podršku TAIEX-a</i> (1) 31.XII 2013 [R] <i>Od 23. do 27. IX 2013. godine predstavnici radne grupe sa ekspertom koji je angažovan uz podršku TAIEX-a, razmatrali su model profesionalnog ocjenjivanja državnih tužilaca, kriterijumima za napredovanje i osnovima za disciplinsku odgovornost državnih tužilaca.</i> <i>Od 9. do 14. XII 2013. predstavnici radne grupe razmatrali su model centralnog sistema izbora državnih tužilaca na nivou države i disciplinskog postupka, sa ekspertima angažovanim uz pomoć TAIEX-a.</i>	
1.3.1.2.2	Pripremiti radnu verziju Zakona o Sudskom savjetu, Zakona o sudovima, Zakona o državnom tužilaštvu (2) 31.III 2014 [R]	MP Branka Lakocevic	R Februar 2014.;	<i>Urađena radna verzija Zakona o Sudskom savjetu, Zakona o sudovima, Zakona o državnom tužilaštvu;</i> (2) 31.III 2014 [R] <i>Pripremljene radne verzije navedenih zakona. U periodu od 31. III -4. IV 2014 radne verzije zakona biće predmet razmatranja radnih grupa i eksperata angazovanih preko TAIEX-a.</i>	
1.3.1.4	Uspostaviti baze podataka o postupcima utvrđivanja odgovornosti sudija i državnih tužilaca (2) 31.III 2014 [R]	SS Darko Draskovic	R Januar 2014.	<i>Uspostavljena baza podatka</i> (2) 31.III 2014 [R] <i>Baza podataka o postupcima za utvrđivanje odgovornosti sudija je uspostavljena u okviru PRIS-a</i>	<i>Svi podaci se unose u baze podataka</i> (2) 31.III 2014 [R] <i>Svi podaci o postupcima utvrđivanja odgovornosti sudia se unose u bazu podataka.</i>

23: Pravosuđe i osnovna prava

1.3.2 Preporuka: Preispitati sistem funkcionalnog imuniteta za sudije i tužioce. Potrebno je osnažiti postupak za skidanje funkcionalnog imuniteta kako bi se osigurala puna odgovornost sudija i tužilaca u skladu s Krivičnim zakonikom.

Br.	Mjera / Aktivnost	Nadl. Organ	Rok Status	INDIKATORI REZULTATA	INDIKATORI UTICAJA
1.3.2.1	Pojasniti podustavne odredbe o funkcionalnom imunitetu i obezbijediti efikasnu implementaciju u praksi u skladu sa Ustavnim određenjem funkcionalnog imuniteta sudija i državnih tužilaca u cilju obezbjeđivanja pune odgovornosti sudija i državnih tužilaca za izvršena krivična djela naročito krivičnih djela protiv službene dužnosti kroz izmjene Zakona o Sudskom savjetu i Zakona o državnom tužilaštvu (Vidi aktivnosti 1.1.2.1 i 1.1.2.3) u skladu sa najboljom evropskom praksom (1) 31.XII 2013 [RK] (2) 31.III 2014 [RK]	MP Natasa Radonjic	RK Septembar 2013. do oktobar 2014.	<i>Usvojen Zakon o Sudskom savjetu, Zakon o državnom tužilaštvu</i> (1) 31.XII 2013 [R] (2) 31.III 2014 [?]	<i>Pozitivno mišljenje EK;</i> (2) 31.III 2014 [?] <i>Izveštaji ekspertske misije EK.</i> (2) 31.III 2014 [?]
1.3.2.2	Sporovoditi postupke odgovornosti sudija, odnosno državnih tužilaca u skladu sa zakonom (1) 31.XII 2013 [RK] (2) 31.III 2014 [RK] <i>U naznačenom periodu (15. I -15. III 2014) nije bilo disciplinskih postupaka niti postupaka za razrješenje sudija i razrješenje državnih tužilaca.</i>	SS Darko Draskovic	RK Kontinuirano	<i>Godišnji izvještaji o radu Sudskog, odnosno Tužilačkog savjeta</i> (1) 31.XII 2013 [?] (2) 31.III 2014 [?]	<i>Izveštaj Sudskog i Tužilačkog savjeta o izrečenim disciplinskim mjerama;</i> (1) 31.XII 2013 [?] (2) 31.III 2014 [?] <i>Broj razriješenih sudija, odnosno državnih tužilaca</i> (1) 31.XII 2013 [RK] <i>U 2013. godini pokrenuto je 5 disciplinskih postupaka protiv državnih tžilaca, od čega su pravosnažno okončana 2 u kojima su izrečene mjere novčana kazna-umanjenje zarade.</i> <i>Tri postupka su i dalje u toku.</i> <i>Takođe, u 2013 godini pokrenut je i okončan</i>

23: Pravosuđe i osnovna prava

					<i>jedan postupak za razrešenje. U tom postupku razriješen je jedan zamjenik Osnovnog državnog tužioca.</i> (2) 31.III 2014 [?]
--	--	--	--	--	--

1.4 PROFESIONALIZAM, STRUČNOST I EFIKASNOST PRAVOSUĐA MP - Tijana Badnjar

1.4.1 Preporuka: Obezbijediti pouzdanu i dosljednu pravosudnu statistiku i uvesti sistem praćenja dužine trajanja postupaka.

Br.	Mjera / Aktivnost	Nadl. Organ	Rok Status	INDIKATORI REZULTATA	INDIKATORI UTICAJA
1.4.1.1	Uspostavljanje pouzdane i konzistentne sudske statistike prema CEPEJ smjernicama o sudskoj statistici (1) 31.XII 2013 [RK] (2) 31.III 2014 [RK]	MP Branka Lakocevic	RK Septembar 2013. do II kvartala 2015.	<i>Uspostavljena sudska statistika prema CEPEJ smjernicama</i> (1) 31.XII 2013 [RK] <i>Urađena je analiza razlika između CEPEJ i postojeće statistike i definisani podaci koji nedostaju PRIS-u kako bi se izvještavanje moglo realizovati automatski.</i> (2) 31.III 2014 [RK]	<i>Izvjestaj CEPEJ;</i> (2) 31.III 2014 [?] <i>Podaci koji se dobijaju uz podršku PRIS-a su pouzdani i konzistentni</i> (1) 31.XII 2013 [RK] (2) 31.III 2014 [?]
1.4.1.1.1	Izrada propisa o postupcima, metodama i rokovima za prikupljanje statističkih podataka u skladu sa CEPEJ smjernicama od strane radne grupe sastavljene od predstavnika Ministarstva pravde i Sudskog savjeta (1) 31.XII 2013 [RK] (2) 31.III 2014 [NR] <i>Ministarstvo pravde je u saradnji sa IMG u okviru projekta "Jačanje pravosuđa u Crnoj Gori", obezbijedilo ekspertsku podršku u izgradnji kapaciteta Ministarstva pravde u pogledu korišćenja statističkih izvještaja i njihove analitike. U okviru ovog projekta, između ostalog, biće izrađena i propis o postupcima, metodama i rokovima za prikupljanje</i>	MP Branka Lakocevic	NR Septembar 2013. do marta 2014.	<i>Obrazovana radna grupa;</i> (2) 31.III 2014 [NR] <i>Pripremljen Nacrt propisa</i> (1) 31.XII 2013 [RK] <i>Službenici Odjeljenja za IKT i multimediju su započeli preliminarnu analizu u cilju što efikasnije realizacije ove mjere.</i> (2) 31.III 2014 [?]	

23: Pravosuđe i osnovna prava

	<i>statističkih podataka u skladu sa CEPEJ smjernicama.</i>				
1.4.1.2	Razvijanje indikatora za mjerenje produktivnosti rada sudija i prosječnog vremena za rješavanje određene vrste predmeta, starih predmeta, zaostataka i troškova postupanja (1) 31.XII 2013 [RK] Mjera se realizuje u periodu septembar 2013 - IV kvartal 2015. Za sada u PRIS-u postoji niz indikatora kojima se može mjeriti produktivnost rada i prosječno vrijeme za rješavanje predmeta, kao i praćenje realizacije starih predmeta. (2) 31.III 2014 [RK] Mjera se realizuje u periodu septembar 2013 - IV kvartal 2015. godine U izvještajnom periodu, formirana je Radna grupa od dva predstavnika Ministarstva pravde, dva predstavnika Sudskog savjeta i po dvoje građanskih i krivičnih sudija i predstavnika IKT odjeljenja.	MP Branka Lakocevic	RK Septembar 2013. do IV kvartal 2015.	Usvojene smjernice; (2) 31.III 2014 [?] Uspostavljeni statistički indikatori (2) 31.III 2014 [?]	Rezultati mjerenja produktivnosti rada; (2) 31.III 2014 [?] Rezultati prosječnog vremena rješavanja svake vrste predmeta (2) 31.III 2014 [?]
1.4.1.2.1	Uspostaviti radnu grupu sastavljenu od 2 predstavnika Ministarstva pravde, dva predstavnika Sudskog savjeta, 2 građanske sudije, 2 krivične sudije, 2 tužioca, 1 statsističar i 1 IT inženjer da identifikuje relevantne indikatore (1) 31.XII 2013 [RK] (2) 31.III 2014 [R]	SS Darko Draskovic	R Septembar 2013. – mart 2014.	Obrazovana radna grupa (1) 31.XII 2013 [DR] Sudski savjet je razmotrio kapacitete PRIS-a po ovom pitanju i u toku je obrazovanje Radne grupe u saradnji sa Ministarstvom pravde i drugim relevantnim institucijama. (2) 31.III 2014 [R] Formirana Radna grupa od dva predstavnika Ministarstva pravde, dva predstavnika Sudskog savjeta, po dvoje građanskih i krivičnih sudija i predstavnika IKT odjeljenja.	
1.4.1.3	Uspostavljanje odgovarajućih standarda za opterećenost sudija i standardnih rokova za postupanje u određenim vrstama predmeta i/ ili određenim sudovima (1) 31.XII 2013 [RK]	SS Darko Draskovic	RK Septembar 2013. do II	Uspostavljeni standardi rada za različite vrste predmeta i za potrebno vrijeme postupanja u različitim vrstama predmeta (1) 31.XII 2013 [RK]	Na osnovu uspostavljenih standarda vršiti alokaciju sredstava kako bi se obezbijedilo efikasno funkcinisanje i rješavanje priliva predmeta i zaostalih predmeta

23: Pravosuđe i osnovna prava

			kvartala 2016.	<i>Radna grupa koja je obrazovana od strane Vrhovnog suda predložila je izmjene i dopune Pravilnika o orijentacionim mjerilima.</i>	<i>(2) 31.III 2014 [?]</i>
	<i>(2) 31.III 2014 [RK]</i>			<i>(2) 31.III 2014 [?]</i>	
1.4.1.3.1	Obrazovanje dvije radne grupe, i to: 1. Jedna radna grupa sastavljena od 2 predstavnika Ministarstva pravde, 2 predstavnika Sudskog savjeta, 2 krivične sudije, 2 građanske sudije, 1 izvršni sudija, 1 upravni sudija, 1 privredni sudija, 1 stečajni sudija, 2 žalbene sudije, 2 tužioca sa zadatkom da uradi nacrt standarda rada za različite vrste predmeta; 2. Druga radna grupa sastavljena od 2 predstavnika Ministarstva pravde, 2 predstavnika Sudskog savjeta, 2 krivične sudije, 2 građanske sudije, 1 izvršni sudija, 1 upravni sudija, 1 privredni sudija, 1 stečajni sudija, 2 žalbene sudije, 2 tužioca sa zadatkom da uradi nacrt standarda za mjerenje vremena postupanja u različitim vrstama predmeta. <i>(1) 31.XII 2013 [RK]</i> <i>Formiranje ovih radnih grupa je planirano za početak 2014. godine.</i>	SS Darko Draskovic	R Septembar 2013. do juna 2014.	<i>Obrazovane radne grupe;</i> <i>(2) 31.III 2014 [R]</i> <i>Formirana jedna Radna grupa od dva predstavnika Ministarstva pravde, dva predstavnika Sudskog savjeta, po dvoje građanskih i krivičnih sudija i predstavnika IKT odjeljenja.</i> <i>Formirana druga radna grupa sastavljena od dva predstavnika Ministarstva pravde, dva predstavnika Sudskog savjeta, dvije sudije iz krivične i građanske materije, jednog izvršnog sudije, jednog sudije iz Upravnog suda, jednog sudije iz privrednog suda, jednog stečajnog sudije i dvojice sudija drugostepenog suda.</i> <i>Urađeni nacrti standarda</i> <i>(2) 31.III 2014 [NR]</i>	
1.4.1.4	Jačati administrativne kapacitete potrebne za razvijanje i održavanje PRIS-a u skladu sa usvojenim strateškim dokumentima za razvoj IKT-a u pravosuđu: - zaposliti u 2014. godini 3 službenika u IT odjeljenju Sekretarijata Sudskog savjeta, - zaposliti u 2015. godini 6 službenika u IT odjeljenju Sekretarijata Sudskog savjeta.	SS Darko Draskovic	RK kontinuirano	<i>Obezbijedena budžetska sredstva i donatorska podrška;</i> <i>(1) 31.XII 2013 [?]</i> <i>(2) 31.III 2014 [R]</i> <i>Jačanje administrativnih kapaciteta kroz novo zapošljavanje je predviđeno budžetom za 2014.</i>	

23: Pravosuđe i osnovna prava

	(1) 31.XII 2013 [RK] Jačanje administrativnih kapaciteta kroz novo zapošljavanje, predviđeno je budžetom za 2014. godinu. (2) 31.III 2014 [RK]			Urađena analiza postojećeg kadra; (1) 31.XII 2013 [?] (2) 31.III 2014 [R] Urađena je analiza postojećeg kadra i na osnovu nje donijet novi Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji. Povećan broj zaposlenih na razvijanju i održavanju PRIS-a; (1) 31.XII 2013 [?] (2) 31.III 2014 [NR] Raspisana dva interna oglasa za prijem programera-samostalnog savjetnika I-programera i savjetnika I za audio-video snimanje u IKT odjeljenju Sekretarijata Sudskog savjeta. Nivo zadovoljstva korisnika PRIS-a koji će se utvrditi na osnovu anketa korisnika; (1) 31.XII 2013 [?] (2) 31.III 2014 [?] Obuke zaposlenih. (1) 31.XII 2013 [?] (2) 31.III 2014 [?]	
--	--	--	--	--	--

- 1.4.2 Preporuka: Preispitati i racionalizovati sudsku mrežu i obezbijediti dovoljno sredstava za efikasno funkcionisanje cjelokupnog sudskog sistema. Dodatno smanjiti broj zaostalih predmeta, pogotovo kad su u pitanju parnični predmeti.

23: Pravosuđe i osnovna prava

Br.	Mjera / Aktivnost	Nadl. Organ	Rok Status	INDIKATORI REZULTATA	INDIKATORI UTICAJA
1.4.2.1 *	Donijeti Dvogodišnji plan racionalizacije pravosudne mreže u skladu sa zaključcima Analize za potrebe racionalizacije pravosudne mreže koja je usvojena u 2013. godini (1) 31.XII 2013 [R]	MP Branka Lakocevic	R Jun 2013.	Usvojen Plan reorganizacije na osnovu Analize iz 2013. (1) 31.XII 2013 [R] Vlada Crne Gore je na sjednici od 27. VI 2013. usvojila Plan racionalizacije pravosudne mreže. Izvjestaj CEPEJ-a (1) 31.XII 2013 [?]	
1.4.2.2	Realizovati mjere iz Dvogodišnjeg plana racionalizacije pravosudne mreže (1) 31.XII 2013 [RK] (2) 31.III 2014 [RK]	MP Branka Lakocevic	RK 2013-2015.	Sve mjere iz Dvogodišnjeg plana racionalizacije su realizovane (1) 31.XII 2013 [RK] Formirana je Komisija za donošenje odluke o potrebnom broju državnih tužilaca. Formiranje Specijalnog tužilaštva planirano je za 2014. godinu (2) 31.III 2014 [DR] U izvještajnom periodu, obrazovana je Radna grupa za izmjene Pravilnika o orjentacionim mjerilima za određivanje potrebnog broja sudija i ostalih zaposlenih u sudu u cilju preispitivanja postojećih kriterijuma za određivanje potrebnog broja sudija i ostalih zaposlenih. U pogledu aktivnosti "Povjeravanje ostavinskih predmeta notarima od strane sudova", obrazovana je Radna grupa za izmjene i dopune Zakona o vanparničnom postupku, kojim će se precizirati pravni osnov za postupanje notara u ostavinskim predmetima. Mjera iz Plana racionalizacije pravosudne mreže koja se odnosi na uspostavljanje javnih izvršitelja je u potpunosti realizovana. Javni izvršitelji počinju sa radom 7. IV 2014.	

23: Pravosuđe i osnovna prava

1.4.2.2.5	Povjeravanje ostavinskih predmeta notarima od strane osnovnih sudova (2) 31.III 2014 [NR]	Sanja Kalezic	NR Januar 2014.	Notari postupaju u ostavinskim predmetima (2) 31.III 2014 [NR] <i>Ostavinski predmeti još uvijek nijesu povjereni notarima jer još uvijek nije izmijenjen Zakon o vanparničnom postupku.</i> <i>U toku je izmjena Zakona o vanparničnom postupku, kojim će se precizirati pravni osnov za postupanje notara u ostavinskim predmetima.</i>	
1.4.2.2.6	Uspostavljanje javnih izvršitelja (vidi aktivnost tačke 1.4.3.1 i 1.4.3.2) (2) 31.III 2014 [DR]	MP Branka Lakocevic	DR Januar 2014.	Javni izvršitelji počeli sa radom (2) 31.III 2014 [R] <i>Ministar pravde je 28. III 2014. donio rješenje kojim je određen početak obavljanja izvršiteljske djelatnosti.</i> <i>Zakonom o javnim izvršiteljima predviđeno je imenovanje 32 javna izvršitelja. Do aprila 2014. imenovano je njih 13.</i> <i>Imenovani izvršitelji počinju sa radom 7. IV 2014.</i>	Veći procenat izvršenih presuda u odnosu na izvršenja od strane suda (2) 31.III 2014 [?]
1.4.2.6	Praćenje zaostalih predmeta u okviru PRIS-a i utvrditi pravila i godišnje programe za rješavanje zaostalih predmeta na nivou svih sudova (1) 31.XII 2013 [RK] (2) 31.III 2014 [RK] <i>Putem PRIS-a se prate zaostali predmeti i svi sudovi su na početku sudijske godine donijeli Programe za rješavanje zaostalih predmeta.</i>	SS Darko Draskovic	RK kontinuirano	Utvrđena pravila za rješavanje zaostalih predmeta; (1) 31.XII 2013 [?] (2) 31.III 2014 [R] <i>Zaostali predmeti imaju prioritet u radu sudova u skladu sa Planom i programom za njihovo rješavanje koje donosi svaki sud.</i> <i>Predsjednici sudova zaključkom sa sastanka predsjednika svih sudova u obavezi su da dostavljaju Vrhovnom sudu mjesečne izvještaje o predmetima starijim od tri godine</i> Usvojeni godišnji planovi i programi rješavanja zaostalih predmeta;	Broj riješenih zaostalih predmeta i broj predmeta koji nijesu završeni na godišnjem nivou; (1) 31.XII 2013 [?] (2) 31.III 2014 [RK] <i>Na dan 01.01.2013. ukupno je bilo u radu 34. 859 zaostalih predemta. Od toga broja tokom 2013. godine riješeno je 24014 odnosno 68,89%.</i> <i>Na dan 31.12.2013. godine ostalo je neriješeno 10845 predmeta ili 31,11%.</i> <i>Na dan 31.12.2013. kod svih sudova po svim vrstama predmeta bilo je svega 4251 predmeta starijih od tri godine.</i> Uspostavljen mehanizam monitoringa rješavanja

23: Pravosuđe i osnovna prava

				(1) 31.XII 2013 [RK] Izrađen je izvještaj u okviru PRIS-a o stanju zaostalih predmeta u pojedinim sudovima, na osnovu kojih se može pratiti dinamika rješavanja tih predmeta. Sudski savjet će u saradnji sa Vrhovnim sudom početkom 2014.godine donijeti plan za rješavanje zaostalih predmeta. (2) 31.III 2014 [RK] Svi sudovi su na početku sudijske godine donijeli Programe za rješavanje zaostalih predmeta. Broj riješenih zaostalih predmeta i broj predmeta koji nijesu završeni. (1) 31.XII 2013 [?] (2) 31.III 2014 [RK] Na dan 01.01.2013. ukupno je bilo u radu 34. 859 zaostalih predmeta. Od toga broja tokom 2013. godine riješeno je 24014 odnosno 68,89%. Na dan 31.12.2013. godine ostalo je neriješeno 10845 predmeta ili 31,11%. Na dan 31.12.2013. kod svih sudova po svim vrstama predmeta bilo je svega 4251 predmeta starijih od tri godine.	zaostalih predmeta od strane predsjednika sudova i neposredno viših sudova u okviru PRIS-a. (1) 31.XII 2013 [?] (2) 31.III 2014 [?]
1.4.2.7	Preduzimati mjere za rješavanje zaostalih predmeta, i to: - dobrovoljno upućivanje sudija koji su manje opterećeni u sud koji ima zaostatke, - delegacija predmeta, - unapređenje i kontrola rada službe dostave i izvršenja, - praćenje rada kroz mjesečno podnošenje izvještaja predsjedniku suda od strane sudija na rješavanju predmeta,	SS Darko Draskovic	RK kontinuirano	Mjere se preduzimaju (1) 31.XII 2013 [RK] Nastavljena je praksa dobrovoljnog upućivanja sudija koji su manje opterećeni u sud koji ima zaostatke, koja praksa je uspostavljena 2007. godine. U 2013. godini osam sudija Vrhovnog suda upućeno na rad u Viši sud u Podgorici. Sudija Osnovnog suda u Podgorici upućen na rad u Osnovni sud u Cetinju. Vrši se kontinuirano unapređenje i kontrola rada	Broj upućenih sudija; (1) 31.XII 2013 [RK] U 2013. godini osam sudija Vrhovnog suda upućeno na rad u Viši sud u Podgorici. Sudija Osnovnog suda u Podgorici upućen na rad u Osnovni sud u Cetinju. (2) 31.III 2014 [RK] Odlukom Sudskog savjeta od 27.12.2013.godine 10 sudija Vrhovnog suda upućeno na rad u Viši

23: Pravosuđe i osnovna prava

	- kvartalno podnošenje izvještaja o radu savjetnika u sudu, - alternativni načini rješavanja sporova (posredovanje, sudsko poravnanje, arbitraža). (1) 31.XII 2013 [RK] (2) 31.III 2014 [RK]			<i>službe dostave i izvršenja.</i> <i>Sve sudije dostavljaju mjesečne i kvartalne izvještaje o broju riješenih i neriješenih predmeta predsjedniku suda, koji se potom dostavlja predsjedniku Vrhovnog suda-Sudskog savjeta. U svim sudovima postoje kvartalni izvještaji o radu savjetnika koji se dostavljaju Vrhovnom sudu i Sudskom savjetu.</i> <i>Zaostali predmeti imaju prioritet u radu sudova u skladu sa Planom i programom za njihovo rješavanje kojeg donosi svaki sud. Predsjednici sudova zaključkom sa sastanka predsjednika svih sudova u obavezi da dostavljaju vrhovnom sudu mjesečne izvještaje o predmetima starijim od tri godine.</i> <i>Na dan 1.oktobar 2013. godine kod svih sudova po svim vrstama predmeta bilo je svega 4995 predmeta starijih od tri godine.</i> (2) 31.III 2014 [RK] <i>Na dan 31.12.2013. kod svih sudova po svim vrstama predmeta bilo je svega 4251 predmeta starijih od tri godine.</i>	<i>sud u Podgorici i jedan sudija Osnovnog suda u Podgorici u Osnovni sud u Cetinju. Za rad u tim sudovima sudije imaju posebnu naknadu.</i> <i>Broj delegiranih predmeta;</i> (1) 31.XII 2013 [?] (2) 31.III 2014 [RK] <i>U 4 predmeta donijeto je rješenje za delegiranje.</i> <i>Izvještaji o rješavanju zaostalih predmeta;</i> (1) 31.XII 2013 [RK] <i>Zaostali predmeti imaju prioritet u radu sudova u skladu sa Planom i programom za njihovo rješavanje kojeg donosi svaki sud. Predsjednici sudova zaključkom sa sastanka predsjednika svih sudova u obavezi da dostavljaju Vrhovnom sudu mjesečne izvještaje o predmetima starijim od tri godine.</i> <i>Na dan 1.oktobar 2013. godine kod svih sudova po svim vrstama predmeta bilo je svega 4995 predmeta starijih od tri godine.</i> (2) 31.III 2014 [RK] <i>Na dan 01.01.2013. ukupno je bilo u radu 34. 859 zaostalih predmeta. Od toga broja tokom 2013. godine riješeno je 24014 odnosno 68,89%. Na dan 31.12.2013. godine ostalo je neriješeno 10845 predmeta ili 31,11%.</i> <i>Na dan 31.12.2013. kod svih sudova po svim vrstama predmeta bilo je svega 4251 predmeta starijih od tri godine.</i> <i>Broj predmeta riješen na alternativni način.</i> (1) 31.XII 2013 [?]
--	--	--	--	--	---

23: Pravosuđe i osnovna prava

					(2) 31.III 2014 [RK] U 2013. godni pred crnogorskim sudovima ukupno je zaključeno 1769 poravnjenja. 13 starih predmeta je riješeno poravnanjem.
--	--	--	--	--	---

1.4.3 Preporuka: Unaprijediti izvršenje presuda u parničnim predmetima.

Br.	Mjera / Aktivnost	Nadl. Organ	Rok Status	INDIKATORI REZULTATA	INDIKATORI UTICAJA
1.4.3.1 *	Uraditi analizu sistema javnih izvršitelja u odnosu na sistem sudskih izvršenja sa aspekta efikasnosti i troškova izvršnog postupka (1) 31.XII 2013 [R]	MP Branka Lakocevic	R Oktobar ; 2013.	Usvojena analiza (1) 31.XII 2013 [R] Ministarstvo pravde je u novembru 2013. uradilo Analizu sistema javnih izvršitelja u odnosu na sistem sudskog izvršenja sa aspekta efikasnosti i troškova izvršnog postupka. Kao rezultat analize proizašla je potreba promjene tarife za rad javnih izvršitelja.	Troškovi postupka izvršenja realni (1) 31.XII 2013 [?]
1.4.3.2	Sprovesti sve mjere i radnje u skladu sa Zakonom o izvršenju i obezbjeđenju i Zakonom o javnim izvršiteljima u cilju početka sa radom javnih izvršitelja i preuzimanje izvršnih predmeta iz sudske nadležnosti (2) 31.III 2014 [R]	MP Branka Lakocevic	R Januar 2014.	Usvojena podzakonska akta na osnovu zakona; (2) 31.III 2014 [R] Zakon o javnim izvršiteljima stupio je na snagu 31.12.2012. godine, a u cilju njegove implementacije, donijeti su sledeći podzakonski akti: 1) Pravilnik o broju mjesta i službenim sjedištima javnih izvršitelja; 2) Pravilnik o obliku i sadržini službene legitimacije javnog izvršitelja i zamjenika javnog izvršitelja; 3) Pravilnik o programu i načinu polaganja ispita za javne izvršitelje; 4) Uredba o tarifi javnih izvršitelja; 5) Uredba o izmjeni Uredbe o tarifi javnih izvršitelja Imenovani javni izvršitelji	Smanjeni zaostaci; (2) 31.III 2014 [?] Smanjeno prosječno vrijeme trajanja postupka; (2) 31.III 2014 [?] Smanjen obim rada sudija (2) 31.III 2014 [?]

23: Pravosuđe i osnovna prava

				(2) 31.III 2014 [DR] Zakonom o javnim izvršiteljima predviđeno je imenovanje 32 javna izvršitelja. Do aprila 2014. godine imenovano je 13 izvršitelja, i to: - za područje Osnovnog suda u Podgorici - 7 javnih izvršitelja; - za područje Osnovnog suda u Herceg Novom - 1 javni izvršitelj; - za područje Osnovnog suda u Pljevljima i Žabljaku - 1 javni izvršitelj; - za područje Osnovnog suda u Rožajama - 1 javni izvršitelj; - za područje Osnovnog suda u Beranama i Plavu - 1 javni izvršitelj; - za područje Osnovnog suda u Kotoru - 2 javna izvršitelja	
1.4.3.2.1 *	Donošnje tarife za rad javnih izvršitelja (1) 31.XII 2013 [R]	MP Branka Lakocevic	R Jun 2013.	Usvojena tarifa (1) 31.XII 2013 [R] Vlada Crne Gore donijela je Uredbu o tarifi javnih izvršitelja koja je stupila na snagu 22.06.2013. godine.	Troškovi izvršenja realno postavljeni prema vrijednosti predmeta izvršenja (1) 31.XII 2013 [?]
1.4.3.2.2 *	Organizovanje obuke za kandidate za javne izvršitelje (1) 31.XII 2013 [R]	MP Branka Lakocevic	R Jun 2013.	Organizovana obuka za 32 kandidata (1) 31.XII 2013 [R] Ministarstvo pravde je u junu 2013. godine, u saradnji sa OEBS-om organizovalo dvodnevnu obuku kandidata za javne izvršitelje.	
1.4.3.2.3 *	Donošnje odluke o imenovanju javnih izvršitelja (Pravilnikom predviđeno 32 mjesta) (1) 31.XII 2013 [R]	MP Branka Lakocevic	R Novembar 2013.	Donijeta odluka (1) 31.XII 2013 [R] Odluka o imenovanju javnih izvršitelja donijeta je 16. decembra 2013. godine	Imenovani javni izvršitelji u svim opštinama (1) 31.XII 2013 [DR] Na konkurs za imenovanje javnih izvršitelja prijavljeno je 17 kandidata. Odlukom od 16. decembra 2013. godine, imenovano je 14 kandidata u sljedećim opštinama: Podgorica - 8 javnih izvršitelja, Budva, Kotor, Herceg - Novi, Berane, Rožaje i Pljevlja po jedan javni izvršitelj.

23: Pravosuđe i osnovna prava

1.4.3.2.4	Utvrđivanje ispunjavanja neophodnih uslova za rad (zakletva, kancelarija) (1) 31.XII 2013 [NR] <i>Zakonom o javnim izvršiteljima predviđeno je da javni izvršitelj polaže zakletvu pred ministrom, najkasnije u roku od 30 dana od dana imenovanja.</i> <i>Javni izvršitelj je dužan da, u roku od dva mjeseca od polaganja zakletve, Ministarstvu dostavi dokaz da je, između ostalog, obezbijedio poslovni prostor i opremu za kancelariju. Dan početka obavljanja izvršiteljske djelatnosti određuje ministar i o tome dostavlja obavještenje javnom izvršitelju i Komori.</i> (2) 31.III 2014 [R] <i>Odluke o imenovanju javnih izvršitelja donesene su 16. decembra 2013. godine, a 23. januara 2014. godine zakletvu je položilo ukupno 13 izvršitelja.</i> <i>Javni izvršitelji su dužni da u roku od dva mjeseca od polaganja zakletve, dostave Ministarstvu pravde dokaz o ispunjenosti uslova za početak obavljanja djelatnosti.</i> <i>Ministarstvo pravde je formiralo Komisiju za utvrđivanje ispunjenosti uslova kancelarije javnog izvršitelja. Rješenje o formiranju Komisije donijeto je 28.01.2014. godine. Zadatak Komisije je da utvrdi da li kancelarije javnih izvršitelja ispunjavaju uslove propisane Zakonom o javnim izvršiteljima i Pravilnikom o radu javnog izvršitelja.</i> <i>Komisija je početkom marta započela sa aktivnostivnostima, a planira se da se do 23. marta obiđu sve kancelarije javnih izvršitelja i utvrdi da li ispunjavaju uslove neophodne za rad.</i>	MP Branka Lakocevic	R Decembar 2013.	<i>Komisija obišla kancelarije</i> (1) 31.XII 2013 [?] (2) 31.III 2014 [R] <i>Komisija za utvrđivanje ispunjenosti uslova kancelarije javnog izvršitelja, koju je obrazovali Ministarstvo pravde, obišla je sve kancelarije javnih izvršitelja i utvrdila da iste ispunjavaju uslove propisane Zakonom o javnim izvršiteljima i Pravilnikom o radu javnog izvršitelja.</i>	Utvrđeno ispunjavanje uslova (1) 31.XII 2013 [?] (2) 31.III 2014 [R] <i>Ministarstvo pravde je utvrdilo da su javni izvršitelji ispunili neophodne uslove za početak rada.</i> <i>Tako su javni izvršitelji obezbijedili kancelarijski prostor koji ispunjava propisane uslove, kao i dostavili dokaz o: prestanku obavljanja poslova koje ranije obavljali, zaključenju ugovora o osiguranju; otvorenju posebnog računa kod banke. Takođe, svi javni izvršitelji su položili zakletvu, deponovali otisak službenog pečata i svoj ovjeren potpis, a Ministarstvo pravde je obezbijedilo službene legitimacije.</i>
1.4.3.2.5	Početak rada javnih izvršitelja i uspostavljanje komore javnih izvršitelja	Jiz Branka Lakocevic	R Januar – februar 2014.	Javni izvršitelji počeli sa radom (2) 31.III 2014 [R] <i>Ministar pravde je 28.03.2014. godine donio rješenje kojim se određuje početak obavljanja izvršiteljske djelatnosti. U skladu sa tim rješenjem,</i>	Broj postupaka izvršenja sprovedenih od strane javnih izvršitelja (2) 31.III 2014 [?]

23: Pravosuđe i osnovna prava

	(2) 31.III 2014 [R]			13 imenovanih izvršitelja počće sa radom 7. aprila 2014. godine. Komora javnih izvršitelja formirana je 29. januara 2014. godine.	
--	---------------------	--	--	--	--

1.4.4 Preporuka: Obezbijediti efikasno funkcionisanje Centra za edukaciju nosilaca pravosudne funkcije (CENPF).

Br.	Mjera / Aktivnost	Natl. Organ	Rok Status	INDIKATORI REZULTATA	INDIKATORI UTICAJA
1.4.4.1 *	Uraditi analizu budžetskih sredstava potrebnih Centru za finansiranje inicijalne i kontinuirane edukacije, sa preporukama o budućem modelu organizacije i funkcionisanja CENPF (1) 31.XII 2013 [R]	CENPF Maja Milosevic	R IV kvartal 2013.; ;	Urađena analiza (1) 31.XII 2013 [R] U okviru projekta tehničke podrške Luksemburga Crnoj Gori pod nazivom "Višegodišnji konsultantski projekat", eksperti EIPA Instituta iz Luksemburga su 15. oktobra 2013. godine dostavili Centru dokumenata/Analizu institucionalnih potreba Centra za edukaciju nosilaca pravosudne funkcije i Predlog opisa poslova za postojeće i buduće osoblje Centra. Navedena dokumenta su rezultat institucionalne analize potreba koja se odnosi na postojeći status i rad Centra, prednosti i slabosti postojeće strukture i funkcionisanja Centra, srednjoročnog prijedloga za prevazilaženje određenih problema i dugoročne strategije za transformaciju postojećeg sistema edukacije pravosudnih organa u Crnoj Gori, koja je uslijedila nakon niza sastanaka eksperata EIPA Instituta iz Luksemburga sa predstavnicima pravosudnih institucija CG, Ministarstava pravde i finansija, te tijela Centra za edukaciju i zaposlenih u istom.	
1.4.4.2	Organizovati kontinuirane edukacije u pogledu primjene Zakonika o krivičnom postupku i Zakona o parničnom postupku, kao i o novim institutima materijalnih zakona (Zakona o obligacionim odnosima, Zakona o svojinsko-pravnim odnosima, Porodičnog zakonika, Krivičnog zakonika, Zakona o izvršenju i obezjeđenju)	CENPF Maja Milosevic	RK kontinuirano	Sprovedene obuke u skladu sa Programom za edukaciju (1) 31.XII 2013 [RK] Centar je, u periodu od 15. X - 15. XI 2013. godine, sproveo 6 aktivnosti kontinuirane edukacije u kojima je učestvovao 31 predstavnik tužilačke	Broj obuka; (1) 31.XII 2013 [RK] Centar je, u periodu od 15.10- 15.11.2013. godine, sproveo 6 aktivnosti kontinuirane edukacije i 5 aktivnosti inicijalne edukacije.

23: Pravosuđe i osnovna prava

	(1) 31.XII 2013 [RK]			organizacije i 73 predstavnika sudstva, a aktivnosti su se odnosile na teme: pravo ličnosti na slobodu i sigurnost, postupanje prema maloljetnicima u krivičnom postupku, osnove državnih pomoći, besplatna pravna pomoć i posredovanje, sudijska istom periodu sproveo 5 aktivnosti inicijalne edukacije u kojima je učestvovao 21 polaznik Programa inicijalne edukacije, a aktivnosti su sprovedene na teme: EKLJP, vanparnični i izvršni postupak, obligacioni odnosi - ništavi i rušljivu ugovori i naknada štete, stvarno pravo - svojina, sudijske vještine.	(2) 31.III 2014 [RK] Centar je u periodu od 1.01.2014.godine do 31.03.2014.godine sproveo 11 aktivnosti kontinuirane edukacije Napomena: Centar je, u periodu od 15. XI – 30.XII. 2013. godine, sproveo 6 aktivnosti kontinuirane edukacije
	(2) 31.III 2014 [RK]			(2) 31.III 2014 [RK] Centar je u periodu od 1.01.2014.godine do 31.03.2014.godine sproveo 11 aktivnosti kontinuirane edukacije, u kojima je učestvovalo 95 predstavnika sudstva i 75 predstavnika tužilačke organizacije. Aktivnosti su se odnosile na teme: Borba protiv kibernetičkog kriminala i dječije pornografije na internetu, Primjena Zakona o postupanju prema maloljetnicima u krivičnom postupku, Međunarodna pravna pomoć i međunarodna saradnja u krivičnim stvarima kao dio međunarodnog i evropskog prava, Praćenje indikatora maloljetničkog pravosuđa, Nacionalno zakonodavstvo u funkciji pružanja međunarodne pravne pomoći i međunarodna saradnja u građanskim i privrednim stvarima, Zaštita podataka u postupcima istrage i gonjenja učinilaca krivičnih djela, Međunarodna pravna pomoć i borba protiv transnacionalnog organizovanog kriminala i drugih oblika prekograničnog kriminala Napomena: Centar je, u periodu od 15. XI – 30.XII. 2013. godine, sproveo 6 aktivnosti kontinuirane edukacije u kojima je učestvovao 25 predstavnika tužilačke organizacije i 88 predstavnika sudstva, a aktivnosti su se odnosile na teme: besplatna pravna pomoć i posredovanje, manipulacija roditelja u brakorazrednim parnicama, primjena savremenih istražnih metoda, instituti i praksa	Broj polaznika; (1) 31.XII 2013 [RK] U 6 sprovedenih aktivnosti kontinuirane edukacije, učestvovao je 31 predstavnik tužilačke organizacije i 73 predstavnika sudstva. U 5 aprovedenih aktivnosti inicijalne edukacije, učestvovao je 21 polaznik. (2) 31.III 2014 [RK] U 11 aktivnosti kontinuirane edukacije, koje je Centar sproveo u periodu od 1.01.2014.godine do 31.03.2014.godine, učestvovalo je 95 predstavnika sudstva i 75 predstavnika tužilačke organizacije. Napomena: U 6 aktivnosti kontinuirane edukacije, sprovedenih od 15. XI – 30.XII. 2013. godine, učestvovalo je 25 predstavnika tužilačke organizacije i 88 predstavnika sudstva. U 1 sprovedenoj aktivnosti inicijalne edukacije, učestvovao je 21 polaznik. Zadovoljstvo polaznika; (1) 31.XII 2013 [?] (2) 31.III 2014 [RK] Prema evaluacionim formularima obuke su od strane polaznika ocijenjene kao vrlo uspješne Obrasci za evaluaciju edukacija (1) 31.XII 2013 [?]

23: Pravosuđe i osnovna prava

				<i>prava konkurencije, trgovina ljudima, humanitarno pravo. U istom periodu sproveo 1 aktivnost inicijalne edukacije u kojoj je učestvovao 21 polaznik Programa inicijalne edukacije, a aktivnost je bila vezana za sl. teme: koncept prava i vladavina prava, organizacija i funkcionisanje pravosudnog sistema, Etički kodesi, lični i institucionalni integritet.</i>	<i>(2) 31.III 2014 [RK] Obrasci za evaluaciju su dijeljeni svim učesnicima obuka i kroz iste obuke su ocijenjene kao vrlo uspješne</i>
1.4.4.3	Obezbijediti neophodna budžetska sredstva za finansiranje kontinuirane edukacije <i>(2) 31.III 2014 [NR] Ne postoji samostalni budžet Centra za Edukaciju nosilaca pravosudne funkcije, ali se sredstva za funkcionisanje Centra i edukacije obezbjeđuju sa drugih pozicija u okviru budžetskih sredstava za sudstvo i sredstava koja se dobiju kroz međunarodnu podršku.</i>	ZLJPS Radule Kojovic	NR 2014. i 2015.	<i>Obezbijedena budžetska sredstva za finansiranje kontinuirane edukacije jednim dijelom iz Budžeta pored međunarodne podrške (2) 31.III 2014 [NR] Ne postoji samostalni budžet Centra za Edukaciju nosilaca pravosudne funkcije, ali se sredstva za funkcionisanje Centra i finansiranje inicijalne edukacije obezbjeđuju sa drugih pozicija u okviru budžetskih sredstava za sudstvo.</i>	<i>Broj sprovedenih kontinuiranih obuka uz finansijsku podršku iz Budžeta (2) 31.III 2014 [NR] Sve kontinuirane obuke se sprovode uz finansijsku podršku donatora.</i>
1.4.4.6	Uraditi Analizu potreba zapošljavanja pripravnika u sudovima i državnom tužilaštvu <i>(2) 31.III 2014 [NR]</i>	MP Branka Lakocevic	NR I kvartal 2014.	<i>Urađena Analiza (2) 31.III 2014 [NR]</i>	
1.4.4.7	Utvrđiti i pratiti sprovođenje programa obuke pripravnika u sudu i državnom tužilaštvu <i>(1) 31.XII 2013 [RK]</i> <i>(2) 31.III 2014 [RK]</i>	VS Radule Kojovic	RK Kontinuirano	<i>Utvrđena pravila; (1) 31.XII 2013 [RK] U sudovima postoji i primjenjuje se Pravilnik o programu obuke sudijskih pripravnika i volontera kojim se uređuje postupak stručnog osposobljavanja sudijskog pripravnika i volontera u cilju obuke i sticanja prakse u svim oblastima sudskog rada i uslova za polaganje pravosudnog ispita, kao i obaveze sudija i prava i obaveze pripravnika (volontera) koji proizilaze iz ovog programa. Vladinim Programom stručnog osposobljavanja lica sa stečenim visokim obrazovanjem obavila su</i>	

23: Pravosuđe i osnovna prava

				<i>pripravnički staž u trajanju od 9 mjeseci, tokom kojeg su prošli obuku u pisarnici i stručno se osposobljavali na radu na krivičnim predmetima sa zamjenicima tužilaca.</i> <i>(2) 31.III 2014 [R]</i> <i>U sudovima postoji i primjenjuje se Pravilnik o programu obuke sudijskih pripravnika i volontera kojim se uređuje postupak stručnog osposobljavanja sudijskog pripravnika i volontera u cilju obuke i sticanja prakse u svim oblastima sudskog rada i uslova za polaganje pravosudnog ispita, kao i obaveze sudija i prava i obaveze pripravnika (volontera) koji proizilaze iz ovog programa.</i> <i>Izveštaji predsjednika sudova o sprovođenju programa obuke</i> <i>(1) 31.XII 2013 [?]</i> <i>(2) 31.III 2014 [RK]</i> <i>Predsjednici sudova sačinjavaju izveštaj o sprovođenju programa obuke pripravnika u sudovima.</i>	
--	--	--	--	--	--

1.4.5 Preporuka: Preduzeti podsticajne mjere koje će doprinijeti dobrovoljnoj mobilnosti sudija i tužilaca.

Br.	Mjera / Aktivnost	Nadl. Organ	Rok Status	INDIKATORI REZULTATA	INDIKATORI UTICAJA
1.4.5.1	Usvojiti podsticajne mjere za dobrovoljno privremeno premještanje (do uspostavljanje sistema trajnog premještanja) i trajnog premještanja sudija, odnosno zamjenika državnih tužalca na rad iz jednog suda u drugi, odnosno državno tužilaštvo (dodatak na zaradu, rješavanje stambenog pitanja, napredovanje u karijeri) <i>(1) 31.XII 2013 [RK]</i>	SS Darko Draskovic	RK Jun 2013 - decembar 2014.	<i>Obezbijedena budžetska sredstva</i> <i>(1) 31.XII 2013 [RK]</i> <i>Mjesečna naknada po sudiji iznosi 500 eura</i> <i>(2) 31.III 2014 [RK]</i> <i>Mjesečna naknada po sudiji iznosi 500 eura.</i>	<i>Broj sudija koji je upućen;</i> <i>(1) 31.XII 2013 [RK]</i> <i>U 2013.godini 8 sudija Vrhovnog suda upućeno na rad u Viši sud u Podgorici primajući posebnu naknadu za to.</i> <i>Jedan sudija Osnovnog suda u Podgorici upućen u Osnovni sud u Cetinju, primajući posebnu naknadu za upućivanje.</i>

23: Pravosuđe i osnovna prava

	(2) 31.III 2014 [RK]				(2) 31.III 2014 [RK] Odlukom Sudskog savjeta od 27.12.2013.godine 10 sudija Vrhovnog suda upućeno na rad u Viši sud u Podgorici i jedan sudija Osnovnog suda u Podgorici u Osnovni sud u Cetinju. Za rad u tim sudovima sudije imaju posebnu naknadu. Izvještaji Sudskog savjeta o radu sudova u kojima su sudije upućene; (1) 31.XII 2013 [?] (2) 31.III 2014 [R] Urađeni izvještaji o radu sudova u koje se sudije upućene, u okviru godišnjeg izvještaja o radu svih sudova. Izvještaj Tužilačkog savjeta o radu državnih tužilaštava u kojima su upućeni zamjenici državni tužilaca; (1) 31.XII 2013 [RK] U Odjeljenje za suzbijanje organizovanog kriminala, korupcije, terorizma i ratnih zločina upućena su dva tužioca, od čega jedan državni tužilac (zamjenik) iz VDT Podgorica i rukovodilac (državni tužilac) iz ODT Kolašin. (2) 31.III 2014 [?] Broj riješenih zaostalih predmeta. (1) 31.XII 2013 [?] (2) 31.III 2014 [RK] U Osnovnom sudu u Cetinju u 2012. godini
--	-----------------------------	--	--	--	--

23: Pravosuđe i osnovna prava

					<i>riješeno je 68,64% predmeta a ostalo je neriješeno 31,36%. U 2013. godini u istom sudu riješeno je 72,98% predmeta a ostalo je neriješeno 27,02%.</i> <i>U Višem sudu u Podgorici u 2012. godini riješeno je 95,24% predmeta a ostalo je neriješeno 4,76%. U 2013. godini u istom sudu, riješeno je 96,12% a ostalo je neriješeno 3,88%.</i>
--	--	--	--	--	---

1.5 PROCESUIRANJE KRIVIČNIH DJELA RATNIH ZLOČINA PRED DOMAĆIM ORGANIMA MP - Natasa Radonjic

Br.	Mjera / Aktivnost	Nadl. Organ	Rok Status	INDIKATORI REZULTATA	INDIKATORI UTICAJA
1.5.1	U cilju sprječavanja nekažnjivosti za krivična djela ratni zločini pripremiti izvještaj koji će sadržati sve podatke i informacije o postupanju u predmetima ratnih zločina po podnijetim krivičnim prijavama i/ili na osnovu neposrednog saznanja državnog tužilaštva <i>(1) 31.XII 2013 [R]</i> <i>(2) 31.III 2014 [R]</i> <i>Nije bilo izmjena u odnosu na prethodno dostavljeni izvještaj.</i>	VDT Lidija Vukcevic	R Decembar 2013. i kontinuirano	<i>Pripremljen izvještaj</i> <i>(1) 31.XII 2013 [R]</i> <i>Specijalni tužilac uradio Izvjestaj i dostavio Vrhovnom državnom tužiocu.</i> <i>(2) 31.III 2014 [?]</i>	<i>Broj pravosnažnih presuda;</i> <i>(1) 31.XII 2013 [R]</i> <i>Dva predmeta su pravosnažno završena. Dva predmeta su u toku. Sedam predmeta je u fazi izviđaja u Odjeljenju za suzbijanje organizovanog kriminala, korupcije, terorizma i ratnih zločina u Vrhovnom državnom tužilaštvu.</i> <i>(2) 31.III 2014 [?]</i> <i>Postupci i presude u skladu sa međunarodnim humanitarnim pravom i praksom Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju</i> <i>(1) 31.XII 2013 [R]</i> <i>(2) 31.III 2014 [?]</i>
1.5.2	Organizovati obavezne obuke sudija i državnih tužilaca o međunarodnom humanitarnom pravu uključujući međunarodne eksperte i uz saradnju sa Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju <i>(1) 31.XII 2013 [R]</i>	CENPF Maja Milosevic	RK Oktobar 2013. i u kontinuitetu dva puta	<i>Organizovana obuka za 20 sudija, 10 državnih tužilaca i 5 saradnika u tužilaštvu</i> <i>(1) 31.XII 2013 [R]</i> <i>Organizovan jedan seminar za sudije i tužioce o međunarodnom humanitarnom pravu (16. XII 2013.).</i>	<i>Tačna i potpuna primjena međunarodnog humanitarnog prava, kao i domaćeg krivičnog zakonodavstva u postupcima ratnih zločina koji se vode pred domaćim organima</i> <i>(1) 31.XII 2013 [?]</i>

23: Pravosuđe i osnovna prava

			godišnje	(2) 31.III 2014 [RK] Seminaru je prisustvovalo 18 predstavnika pravosuđa, od kojih: 2 sudija, 9 sudijskih savjetnika, 5 tužilaca i 2 tužilačka savjetnika 16. XII 2013. organizovan jednodnevni seminar, a isti je Centar za edukaciju nosilaca pravosudne funkcije organizovao uz podršku Organizacije za evropsku bezbjednost i saradnju (OSCE) – Misija u Crnoj Gori i ODIHR - Kancelarija za demokratske institucije i ljudska prava OSCE, u okviru ODIHR Projekta Pravda i ratni zločini – faza II. Tražena TAIEX podrška za dva seminara (maj i decembar 2014)	(2) 31.III 2014 [?]
1.5.3	Obezbijediti zaštitu svjedoka u predmetima ratnih zločina u skladu sa Zakonikom o krivičnom postupku, u toku postupka i van postupka u skladu sa Zakonom o zaštiti svjedoka (1) 31.XII 2013 [RK] (2) 31.III 2014 [RK]	VSPG Sanja Kalezic	RK Kontinuirano	Obezbijedena zaštita (1) 31.XII 2013 [RK] U predmetima ratnih zločina obezbijedena zaštita svjedoka u skladu sa ZKP i Zakonom o zaštiti svjedoka. U okviru oba Viša suda funkcionišu Službe za podršku svjedocima/oštećenima u predmetima ratnih zločina. Tokom boravka u sudu, svjedocima na raspolaganju i medicinska usluga od strane ljekara Hitne pomoći. Uprava policije: U skladu sa zahtjevima Višeg suda u Podgorici, Specijalizovanog odjeljenja za organizovani kriminal, korupciju, terorizam i ratne zločine u 2013. godini Jedinica za zaštitu svjedoka je sprovodila mjere zaštite prema 7 (sedam) svjedoka u krivičnom postupku protiv Gojnić Iva i drugih za kd. Ratni zločin protiv ratnih zarobljenika iz čl.144 KZ SRJ. , kao i prema 1 (jednom) svjedoku u krivičnom postupku protiv Bojović Boška i dr., zbog krivičnog djela ratnog zločina protiv civilnog stanovništva iz člana 142.st.1.KZ SRJ. (2) 31.III 2014 [RK]	Broj zaštićenih svjedoka; (1) 31.XII 2013 [RK] U skladu sa zahtjevima Višeg suda u Podgorici, Specijalizovanog odjeljenja za organizovani kriminal, korupciju, terorizam i ratne zločine u 2013. godini Jedinica za zaštitu svjedoka je sprovodila mjere zaštite prema 7 (sedam) svjedoka u krivičnom postupku protiv G. I. i drugih za kd. Ratni zločin protiv ratnih zarobljenika iz čl.144 KZ SRJ. , kao i prema 1 (jednom) svjedoku u krivičnom postupku protiv B. B. i dr., zbog krivičnog djela ratnog zločina protiv civilnog stanovništva iz člana 142.st.1.KZ SRJ. (2) 31.III 2014 [?] Povjerenje svjedoka u sistem zaštite svjedoka; (1) 31.XII 2013 [?] (2) 31.III 2014 [?]

23: Pravosuđe i osnovna prava

					Povećana spremnost svjedoka da svjedoče. (1) 31.XII 2013 [?] (2) 31.III 2014 [?]
1.5.4	Obezbijediti zaštitu žrtava krivičnih djela ratnih zločina u skladu sa pravilima Službe za zaštitu oštećenih/svjedoka (1) 31.XII 2013 [RK] (2) 31.III 2014 [RK]	VSPG Sanja Kalezic	RK Kontinirano	Obezbijedena zaštita (1) 31.XII 2013 [R] <i>U okviru oba Viša suda funkcionišu Službe za podršku svjedocima/oštećenima u predmetima ratnih zločina. Tokom boravka u sudu, svjedocima na raspolaganju i medicinska usluga od strane ljekara Hitne pomoći</i> (2) 31.III 2014 [R]	
1.5.5	Podizanje svijesti kod svjedoka o postojanju sistema zaštite svjedoka (1) 31.XII 2013 [RK] (2) 31.III 2014 [RK]	VSPG Sanja Kalezic	RK kontinuirano	Izrada Brošure; (1) 31.XII 2013 [RK] <i>Sudovi izradili informator-brošuru o zaštiti oštećenih/svjedoka u predmetima ratnih zločina.</i> (2) 31.III 2014 [RK] Davanje informacija od strane kontakt osoba; (1) 31.XII 2013 [RK] <i>U toku istrage kod Državnog tužilaštva i na pretresima kod sudova svjedoci se redovno poučavaju o pravusvjedoka, zaštite kod suda i van suda u skladu sa procesnim zakonima i Zakonu o zaštiti svjedoka.</i> (2) 31.III 2014 [RK]	

23: Pravosuđe i osnovna prava

				Informacije o zaštiti svjedoka dostupne na sajtu www.sudovi.me (1) 31.XII 2013 [RK] Sudovi izradili informator-brošuru o zaštiti oštećenih/svjedoka u predmetima ratnih zločina. Informator sadrži sve potrebne informacije o sudskom postupku i pravima oštećenih – svjedoka sa podacima kontakt osoba- ovlašćenih lica Službe za podršku oštećenih/svjedoka. Informator javno prezentiran i dostupan na sajtu www.sudovi.me (2) 31.III 2014 [RK]	
1.5.6	Pripremiti izvještaj koji će sadržati sve podatke o postupanju u predmetima za novčanu naknadu štete civilnim žrtvama ratnih zločina (1) 31.XII 2013 [DR] (2) 31.III 2014 [R]	VS Radule Kojovic	R Decembar 2013. Kontinuirano	Pripremljen izvještaj (1) 31.XII 2013 [DR] U toku je izrada Izvjestaja. (2) 31.III 2014 [R] Izvještaj sačinio Vrhovni sud 31.12.2013. godine koji je dostavljen Ministarstvu pravde.	Broj podnijetih zahtjeva za novčanu naknadu štete civilnim žrtvama ratnih zločina; (1) 31.XII 2013 [?] (2) 31.III 2014 [R] Prema Izvještaju ukupno je podnijeto zahtjeva za naknadu štete 324, od čega je usvojen zahtjev za 212 lica i dosuđena naknada štete, u 101 predmetu postupak je u toku, a za 11 lica je zahtjev pravosnažno odbijen. Broj civilnih žrtava ratnih zločina kojima je obezbijeđena naknada sa podacima o visini dosuđenog iznosa i vrsti osnova po kojima je naknada dosuđena (1) 31.XII 2013 [?] (2) 31.III 2014 [R] Prema Izvještaju ukupno je podnijeto zahtjeva za naknadu štete 324, od čega je usvojen zahtjev za 212 lica i dosuđena naknada štete, u 101 predmetu postupak je u toku, a za 11 lica je zahtjev pravosnažno odbijen. Ukupan iznos isplaćene naknade u pravosnažno

23: Pravosuđe i osnovna prava

					<i>završenim predmetima je 4.573.000€ i 4.200.000 dinara. Osnov naknade je materijalna i nematerijalna šteta zbog smrti bliskog lica (člana porodice)</i>
--	--	--	--	--	---

2 BORBA PROTIV KORUPCIJE

2.1 PREVENTIVNE RADNJE PROTIV KORUPCIJE UAI - Grozdana Lakovic

2.1.1 Preporuka: Ojačati i preispitati institucionalni okvir za borbu protiv korupcije. Nadležnosti UAI moraju biti unaprijeđene, a njeni kapaciteti ojačani.

Br.	Mjera / Aktivnost	Nadl. Organ	Rok Status	INDIKATORI REZULTATA	INDIKATORI UTICAJA
2.1.1.1 *	Izraditi i usvojiti Model za unaprjeđenje institucionalnog i normativnog antikorupcijskog preventivnog okvira (uspostavljanje Agencije za antikorupciju) <i>(1) 31.XII 2013 [R]</i>	MP Merima Bakovic	R Septembar 2013.;	<i>Urađen Model novog antikorupcijskog okvira sa posebnim osvrtom na procjenu uloge i funkcije UAI, KSSI, NK i DIK-a u dijelu nadležnosti vršenja kontrole finansiranja političkih partija i izbornih kampanja, koji sadrži:</i> <i>(1) 31.XII 2013 [R]</i> <i>model usvojen na sjednici Vlade od 14. novembra 2013. godine, sa posebnim osvrtom na procjenu uloge i funkcije UAI, KSSI, NK i DIK u dijelu nadležnosti vršenja kontrole finansiranja političkih partija i izbornih kampanja</i> <i>ocjenu AP za period 2011-2012;</i> <i>(1) 31.XII 2013 [R]</i> <i>Usvojen Model koji sadrži ocjenu AP za period 2011 - 2012</i> <i>ocjenu međunarodnih organizacija u odnosu na postignute rezultate i ostvarenu međuinstitucionalnu saradnju;</i> <i>(1) 31.XII 2013 [R]</i> <i>Usvojen Model koji sadrži ocjenu međunarodnih organizacija u odnosu na postignute rezultate i</i>	<i>Definisan pravni okvir za uspostavljanje Agencije za antikorupciju koji treba da obuhvati sadašnje nadležnosti UAI, NK i sadašnje i planirane nadležnosti KSSI i DIK-a u dijelu nadležnosti kontrole finansiranja političkih partija i izbornih kampanja.</i> <i>(1) 31.XII 2013 [R]</i> <i>Usvojen Model kojim je definisan pravni okvir za uspostavljanje Agencije za antikorupciju koji treba da obuhvati sadašnje nadležnosti UAI, NK i sadašnje i planirane nadležnosti KSSI i DIK-a u dijelu nadležnosti kontrole finansiranja političkih partija i izbornih kampanja.</i>

23: Pravosuđe i osnovna prava

				<i>ostvarenu međuinstitucionalnu saradnju</i> <i>analizu antikorupcijskog okvira sa pokazateljima efikasnosti rada postojećih organa i stepena njihove koordinacije;</i> <i>(1) 31.XII 2013 [R]</i> <i>Usvojen Model koji sadrži analizu pokazatelja efikasnosti rada postojećih antikorupcijskih organa i stepen njihove koordinacije</i> <i>konkretna rješenja u pogledu izrade Nacrta zakona o Agenciji za antikorupciju, u dijelu nadležnosti, međusobnog odnosa sa drugim institucijama koristeći iskustva iz do sada uspostavljenih sličnih modela (Slovenija, Srbija),</i> <i>(1) 31.XII 2013 [R]</i> <i>Usvojen Model koji sadrži konkretna rješenja u pogledu izrade Nacrta zakona o Agenciji za antikorupciju, u dijelu nadležnosti, međusobnog odnosa sa drugim institucijama koristeći iskustva iz do sada uspostavljenih sličnih modela (Slovenija, Srbija).</i> <i>organizacionu i kadrovsku strukturu, procjenu potrebnog broja zaposlenih, način i rokove preuzimanja zaposlenih iz postojećih organa kao i neophodna budžetska sredstva, prostor i opremu; neophodnu specijalizaciju i edukaciju zaposlenih.</i> <i>(1) 31.XII 2013 [R]</i> <i>Usvojen Model koji sadrži organizacionu i kadrovsku strukturu, procjenu potrebnog broja zaposlenih, način i rokove preuzimanja zaposlenih iz postojećih organa kao i neophodna budžetska sredstva, prostor i opremu; neophodnu specijalizaciju i edukaciju zaposlenih.</i>	
--	--	--	--	--	--

23: Pravosuđe i osnovna prava

2.1.1.2 *	Pripremiti Plan implementacije modela novog antikorupcijskog okvira <i>(1) 31.XII 2013 [R]</i>	MP Merima Bakovic	R Oktobar 2013.;	<i>Utvrđen Plan implementacije modela novog antikorupcijskog okvira u smislu definisanja potrebnih usaglašavanja Predloga zakona o Agenciji za antikorupciju sa Zakonom o sprječavanju sukoba interesa, Zakonom o finansiranju političkih subjekata i izbornih kam</i> <i>(1) 31.XII 2013 [R]</i> <i>Plan implementacije je sastavni dio Modela za unaprjeđenje institucionalnog i normativnog antikorupcijskog preventivnog okvira koji je Vlada usvojila na sjednici od 14. novembra 2013. godine kojim su definisana potrebna usaglašavanja Predloga zakona o Agenciji za antikorupciju sa Zakonom o sprječavanju sukoba interesa, Zakonom o finansiranju političkih subjekata i izbornih kam</i>	<i>Zakon o Agenciji za antikorupciju počeo sa primjenom uz istovremene izmjene i usaglašavanje sa zakonima čije je pojedine nadležnosti preuzeo.</i> <i>(1) 31.XII 2013 [?]</i>
2.1.1.3.1	Utvrđiti Nacrt zakona <i>(1) 31.XII 2013 [DR]</i> <i>(2) 31.III 2014 [R]</i>	MP Merima Bakovic	R Decembar 2013.	<i>Utvrđen Nacrt zakona o Agenciji za antikorupciju</i> <i>(1) 31.XII 2013 [R]</i> <i>Formirana Radna grupa Rješenjem ministra pravde br. 01 - 12390/13 od 5.12.2013. godine , koja radi na izradi Nacrta zakona.</i> <i>Nacrt ZAKONA će do kraja decembra biti dostavljen predlagaču.</i> <i>(2) 31.III 2014 [R]</i> <i>Nacrt Zakona o sprječavanju korupcije dostavljen predlagaču i trenutno je na javnoj raspravi. Stav radne grupe za izradu Zakona je da isti nosi naziv: Zakon o sprječavanju korupcije umjesto Zakon o Agenciji za antikorupciju i razlozi za to su navedeni u Obrazloženju Zakona.</i>	
2.1.1.3.2	Pribaviti ekspertsko mišljenje EK <i>(2) 31.III 2014 [R]</i>	MP Merima Bakovic	R Januar 2014.	<i>Dostavljeno mišljenje na tekst Zakona</i> <i>(2) 31.III 2014 [R]</i> <i>Mišljenje EK na nacrt Zakona o sprječavanju korupcije dostavljen 26. februara 2014. godine nakon čega je angažovan expert D.Kos kroz IPA 2010 projekat sa kojim je radna grupa radila na implementaciji navedenih preporuka u nacrt Zakona. Mišljenje EK sadrži generalni osvrt i</i>	

23: Pravosuđe i osnovna prava

				<i>pojedinačne komentare na članove Nacrta i Izvještaj koliko i kojih komentara je ušlo u Nacrt biće povratno dostavljen EK.</i>	
2.1.1.3.3	Organizovati javnu raspravu <i>(2) 31.III 2014 [R]</i>	MP Merima Bakovic	R Februar 2014.	<i>Organizovana javna rasprava (2) 31.III 2014 [R] Ministartvo pravde kao predlagač Zakona o sprječavanju korupcije uputilo je javni poziv zainteresovanoj javnosti za učešće na javnoj raspravi za razmatranje navedenog Zakona, 14. marta 2014. Javna raspravatrade do 3. aprila i uključuje okrugli sto 28. marta na kojem će se razmatrati pristigli komentari i sugestije na tekst zakona.</i>	
2.1.1.3.4	Utvrđiti Predlog zakona <i>(2) 31.III 2014 [NR]</i>	MP Merima Bakovic	NR Mart 2014.	<i>Utvrđen Predlog zakona (2) 31.III 2014 [NR] Napomena: Javna rasprava za Nacrt Zakona o sprječavanju korupcije traje do 3. aprila 2014. godine kada će se nastaviti sa procedurom utvrđivanja Prijedloga Zakona.</i>	
2.1.1.5	Donijeti Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o lobiranju. Zakon će sadržati jasne procedure lobiranja uključujući i obavezu vođenja javnog registra lobista. <i>(1) 31.XII 2013 [DR]</i> <i>(2) 31.III 2014 [DR]</i>	MP Branka Lakocevic	DR Septembar - decembar 2013.	<i>Utvrđen Predlog zakona; (1) 31.XII 2013 [DR] Završena radna verzija i u Vladinoj je proceduri. (2) 31.III 2014 [DR] Nacrt Zakona o lobiranju je preveden i dostavljen Evropskoj komisiji na mišljenje. Nakon pribavljenih mišljenja EK i usaglašavanja sa njima, biće poslat Vladi CG radi utvrđivanja predloga Zakona. Usvojen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o lobiranju. (1) 31.XII 2013 [?] (2) 31.III 2014 [NR]</i>	<i>Precizno definisan pravni okvir za efikasno sprovođenje Zakona o lobiranju. (1) 31.XII 2013 [?] (2) 31.III 2014 [DR] Napomena: Nacrtom Zakona o lobiranju je posebno naglašena transparentnost u samom procesu lobiranja, kroz obavezu podnošenja službene zabilješke o lobističkom kontaktu nadležnom organu za poslove antikorupcije od strane lobiranih lica, čime se omogućava efikasniji i potpuniji nadzor nad primjenom zakona, te svojevrsna dvostrana kontrola, sa jedne strane uvidom u službene zabilješke o lobističkim kontaktima, a sa druge strane uvidom u izvještaje o radu lobista od strane nadležnog organ. Takođe obaveza institucija je i da objave</i>

23: Pravosuđe i osnovna prava

				<i>Napomena: Nacrtom Zakona o lobiranju je posebno naglašena transparentnost u samom procesu lobiranja, kroz obavezu podnošenja službene zabilješke o lobističkom kontaktu nadležnom organu za poslove antikorupcije od strane lobiranih lica, čime se omogućava efikasniji i potpuniji nadzor nad primjenom zakona, te svojevrsna dvostrana kontrola, sa jedne strane uvidom u službene zabilješke o lobističkim kontaktima, a sa druge strane uvidom u izvještaje o radu lobista od strane nadležnog organ. Takođe obaveza institucija je i da objave informaciju o lobističkom kontaktu(lobiranom licu, lobisti i predmetu lobiranja) na svojim web stranicama čime se dodatno pojačava transparentnost samog postupka.</i>	<i>informaciju o lobističkom kontaktu(lobiranom licu, lobisti i predmetu lobiranja) na svojim web stranicama čime se dodatno pojačava transparentnost samog postupka.</i> <i>Povećan nivo transparentnosti rada donosioca odluka, smanjenje mogućnosti nezakonitog uticaja na donosiocje odluka.</i> (1) 31.XII 2013 [?] (2) 31.III 2014 [DR] <i>Napomena: Nacrtom Zakona o lobiranju je posebno naglašena transparentnost u samom procesu lobiranja, kroz obavezu podnošenja službene zabilješke o lobističkom kontaktu nadležnom organu za poslove antikorupcije od strane lobiranih lica, čime se omogućava efikasniji i potpuniji nadzor nad primjenom zakona, te svojevrsna dvostrana kontrola, sa jedne strane uvidom u službene zabilješke o lobističkim kontaktima, a sa druge strane uvidom u izvještaje o radu lobista od strane nadležnog organ. Takođe obaveza institucija je i da objave informaciju o lobističkom kontaktu(lobiranom licu, lobisti i predmetu lobiranja) na svojim web stranicama čime se dodatno pojačava transparentnost samog postupka.</i>
--	--	--	--	--	---

2.1.2 Preporuka: Poboljšati sistem prijave imovine, naročito kroz jačanje nadzornih nadležnosti i profesionalnih kapaciteta KSSI kako bi se osigurala efikasna i temeljna provjera imovine i uvele mjere koje sprječavaju da konflikt interesa prevazilazi obavljanje dvije javne funkcije. - Dusan Drakic

Br.	Mjera / Aktivnost	Nadl. Organ	Rok Status	INDIKATORI REZULTATA	INDIKATORI UTICAJA
2.1.2.1 *	Pripremiti Analizu procjene usaglašenosti odredbi Zakona o sprječavanju sukoba interesa sa međunarodnim standardima, a posebno u odnosu na: - definiciju javnog funkcionera, krug i kategorije lica koja su dužna da prijavljuju imovinu kroz eventualne izmjene i dopune	KSSI Slobodan Lekovic	R Oktobar 2013.; ; ;	<i>Pripremljena Analiza o usaglašenosti u skladu sa ekspertskim mišljenjima uključujući preporuke za izmjenu i dopunu zakona (Zakon o sprječavanju sukoba interesa, Zakon o unutrašnjim poslovima, Zakon o carinskoj službi, Zakon o državnom tužilaštvu, Zakon o</i>	<i>Pripremljen predlog mjera za izmjenu i dopunu zakona,</i> (1) 31.XII 2013 [R] <i>Analiza sadrži konkretne predloge za izmjene i dopune Zakona i pratećih podzakonskih akata.</i>

23: Pravosuđe i osnovna prava

	Zakona o unutrašnjim poslovima, Zakona o carinskoj službi, Zakona o državnom tužilaštvu, Zakona o sudovima, Zakona o državnim službenicima i namještanima (npr. određene kategorije zaposlenih u posebnom državnom tužilaštvu, kategorije policijskih, carinskih, poreskih i drugih državnih službenika), - potrebu ukidanja naknade za članstvo javnih funkcionera u upravnim odborima javnih preduzeća, - ovlaštenja u dijelu provjere imovinskih kartona uz poštovanje pravila o zaštiti ličnih podataka, - utvrđivanje prepreka za pristup potrebnim bazama podataka za provjeru imovine, - prekršajne sankcije i njihova primjena, - eventualnog uvođenja obrasca izjave o provjeri bankarskog računa javnog funkcionera i dr). (1) 31.XII 2013 [R]			(1) 31.XII 2013 [R] <i>U okviru projekta IPA 2010 "Podrška implementaciji antikorupcijske strategije i Akcionog plana", predviđena je aktivnost da njemački eksperti daju svoja mišljenja i analize na postojeće pravno uređenje pitanja sukoba interesa u Crnoj Gori (u odnosu na Zakon o sprječavanju sukoba interesa, od 9. januara 2009. godine, sa izmjenama od 10. avgusta i 23. septembra 2011. godine, i na prateći podzakonski akt Pravila o postupku pred Komisijom za sprječavanje sukoba interesa, od marta 2012. godine), i prijedlozi za izmjene i dopune ovih pravnih akata. Analize pojedinih odredbi Zakona i podzakonskih akata su dostavljeni Komisiji u oktobru 2013. godine (još uvijek nedostaju rješenja za bankarsku tajnu i za razrješenje lica izabranih neposredno na izborima) i iste će se razmatrati prilikom Izmjena i dopuna Zakona sprječavanju sukoba interesa u prvoj polovini 2014. godine, kada bude formirana radna grupa.</i>	<i>Pri izradi analize, postignuta usklađenost sa rješenjima iz modela pod mjerom 2.1.1.1 nadležnosti Agencije za antikorupciju u dijelu sprječavanja sukoba interesa.</i> (1) 31.XII 2013 [DR] <i>Napomena: Još uvijek nedostaju rješenja za bankarsku tajnu i razrješenje lica izabranih neposredno na izborima.</i>
2.1.2.2.1	Utvrđiti Nacrt zakona (1) 31.XII 2013 [NR] (2) 31.III 2014 [R] Utvrđen Nacrt Zakona.	KSSI Slobodan Lekovic	R Decembar 2013.	Utvrđen Nacrt zakona (1) 31.XII 2013 [NR] <i>KSSI je nadležnom Ministarstvu pravde 18. novembra 2013. godine podnijela Inicijativu za pokretanje postupka izmjena i dopune Zakona o sprječavanju sukoba interesa u skladu sa članom 40 stav 1 tačka 6 Zakona o sprječavanju sukoba interesa ("Sl. list CG" br. 1/09, 41/11 i 47/11), kojim je propisano da Komisija daje inicijativu za izmjenu i dopunu zakona, drugih propisa i opštih akata, radi njihovog usklađivanja sa evropskim i drugim međunarodnim standardima iz oblasti antikorupcijske inicijative i transparentnosti poslovnih transakcija.. U zahtjevu je iskazana i potreba za formiranje radne grupe, povratnu informaciju nemamo.</i>	

23: Pravosuđe i osnovna prava

				<i>Napomena: Nije formirana radna grupa.</i> <i>(2) 31.III 2014 [R]</i> <i>Radna grupa je izradila tekst nacrtu Zakona o sprječavanju sukoba interesa.</i>	
2.1.2.2.2	Pribaviti ekspertska mišljenja EK <i>(2) 31.III 2014 [R]</i> <i>pribavljeno ekspertska mišljenja i održana peer review misija za sukob interesa.</i>	KSSI Maja Karas Boskovic	R Januar 2014.	Dostavljeno mišljenje EK <i>(2) 31.III 2014 [R]</i> <i>Radna grupa je uzela stanovište da Zakon o sprječavanju korupcije tretira i oblast sprječavanja sukoba interesa kako bi se radilo o kompletnom i zaokruženom antikorupcijskom propisu. Kako će Zakon o sprječavanju korupcije početi da se primjenjuje od 1. januara 2016, izrađen je novi Zakon o sprječavanju sukoba interesa koji će biti usvojen juna 2014. i primjenjivati se do početka primjene Zakona o sprječavanju korupcije. EK je dala ekspertska mišljenja na nacrt Zakona o sprječavanju korupcije i samim tim i na odredbe koje se odnose na sprječavanje sukoba interesa. Takođe, u toku februara je organizovana peer review misija za sukob interesa, i tom prilikom je angažovani ekspert koji je, nakon održanih sastanaka sa predstavnicima nadležnih državnih institucija, učestvovao u radu Radne grupe za izradu Zakona o sprječavanju korupcije i u dijelu odredbi koje se odnose na sprječavanje sukoba interesa uputio konstruktivne prijedloge i pomogao u usaglašavanju krajnjeg teksta odredbi.</i>	
2.1.2.2.3	Organizovati javnu raspravu <i>(2) 31.III 2014 [R]</i> <i>Organizovana javna rasprava.</i>	KSSI Maja Karas Boskovic	R Februar 2014.	Organizovana javna rasprava <i>(2) 31.III 2014 [R]</i> <i>Javna rasprava o Nacrtu zakona o sprječavanju sukoba interesa otpočela 14. marta, i održan je okrugli sto 28. marta 2014. godine na kojem su pozvane sve zainteresovane institucije i organizacije. Obezbijeđeno je i prisustvo eksperta, D. Kosa, ekspert za prevenciju korupcije i bivši predsjednik slovenačke Komisije za borbu protiv korupcije.</i>	

23: Pravosuđe i osnovna prava

2.1.2.2.4	Utvrđiti Predlog zakona (2) 31.III 2014 [NR] Nije utvrđen Predlog zakona.	KSSI Maja Karas Boskovic	NR Mart 2014.	Utvrđen Predlog zakona (2) 31.III 2014 [NR] Nakon završetka javne rasprave, koja je planirana za 3. april 2014, Radna grupa za pripremu Nacrta zakona o sprječavanju sukoba interesa će razmotriti prijedloge, sugestije i komentare učesnika javne rasprave, nakon čega će utvrditi krajnji tekst Zakona.	
2.1.2.3	Pratiti primjenu Zakona i objavljivati izvještaje na internet stranici KSSI / Agencije i Skupštine CG (2) 31.III 2014 [R] Usvojen i objavljen godišnji izvještaj KSSI. Redovno se objavljuju mjesečni Izvještaji o sprovođenju zakonskih nadležnosti	KSSI Slobodan Lekovic	R Mart 2014.; Mart 2015.	Pripremljen Godišnji izvještaj objavljen na internet stranicama. (2) 31.III 2014 [R] Na internet stranici KSSI objavljen je godišnji izvještaj o radu KSSI za 2013. Objavljene informacije o utvrđenim kršenjima odredbi Zakona o sprječavanju sukoba interesa. (2) 31.III 2014 [R] Na internet stranici KSSI (www.konfliktinteresa.me), objavljuju se mjesečni Izvještaji o sprovođenju zakonskih nadležnosti: broj dostavljenih Izvještaja o prihodima i imovini u odnosu na broj javnih funkcionera, broj donijetih odluka, broj pokrenutih prekršajnih postupaka. Svi podaci o radu KSSI su dostupni javnosti. u skladu sa zakonskim nadležnostima na internet stranici KSSI objavljuju se prvostepene i drugostepene odluke.	Povećan broj kršenja odredbi Zakona u odnosu na prethodni period. (2) 31.III 2014 [?]
2.1.2.4	Unaprijediti sistem provjere imovinskih kartona: - Proširiti obrazac imovinskih kartona detaljnijim podacima o vrstama, strukturi imovine i načinu sticanja imovine, kao i detaljnije podatke o kreditnim zaduženjima i sredstvima;	KSSI Slobodan Lekovic	DR Mart 2014.; Mart 2015.	Unaprijeđen obrazac imovinskih kartona; (2) 31.III 2014 [NR] Nakon usvajanja Zakona o sprječavanju sukoba interesa od strane Skupštine Crne Gore izradiće se dopuna podzakonskih akata prilagođenih odredbama izmijenjenog Zakona. Sadašnji obrazac	Broj imovinskih kartona i izjava o sukobu interesa u odnosu na broj otkrivenih nepravilnosti. (2) 31.III 2014 [?]

23: Pravosuđe i osnovna prava

- Upoređivati podatke iz imovinskih kartona i evidencija PU, Uprave za nekretnine, UJN, MUP-a, Komisije za hartije od vrijednosti Ministarstva pomorstva i saobraćaja, Komisije za kontrolu postupka javnih nabavki, DIK, UZSPNIFT, Centralne banke Crne Gore; - Utvrditi obrazac za praćenje preduzetih mjera od strane nadležnih organa na osnovu izvještaja KSSI i njenih preporuka, zahtjeva i odluka; - Pratiti preduzimanje mjera protiv prekršilaca; - Vršiti evaluaciju djelotvornosti uspostavljenog mehanizma na godišnjem nivou.			Izvještaja o prihodima i imovini dostupan je na internet stranici KSSI i sada sadrži podatke o vrstama, strukturi imovine i načinu sticanja imovine, kao i detaljnije podatke o kreditnim zaduženjima i sredstvima.	Broj pokrenutih i utvrđenih prekršaja, vrste prekršaja u odnosu na prethodni period. (2) 31.III 2014 [?]
(2) 31.III 2014 [DR] Obrazac imovinskih kartona će biti unaprijeđen nakon usvajanja Zakona o sprječavanju sukoba interesa. Koristeći raspoložive podatke dobijene od državnih organa, KSSI vrši provjeru imovinskih kartona.			Broj javnih funkcionera čiji su izvještaji provjereni u odnosu na tačnost podataka o prihodima i imovini i informacije dostupne u registrima PU, CRPS, Katastra, UJN, DKKPJN; (2) 31.III 2014 [R] Koristeći raspoložive podatke dobijene od državnih organa (Uprava za nekretnine, Poreska uprava, Komisija za hartije od vrijednosti, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Uprava za javne nabavke), u izvještajnom periodu kontrola je izvršena u skladu sa čl. 20a Zakona i članom 20 Pravila o postupku pred KSSI. KSSI je donijela odluke za sve javne funkcionere koji nijesu u cjelosti dali tačne podatke, upoređujući podatke iz Izvještaja o prihodima i imovini sa podacima nadležnih organa i pravnih lica. KSSI je do 11. marta 2014. izvršila provjeru 837 Izvještaja o prihodima i imovini javnih funkcionera i to državnih 417 (Predsjednik CG, 18 poslanika Skupštine CG, 6 članova Vlade CG- ministara, 12 javnih funkcionera koje bira Skupština CG, 11 javnih funkcionera koje bira Predsjednik CG, 178 javnih funkcionera koje bira Vlada CG, 7 sudija Ustavnog suda, 126 sudija, 38 tužioca, 4 člana Tužilačkog savjeta i 17 Sudija za prekršaje), od kojih su 331 dali tačne podatke, a 86 netačne podatke (19- za nekretnine i porez, a 13 za hartije od vrijednosti, 54- pokretna imovina- vozila). Izvršena je provjera 420 lokalnih javnih funkcionera, od kojih je 293 prijavilo tačne podatke, dok njih 127 nije prijavilo tačne podatke (56- za nekretnine i porez, a 30 za hartije od vrijednosti, 41- pokretna imovina- vozila). Za 213 javnih funkcionera koji nijesu prijavili tačne i potpune podatke pokrenuti su postupci pred KSSI (upućen dopis da se izjasne i dostave dopunski	Broj i vrsta izrečenih sankcija. (2) 31.III 2014 [?]

23: Pravosuđe i osnovna prava

				<i>Izvještaj o prihodima i imovini, nakon čega su donijete odluke za 23, nakon okoćanja upravnog postupka a u slučaju kršenja pokrenuće se prekršajni postupci.</i> <i>Procenat javnih funkcionera čiji su izvještaji provjereni, u odnosu na ukupan broj javnih funkcionera;</i> <i>(2) 31.III 2014 [R]</i> <i>Provjereno je 417 od ukupno 1.573 ili 26,5% državnih javnih funkcionera, odnosno 420 od ukupno 2.286 lokalnih javnih funkcionera a to je 18,4% lokalnih javnih funkcionera ili ukupno 837 od 3.859 javnih funkcionera, odnosno 21,7% javnih funkcionera u odnosu na ukupan broj.</i> <i>U izvještajnom periodu intezivirale su se aktivnosti iz IPA projekta 2010 „Podrška implementaciji Strategije i APza borbu protiv korupcije”, usmjerene na realizaciju projekta -izrada nove Baze podataka Komisije. Kao prioriteta aktivnost dogovorena je izrada softvera preko koga će KSSI automatskim putem moći da pristupi podacima o javnim funkcionerima kojima raspolažu Poreska uprava, Uprava za javne nabavke, Uprava za nekretnine, Ministarstvo unutrašnjih poslova i javne uprave (oko pokretne imovine- vozila), Ministarstvo saobraćaja (oko pokretne imovine- jahte, čamci i dr.), Komisija za hartije od vrijednosti u cilju realizacije nove nadležnosti KSSI- efikasnije kontrole tačnosti dostavljenih podataka.</i> <i>Cilj je razvijeno idejno rješenje (interfejs) za pristup bazama podataka, a nakon obezbjeđenja potrebnih finansijskih sredstava biće uspostavljen i operativan interfejs za pristup bazama podataka.</i> <i>Provjera izmijenjenih podataka u izvještajima koji</i>	
--	--	--	--	---	--

23: Pravosuđe i osnovna prava

				<i>se odnose na promjenu imovnog stanja javnog funkcionera (od 2013.);</i> <i>(2) 31.III 2014 [NR]</i> <i>Indikator će biti moguće ispuniti u narednom izvještajnom periodu.</i> <i>Utvrđen obrazac za praćenje preduzetih mjera od strane nadležnih organa na osnovu izvještaja KSSI i njenih preporuka, zahtjeva i odluka.</i> <i>(2) 31.III 2014 [NR]</i> <i>Nije utvrđen obrazac.</i> <i>Broj pokrenutih postupaka zbog utvrđenih kršenja.</i> <i>(2) 31.III 2014 [R]</i> <i>Kad je u pitanju 2013, zbog kršenja zakona donijete su i objavljene odluke u slučajevima kršenja Zakona o sprječavanju sukoba interesa, pokrenuti su prekršajni postupci protiv javnih funkcionera u skladu sa Zakonom o sprječavanju sukoba interesa i upućeno 455 zahtjeva Područnim organima za prekršaje. Presuđeno je u 435 predmeta i izrečene sankcije u skladu sa Zakonom o prekršajima čiji je ukupan iznos 24.355,00 eura.</i> <i>U izvještajnom periodu, zaključno sa 25. martom 2014, upućeno je 37 zahtjeva Područnim organima za prekršaje. Presuđeno je u 77 predmeta (riješeni su i predmeti iz prethodne 2013.) i izrečene su sankcije u skladu sa Zakonom o prekršajima, dok je ukupan iznos izrečenih novčanih sankcija – 5.115,00 eura.</i>	
2.1.2.6	Pripremiti Program i plan obuka za: zaposlene u KSSI / Agenciji, posebno u dijelu kontrolnih nadležnosti i korišćenja baza podataka i državnih i lokalnih javnih funkcionera u odnosu na obaveze propisane Zakonom o sprječavanju sukoba interesa.	KSSI Maja Karas Boskovic	RK Decembar 2013.; ; ; ; ; Januar - decembar	<i>Usvojen godišnji plan obuka.</i> <i>(1) 31.XII 2013 [RK]</i> <i>Putem TAIEX će se obezbijediti ekspertska podrška za obuku zaposlenih u KSSI, posebno u dijelu kontrolnih nadležnosti i korišćenja baza podataka i državnih i lokalnih javnih funkcionera u odnosu na</i>	<i>Izvještaj o sprovedenim obukama, broju i funkcijama polaznika</i> <i>(1) 31.XII 2013 [RK]</i> <i>ispunjenost indikatora će biti moguće izmjeriti u 2014. godini nakon dobijanja ekspertske podrške</i>

23: Pravosuđe i osnovna prava

	Realizacija obuka predviđenih programom i planom. <i>(1) 31.XII 2013 [RK]</i> <i>(2) 31.III 2014 [RK]</i> <i>KSSI i UZK su pripremili program obuka i plan aktivnosti za 2014.</i> <i>Urađena je i proslijeđena TAIEK aplikacija za ekspertsku podršku, koja će biti održana u periodu 5-8. maja i obuhvatiće obuku službenika KSSI za vršenje provjere podataka iz Izvještaja javnih funkcionera.</i>		2014.	<i>obaveze propisane Zakonom o sprječavanju sukoba interesa. Plan aktivnosti je napravljen u saradnji sa UZK.</i> <i>(2) 31.III 2014 [R]</i> Broj i vrsta realizovanih obuka. <i>(1) 31.XII 2013 [RK]</i> <i>ispunjenost indikatora će biti moguće izmjeriti u 2014. godini</i> <i>(2) 31.III 2014 [RK]</i> <i>14. marta 2014. je održana obuka, u organizaciji UZK, koja se odnosila na postupak pred Komisijom za žalbe.</i> Broj i struktura obučanih službenika. <i>(1) 31.XII 2013 [RK]</i> <i>ispunjenost indikatora će biti moguće izmjeriti u 2014. godini</i> <i>(2) 31.III 2014 [RK]</i> <i>Obuku koja je, u organizaciji UZK, održana 14. marta 2014. prošlo je pet službenika KSSI. Obuka je namijenjena službenicima koji učestvuju u izradi prvostepenih rješenja, kao i upoznavanje sa praksom Upravnog suda u postupcima po tužbama, a u cilju sprovođenja kontrolnih nadležnosti, kao i aktivnostima vezanim za provjeru podataka o javnim funkcionerima.</i>	<i>(2) 31.III 2014 [RK]</i> <i>ispunjenost indikatora će biti moguće izmjeriti u 2014. godini nakon dobijanja ekspertske podrške.</i>
2.1.2.7	Jačanje svijesti građana o institutu sukoba interesa i njegovom uticaju na društvo, potrebi prijavljivanja slučajeva kršenja zakona i ulozi građana.	KSSI Maja Karas Boskovic	RK Jun – decembar	Broj javnih kampanja realizovanih samostalno i u saradnji sa NVO; <i>(1) 31.XII 2013 [RK]</i> <i>- Emitovan je igrani TV spot Komisije na TV i radio</i>	Broj prijava od strane građana u odnosu na ukupan broj razmatranih slučajeva sukoba interesa, u odnosu na prethodni period; <i>(1) 31.XII 2013 [RK]</i>

23: Pravosuđe i osnovna prava

Organizovanje radionica za državne i lokalne javne funkcionere, prisustvo eksperata iz okruženja sličnih institucija, domaći eksperti.	(1) 31.XII 2013 [RK] (2) 31.III 2014 [RK]		2013.; ; Januar – decembar 2014.	<i>stanicama.</i> <i>-U izvještajnom periodu okončan je postupak izbora ponuđača i zaključen ugovor za izradu anketnog istraživanja na temu »Odnos javnosti prema zakonu o sprječavanju sukoba interesa« koje će biti sprovedeno na više od 1000 ispitanika u 9 opština Crne Gore, sa 42 pitanja. Novi rezultati će biti predstavljeni krajem decembra 2013. godine, kao i putem power prezentacije. Takođe tokom izvještajnog perioda prezentovana su i ranije izrađene analize na kojima su prikazani uporedni rezultati anketa rađenih 2007, 2008, 2009 i 2011. godine, kako bi se sumirali rezultati o percepciji sukoba interesa u javnosti. KSSI je u decembru završila započeti postupak za izbor ponuđača za izradu novog sajta koji će na pravilan način predstaviti djelokrug rada i poslove koje obavlja Komisija. Nova prezentacija će na najbolji način predstaviti rad i aktivnosti postojećim i novim korisnicima.</i> <i>-Uspostavljen elektronski sistem servisiranja građana i poslovnih subjekata, koji se svakodnevno ažurira i putem kojeg građani i mediji postavljaju pitanja vezano za rad Komisije i druge informacije iz nadležnosti Komisije i odgovori dati na ova pitanja se objavljuju na našem sajtu. Na internet sajtu Komisije postoji link pitajte predjednika- preko koga građani i poslovni subjekti mogu prijaviti sumnju u postojanje sukoba interesa, kao i sve druge informacije koje su u nadležnosti ove institucije.</i> <i>Komisija ima svoju bazu podataka u kojoj su evidentirani svi javni funkcioneri (objavljene evidencije Izvještaja o prihodima i imovini, dok se skenirani Izvještaji ne mogu objavljivati zbog ličnih podataka koji se u njima nalaze) počev od 2005. godine, sa imovinskim stanjem, donijetim odlukama o kršenju Zakona, aktuelnostima u radu, vođenju prekršajnih postupaka, zahtjevima za slobodan pristup informacijama, programima Komisije i sl. Svi podaci su javno i transparentno prezentirani preko internet sajta Komisije (www.konfliktinteresa.me). U Izvještajnom</i>	<i>Komisija je od 30. juna do 20. decembra 2013. godine pokrenula postupke na osnovu 426 podnijetih inicijativa da javni funkcioneri krše Zakon po različitim osnovima, Inicijative da krše Zakon podnijela je Komisija u 279 ili 65,5% slučajeva; a ostali subjekti (NVO, građani, pravna lica, javni funkcioneri) u 147 ili 34,5% slučajeva. Po zahtjevima javnih funkcionera Komisija je dala 10 Mišljenja</i> <i>(2) 31.III 2014 [RK]</i> <i>KSSI je do 21. marta 2014. godine pokrenula postupke na osnovu 140 podnijetih inicijativa da javni funkcioneri krše Zakon po različitim osnovima. Inicijative da krše Zakon podnijela je Komisija u 122 ili 87,1% slučajeva; a ostali subjekti (NVO, građani, pravna lica, javni funkcioneri) u 18 ili 12,9% slučajeva. Po zahtjevima javnih funkcionera KSSI je dala dva Mišljenja.</i> <i>Broj odluka kojima je Komisija / Agencija konstatovala postojanje konflikta interesa od strane javnih funkcionera po prijavama građana.</i> <i>(1) 31.XII 2013 [RK]</i> <i>Komisija je od 30. juna do 20. decembra 2013. godine donijela 435 odluka (281 u I stepenom postupku i 154 u II stepenom postupku), od čega je u 237 predmeta utvrđeno da javni funkcioneri krše Zakon po različitim osnovima, 196 su kršili (otklonili su postupanje suprotno zakonu do okončanja postupka- podnijeli ostavku, predali Izvještaj i sl.), a 6 javna funkcionera nijesu kršili Zakon</i> <i>Napomena: U opisu indikatora mjere brisati Agencija, obzirom da je donošenje odluka isključiva nadležnost Komisije</i> <i>(2) 31.III 2014 [RK]</i> <i>KSSI je do 21. marta 2014. donijela 139 odluka (118 u I stepenom postupku i 21 u II stepenom postupku), od čega je u 59 ili 42,4% predmeta utvrđeno da javni funkcioneri krše Zakon po</i>
---	---	--	---	---	--

23: Pravosuđe i osnovna prava

				<i>periodu jun – novembar objavljeno je 23 saopštenja za javnost. Saopštenja se odnose i na objavljivanje donijetih odluka, zaključaka i mišljenja o javnim funkcionerima, a u cilju sprovođenja Zakona o sprječavanju sukoba interesa i efikasnije kontrole tačnosti dostavljenih podataka. Saopštenjima se prenose informacije vezane za održavanje sjednica Komisije, održavanje edukativnih seminara za javne funkcionere (lokalne i državne funkcionere), za predstavnike medija, kao i predstavnike NVO, kao i posjete stranih eksperata i diplomata, kao i održavanje regionalnih konferencija. Posjećenost internet sajta Komisije od juna do 1. decembra 2013. godine je 45.472 posjeta, od toga jun – 7 397, jul – 6 862 i avgust – 5.468, septembar- 6.999, oktobar-7 414 , novembar- 8.141, 11. decembar -3 191 što u prosjeku, iznosi 6496 posjeta mjesečno.</i> <i>Mediji svakodnevno prate rad Komisije, stoga se sajt svakodnevno ažurira, što se može vidjeti i iz zastupljenosti informacija sa sajta Komisije objavljenih u medijima. U izvještajnom periodu 1. 06 - 1. 12. 2013. godine objavljeno je 183 novinskih članaka o radu ove institucije (Dan- 71, Vijesti -41, Dnevne novine- 30 , Pobjeda -20, Blic Montenegro- 18 članaka i Monitor - 3), o čemu se svakog mjeseca uređuje pres clipping i dostavlja na više adresa (Predsjednika Crne Gore, Skupštine, Vlade i dr.).</i> <i>(2) 31.III 2014 [RK]</i> <i>Emitovan je igrani TV spot KSSI.</i> <i>Sprovedeno je anketno istraživanje o odnosu javnosti prema Zakonu o sprječavanju sukoba interesa i izrađeni su uporedni rezultati sa ranijim anketama. Time su jasno identifikovane aktivnosti koje je potrebno intezivirati u narednom periodu kako bi se povećala vidljivost rada KSSI i povećalo povjerenje građana u dijelu sprje;avanja sukoba interesa.</i> <i>Po pitanju većine indikatora u istraživanju bilježi se</i>	<i>različitim osnovima, 79 ili 56,8% su kršili (otklonili su postupanje suprotno zakonu do okončanja postupka- podnijeli ostavku, predali Izvještaj i sl.), a 1 ili 0,8%javni funkcioner nije kršio Zakon. Data su 2 mišljenja.</i> <i>Ovo su zbirni podaci koji se odnose na sva postupanja javnih funkcionera koji su postupili suprotno zakonskim odredbama.</i> <i>Komisija je od 01. januara do 21. marta 2014. godine pokrenula postupke na osnovu 140 podnijetih inicijativa da javni funkcioneri krše Zakon po različitim osnovima. Inicijative da krše Zakon podnijela je Komisija u 122 ili 87,1% slučajeva; a ostali subjekti (NVO, građani, pravna lica, javni funkcioneri) u 18 ili 12,9% slučaja. Po zahtjevima javnih funkcionera Komisija je dala 2 Mišljenja</i>
--	--	--	--	---	--

23: Pravosuđe i osnovna prava

				<i>pozitivan trend. Građani generalno pozitivno ocjenjuju rad KSSI i, prije svega, smatraju da informacije o imovnom stanju javnih funkcionera treba da budu javne i dostupne, kao i da bi javni funkcioneri prilikom stupanja na dužnost trebalo da daju saglasnost da se njihovi bankovni računi provjere bez obzira na to da li su u inostranstvu ili u zemlji.</i> <i>U toku je sprovođenje aktivnosti na unaprjeđenju internet stranice KSSI.</i> <i>U Izveštajnom periodu objavljeno je 12 saopštenja za javnost. Posjećenost internet stranice KSSI u januaru i februaru je 18.438 posjeta.</i> <i>U januaru i februaru je objavljeno 92 novinska članka o radu KSSI (Dan- 48, Vijesti -22, Dnevne novine- 11, Pobjeda -5, Blic Montenegro- 6 članaka), o čemu se svakog mjeseca uređuje pres clipping i dostavlja na više adresa (Predsjednika CG, Skupštine, Vlade i dr.).</i> <i>Broj organizovanih radionica i broj učesnika;</i> <i>(1) 31.XII 2013 [RK]</i> <i>- U okviru projekta IPA 2010 "Podrška implementaciji antikorupcijske strategije i AP", održani su: 25. juna 2013. godine edukativni seminar u Podgorici za javne funkcionere koje imenuje, bira ili postavlja Vlada Crne Gore, 26. juna 2013. godine edukativni seminar u Podgorici za javne funkcionere koje imenuje, bira ili postavlja Skupština Crne Gore, 24. septembar 2013. godine edukativni seminar u Tivat za lokalne i državne javne funkcionere opština Tivat, Herceg Novi i Kotor, uz prisustvo stranih eksperata i predstavnika Komisije i na istoj su razmijenja iskustva iz oblasti konflikta interesa i imovinskih deklaracija. Tema edukacija je bila posvećena prijavi imovnog stanja i provjeri podataka iz imovinskih kartona javnih funkcionera, kao i razmjeni iskustava sa ekspertima iz Njemačke. Seminarima je prisustvovalo po 30 učesnika. Twinning projektom predviđeno je da se kao</i>	
--	--	--	--	--	--

23: Pravosuđe i osnovna prava

				<i>aktivnosti organizuju 5 edukativnih seminara za obuku državnih i lokalnih javnih funkcionera, od kojih su se već realizovana, dok će se naredna edukacija organizovati 18. decembra 2013. godine za lokalne i državne javne funkcionere opština Podgorica, Cetinje, Danilovgrad, kao i gradskih Opština Tuzi i Golubovci.</i> <i>Napomena: Obzirom na sredstva dodijeljena Budžetom za rad ove institucije za 2013. godinu, bilo je onemogućeno realizovanje cjelokupnih obaveza i aktivnosti u okviru 14 utvrđenih programa, među kojima je i organizovanje većeg broja edukativnih seminara, (kao i izrada novog igranog TV spota, izrada bilborda i sličnog propagandnog materijala).</i> <i>(2) 31.III 2014 [RK]</i> <i>Na seminaru održanom 18. decembra 2013, prisustvovalo je 35 učesnika. Seminar je bio posvećen prijavljivanju imovnog stanja, provjeri podataka iz imovinskih kartona javnih funkcionera i razmjeni iskustava sa ekspertima iz Njemačke.</i> <i>Naredna edukacija od strane KSSI će biti održana 2. aprila 2014. u Nikšiću za lokalne javne funkcionere opštine Nikšić, Šavnik i Plužine, sudije, tužioce, državne javne funkcionere, NVO i medije ovih opština.</i> <i>Urađen novi propagandni materijal.</i> <i>(1) 31.XII 2013 [RK]</i> <i>U novembru 2013. godine Komisija je izradila i distribuirala Prospekt sa prikazanim rezultatima rada i statističkim podacima ostvarenim tokom 2012. do kraja oktobra 2013. godine. Komisija je takođe štampala i distribuirala prečišćeni tekst Zakona o sprječavanju sukoba interesa i podzakonskih akata sa obrascima, koji su</i>	
--	--	--	--	--	--

23: Pravosuđe i osnovna prava

				<i>odštampani u vidu brošura na našem i na engleskom jeziku. Svi izrađeni materijali su objavljeni na sajtu Komisije u cilju jačanja svijesti građana o institutu sukoba interesa i dijele se učesnicima na sastancima, okruglim stolovima, edukativnim seminarima, stranim ekspertima, diplomatama i sl.</i> <i>(2) 31.III 2014 [RK]</i> <i>Uz podršku IPA 2010 projekta u toku je izrada Prospekta o aktivnostima KSSI za 2013. i 2014. godinu</i>	
2.1.2.8	Promovisati etičke kodekse nosilaca zakonodavne, izvršne i pravosudne vlasti; Organizovati okrugle stolove za poslanike, sudije, tužioce i javne funkcionere o značaju poštovanja etičkih kodeksa tužilaca, sudija, poslanika, državnih i lokalnih javnih funkcionera. Veza: mjere 1.2.4.1- 1.2.4.5 2.1.7.10 2.1.8.4 i 2.1.8.5 <i>(2) 31.III 2014 [RK]</i> <i>Rezultati realizacije navedene mjere su prikazani već u mjeri 1. 2.4.3. - Sprovoditi obuke o poštovanju Etičkog kodeksa sudija, odnosno državnih tužilaca- za koju je nadležan Centar za edukaciju nosilaca pravosudne funkcije. U mjeri 1.2.4.4. Komisija za praćenje Etičkog kodeksa sudija i državnih tužilaca da podnose izvještaj o poštovanju etičkih kodeksa Sudskom, odnosno Tužilačkom savjetu svakih šest mjeseci.</i> <i>Kodeks tužilačke etike je usvojen na Konferenciji tužilaca koja je održana 3. februara 2014, dok je novi Etički kodeks sudija je usvojen na Konferenciji sudija održanoj 22. marta 2014.</i>	KSSI Maja Karas Boskovic	RK Januar – decembar 2014.	<i>Broj organizovanih okruglih stolova i broj i struktura učesnika;</i> <i>(2) 31.III 2014 [RK]</i> <i>Okrugli sto na temu Etika i borba protiv korupcije održan je 28. 03.2014. godine koji je imao za cilj prezentaciju i promociju etičkih kodeksa nosilaca pravosudnih funkcija kao i upoznavanje sa konceptom parlamentarne etike za poslanike. Okrugli sto je organizovan od strane NVO Centar za građansko obrazovanje na kojem su učesće uzelo oko 80 predstavnika parlamenta, sudije i tužioci, advokati, poslanici, predstavnici Ministarstva pravde kao i drugi predstavnici izvršne vlasti i lokalne samouprave.</i> <i>Urađen novi propagandni materijal.</i> <i>(2) 31.III 2014 [RK]</i> <i>Tokom okruglog stola 28.03.2014. distribuirana je brošura sa etičkim kodeksima sudija, tužilaca, državnih službenika i namještenika kao i poslanika evropskog parlamenta</i>	<i>Smanjen broj kršenja odredbi Etičkih kodeksa u odnosu na prethodni period.</i> <i>(2) 31.III 2014 [?]</i>

23: Pravosuđe i osnovna prava

--	--	--	--	--	--

- 2.1.3 Preporuka: Preispitati poslovnike u državnoj upravi, uključujući imenovanje i unutrašnju kontrolu, kako bi se u potpunosti preduprijedila mogućnost korupcije i konflikta interesa.

Br.	Mjera / Aktivnost	Nadl. Organ	Rok Status	INDIKATORI REZULTATA	INDIKATORI UTICAJA
2.1.3.1 *	Pripremiti izvještaj o realizaciji aktivnosti iz Strategije reforme javne uprave u Crnoj Gori za period 2011-2016. Pripremiti inovirani AP za period 2014 – 2016. (1) 31.XII 2013 [R] (2) 31.III 2014 [R]	MUP Veselin Vukcevic	R Decembar 2013.;	<i>Usvojen Izvještaj - na internet stranici Savjeta za unaprijeđenje poslovnog ambijenta objavljen Izvještaj o realizovanim mjerama i aktivnostima iz Akcionog plana za implementaciju AURUM-a.</i> (1) 31.XII 2013 [R] <i>Izvještaj o realizaciji aktivnosti iz AP za implementaciju Strategije reforme javne uprave za period 2011-2013 sa prijedlogom AP za period 2014-2015. godine usvojeni na sjednici Savjeta za unaprijeđenje poslovnog ambijenta 15. novembra 2013. i na sjednici Vlade CG 12. decembra 2013. godine.</i> <i>Napomena: Izvještaj i AP objavit i na internet stranici Savjeta.</i> <i>Pripremljen inoviran AP (2014-2016).</i> (1) 31.XII 2013 [R] <i>Izvještaj o realizaciji aktivnosti iz AP za implementaciju Strategije reforme javne uprave za period 2011-2013 sa prijedlogom AP za period 2014-2015. godine usvojeni na sjednici Savjeta za unaprijeđenje poslovnog ambijenta 15. novembra 2013. i na sjednici Vlade CG 12. decembra 2013. godine.</i> <i>Napomena: Izvještaj i AP objavit i na internet stranici Savjeta.</i>	<i>Broj realizovanih mjera u odnosu na ukupan broj predviđenih u AP;</i> (1) 31.XII 2013 [R] <i>Rezultati su sadržani u Izvještaju, dostupan na: http://www.gov.me/sjednice_vlade/47.</i> (2) 31.III 2014 [DR] <i>Kada je u pitanju status realizacije 96 predviđenih mjera i aktivnosti iz Strategije reforme javne uprave AURUM zaključno sa 31.12.2013.godine: realizovane su 24 mjere i aktivnosti, u toku je realizacije 36 mjera i aktivnosti, kontinuirano se realizuje 16 mjera i aktivnosti, nije realizovano 20 mjera i aktivnosti.</i> <i>Poboljšan rejting Crne Gore u izvještajima međunarodnih organizacija (SIGMA);</i> (1) 31.XII 2013 [RK] <i>O indikatoru će biti moguće izvijestiti kada njegova realizacija dospije tj. kada u 2014. bude objavljen izvještaj.</i> (2) 31.III 2014 [RK] <i>Izvještaj još nije objavljen.</i> <i>Poboljšana ocjena EK u Izvještaju o napretku za</i>

23: Pravosuđe i osnovna prava

					2014. <i>(1) 31.XII 2013 [RK]</i> <i>O indikatoru će biti moguće izvijestiti kada njegova realizacija doprije tj. kada u 2014. bude objavljen izvještaj.</i> <i>(2) 31.III 2014 [RK]</i> <i>Izvještaj još nije objavljen.</i>
2.1.3.2	Donijeti novi Zakon o opštem upravnom postupku u skladu sa evropskim standardima i najboljom praksom. Nova zakonska rješenja će se odnositi na: - pojednostavljenje i ubrzanje opšte upravne procedure; - smanjenje troškova postupka za sve učesnike u postupku; - modernizacija procesnih mehanizama ZUP-a; - stvaranje uslova i otvorenost prema korišćenju modernih informaciono-komunikacionih tehnologija za pružanje upravnih usluga (tzv. e-uprava); - efikasniju zaštitu i javnog interesa i pojedinačnih interesa građana i pravnih lica u upravnim stvarima; - lakše i potpunije ostvarenje i zaštita kako zakonitosti, tako i sloboda i prava građana u procesu neposredne primjene propisa u upravnoj materiji. <i>(1) 31.XII 2013 [NR]</i> <i>Predlog zakona je pripremljen i, shodno odredbama člana 40 Poslovnika Vlade Crne Gore («Službeni list CG», broj 3/12), 05. XI 2013. godine dostavljen na mišljenje,</i> <i>(2) 31.III 2014 [NR]</i>	MUP Vesko Vukcevic	NR Decembar 2013.; ; Jun 2014.	Utvrđen Predlog zakona o opštem upravnom postupku. <i>(1) 31.XII 2013 [NR]</i> <i>Predlog zakona je pripremljen i, shodno odredbama člana 40 Poslovnika Vlade Crne Gore («Službeni list CG», broj 3/12), 05. XI 2013. godine dostavljen resorima na mišljenje na mišljenje.</i> <i>(2) 31.III 2014 [NR]</i> <i>Javna rasprava za nacrt Zakona o opštem upravnom postupku okončana je u 2013. godini. Izvještaj sa javne rasprave postavljen je na internet stranici MUP.</i> Usvojen Zakon. <i>(1) 31.XII 2013 [NR]</i> <i>Napomena: Indikator nije dospio za realizaciju.</i> <i>(2) 31.III 2014 [NR]</i> <i>U toku je pribavljanje mišljenja.</i>	Obezbijeđen normativni okvir za pružanje kvalitativne i brze usluge, zaštite prava građana kao i zaštita javnog interesa. <i>(1) 31.XII 2013 [NR]</i> <i>Napomena: Indikator nije dospio za realizaciju, biće realizovan kada Zakon bude usvojen.</i> <i>(2) 31.III 2014 [NR]</i> <i>O indikatoru će biti moguće izvijestiti kada Zakon bude usvojen.</i>
2.1.3.3	Utvrđiti Program i Plan obuka za primjenu novog ZUP-a.	UZK Jadranka	NR	Utvrđen Program i Plan obuka; <i>(2) 31.III 2014 [NR]</i>	Obezbijeđena blagovremena obuka službenika koji primjenjuju ZUP, pravovremeno informisanje

23: Pravosuđe i osnovna prava

	(2) 31.III 2014 [NR] Uprava za kadrove kontinuirano sprovodi obuku po postojećem Programu obuka za ZUP, a obzirom da još uvijek nije usvojen novi ZUP samim tim nije utvrđen ni Program I Plan za isti.	Djurkovic	Januar – decembar 2014.; (nakon utvrđivanja Predloga zakona)	Broj realizovanih obuka i broj polaznika. (2) 31.III 2014 [NR]	javnosti i podizanje nivoa svijesti samih građana o novinama u ostvarivanju njihovih prava. (2) 31.III 2014 [?]
2.1.3.4	Podizanje svijesti građana o uvedenim standardima u novom ZUP-u. (2) 31.III 2014 [NR] Mjera će biti realizovana nakon usvajanja novog ZUP-a.	UZK Jadranka Djurkovic	NR Januar – decembar 2014.; (nakon utvrđivanja prijedloga zakona),; kontinuirano	Organizovani okrugli stolovi; (2) 31.III 2014 [NR] Organizovane javne tribune; (2) 31.III 2014 [NR] Promotivni materijal. (2) 31.III 2014 [NR]	Obezbijeđena blagovremena obuka službenika koji primjenjuju ZUP, pravovremeno informisanje javnosti i podizanje nivoa svijesti samih građana o novinama u ostvarivanju njihovih prava. (2) 31.III 2014 [?]
2.1.3.7	Obezbijediti punu transparentnost procesa zapošljavanja i napredovanja na osnovu zasluga i rezultata u državnim organima na osnovu odredbi Zakona o državnim službenicima i namještenicima i pratećih podzakonskih akata. Pratiti sprovođenje odredbi o disciplinskoj odgovornosti državnih službenika i namještenika u cilju jačanja povjerenja građana u rad državne uprave. (2) 31.III 2014 [DR] Državni organi ne vrše redovan unos podataka u Centralnu kadrovsku evidenciju.	UZK Djuro Nikac	DR Mart 2014.; I kvartal 2015. i dalje; ; ; ; ;	Redovno ažurirani podaci u CKE; (2) 31.III 2014 [DR] Državni organi ne vrše redovan unos podataka u Centralnu kadrovsku evidenciju. Broj zaposlenih službenika i namještenika; (2) 31.III 2014 [DR] Na osnovu unešenih podataka u Centralnu kadrovsku evidenciju o državnim službenicima i namještenicima na dan 27.03.2014. konstatuje se da je zaposleno ukupno 6791 službenik odnosno namještenik.	Uspostavljen sistem redovnog dostavljanja podataka o zasnivanju i prekidu radnih odnosa kao i o napredovanju i ocjenjivanju svakog državnog službenika i namještenika; (2) 31.III 2014 [?] Broj sprovedenih disciplinskih postupaka i izrečenih sankcija; (2) 31.III 2014 [?] Broj sprovedenih disciplinskih postupaka sa koruptivnim elementima; (2) 31.III 2014 [?]

23: Pravosuđe i osnovna prava

				<i>Redovno ažiriranje evidencije internog tržišta rada;</i> (2) 31.III 2014 [?] <i>Broj slobodnih radnih mjesta;</i> (2) 31.III 2014 [DR] <i>Broj slobodnih radnih mjesta na osnovu podataka u CKE je ukupno 6957.</i> <i>Broj službenika i namještenika koji su na raspolaganju;</i> (2) 31.III 2014 [DR] <i>Na evidenciji Uprave za kadrove zaključno sa 27.03.2014. nema službenika odnosno namještenika koji su stavljeni na raspolaganje.</i> <i>Broj službenika i namještenika koji su napredovali;</i> (2) 31.III 2014 [NR] <i>U CKE nema podataka o napredovanju državnih službenika, odnosno namještenika koji su napredovali u skladu sa Zakonom o državnim službenicima i namještenicima.</i> <i>Broj službenika i namještenika koji su disciplinski sankcionisani.</i> (2) 31.III 2014 [DR] <i>Prema podacima CKE nema službenika, odnosno namještenika koji su disciplinski sankcionisani.</i>	<i>Broj predmeta dostavljenih tužiocu;</i> (2) 31.III 2014 [?] <i>Poboljšana ocjena EK u Izvještaju o napretku za 2014.</i> (2) 31.III 2014 [?]
2.1.3.8	Sprovesti obuke za lica odgovorna za pripremu i sprovođenje planova integriteta (90 menadžera za integritet). (1) 31.XII 2013 [DR]	UAI Vesna Ratkovic	DR Decembar 2013.	<i>Broj organa koji su formirali radne grupe za donošenje planova integriteta;</i> (1) 31.XII 2013 [R] <i>Shodno članu 68. Zakona o državnim službenicima i namještenicima, državni organi su obavezni da</i>	<i>Službenici odgovorni za pripremu i sprovođenje planova integriteta osposobljeni da sprovode analize rizika i planove integriteta.</i> (1) 31.XII 2013 [RK] <i>90 službenika imenovano i obučeno za</i>

23: Pravosuđe i osnovna prava

	(2) 31.III 2014 [DR]		imenuju lica odgovorna za izradu i sprovođenje planova integriteta (menadžeri integriteta). U cilju kvalitetnijeg sprovođenja navedene obaveze, Uprava za antikorupcijsku inicijativu je, uz pomoć eksperta iz Federalne kancelarije za administraciju (BVA), sprovela pet obuka za menadžere integriteta o izradi planova integriteta. Na obukama su prezentirane Smjernice za izradu plana integriteta, pripremne aktivnosti za potrebe izrade planova integriteta, kao i organizacione i normativne aktivnosti menadžera integriteta. Učesnicima je na praktičnom primjeru predstavljen način popunjavanja plana integriteta. Do sada je Obuku menadžera integriteta prošlo 90 službenika iz 68 državnih institucija (41 organ državne uprave, 20 sudova, 1 tužilaštvo i 6 lokalnih samouprava), a do kraja godine će biti organizovana još jedna ovakva obuka. 68 organa (41 organ državne uprave, 20 sudova, 1 tužilaštvo i 6 lokalnih samouprava) formirali radne grupe za donošenje planova integriteta. (2) 31.III 2014 [RK] U izvještajnom periodu održane dvije dodatne obuke za obučene menadžere integriteta o analizi rizika i načinu izrade plana integriteta. Izrađen Priručnik o radu za menadžere za integritet. (1) 31.XII 2013 [NR] Napomena: Priručnik za menadžere integriteta biće izrađen u februaru 2014. jer je ta aktivnost planirana kroz IPA 2010 projekat za taj period. (2) 31.III 2014 [NR] Izrada Priručnika za menadžere integriteta je u toku. Broj imenovanih i obučanih menadžera za integritet	menadžere za integritet. Nastavlja se edukacija za sprovođenje analize rizika i planova integriteta do kraja važenja IPA 2010 projekta-april 2014. (2) 31.III 2014 [RK] Nastavlja se edukacija za sprovođenje analize rizika i planova integriteta do kraja važenja IPA 2010 projekta.
--	-----------------------------	--	---	--

23: Pravosuđe i osnovna prava

				(1) 31.XII 2013 [R] 90 službenika je obučeno i imenovano za menadžere za integritet. (2) 31.III 2014 [RK] Nastavlja se edukacija za sprovođenje analize rizika i planova integriteta do kraja važenja IPA 2010 projekta.	
2.1.3.9	Usvojiti planove integriteta u četiri pilot institucije: UP, UC, Osnovni sud u Podgorici i VDT. Usvojiti planove integriteta u ostalim državnim organima shodno Zakonu o državnim službenicima i namještenicima.	MUP Veselin Vukcevic	RK Mart 2014.; ;;; i dalje	Sprovedena analiza rizika i donijeti planovi integriteta za pilot institucije: UP, UC, Osnovnom sudu i VDT-u. (2) 31.III 2014 [R] U okviru projekta IPA 2010 "Podrška implementaciji antikorupcijske strategije i akcionog plana", izrađeni su planovi integriteta u četiri pilot institucije: Ministarstvo unutrašnjih poslova, koji obuhvata Upravu policije (mart 2014.); Uprava carina (mart 2014); Osnovni sud u Podgorici (decembar 2013.), Vrhovno državno tužilaštvo (mart 2014.). Broj donijetih planova integriteta. (2) 31.III 2014 [RK] Prema podacima kojima raspolaže Uprava za antikorupcijsku inicijativu na dan 25. mart 2013., planovi integriteta usvojeni su u 24 institucije, u odnosu na ukupan broj od 102 državna organa identifikovana shodno Uredbi o organizaciji i načinu rada državne uprave, Zakonu o sudovima i Zakonu o državnom tužilaštvu.	Broj donijetih planova integriteta u odnosu na ukupan broj državnih organa. (2) 31.III 2014 [RK] Prema podacima kojima raspolaže Uprava za antikorupcijsku inicijativu na dan 25. mart 2013., planovi integriteta usvojeni su u 24 institucije, u odnosu na ukupan broj od 102 državna organa identifikovana shodno Uredbi o organizaciji i načinu rada državne uprave, Zakonu o sudovima i Zakonu o državnom tužilaštvu.
	(2) 31.III 2014 [RK]				

- 2.1.4 Preporuka: Unaprijediti sistem finansiranja političkih partija kroz pouzdane izvještaje, efikasnu kontrolu i mogućnost sankcionisanja od strane nezavisnog tijela; ojačati kapacitete nadzornih tijela i osigurati jasnu podjelu zadataka i okvir saradnje. Računovodstvene obaveze političkih partija treba da budu povećane, a sve donacije u naturi prijavljene. Preporuke GRECO bi trebalo slijediti. - Dusan Drakic

23: Pravosuđe i osnovna prava

Br.	Mjera / Aktivnost	Nadl. Organ	Rok Status	INDIKATORI REZULTATA	INDIKATORI UTICAJA
2.1.4.1	Usvojiti Zakon o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja u skladu sa GRECO preporukama za njegovu izmjenu (jasno propisane nadležnosti DIK i DRI u sprovođenju zakona, uključanje nezavisnih revizorskih kuća u reviziju dijela izvještaja, propisivanje obaveze trećim licima da na upit nadležnih organa dostave tražene informacije, definisanje istražnih ovlašćenja nadležnih organa i unaprijeđen sistem sankcija). <i>(1) 31.XII 2013 [DR]</i> <i>(2) 31.III 2014 [DR]</i>	MF Maja Jovanovic	DR Septembar 2013.	<i>Usvojen Zakon;</i> <i>(1) 31.XII 2013 [DR]</i> <i>Skupština Crne Gore je formirala Radnu grupu za izgradnju povjerenja u izborni sistem u cilju izmjene zakonodavnog okvira u oblasti izbornog zakonodavstva i finansiranja političkih partija.</i> <i>U skladu sa tim, Radna Grupa Ministarstva finansija je, septembra 2013, izradila nacrt Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja i proslijedila ga Radnoj grupi Skupštine na dalje razmatranje i usvajanje.</i> <i>Napomena: nije usvojen Zakon.</i> <i>(2) 31.III 2014 [R]</i> <i>Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o finansiranju političkih partija je usvojen 17. februara 2014. godine.</i> <i>Napomena: Ova mjera predviđa usvajanje Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja koji će obuhvatiti odredbe postojećih Zakona o finansiranju političkih partija i Zakona o finansiranju kampanje za izbor Predsjednika Crne Gore. Kako su usvojene Izjene i dopune Zakona o finansiranju političkih partija ova mjera je djelimično realizovana.</i> <i>Ispunjene preporuke GRECO;</i> <i>(1) 31.XII 2013 [DR]</i> <i>Nacrt prijedloga koji je proslijeđen Radnoj grupi za izgradnju povjerenja u izborni sistem sadrži odredbe kojima se, u skladu sa GRECO preporukama, detaljno propisuju jasna ograničenja u finansiranju rada i kampanja političkih partija, efikasan sistem kontrole i odgovornosti sa jasno definisanim sankcijama i procedurom u pogledu ovlašćenja za pokretanje</i>	<i>U GRECO izvještaju za 2014. naveden broj prihvaćenih preporuka;</i> <i>(1) 31.XII 2013 [RK]</i> <i>ispunjenost indikatora će biti moguće izmjeriti u 2014. godini</i> <i>Napomena: Nije usvojen Zakon.</i> <i>(2) 31.III 2014 [?]</i> <i>Izvještaj NVO;</i> <i>(1) 31.XII 2013 [RK]</i> <i>ispunjenost indikatora će biti moguće izmjeriti u 2014. godini</i> <i>Napomena: Nije usvojen Zakon.</i> <i>(2) 31.III 2014 [?]</i> <i>Poboljšana ocjena EK u izvještaju o napretku za 2014.</i> <i>(1) 31.XII 2013 [RK]</i> <i>ispunjenost indikatora će biti moguće izmjeriti u 2014. godini</i> <i>Napomena: nije usvojen Zakon.</i> <i>(2) 31.III 2014 [?]</i> <i>Zakon će obuhvatiti odredbe dosadašnjeg Zakona o finansiranju političkih partija i Zakona o finansiranju kampanje za izbor Predsjednika Crne Gore.</i> <i>(1) 31.XII 2013 [DR]</i> <i>Radna Grupa Ministarstva finansija je, septembra 2013, izradila nacrt predloga Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja, kojim će biti obuhvaćeni dosadašnji Zakon o finansiranju političkih partija i Zakon o finansiranju kampanje za izbor Predsjednika Crne Gore.</i>

23: Pravosuđe i osnovna prava

				postupka u slučaju kršenja zakonskih odredbi, davanje mogućnosti administrativne istrage, proširen spektra kazni, uvođenje mjera koje predviđaju gubitak sredstava u slučaju teže povrede Zakona, i dr. <i>Napomena: nije usvojen Zakon.</i> (2) 31.III 2014 [DR] U skladu sa procedurom GRECO-a, Crna Gora će, u toku juna 2014. godine, dostaviti Izvještaj o sprovođenju četiri preostale djelimično ispunjene preporuke, dok će GRECO usvojiti Izvještaj ispunjenosti tih mjera na plenarnom zasijedanju u decembru 2014. godine.	ispunjenost indikatora će biti moguće izmjeriti u 2014. godini <i>Napomena: nije usvojen Zakon.</i> (2) 31.III 2014 [?]
				Ojačane kontrolne nadležnosti DIK. (1) 31.XII 2013 [DR] Nacrt prijedloga predviđa odredbe kojim se jasnije i eksplicitnije opisuje nadzor nad sprovođenjem Zakona i samim tim ovlašćenja za vršenje kontrole finansiranja političkih partija i izbornih kampanja od strane Državne izborne komisije. Između ostalog, nacrt predviđa da nadzor nad sprovođenjem ovog zakona i sprovođenjem izbora vrši DIK, dok će se nadležnosti DRI se u ovoj oblasti odnositi samo na reviziju konsolidovanih godišnjih izvještaja. Takođe, propisuju se nadležnosti DIK-u u dijelu neposrednog i neometanog pristupa dokumentaciji i izvještajima političkih subjekata, izricanja mjere u slučaju povreda ovog zakona, koje se odnose na pokretanje prekršajnog postupka i djelimičnom ili potpunom gubitku budžetskih sredstva za finansiranje troškova izborne kampanje. <i>Napomena: Nije usvojen Zakon.</i> (2) 31.III 2014 [R] Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o finansiranju političkih partija je usvojen 17. februara, i njime su ojačane kontrolne nadležnosti DIK-a (član 29 Zakona propisuje da nadzor i kontrolu nad sprovođenjem vrši DIK, dok DRI vrši reviziju konsolidovanih računa političkih partija), u	

23: Pravosuđe i osnovna prava

				članu 29a je jasno izveden postupak koji sprovodi DIK, propisana obaveza trećim licima da DIK dostave tražene podatke u roku od 48 časova od dana prijema zahtjeva (član 29c) i propisana mogućnost direktnog uvida DIK u rad i dokumentaciju svih relevantnih subjekata (član 29d).	
2.1.4.2	U skladu sa novim Zakonom o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja usvojiti relevantne podzakonske akte kojim će se urediti: - korišćenje javnih resursa za aktivnosti političkih subjekata i predizbornih kampanja (GRECO preporuka), - način vođenja poslovnih knjiga političkih subjekata i - utvrditi način redovnog i transparentnog iskazivanja prihoda, rashoda, imovine i obaveza I izvora sredstava političkih subjekata. (1) 31.XII 2013 [NR]	MF Maja Jovanovic	DR Decembar 2013.	<i>Usvojena podzakonska akta, broj i vrsta podzakonskih akata.</i> (1) 31.XII 2013 [NR] <i>Napomena: nije usvojen Zakon.</i> (2) 31.III 2014 [NR] <i>Podzakonski akti za sprovođenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o finansiranju političkih partija biće donijeti u roku od 90 dana od dana početka njegove primjene. Do tada će se primjenjivati podzakonski akti koji su trenutno na snazi.</i> <i>Izveštaj političkih subjekata.</i> (1) 31.XII 2013 [NR] <i>Napomena: nije usvojen Zakon.</i> (2) 31.III 2014 [RK] <i>U skladu sa članom 23 stav 2 Zakona o finansiranju političkih partija, rok za podnošenje godišnjih završnih računa političkih partija je 31. mart tekuće za prethodnu godinu. Izveštaj su do sada dostavile četiri političke partije.</i> <i>U izveštajnom periodu, DRI je izvršila reviziju i objavila 13 pojedinačnih Izveštaja o reviziji izveštaja o porijeklu, visini i strukturi prikupljenih i utrošenih sredstava podnosioca potvrđenih i proglašenih izbornih lista koji su učestvovali na lokalnim izborima za izbor odbornika u Skupštinu Prijestonice Cetinje i skupštine opština Mojkovac i Petnjica, održanim 16. novembra 2013, uključujući</i>	<i>U GRECO izveštaju za 2014. naveden broj prihvaćenih preporuka;</i> (1) 31.XII 2013 [?] (2) 31.III 2014 [?] <i>Izveštaj NVO;</i> (1) 31.XII 2013 [?] (2) 31.III 2014 [?] <i>Poboljšana ocjena EK u Izveštaju o napretku za 2014.</i> (1) 31.XII 2013 [?] (2) 31.III 2014 [?] <i>Povećan kvalitet finansijskog upravljanja i finansijske evidencije (vođenje poslovnih knjiga) političkih partija.</i> (1) 31.XII 2013 [?] (2) 31.III 2014 [?]
	(2) 31.III 2014 [DR]				

23: Pravosuđe i osnovna prava

				<i>i Konačan Zbirni izvještaj o reviziji koji sadrži sedam preporuka koje se odnose na unapređenje zakonodavnog okvira i poboljšanje kvaliteta izvještavanja podnosioca izbornih lista. Ukupno je podnešeno šest prekršajnih prijava protiv političkih subjekata, koji su učestvovali na lokalnim izborima zbog kašnjenja u dostavljanju izvještaja o porijeklu, visini i strukturi prikupljenih i utrošenih sredstava podnosilaca potvrđenih i proglašenih izbornih lista; neodređivanja odgovornih lica i neotvaranja žiro računa u Zakonom propisanom roku.</i>	
--	--	--	--	---	--

- 2.1.5 Preporuka: Osigurati efikasnu primjenu pravila o slobodnom pristupu informacijama, između ostalog, u pogledu osjetljivih informacija s ekonomskom vrijednošću. Neophodno je pojasniti odredbe iz Zakona o preovladavajućem javnom interesu. Treba obezbijediti odgovarajući balans između Zakona o slobodnom pristupu informacijama s jedne, i Zakona o zaštiti ličnih podataka i Zakona o tajnosti podataka, sa druge strane. - Dusan Drakic

Br.	Mjera / Aktivnost	Nadl. Organ	Rok Status	INDIKATORI REZULTATA	INDIKATORI UTICAJA
2.1.5.1	Sprovoditi obuke za službenike odgovorne za rješavanje po zahtjevima za slobodan pristup informacijama, u skladu sa sudskom praksom i međunarodnim standardima prema utvrđenom godišnjem Programu UzK <i>(1) 31.XII 2013 [R]</i> <i>(2) 31.III 2014 [RK]</i> UZK će, u saradnji sa Kancelarijom OEBS-a u Podgorici, do kraja 2014, organizovati deset obuka na temu Implementacije Zakona o slobodnom pristupu informacijama.	UZK Jadranka Djurkovic	RK Januar – decembar 2013.; Januar – decembar 2014.	<i>Broj i vrsta sprovedenih obuka;</i> <i>(1) 31.XII 2013 [R]</i> <i>U izvještajnom period je sprovedeno ukupno 15 obuka na temu "Praktična primjena Zakona o slobodnom pristupu informacijama" od čega su deset na lokalnom a pet na centralnom nivou. UZK je podnijela zahtjev za TAIEX podršku za organizaciju obuke u toku februara 2014. Agencija je, u saradnji sa UZK a pod pokroviteljstvom Kancelarije OEBS-a u Podgoricu organizovala 13. novembra 2013.godine obuku kadrova u Agenciji koji se bave slobodnim pristupom informacijama.</i> <i>(2) 31.III 2014 [?]</i>	<i>Službenici osposobljeni da postupaju prema odredbama Zakona</i> <i>(1) 31.XII 2013 [R]</i> <i>Službenici osposobljeni da postupaju prema odredbama Zakona; u izvještajnom periodu je sprovedeno ukupno 15 obuka na temu "Praktična primjena Zakona o slobodnom pristupu informacijama" .</i> <i>(2) 31.III 2014 [?]</i>

23: Pravosuđe i osnovna prava

				<i>Broj i struktura polaznika.</i> <i>(1) 31.XII 2013 [R]</i> <i>U izvještajnom period je sprovedeno ukupno 15 obuka na temu "Praktična primjena Zakona o slobodnom pristupu informacijama" od čega su deset na lokalnom a pet na centralnom nivou. Na lokalnom nivou obuke je pohađalo ukupno 159 polaznika, a na centralnom 110 polaznika zaposlenih u državnoj upravi i lokalnoj samoupravi.</i> <i>(2) 31.III 2014 [?]</i>	
2.1.5.2 *	Pratiti primjenu Zakona o slobodnom pristupu informacijama. Redovno informisanje javnosti o primjeni Zakona o slobodnom pristupu informacijama kao i o pravima definisanim ovim zakonom. <i>(1) 31.XII 2013 [DR]</i> <i>(2) 31.III 2014 [R]</i>	AZLP Bojan Obrenovic	R	Decembar 2013.; i dalje jednom godišnje u IV kvartalu <i>Sačinjeni i objavljeni godišnji izvještaji o primjeni Zakona koji sadrži sve informacije iz člana 12, 39, 40 i 41 Zakona.</i> <i>(1) 31.XII 2013 [DR]</i> <i>U toku je izrada godišnjeg izvještaja o primjeni Zakona. Na konferenciji za medije, održanoj 26. septembra 2013. u čast obilježavanja Međunarodnog dana prava na pristup informacijama, javnost je upoznata sa rezultatima koji su ostvareni za period od stupanja na snagu Zakona o slobodnom pristupu informacijama 17. februara 2013. prem do 27. septembra 2013.godine. U tom periodu razmatrane su 403 žalbe i Savjet je usvojio njih 295, djelimično usvojenih 7, odbacio 1, zaključkom obustavljenih postupaka 54. Odbijeno je 46 žalbi, odnosno oko 10 posto od ukupno podnijetih. Ovo je potvrda da Savjet Agencije na najbolji način afirmiše pravo javnosti da zna. Na rješenja Savjeta izjavljeno je 38 tužbi. Dosada je donijeta samo jedna presuda i potvrđeno je rješenje Savjeta Agencije. Zbog nedostatka administrativnog kapaciteta i činjenice da u Agenciji nije zaposlen kontrolor koji bi vršio inspekcijski nadzor u izvještajnom periodu nije sprovedena ni jedna inspekcijska kontrola. Nije podnesena ni jedna prekršajna prijava iz razloga</i>	<i>Odnos između broja primljenih zahtjeva i:</i> <i>(1) 31.XII 2013 [R]</i> <i>Napomena: Ukupno primljenih zahtjeva 1630.</i> <i>(2) 31.III 2014 [R]</i> <i>Ukupno primljenih zahtjeva 1874</i> <i>broja rješenja u prvostepenom postupku;</i> <i>(1) 31.XII 2013 [R]</i> <i>Napomena: Broj rješenja u prvostepenom postupku iznosi 1628.</i> <i>(2) 31.III 2014 [R]</i> <i>Broj rjesenja u prvostepenom postupku iznosi 1874</i> <i>broja riješenih zahtjeva i broja zahtjeva koji nisu riješeni u zakonom propisanom roku;</i> <i>(1) 31.XII 2013 [R]</i> <i>Napomena: Broj riješenih zahtjeva je 1628. Broj zahtjeva koji nisu riješeni u zakonom propisanom</i>

23: Pravosuđe i osnovna prava

				<i>što u drugostepenom postupku nije utvrđena povreda Zakona o slobodnom pristupu informacijama. Agencija nije izrekla ni jednu upravnu mjeru.</i> <i>(2) 31.III 2014 [R]</i> <i>Izradjen godisnji Izvjestaj Agencije o primjeni zakona o slobodnom pristupu informacijama za 2013. koji ce biti predat Skupstini Crne Gore 31. marta 2014.</i>	<i>roku je 330.</i> <i>(2) 31.III 2014 [R]</i> <i>Broj riješenih zahtjeva je 1874. Broj zahtjeva koji nisu riješeni u zakonom propisanom roku je 378.</i> <i>broja podnijetih, odbačenih i/ili odbijenih žalbi i usvojenih žalbi;</i> <i>(1) 31.XII 2013 [R]</i> <i>Napomena: Ukupan broj podnijetih žalbi Agenciji po kategoriji podnosilaca (574); a) Podnizilac žalbe NVO (479) b) fizičko lice (43) v) pravno lice (25)</i> <i>1. Ukupan broj usvojenih žalbi; b) broj djelimično usvojenih žalbi; (8) c) broj zaključkom obustavljenih postupaka; (88) d) broj odbačenih žalbi; (1) e) broj usvojenih žalbi: (403) 2. Ukupan broj odbačenih žalbi iz razloga što (1) a) zbog pogrešno utvrđenog činjeničnog stanja - Rješenje izmijenjeno; - povrede pravila postupka: - pogrešne primjene materijalnog prava Žalba obačena jer je izjavljena ne blagovremeno .</i> <i>3. Ukupan broj odbijenih žalbi je (41) iz razloga što: a) pravno lice nije obveznik zakona; (7) b) pravilno primijenjene zakonske odredbe; (10) c) rješenjem u potpunosti usvojen zahtjev; (23) d) informacija objavljena na web sajtu organa (1)</i> <i>4. broj obustavljenih postupaka (88) 5. Odbijeni zahtjevi Elektroprivrede Crne Gore za odlaganjem izvršenja rješenja (14) Agencija je u 14 slučajaja odbila zahtjeve Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić za odlaganje izvršenja rješenja .</i> <i>(2) 31.III 2014 [R]</i> <i>broja podnijetih tužbi Upravnom sudu i broja poništenih rješenja.</i> <i>(1) 31.XII 2013 [R]</i> <i>Napomena: Broj podnijetih tužbi na rješenja</i>
--	--	--	--	--	--

23: Pravosuđe i osnovna prava

					<i>Agencije (40) U izvještajnom periodu podnijeto je 40 tužbi na rješenja Savjeta Agencije na koje je blagovremeno poslat odgovor Upravnom sudu u Podgorici. a)broj usvojenih tužbi;(7) a)broj odbačenih tužbi; b)broj odbijenih tužbi;(5) od čega je u jednom slučaju presuda potvrđena od strane Vrhovnog suda c)postupak obustavljan Agencija se u 14 slučaja obratila Ministarstvu unutrašnjih poslova Direkciji za inspekcijski nadzor da se izvrši kontrola da li su prvostepeni organi u posjedu traženih informacija. Agencija je u 19 slučaja se obratila prvostepenom organu za dostavljanje pune informacije.</i> <i>(2) 31.III 2014 [R]</i>
--	--	--	--	--	---

2.1.6 Preporuka: Osnažiti sistem kontrole javnih nabavki i nadzor nad primjenom dodijeljenih ugovora. - Mladen Tomovic

Br.	Mjera / Aktivnost	Nadl. Organ	Rok Status	INDIKATORI REZULTATA	INDIKATORI UTICAJA
2.1.6.1	Usvojiti izmjene i dopune Zakona o javnim nabavkama koje će obuhvatiti: - izmjene načina imenovanja predsjednika i članova DKKPJN (imenovanje od strane Skupštine); - obavezu da najmanje jedan član Komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda mora posjedovati sertifikat o položenom stručnom ispitu za rad na poslovima javnih nabavki; - pravni osnov za donošenje pravilnika kojim će se urediti jasni kriterijumi za postupak i način izbora članova Komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda i njihova ovlašćenja i odgovornosti; - propisati ovlašćenje inspektorima UIP da vrše kontrolu sprovođenja dodijeljenih ugovora; - uvođenje negativne reference ponuđača uključujući i: zabranu učešća ponuđačima u postupku javnih nabavki ukoliko su prije toga kršili roke i/ili druge odredbe ugovora o javnim	MF Tanja Janovic	DR Decembar 2013.	<i>Usvojene izmjene i dopune Zakona</i> <i>(1) 31.XII 2013 [DR]</i> <i>Programom rada Vlade Crne Gore za 2013 godinu za IV Kvartal, predviđeno je donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama, Ministar finansija je rješenjem broj: 01-6986 od 06.06.2013. godine formirao Radnu grupu za izradu o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama.</i> <i>(2) 31.III 2014 [DR]</i> <i>Završena je javna rasprava za Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama. Održane su tri javne rasprave 07.02.2014, 27.02.2014 i 17.03.2014. godine.</i> <i>Rok za realizaciju predviđen je za I kvartal 2014. godine.</i> <i>Izmjenama i dopunama su unaprijeđene odredbe koje se odnose na sprječavanje sukoba interesa u postupcima javnih nabavki(član 16 i 17), sastav</i>	<i>Smanjen broj nepravilnosti u postupcima javnih nabavki u odnosu na prethodnu godinu</i> <i>(1) 31.XII 2013 [?]</i> <i>(2) 31.III 2014 [RK]</i> <i>Pravilnim planiranjem i dosljednom primjenom ZJN, kao i dodatnom edukacijom službenika i članova tenderskih komisija utiče se na smanjenje nepravilnosti u postupcima javnih nabavki.</i>

23: Pravosuđe i osnovna prava

	nabavkama; - unaprijeđen sistem kontrole konflikta interesa u postupku javnih nabavki; - unaprijeđen sistem evidencije koju vode naručioci i sadržaj izvještaja UJN o javnim nabavkama. (1) 31.XII 2013 [DR] (2) 31.III 2014 [DR]			<i>Komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda (član 59) i ovlaštenja inspektora za javne nabavke u djelu nadzora nad sprovođenjem antikorupcijskih mjera i mjera sprječavanja sukoba interesa u postupku javne nabavke (član 148).</i> <i>Napomena: Zakon je takođe dostavljen EK na mišljenje kao i tabela usklađenosti. Nakon javne rasprave i dostavljenih komentara i sugestija, razmotriće se mogućnost implementacije svih indikatora iz ove mjere.</i>	
2.1.6.3	Pratiti unaprijeđenje sistema kontrole postupka javnih nabavki: - utvrditi metodologiju analize rizika u vršenju kontrole, sa ciljem proaktivnog djelovanja u prevenciji i ranom otkrivanju koruptivnih radnji i drugih djela sa obilježjima korupcije; - vršiti kontrole u skladu sa utvrđenom metodologijom. Pripremiti godišnji izvještaj UJN. (1) 31.XII 2013 [NR] <i>U toku je realizacija formiranja Radne grupe za izradu metodologije analize rizika u vršenju kontrole sa ciljem proaktivnog djelovanja u prevenciji i ranom otkrivanju koruptivnih radnji i drugih djela sa obilježjima korupcije. Radna grupa će se sastojati od predstavnika UJN, UiP i nadležnih institucija iz navedene oblasti (UzAI...).</i> <i>Godišnji izvještaj o javnim nabavkama za 2012. godinu, usvojen je na sjednici Vlade Crne Gore od 4 jula 2013. godine, broj: 08-1499/4 od 11 jula 2013. godine.</i> (2) 31.III 2014 [DR]	UJN Mersad Z. Mujevic	DR Jednom godišnje; Jun 2013.; Jun 2014.;	Utvrđena metodologija. (1) 31.XII 2013 [?] (2) 31.III 2014 [DR] <i>Odlukom od 14. marta 2014. godine formirana je radna grupa za utvrđivanje metodologije analize rizika u kojoj su ušli predstavnici: Uprave za javne nabavke, Državne komisije za kontrolu postupka javnih nabavki, Uprave za inspeksijske poslove, Uprave za antikorupcijsku inicijativu, Ministarstva finansija i NVO Institut Alternativa i održan je prvi sastanak.</i> <i>Broj kontrola kojima su uz utvrđene nepravilnosti i otkrivene koruptivne radnje i/ili druga djela sa obilježjima korupcije.</i> (1) 31.XII 2013 [?] (2) 31.III 2014 [?] <i>Pripremljen Godišnji izvještaj UJN koji sadrži podatke o:</i> (1) 31.XII 2013 [?]	Procenat institucija u kojima je izvršena kontrola na godišnjem nivou u odnosu na ukupan broj naručioca; (1) 31.XII 2013 [?] (2) 31.III 2014 [RK] <i>U 2013 Inspekcija za javne nabavke izvršila je ukupno 84 inspeksijskih pregleda (38 redovnih, 37 po inicijativama i 9 kontrolnih) i utvrdila 67 nepravilnosti.</i> <i>U cilju otklanjanja utvrđenih nepravilnosti izricane su mjere ukazivanja, a u slučaju kada su konstatovane nepravilnosti otklonjene tokom pregleda, sačinjavane su službene zabilješke.</i> <i>Izdato 19 prekršajnih naloga na ukupni iznos od 24.000,00€.</i> Broj utvrđenih nepravilnosti u odnosu na prethodni period. (1) 31.XII 2013 [?] (2) 31.III 2014 [RK] <i>Izvršeno je ukupno 84 inspeksijskih pregleda i utvrđeno 67 nepravilnosti.</i> <i>Izdato 19 prekršajnih naloga u iznosu od</i>

23: Pravosuđe i osnovna prava

	<i>Odlukom od 14. marta 2014. godine formirana je radna grupa za utvrđivanje metodologije analize rizika u kojoj su ušli predstavnici: Uprave za javne nabavke, Državne komisije za kontrolu postupka javnih nabavki, Uprave za inspekcijske poslove, Uprave za antikorupcijsku inicijativu, Ministarstva finansija i NVO Institut Alternativa i održan je prvi sastanak.</i>		(2) 31.III 2014 [RK] Godišnji izvještaj o javnim nabavkama za 2012. godinu, usvojen je na sjednici Vlade Crne Gore od 4 jula 2013. godine, broj: 08-1499/4 od 11 jula 2013. godine. zaključenim ugovorima i njihovom sprovođenju; (1) 31.XII 2013 [?] (2) 31.III 2014 [?] broj ugovora čije je sprovođenje provjereno; (1) 31.XII 2013 [?] (2) 31.III 2014 [NR] Navedena pitanja nisu definisana ZJN, tako da i nisu u nadležnosti Uprave za javne nabavke, a pitanje sprovođenja Ugovora možemo u sledećim fazama ugraditi u Zakon o javnim nabavkama. broj ugovora kod kojih je identifikovano kršenje sprovođenja; (1) 31.XII 2013 [?] (2) 31.III 2014 [NR] Navedena pitanja nisu definisana ZJN, tako da i nisu u nadležnosti Uprave za javne nabavke, a pitanje sprovođenja Ugovora možemo u sledećim fazama ugraditi u Zakon o javnim nabavkama. broj raskinutih ugovora; (1) 31.XII 2013 [?] (2) 31.III 2014 [NR]	24.000,00€.
--	--	--	---	--------------------

23: Pravosuđe i osnovna prava

				<i>Navedena pitanja nisu definisana ZJN, tako da i nisu u nadležnosti Uprave za javne nabavke, a pitanje sprovođenja Ugovora možemo u sledećim fazama ugraditi u Zakon o javnim nabavkama.</i> <i>broj i vrsta izrečenih sankcija;</i> (1) 31.XII 2013 [?] (2) 31.III 2014 [NR] <i>Navedena pitanja nisu definisana ZJN, tako da i nisu u nadležnosti Uprave za javne nabavke, a pitanje sprovođenja Ugovora možemo u sledećim fazama ugraditi u Zakon o javnim nabavkama.</i> <i>broj i vrsta izrečenih kazni;</i> (1) 31.XII 2013 [?] (2) 31.III 2014 [NR] <i>Navedena pitanja nisu definisana ZJN, tako da i nisu u nadležnosti Uprave za javne nabavke, a pitanje sprovođenja Ugovora možemo u sledećim fazama ugraditi u Zakon o javnim nabavkama.</i> <i>broj ponuđača kojima je privremeno zabranjeno učešće u postupku JN.</i> (1) 31.XII 2013 [?] (2) 31.III 2014 [NR] <i>Navedena pitanja nisu definisana ZJN, tako da i nisu u nadležnosti Uprave za javne nabavke, a pitanje sprovođenja Ugovora možemo u sledećim fazama ugraditi u Zakon o javnim nabavkama.</i>	
2.1.6.5	Donijeti godišnji Program i plan obuka za zaposlene koji učestvuju u procesu javnih nabavki i propisati program polaganja ispita za oblast javnih nabavki.	UJN Mersad Z. Mujevic	R Od	<i>Donijet godišnji Program i plan obuka;</i> (2) 31.III 2014 [R] <i>Program i plan obuka je</i>	

23: Pravosuđe i osnovna prava

	Utvrđiti ciljne grupe za obuku i obuhvatiti zaposlene na lokalnom nivou. Sprovoditi obuke u skladu sa utvrđenim planom obuka i organizovati polaganje ispita za poslove javnih nabavki. <i>(2) 31.III 2014 [R]</i> <i>U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama („Sl.list CG“, br.42/11), čl. 5 i 6, definisano je da Uprava za javne nabavke organizuje i sprovodi stručno osposobljavanje, usavršavanje zaposlenih i drugih lica za vršenje poslova javnih nabavki, kao i da organizuje polaganje stručnog ispita za vršenje poslova u oblasti javnih nabavki. Navedeno rješenje prepoznato je takođe i kroz praksu EU, regiona, kao i kroz Izvještaj Projekta pomoći EU, IPA Beneficiaries „Obuka u oblastijavnih nabavki za zemlje Zapadnog balkana i Tursku“. Uprava za javne nabavke je u toku 2012/13 godine, aktivno sprovela programe obuke i polaganja stručnog ispita za rad na poslovima javnih nabavki. Takođe, Uprava za javne nabavke prepoznaje saradnju sa mnogim institucijama, između ostalog, sa Upravom za kadrove i Univerzitetima u smislu održivosti obuke kroz međuinstitucionalnu saradnju. Uprava za javne nabavke formiraće i Radnu grupu od predstavnika različitih institucija, u cilju održivosti obuke.</i>		januara 2014.; četiri puta godišnje	<i>objavljen na sajtu Uprave za javne nabavke.Uprava za javne nabavke donijela je 29 maja 2012. godine, Program i način stručnog osposobljavanja i usavršavanja u oblasti javnih nabavki. Navedenim Programom određuje se način organizovanja i sprovođenja stručnog osposobljavanja i usavršavanja u oblasti javnih nabavki i način izdavanja i obnavljanja potvrda o završenom programu obuke u oblasti javnih nabavki. Navedeni Program predstavlja osnovu za organizovanje programa stručnog osposobljavanja i usavršavanja.</i> <i>Propisan plan i program polaganja ispita;</i> <i>(2) 31.III 2014 [R]</i> <i>Usvojen Pravilnik o programu i načinu polaganja stručnog ispita za rad na poslovima javnih nabavki („Sl.list CG“, br.28/12).</i> <i>Broj obuka i broj polaznika;</i> <i>(2) 31.III 2014 [RK]</i> <i>Ukupan broj obučenih službenika je 574, od čega je u 2013 godini obučeno 251 službenika za javne nabavke. S tim u vezi, bitno je istaći da je završen cjelokupni ciklus obuke za sve obveznike primjene Zakona o javnim nabavkama i lica koja su imenovana za službenike za javne nabavke. Veoma je bitno istaći da su treneri za oblast javnih nabavki, prvenstveno službenici Uprave za javne nabavke, intenzivnim tempom postigli zavidne rezultate s obzirom na resurse koji su bili opredijeljeni za navedenu aktivnost. Organizovano je osam dvodnevni obuka obuka u toku 2013. godine.</i>	
--	--	--	--	--	--

23: Pravosuđe i osnovna prava

				<i>Procenat polaznika u odnosu na ukupan broj službenika za javne nabavke;</i> <i>(2) 31.III 2014 [R]</i> <i>U toku 2012 i 2013. godine, završen cjelokupni ciklus obuke za sve obveznike primjene Zakona o javnim nabavkama i lica koja su imenovana za službenike za javne nabavke.</i> <i>Broj organizovanih polaganja;</i> <i>(2) 31.III 2014 [RK]</i> <i>U pogledu rokova za polaganje stručnog ispita za rad na poslovima javnih nabavki u 2013 godini, ukupno je organizovano 7 (januar, februar, april, maj, jul, septembar i decembar), pri čemu je 112 lica sertifikovano.</i> <i>Broj kandidata koji su položili stručni ispit;</i> <i>(2) 31.III 2014 [R]</i> <i>Ukupan broj službenika koji su položili stručni ispit u oblasti javnih nabavki iznosi 178.</i> <i>Vođenje evidencija položenih ispita.</i> <i>(2) 31.III 2014 [RK]</i> <i>Uprava za javne nabavke – Odjeljenje za stručno osposobljavanje, usavršavanje i međunarodnu saradnju u oblasti javnih nabavki u kontinuitetu vodi evidenciju položenih ispita.</i>	
--	--	--	--	---	--

- 2.1.7 Preporuka: Razviti posebne mjere za sprječavanje korupcije u posebno osjetljivim oblastima, kao što su one utvrđene u nalazima procjene rizika iz jula 2011. Posebne akcione planove bi trebalo predvidjeti za ove oblasti. Osigurati da se procjene rizika sistemski koriste. Moraju se unaprijediti antikorupcijske mjere na nivou lokalne samouprave. - Mladen Tomovic

23: Pravosuđe i osnovna prava

- PRIVATIZACIJA					
Br.	Mjera / Aktivnost	Nadl. Organ	Rok Status	INDIKATORI REZULTATA	INDIKATORI UTICAJA
2.1.7.2	Analizirati i unaprijediti pravni okvir koji se odnosi na proces privatizacije (2) 31.III 2014 [DR]	ME Marko Vujovic	DR Mart 2014.	Sačinjena i objavljena Analiza primjene Zakona o privatizaciji, Zakona o svojinskoj i upravljačkoj transformaciji i drugih koji se odnose na proces privatizacije, sa preporukama za unapređenje; (2) 31.III 2014 [DR] U toku je priprema inovativnog i sveobuhvatnog normativnog rješenja za ulaganja i podsticaj ulaganja, koji će obuhvatiti i pitanje privatizacije. Što se tiče Zakona o svojinskoj i upravljačkoj transformaciji, s obzirom da je u gotovo svim državnim preduzećima proces svojinske i upravljačke transformacije već okončan, smatramo da u ovom momentu ne postoji potreba za izmjenom ovog Zakona. Utvrđeni predlozi za izmjene i dopune zakona; (2) 31.III 2014 [RK] Zakon o stranim investicijama se trenutno nalazi u skupštinskoj proceduri, shodno izmjenama koje dodatno unaprijeđuju investicioni ambijent ukidanjem ograničenja za ulaganje u privredno društvo koje se bavi proizvodnjom i prometom naoružanja i vojne opreme. Donijete izmjene i dopune zakona u skladu sa Analizom. (2) 31.III 2014 [NR] U toku je priprema inovativnog i sveobuhvatnog normativnog rješenja za ulaganja i podsticaj ulaganja, koji će obuhvatiti i pitanje privatizacije.	Smanjen broj nepravilnosti u postupcima privatizacije. (2) 31.III 2014 [RK] Smanjen broj nepravilnosti u postupcima privatizacije, redovno dostavljanje informacija u skladu sa slobodnim pristupom informacijama.
2.1.7.3	Unaprijediti sistem za kontrolu ulaganja u privatizovana preduzeća i izvršavanje ugovorenih obaveza (1) 31.XII 2013 [RK] 2 Izvještaja pripremljena, 4 ugovora predložena za raskid. U	Jelena Prlja	DR Od jula 2013. dva	Uspostavljen sistem za kontrolu ulaganja i izvršavanje ugovornih obaveza na godišnjem nivou ili u skladu sa obavezama iz ugovora; (2) 31.III 2014 [NR]	Broj prijava zbog kršenja ugovora o privatizaciji; (2) 31.III 2014 [RK] Nije bilo prijava.

23: Pravosuđe i osnovna prava

	svakom ugovoru o privatizaciji stoji da Kupac mora jednom godišnje da obezbijedi Revizorske izvještaje koji se dostavljaju prodavcima (Fondovi i Država). Takođe, može da se imenuje Kontrolor koji će pratiti realizaciju obaveza iz ugovora kao što je slučaj kod privatizacije hotela i njegov izvještaj se dostavlja resornom ministarstvu, a ministarstvo Savjetu za privatizaciju i kapitalne projekte. (2) 31.III 2014 [DR] U toku je procedura izrade novih zakonskih rješenja kojima će se bolje urediti sistem praćenja kontrole privatizovanih ugovora kao i Ugovora iz oblasti javno-privatnog partnerstva.		puta godišnje;	<i>U toku je procedura izrade novih zakonskih rješenja kojima će se bolje urediti sistem praćenja kontrole privatizovanih ugovora kao i Ugovora iz oblasti javno-privatnog partnerstva.</i> <i>Sačinjen plan kontrola privatizovanih preduzeća;</i> (2) 31.III 2014 [NR] <i>Broj pripremljenih i objavljenih izvještaja;</i> (1) 31.XII 2013 [DR] 2 Izvještaja pripremljena, 4 ugovora predložena za raskid. U svakom ugovoru o privatizaciji stoji da Kupac mora jednom godišnje da obezbijedi Revizorske izvještaje koji se dostavljaju prodavcima (Fondovi i Država). Takođe, može da se imenuje Kontrolor koji će pratiti realizaciju obaveza iz ugovora kao što je slučaj kod privatizacije hotela i njegov izvještaj se dostavlja resornom ministarstvu, a ministarstvo Savjetu za privatizaciju i kapitalne projekte. (2) 31.III 2014 [?] <i>Formirana baza podataka o privatizovanim preduzećima;</i> (2) 31.III 2014 [RK] Savjet za privatizaciju i kapitalne projekte na sjednici koja je održana 17.9.2013. godine donio je Zaključak kojim je obavezao resorna ministarstva da dostave privatizacione ugovore. Formirana je baza podataka koja će biti ubrzo objavljena.	<i>Broj raskinutih ugovora o privatizaciji;</i> (2) 31.III 2014 [RK] Broj raskinutih ugovora o privatizaciji je 3. Ugovor o prodaji akcija AD Marina Bar, U saradnji sa Privrednim sudom u Bjelom Polju u toku je procedura raskida ugovora za Hotele Jezera i Planinka na Zabljaku- nosilac aktivnosti je Sekretarijat za razvojne projekte. <i>Broj slučajeva koji su prosljeđeni policiji i tužilaštvu;</i> (2) 31.III 2014 [RK] Nije bilo slučajeva. <i>Broj pravosnažnih presuda za slučaj postojanja krivičnih djela.</i> (2) 31.III 2014 [RK] Nije bilo slučajeva.
--	--	--	-----------------------	--	--

23: Pravosuđe i osnovna prava

				<i>Broj prekršenih ugovora o privatizaciji;</i> <i>(2) 31.III 2014 [RK]</i> <i>4 ugovora o privatizaciji su prekršena.</i> <i>Broj i vrsta aktiviranih mehanizama zaštite iz ugovora o privatizaciji.</i> <i>(1) 31.XII 2013 [RK]</i> <i>Tokom 2013.godine Savjet je izvršio kontrolu realizovanih obaveza u turističkoj privredi. U ugovorima kojima je konstatovano nepostovanje obaveza preduzete su mjere (raskid ugovora, aneksi....). Takođe formirana je nova radna grupa čiji je zadatak da utvrdi da li su ispoštovani drugi ugovori iz ostalih oblasti.</i> <i>(2) 31.III 2014 [RK]</i> <i>Garancija za ponudu - u vezi ugovora o prodaji akcija Novog duvanskog kombinata AD - Podgorica.</i>	
--	--	--	--	--	--

- URBANIZAM

Br.	Mjera / Aktivnost	Nadl. Organ	Rok Status	INDIKATORI REZULTATA	INDIKATORI UTICAJA
2.1.7.4	Efikasno pratiti sistem za prijavu nelegalne gradnje i uspostavljanje jasnih i preciznih procedura za postupanje po žalbama i prijavama građana na rad inspekcije. <i>(1) 31.XII 2013 [RK]</i> <i>(2) 31.III 2014 [RK]</i>	UAI Hajradin Osmanovic	RK Od jula 2013. dva puta godišnje; ;	<i>Broj prijava od strane građana na nelegalnu gradnju u odnosu na broj procesuiranih prijava;</i> <i>(1) 31.XII 2013 [R]</i> <i>U izvještajnom period od 01.06.2013. godine prijavljeno je 578 slučajeva bespravne gradnje. U tom period donešeno je 131 rješenje o rušenju objekata, podnešeno je 16 krivičnih prijava protiv subjekata nadzora. U 67 slučajeva, prijave su odbačene iliproslijeđene drugom organu na dalje postupanje zbog nenadležnosti. Izvršeno je rušenje 52 objekta.</i> <i>(2) 31.III 2014 [RK]</i> <i>U periodu od 01.01. do 25.03.2014.godine,</i>	<i>Povećan broj prijava građana;</i> <i>(1) 31.XII 2013 [?]</i> <i>(2) 31.III 2014 [RK]</i> <i>204 slučajeva prijava podnešena od strane građana i sve prijave su procesuirane</i> <i>Povećan broj procesuiranih prijava;</i> <i>(1) 31.XII 2013 [?]</i> <i>(2) 31.III 2014 [RK]</i> <i>Svih 466 slučajeva prijava bespravne gradnje je procesuirano. Dakle 100%</i>

23: Pravosuđe i osnovna prava

				<i>izvršeno je ukupno 466 inspekcijskih kontrola bespravne gradnje.</i> <i>Od toga je u 204 slučaja prijava podnešena od strane građana, dok je u 262 slučaja kontrola izvršena po službenoj dužnosti. U tom period donešeno je 45 rješenja o rušenju objekata, podnešeno je 16 krivičnih prijava protiv subjekata nadzora. U 43 slučaja, prijave su odbačene ili proslijeđene drugom organu na dalje postupanje zbog nenadležnosti.</i> <i>U 10 slučajeva investitor je postupio po nalogu inspektora i sam uklonio objekat.</i> <i>Procenat procesuiranih prijava u odnosu na ukupan broj prijava;</i> <i>(1) 31.XII 2013 [RK]</i> <i>Svih 578 slučajeva prijava bespravne gradnje je procesuirano. Dakle 100%</i> <i>(2) 31.III 2014 [RK]</i> <i>Svih 466 slučajeva prijava bespravne gradnje je procesuirano. Dakle 100%</i> <i>Uspostavljene procedure za postupanje po žalbama građana na rad inspekcija;</i> <i>(1) 31.XII 2013 [R]</i> <i>Uspostavljen sistem za praćenje prijave bespravne gradnje.</i> <i>(2) 31.III 2014 [R]</i> <i>Uspostavljen sistem za praćenje prijave bespravne gradnje.</i> <i>Broj žalbi na rad inspekcija.</i> <i>(1) 31.XII 2013 [RK]</i>	Smanjen broj žalbi na rad inspekcijskih organa. <i>(1) 31.XII 2013 [RK]</i> <i>U izvještajnom period nije bilo prijava na rad inspekcije.</i> <i>(2) 31.III 2014 [RK]</i> <i>U izvještajnom period nije bilo prijava na rad inspekcije.</i>
--	--	--	--	---	---

23: Pravosuđe i osnovna prava

				<i>U izvještajnom period nije bilo prijava na rad inspekcije.</i> <i>(2) 31.III 2014 [RK]</i> <i>U izvještajnom period nije bilo prijava na rad inspekcije.</i>	
2.1.7.5	Izvještavati o krivičnim djelima: građenje objekta bez građevinske dozvole i protivpravno priključenje gradilišta na tehničku infrastrukturu. <i>(1) 31.XII 2013 [RK]</i> <i>(2) 31.III 2014 [RK]</i>	VDT Maja Djurasovic	RK Od jula 2013. dva puta godišnje	Sačinjen Izvještaj koji sadrži: <i>(1) 31.XII 2013 [?]</i> <i>(2) 31.III 2014 [RK]</i> <i>Sačinjen polugodišnji izvještaj po usvojenim indikatorima;</i> broj podnijetih krivičnih prijava; <i>(1) 31.XII 2013 [?]</i> <i>(2) 31.III 2014 [RK]</i> <i>-Za period od 01. jula 2013 do 31.12.2013. za krivično djelo iz člana 326a KZCG podnijeto je 90 krivičnih prijava;</i> <i>-Za period od 01. jula 2013 2013. do 31.12.2013. za krivično djelo 326b KZCG ponijeto je 14 krivičnih prijava;</i> broj podignutih optužnica; <i>(1) 31.XII 2013 [?]</i> <i>(2) 31.III 2014 [RK]</i> <i>-Za period od 01. jula 2013. do 31. decembra 2013. godine, podnijeto je 66 optužnih predloga za krivično djelo iz člana 326a KZCG;</i> <i>-Za period od 01. jula 2013. do 31. decembra 2013. godine, podnieto je 9 optužnih predloga za krivično djelo iz člana 326b;</i>	Povećan broj podignutih optužnica u odnosu na broj podnijetih krivičnih prijava; <i>(1) 31.XII 2013 [?]</i> <i>(2) 31.III 2014 [RK]</i> <i>Više od dvije trećine krivičnih prijava rezultira podizanjem optužnica. Ova aktivnost se realizuje u kontinuitetu.</i> Povećan broj pravosnažnih sudskih odluka. <i>(1) 31.XII 2013 [?]</i> <i>(2) 31.III 2014 [RK]</i> <i>Ova aktivnost se realizuje u kontinuitetu u skladu sa redovnom dinamikoma rada sudova.</i>

23: Pravosuđe i osnovna prava

				broj presuđenih predmeta i vrste odluka (1) 31.XII 2013 [RK] <i>VS: Za period 01.01.2013. do 01.10.2013. godine pred sudovima u Crnoj Gori bilo je ukupno u radu 284 predmeta za krivično djelo iz člana 326a KZCG. Od toga broja riješeno je 156 predmeta, od čega 144 osuđujućom, 6 oslobađajućom, 5 odbijajućom presudom, dok je u jednom predmetu optužba odbačena. U 137 predmeta izrečena je uslovna osuda, u 5 zatvorska, dok su u po jednom predmetu izrečeni kazna rada u javnom interesu i novčana kazna. U 161 predmetu odluka je postala pravosnažna.</i> <i>U istom periodu pred sudovima u Crnoj Gori bilo je ukupno u radu 7 predmeta zbog krivičnog djela iz člana 326b KZCG. Od toga broja riješena su 3 predmeta i to 2 osuđujućom presudom, a jedan oslobađajućom. U oba predmeta koji su završeni osuđujućom presudom izrečena je uslovna osuda. U navedenom periodu nijedna presuda nije postala pravosnažna.</i> <i>VDT: Ministarstvo pravde obaviješteno o broju podnijetih krivičnih prijava i ishodima istih za period od 01.01.-01.11.2013. god.</i> (2) 31.III 2014 [RK] <i>-Za period od 01. jula 2013. do 31. decembra 2013. godine u sudovima je riješeno 87 predmeta za krivično djelo 326a iz 2013. i ranijih godina. Od toga broja doneseno je 79 osuđujućih presuda, 6 oslobađajućih i 2 odbijajuće. u odnosu na 85 lica izrečena je uslovna osuda a u odnosu na 2 lica zatvorska kazna;</i> <i>-Za period od 01. jula 2013. do 31. decembra 2013. godine u sudovima je riješena 2 predmeta iz ranijih godina za krivično djelo 326b. u jednom predmetu je donijeta osuđujuća presuda i izrečena uslovna osuda dok je u jednom predmetu donesena</i>	
--	--	--	--	---	--

23: Pravosuđe i osnovna prava

				<i>presuda kojom se optužba odbija;</i> <i>broj pravosnažnih sudskih odluka.</i> <i>(1) 31.XII 2013 [?]</i> <i>(2) 31.III 2014 [RK]</i> <i>-Za period od 01. jula 2013. do 31. decembra 2013. godine 67 odluka iz predmeta za krivično djelo iz člana 326a je postalo pravosnažno, od čega 60 osuđujućih, 3 oslobađajuće, 4 odbijajuće. U pravosnažnim predmetima uslovna osuda je izrečena u 55 predmeta, zatvorska kazna u 4 dok je u jednom predmetu izrečena sudska opomena.</i> <i>-Za period od 01. jula 2013. do 31. decembra 2013. godine jedna odluka iz predmeta za krivično djelo iz člana 326b je postala pravosnažn. radi se presudi kojom je izrečena uslovna osuda.</i>	
2.1.7.6	Formirati i redovno objavljivati listu investitora i izvođača radova za koje je utvrđeno da krše propise koji regulišu oblast uređenja prostora. <i>(1) 31.XII 2013 [RK]</i> <i>(2) 31.III 2014 [RK]</i> <i>Formirana i objavljena lista investitora i izvođača radova za koje je utvrđeno da krše propise koji regulišu oblast uređenja prostora, ista je objavljena na Web sajtu Uprave za inspekcijske poslove.</i> <i>U period od 01.01.2014. godine do 01.03.2014. godine, inspekcija za građevinarstvo je donijela 2 rješenja o zabrani građenja.</i>	UIP Sandra Milic	RK Od jula 2013. dva puta godišnje	<i>Formirana i objavljena lista na sajtu UIP.</i> <i>(1) 31.XII 2013 [RK]</i> <i>Formirana i objavljena lista investitora za koje je utvrđeno da krše propise koji regulišu oblast uređenja prostora, ista je objavljena na sajtu Uprave za inspekcijske poslove (www.uip.gov.me)</i> <i>(2) 31.III 2014 [RK]</i> <i>Formirana i objavljena lista investitora i izvođača radova za koje je utvrđeno da krše propise koji regulišu oblast uređenja prostora, ista je objavljena na sajtu Uprave za inspekcijske poslove.</i>	<i>Smanjen broj investitora koji krše propise iz oblasti uređenja propisa.</i> <i>(1) 31.XII 2013 [RK]</i> <i>U period od 01.01.2013. godine do 01.12.2013. godine, inspekciji za građevinarstvo je dostavljeno 437 inicijativa za vršenje inspekcijskog nadzora i 344 prijave radova na osnovu izdate građevinske dozvole.</i> <i>Inspekcija za građevinarstvo je izvršila 401 inspekcijski nadzor i sačinila 401 zapisnik, donijela 9 rješenja o zabrani gradnje , 2 rješenja o rušenju.</i> <i>Gledano na 2012. godinu inspekciji za građevinarstvo je dostavljeno 433 inicijative za vršenje inspekcijskog nadzora i 350 prijave radove na osnovu izdate građevinske dozvole. Inspekcija za građevinarstvo je izvršila 534 inspekcijska pregleda i sačinila 534 zapisnika, donijela 19 rješenja o zabrani građenja</i>

23: Pravosuđe i osnovna prava

					<i>i 12 rješenja o rušenju.</i> <i>kontinuirano</i> <i>(2) 31.III 2014 [RK]</i> <i>u period od 01.01.2014. godine do 01.03.2014. godine inspekciji za građevinarstvo je dostavljeno 66 inicijativa za vršenje inspekcijskog nadzora i 30 prijava radova na osnovu izdate građevinske dozvole.</i> <i>Inspekcija za građevinarstvo je izvršila 52 inspekcijska pregleda, sačinila 52 zapisnika o inspekcijskom nadzoru i donijela 2 rješenja o zabrani građenja.</i> <i>Napomena: Uprava za inspekcijske poslove je ažurirala predmetnu listu za 2013. godinu, tako da je u period od 01.01-31.12.2013. godine inspekciji za građevinarstvo dostavljeno 511 inicijativa za vršenje inspekcijskog nadzora i 372 prijave radova na osnovu izdate građevinske dozvole. Inspekcija za građevinarstvo je izvršila 462 inspekcijska pregleda, sačinila 462 zapisnika pri čemu je donijela 15 rješenja o zabrani građenja i 2 rješenja o rušenju.</i>
--	--	--	--	--	---

- OBRAZOVANJE

Br.	Mjera / Aktivnost	Nadl. Organ	Rok Status	INDIKATORI REZULTATA	INDIKATORI UTICAJA
2.1.7.7	Uspostaviti transparentan sistem kontrole akreditacije i licenciranja obrazovnih ustanova. <i>(1) 31.XII 2013 [RK]</i> <i>Savjet za visoko obrazovanje odluke o izdavanju certifikata o akreditaciji odnosno reakreditaciji objavljuje na web sajtu www.svo.gov.me. Tabela licenciranih ustanova visokog obrazovanja dostupna je na sajtu Ministarstva prosvjete www.mps.gov.me i sajtu Savjeta za visoko obrazovanje www.svo.gov.me.</i> <i>(2) 31.III 2014 [RK]</i>	MPS Mubera Kurpejovic	RK Od jula 2013. dva puta godišnje	<i>Javno objaviti sve izdate akreditacije sa izvještajem o ispunjenosti uslova za izdavanje istih;</i> <i>(1) 31.XII 2013 [RK]</i> <i>Savjet za visoko obrazovanje odluke o izdavanju certifikata o akreditaciji odnosno reakreditaciji objavljuje na web sajtu www.svo.gov.me. Tabela licenciranih ustanova visokog obrazovanja dostupna je na sajtu Ministarstva prosvjete www.mps.gov.me i sajtu Savjeta za visoko obrazovanje www.svo.gov.me.</i> <i>(2) 31.III 2014 [RK]</i> <i>Savjet za visoko obrazovanje odluke o izdavanju</i>	<i>Smanjen broj nepravilnosti u radu obrazovnih ustanova.</i> <i>(1) 31.XII 2013 [?]</i> <i>(2) 31.III 2014 [RK]</i> <i>Smanjen broj nepravilnosti u radu visokoobrazovnih institucija i unaprijeđena transparentnost rada.</i>

23: Pravosuđe i osnovna prava

	Savjet za visoko obrazovanje odluke o izdavanju certifikata o akreditaciji odnosno reakreditaciji objavljuje na web sajtu www.svo.gov.me. Tabela licenciranih ustanova visokog obrazovanja dostupna je na sajtu Ministarstva prosvjete www.mps.gov.me i sajtu Savjeta za visoko obrazovanje www.svo.gov.me			certifikata o akreditaciji odnosno reakreditaciji objavljuje na web sajtu www.svo.gov.me. Tabela licenciranih ustanova visokog obrazovanja dostupna je na sajtu Ministarstva prosvjete www.mps.gov.me i sajtu Savjeta za visoko obrazovanje www.svo.gov.me. Broj licenciranih obrazovnih ustanova; (1) 31.XII 2013 [?] (2) 31.III 2014 [RK] Visoko obrazovanje u Crnoj Gori se stiče na jednom državnom univerzitetu Univerzitet Crne Gore , dva privatna univerziteta Univerzitet Mediteran I Univerzitet Donja Gorica I devet samostalnih privarnih fakulteta. Tabela licenciranih ustanova visokog obrazovanja sa nazivima studijskih programa koji se na njima relaizuju I kontakt detaljima ustanova nalazi se na oficijelnom sajtu Ministarstva prosvjete www.mps.gov.me link ENIC centar I oficijelnom sajtu Savjeta za visoko obrazovanje www.svo.gov.me Broj obrazovnih ustanova koje su izgubile licencu; (1) 31.XII 2013 [?] (2) 31.III 2014 [RK] U izvještajnom periodu januar-mart 2014 nijednoj ustanovi visokog obrazovanja nije oduzeta licenca za rad. Broj sprovedenih kontrola ustanova kojima je istekla licenca. (1) 31.XII 2013 [?]	
--	---	--	--	--	--

23: Pravosuđe i osnovna prava

				<i>(2) 31.III 2014 [RK]</i> <i>Licenca za rad ustnava visokog obrazovanja nije ograničena rokom, pa samim tim u izvještajnom periodu nije sprovedena takva vrsta kontrole.</i> <i>Ustanovi se oduzima licenca ukoliko ne sprovodi djelatnost u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju ili ne sprovede postupak reakreditacije nakon tri godine od dobijanja certifikata o akreditaciji, odnosno pet godina nakon dobijanja certifikata o reakreditaciji.</i> <i>Napomena: u prethodne dvije godine dvije ustanove su izgubile licencu na ovaj način</i>	
2.1.7.8	Unaprijediti online baze podataka u svim visoko-obrazovnim ustanovama (svim fakultetskim jedinicama UCG) o zaposlenom akademskom osoblju i njeno otvaranje za javnost. <i>(1) 31.XII 2013 [RK]</i> <i>(2) 31.III 2014 [RK]</i>	UJN Mubera Kurpejovic	RK Od jula 2013. dva puta godišnje	<i>Uspostavljena i dostupna javnosti baza podataka u visoko-obrazovnim ustanovama koja sadrži:</i> <i>(1) 31.XII 2013 [RK]</i> <i>Sve univerzitetske jedinice na svojim sajtovima imaju baze podataka o zaposlenom akademskom osoblju koje se redovno ažuriraju. Kompletanu bazu podataka za sve zaposlene vodi i Centar Informatičkog sistema UCG i on se, takođe, redovno ažurira.</i> <i>(2) 31.III 2014 [RK]</i> <i>Sve univerzitetske jedinice na svojim sajtovima imaju baze podataka o zaposlenom akademskom osoblju koje se redovno ažuriraju. Kompletanu bazu podataka za sve zaposlene vodi i Centar Informatičkog sistema UCG i on se, takođe, redovno ažurira.</i> <i>biografiju svakog angažovanog predavača;</i>	<i>Transparentni podaci o nastavnom kadru UCG.</i> <i>(1) 31.XII 2013 [?]</i> <i>(2) 31.III 2014 [RK]</i> <i>Unaprijeđena je transparentnost rada UCG kao i transparentnost podataka o nastavnom kadru UCG.</i>

23: Pravosuđe i osnovna prava

				(1) 31.XII 2013 [RK] Online baza podataka koja sadrži podatke o nastavnom osoblju na Univerzitetu, uključujući informacije o njihovoj stručnoj spremi, radnom mjestu, ali i personalnu bibliografiju (spisak objavljenih naučnih radova), dostupna je u okviru informacionog sistema o istraživačkoj djelatnosti u Crnoj Gori (http://e-cris.cg.cobiss.net/). (2) 31.III 2014 [RK] Online baza podataka sadrži podatke o nastavnom osoblju na Univerzitetu, uključujući informacije o njihovoj stručnoj spremi, radnom mjestu, ali i personalnu bibliografiju (spisak objavljenih naučnih radova). Dostupna je u okviru informacionog sistema o istraživačkoj djelatnosti u Crnoj Gori (http://e-cris.cg.cobiss.net) Iste se nalaze na sajtu UCG, SNIKE portalu, za sve nastavnike, ali su dostupne samo limitiranom broju korisnika. fond časova po predavaču; (1) 31.XII 2013 [RK] Fond časova po predavaču može biti dostupan na osnovu pregleda organizacije nastave na svakoj univerzitetskoj jedinici, koja je objavljena na sajtu Univerziteta (www.ucg.ac.me).Portal SNIKE, koji je dostupan samo osoblju UCG. (2) 31.III 2014 [RK] Informacije su dostupne na SNIKE portal. Pristup imaju samo korisnici sa posvodom. godišnju samoevaluaciju rada obrazovne ustanove i eksternu evaluaciju prosvjetne inspekcije; (1) 31.XII 2013 [?] (2) 31.III 2014 [RK]	
--	--	--	--	---	--

23: Pravosuđe i osnovna prava

				<i>Objavljaju se samo rezultati eksterne evaluacije za potrebe reakreditacije I to na aplikaciji SNIKE, sa limitiranim pristupom.</i> <i>semestralnu evaluaciju rada predavača od strane studenata, u skladu sa odlukom organa.</i> <i>(1) 31.XII 2013 [RK]</i> <i>Na sajtu Univerziteta (www.ucg.ac.me).Portal SNIKE, koji je dostupan samo osoblju UCG, se objavljuju i informacije o samoevaluaciji rada Univerziteta, kao i rezultati evaluacije rada predavača od strane studenata, za sada je dostupan akademskom osoblju Univerziteta.</i> <i>(2) 31.III 2014 [RK]</i> <i>Semestralna evaluacija za svakog nastavnika postoji na SNIKE portalu, dostupna je nastavniku i menadžmentu univerzitetske jedinice i Univerziteta.</i>	
2.1.7.9	Objavljivati godišnje finansijske izvještaje UCG i univerzitetskih jedinica na sajtu UCG. <i>(1) 31.XII 2013 [RK]</i> <i>(2) 31.III 2014 [RK]</i>	UAI Mubera Kurpejovic	RK Od jula 2013. dva puta godišnje	<i>Broj objavljenih izvještaja na sajtu UCG, koji pored redovnih stavki sadrže izvještaje o prihodima od profitabilnih aktivnosti Univerziteta i njegovih jedinica.</i> <i>(1) 31.XII 2013 [RK]</i> <i>UCG redovno objavljuje finansijske izvještaje UCG i univerzitetskih jedinica i to jednom godišnje krajem godine jer je tako predviđeno zakonom. Trenutno je na sajtu finansijski izvještaj za 2012. UCGe saglasno članu 5 Pravilnika o načinu sačinjavanja i podnošenja finansijskih izvještaja budžeta, državnih fondova i jedinica lokalne samouprave dostavlja MP i MF kvartalne i godišnje finansijske izvještaje na obrascima: 4- Izvještaj o novčanim tokovima i obrazac 5: Izvještaj o neizmirenim obavezama. Finasijski izvještaji su usvojeni od strane Upravnog odbora UCG. Svi pojedinačni izvještaji kao i konsolidovani finasijski izvještaj za 2012. godinu su objavljeni na sajtu www.ucg.ac.me.</i>	<i>Povećan nivo transparentnosti finansijskog izvještavanja.</i> <i>(1) 31.XII 2013 [?]</i> <i>(2) 31.III 2014 [RK]</i> <i>UCG redovno objavljuje finansijske izvještaje UCG i univerzitetskih jedinica i to jednom godišnje krajem godine jer je tako predviđeno zakonom. Trenutno je na sajtu finansijski izvještaj za 2012. Svi pojedinačni izvještaji kao i konsolidovani finasijski izvještaj za 2012. godinu su objavljeni na sajtu www.ucg.ac.me.</i> <i>Broj i vrsta sankcija odgovornim licima za utvrđene nepravilnosti.</i> <i>(1) 31.XII 2013 [?]</i>

23: Pravosuđe i osnovna prava

				(2) 31.III 2014 [RK] Jednom godinje objavljuju se sve vrste prihoda od profitabilnih aktivnosti Univerziteta u Biltenu koji je dostupan na sajtu www.ucg.ac.me, link Bilten Izvjestaji o profitabilnim aktivnostima Univerziteta objavljuju se u zapisnicima Upravnog odbora na mjesečnom nivou i nijesu on line dostupni javnosti.	(2) 31.III 2014 [RK] Sankcije su u nadležnosti Upravnog odbora i variraju od suspenzije odgovornog lica do krivičnog postupka
--	--	--	--	--	---

- ZDRAVSTVO

Br.	Mjera / Aktivnost	Nadl. Organ	Rok Status	INDIKATORI REZULTATA	INDIKATORI UTICAJA
2.1.7.10	Promovisati Etički kodeks Ljekarske komore i organizovati obuke zdravstvenim radnicima o primjeni odredaba Etičkog kodeksa. Pratiti poštovanje Etičkog kodeksa. (1) 31.XII 2013 [RK] (2) 31.III 2014 [RK] LJK uradila Kodeks medicinske etike i deontologije. Navedeni Kodeks je štampan u „Biltenu“ Ljekarske komore (4/06) koji je distribuiran svim doktorima medicine i stomatologije i postavljen je na internet stranici Ljekarske komore. Dokument ima snagu Zakona i obavezuje sve članove Komore. U Bilten-u Komore redovno se navode slučajevi kršenja Kodeksa etike ili pravila stručnog rada. Održavaju se redovni sastanci Izvršnog odbora Komore i sastanke Komisija Komore na kojima se raspravlja aktuelna problematika i ukazuje na probleme koji su predmet rada Komisije, posebno pritužbi građana na stručni rad i kršenja pravila etike. LJK nije dobijala pritužbe građana zbog koruptivnih radnji a postupci koji su u toku pred organima Komore pokrenuti su po sopstvenoj inicijativi Komore a na osnovu informacija u sredstvima informisanja o pokrenutim sudskim postupcima. .	LJK	RK Od jula 2013. dva puta godišnje	Broj obuka; (1) 31.XII 2013 [?] (2) 31.III 2014 [RK] 3 obuke za centralni, južni i sjeverni region Crne Gore. Broj polaznika; (1) 31.XII 2013 [?] (2) 31.III 2014 [R] Broj polaznika; 250 (za sve tri regije) Broj sprovedenih info kampanja; (1) 31.XII 2013 [?] (2) 31.III 2014 [RK] Kodeks objavljen u dva broja "Biltena", glasila Ljekarske komore CG koji se distribuiraju svim doktorima-članovima Ljekarske komore.	Odredbe Etičkog kodeksa se poštuju i primjenjuju; povećano povjerenje građana. (1) 31.XII 2013 [?] (2) 31.III 2014 [RK] Kodeks medicinske etike i deontologije. je štampan u „Biltenu“ Ljekarske komore koji je distribuiran svim doktorima medicine i stomatologije i postavljen je na internet stranici Ljekarske komore. Dokument ima snagu Zakona i obavezuje sve članove Komore.

23: Pravosuđe i osnovna prava

				Broj TV emisija; (1) 31.XII 2013 [?] (2) 31.III 2014 [NR] U izvjestajnom periodu nije dostavljen podatak o broju TV emisija. Etički kodeks objavljen na internet stranicama MZ, LJK i JZU; (1) 31.XII 2013 [R] Ljekarska komora uradila Kodeks medicinske etike i deontologije. Navedeni Kodeks je štampan u „Biltenu“ Ljekarske komore (4/06) koji je distribuiran svim doktorima medicine i stomatologije i postavljen je na internet stranici Ljekarske komore. Dokument ima snagu Zakona i obavezuje sve članove Komore. Objavlje je i na internet stranicama MZ, LJK, JZU. (2) 31.III 2014 [R] Ljekarska komora uradila Kodeks medicinske etike i deontologije. Navedeni Kodeks je štampan u „Biltenu“ Ljekarske komore (4/06) koji je distribuiran svim doktorima medicine i stomatologije i postavljen je na internet stranici Ljekarske komore. Dokument ima snagu Zakona i obavezuje sve članove Komore. Objavlje je i na internet stranicama MZ, LJK, JZU. Broj disciplinskih postupaka; (1) 31.XII 2013 [RK] U Bilten-u Komore redovno se navode slučajevi kršenja Kodeksa etike ili pravila stručnog rada. Održavaju se redovni sastanci Izvršnog odbora Komore i sastanke Komisija Komore na kojima se raspravlja aktuelna problematika i ukazuje na probleme koji su predmet rada Komisije, posebno pritužbi građana na stručni rad i kršenja pravila	
--	--	--	--	--	--

23: Pravosuđe i osnovna prava

				<i>etike.</i> <i>Ljekarska komora nije dobijala pritužbe građana zbog koruptivnih radnji a postupci koji su u toku pred organima Komore pokrenuti su po sopstvenoj inicijativi Komore a na osnovu informacija u sredstvima informisanja o pokrenutim sudskim postupcima.</i> <i>(2) 31.III 2014 [RK]</i> <i>LJK nije dobijala pritužbe građana zbog koruptivnih radnji a postupci koji su u toku pred organima Komore pokrenuti su po sopstvenoj inicijativi Komore a na osnovu informacija u sredstvima informisanja o pokrenutim sudskim postupcima. .</i> <i>Broj medicinskih radnika koji su prekršili Etički kodeks.</i> <i>(1) 31.XII 2013 [?]</i> <i>(2) 31.III 2014 [RK]</i> <i>U toku su postupci protiv tri doktora koji su prekršili odredbe Kodeksa medicinske etike i deontologije</i>	
2.1.7.11	Redovno objavljivati izvještaje o javnim nabavkama u zdravstvu. <i>(1) 31.XII 2013 [RK]</i> <i>Sve javne zdravstvene ustanove su dostavil izvještaj o javnim nabavkama MZ i UJN</i> <i>(2) 31.III 2014 [RK]</i>	MZ	RK Od jula 2013. dva puta godišnje	<i>Sačinjen i objavljen Godišnji izvještaj o javnim nabavkama u oblasti zdravstva;</i> <i>(1) 31.XII 2013 [RK]</i> <i>Formirana radna grupa za sačinjavanje godišnjeg izvještaja o javnim nabavkama u oblasti zdravstva. Izvještaj se sačinjava jednom godišnje, do 28. februara 2014. za prethodnu godinu.</i> <i>(2) 31.III 2014 [RK]</i> <i>Ministatstvo zdravlja je proslijedilo Upravi za javne nabavke Godišnji izvještaj o javnim nabavkama u oblasti zdravstva kome nedostaju izvještaji DZ Podgorica, DZ Berane, DZ Pljevlja i OB Cetinje. Radna grupa će raditi na kompletnosti podataka za sledeći izvještaj</i>	<i>Smanjen broj nepravilnosti u javnim nabavkama u oblasti zdravstva.</i> <i>(1) 31.XII 2013 [?]</i> <i>(2) 31.III 2014 [RK]</i> <i>Pravilno planiranje javnih nabavki i dosljedna primjena ZJN od strane zdravstvenih ustanova u značajnoj mjeri samnjuje broj nepravilnosti u javnim nabavkama u oblasti zdravstva.</i>

23: Pravosuđe i osnovna prava

				<i>Od 1.jula 2013. do 31.12.2013 u zdravstvenom sektoru je objavljeno 139 otvorenih javnih nadmetanja i 140 šoping metoda .</i> <i>Broj utvrđenih nepravilnosti od strane inspektora za javne nabavke;</i> <i>(1) 31.XII 2013 [?]</i> <i>(2) 31.III 2014 [RK]</i> <i>U izvještajnom periodu nije utvrđena ni jedna nepravilnost od strane inspektora za javne nabavke.</i> <i>Broj poništenih odluka od strane Komisije.</i> <i>(1) 31.XII 2013 [?]</i> <i>(2) 31.III 2014 [RK]</i> <i>Od 1.jula 2013. do 31.12.2013 u zdravstvenom sektoru je objavljeno 139 otvorenih javnih nadmetanja i 140 šoping metoda .</i> <i>Od navedenog broja Komisija je utvrdila 21 nepravilnost.</i>	
--	--	--	--	---	--

- LOKALNA SAMOUPRAVA

Br.	Mjera / Aktivnost	Nadl. Organ	Rok Status	INDIKATORI REZULTATA	INDIKATORI UTICAJA
2.1.7.12	Pripremiti, usvojiti i pratiti sprovođenje AP za borbu protiv korupcije za svaku jedinicu lokalne samouprave na osnovu Modela usklađenog Akcionog plana za borbu protiv korupcije u lokalnoj samoupravi (2013-2014). Strateški ciljevi utvrđeni Modelom na osnovu kojih se dalje razrađuju mjere u AP na lokalnom nivou:	LS Veselin Vukcevic	DR Decembar 2013.;	<i>Broj usvojenih akcionih planova;</i> <i>(1) 31.XII 2013 [DR]</i> <i>Deset jedinica lokalne samouprave usvojilo je Akcione planove a jedanaest jos uvijek nije.</i> <i>AP usvojili su Glavni grad Podgorica, Prijestonica Cetinje, kao i još osam opština: Bar, Berane, Kotor, Mojkovac, Plav, Pljevlja, Herceg Novi, Šavnik.</i>	<i>Povećan stepen odgovornosti i profesionalizma rada lokalne samouprave;</i> <i>(1) 31.XII 2013 [?]</i> <i>(2) 31.III 2014 [DR]</i> <i>U pojedinim JLS su ustanovljene procedure – “Knjiga procedura” kojom je utvrđeno: korišćenje</i>

23: Pravosuđe i osnovna prava

- Povećan stepen odgovornosti i profesionalizma rada lokalne samouprave; - poboljšana transparentnost u procesu planiranja, donošenja akata i njihovom sprovođenju uz poštovanje principa participativnosti. (1) 31.XII 2013 [DR] (2) 31.III 2014 [DR] Podaci su iz izvještaja dobijeni su od 13 opština (Tivat, Kotor, Budva, Plužine, Mojkovac, Danilovgrad, Bijelo Polje, Nikšić, Herceg Novi, Pljevlja, Berane, Andrijevica i Prijestonice Cetinje)			(2) 31.III 2014 [DR] 17 AP za borbu protiv korupcije donijeto u jedinicama lokalne samouprave. U opštini Budva AP je u skupštinskoj proceduri. U opštini Ulcinj, Žabljak i Rožaje u toku je izrada AP planova. - za praćenje realizacije AP obrazovane su u 15 JLS komisije za praćenje sprovođenja donijetih AP - u toku je obrazovanje u 3 JLS komisija u novom sastavu - za izradu AP u opštinama kojima nijesu donijete formirane su 3 komisije za izradu AP planova Broj izvještaja; (1) 31.XII 2013 [NR] Nema podataka o broju izvještaja. Formirana Radna grupa za praćenje realizacije Akcionog plana za borbu protiv korupcije u jedinicama lokalne samouprave. (2) 31.III 2014 [DR] 10+1 Napomena: više JLS donijelo je AP za borbu protiv korupcije krajem 2013 godine Pojačana unutrašnja i spoljašnja kontrola rada lokalne samouprave; (1) 31.XII 2013 [DR] Utvrdene procedure prijavljivanja slučajeva korupcije na lokalnom nivou, Dostupne informacije građanima i zainteresovanim subjektima . (2) 31.III 2014 [RK] U JLS ustanovljena unutrašnja i spoljašnja kontrola	<i>službenih automobile; troškovi reprezentacija i za mobilne telefone; procedure za davanje u zakup poslovanog prostora; procedura zapošljavanja; pravila o kućnom redu; pravila za komunikaciju i odnose sa javnošću i dr.</i> <i>Smanjen je broj žalbi u odnosu na isti period iz prethodne godine. Rokovi za odlučivanje su skraćeni.</i> <i>Po službenoj dužnosti pribavljaju se dokazi o kojima JLS vodi službenu evidenciju, odnosno o kojima službenu evidenciju vode drugi organi. Ustanovljeni građanski biro u JLS (ustanovljeni obrasci podnesaka i dr.)</i> <i>- uvedeni dežurni telefoni za dobijanje informacija za korisnike usluga.</i> <i>Dostavljanjem izvještaja Ministarstva finansija ima detaljan pregled o prihodima, rashodima i dugu JLS.</i> Poboljšana transparentnost u procesu planiranja, donošenja akata i njihovom sprovođenju uz poštovanje principa participativnosti. (1) 31.XII 2013 [?] (2) 31.III 2014 [RK] U postupku donošenja odluka, urbanističkih planova i drugih akata (26 odluka i drugih akata) -povećano učešće građana u postupcima sprovođenja javnih rasprava (11 javnih rasprava i 6 okruglih stolova); - sprovedena jedna (1) stručna javna rasprava - izvještaji o sprovedenim javnim raspravama objavljeni na sajtu JLS; - broj primjedbi, sugestija i prijedloga (67) od kojeg broja je u cjelosti prihvaćeno (35) a djelimično prihvaćeno (6) - NVO prisustvuju sjednicama skupštine opštine, institut "slobodna stolica" (u izvještajnom periodu učestvovalo je pet (5) predstavnika NVO; - predstavnici NVO učestvuju u radu radnih grupa: izradi odluka akcionih planova i dr.
--	--	--	---	---

23: Pravosuđe i osnovna prava

				<i>rada JLS koje se ostvaruju kroz: procedure prijavljivanja slučajeva korupcije (knjiga za žalbe; kutije za žalbe; uvedeni dežurni telefoni za prijavljivanje korupcije; postoji baner na sajtu opština putem kojih se mogu prijaviti slučajevi korupcija; u nekim JLS uvedene su građanske kartice za prijavu korupcije, primjedbe ili pohvale za rad opštinskih službi id r.).</i> <i>- Broj prijava – šest(6) upućenih Komisiji za praćenje realizacije AP</i> <i>- ustanovljene službe za unutrašnju reviziju i kontrolu za praćenje raspolaganja budžetskim sredstvima koje se kadrovski popunjavaju.</i> <i>Spoljašnja kontrola:</i> <i>- Ministarstva finansija dostavljaju se mjesečni izvještaji o dugu JLS; kvartalni izvještaji o ostvarenih prihodima sa predlogom izvršenih rashoda; neizmirenim obavezama; budžetskom zaduženju; izvještaju o novčanim rokovima i izvještaju o novčanim tokovima kao i izvještaj o konsolidovanoj javnoj potrošnji.</i> <i>Broj (Napomena u izvještajima JLS nije dat brojčani podatak o dostavljenim izvještajima MF)</i> <i>- Ministarstva unutrašnjih poslova, upravne inspekcije o primjeni zakona o biračkim spiskovima, zakona o javnim nabavkama, zakona o planiranju i uređenju prostora i izgradnji objekata. (Broj kontrola Upravne inspekcije u izvještajnom periodu-tri (3) Tiva, Plužine i Kotor).</i> <i>-vrši se jednom godišnje eksterna revizija završnog računa budžeta JLS od strane nezavisne revizorske institucije.</i>	<i>(dvanaest 12 predstavnika)</i> <i>- NVO se pozivaju da učestvuju na javnim raspravama, okruglim stolovima;</i> <i>- donijeti Vodiči za korisnike usluga o nadležnim organima, procedurama po zahtjevima, taksenim obavezama i dr.Povećan broj zahtjeva za slobodan pristup informacijama građana (osamdesetosam i sedam NVO</i> <i>- na sajtu postoji informacija o odobrenom pristupu informacijama</i> <i>Istaknuti Etički kodeksi u prostorijama zgrade opštine i javnim preduzećima</i>
				<i>Jačanje integriteta jedinica lokalne samouprave i primijena etičkih standarda u lokalnoj samoupravi;</i> <i>(1) 31.XII 2013 [DR]</i> <i>- donijet Vodič za slobodan pristup informacijama,</i> <i>- na osnovu već donijetih etičkih kodeksa,</i> <i>formirane su komisije za lokalne službenike i namještenika, kao i za izabrane predstavnike i</i>	

23: Pravosuđe i osnovna prava

				<i>funkcionere.</i> <i>Sprovedene obuke lokalnih službenika i namještenika u različitim oblastima (od upravnog postupka do pripreme projekata) koje je pohađalo 159 lokalnih službenika i namještenika.</i> <i>(2) 31.III 2014 [RK]</i> - donijete odluke o učešću lokalnog stanovništva u vršenju javnih poslova; - organizuju se javne rasprave za sve odluke i lokalna planska dokumenta (planovi i programi razvoja) kojima se utvrđuje lokalna politik; - javna rasprava održava se na način i u roku predviđenim zakonom i odlukom o učešću lokalnog stanovništva u vršenju javnih poslova; - sprovodi se postupak prethodnog konsultovanja i anketiranja građana u pripremi izrade detaljnih urbanističkih planova; - putem lokalnih medija obavještavaju se građani o javnim raspravama - obavezno se sačinjavaju izvještaji o sprovođenju javne rasprave koji se usvajaju zajedno sa odlukom; - uvedeni novi servisi za građane na web sajtu JLS - publikuju se nacrti odluka i drugih akata i obavljaju u dnevnim novinama i na sajtu JLS - organizuju se razne posjete mjesnim zajednicama radi upoznavanja sa njihovim potrebama, prioritetima i problemima - održavaju se okrugli stolovi Donijeti vodiči za Slobodan pristup informacijama: - vodiči objavljeni na sajtu JLS (71 vodič) - zakon o slobodnom pristupu informacijama objavljen na sajtu JLS - objavljeni obrasci na sajtu JLS Za Slobodan pristup informacijama - donijeti etički kodeksi za izabrane predstavnike i funkcionere - donijeti etički kodeksi za lokalne službenike i namještenike - imenovani članovi etičkih komisija za izabrane	
--	--	--	--	--	--

23: Pravosuđe i osnovna prava

				<i>predstavnike i funkcionere</i> (7) - imenovani članovi etičkih komisija za lokalne službenike i namještenike (8) - Organizovan veći broj semirana i obuka na temu: dobro upravljanje i integritet; gradovi bez korupcij-gradovi sa budućnošću; korupcija i konflikt interesa; koji su pohađali rukovodioci, članovi etičkih komisija i lokalni službenici i namještenici. <i>Stvaranje uslova i podsticanje civilnog i privatnog sektora da se uključe u borbu protiv korupcije na lokalnom nivou;</i> (1) 31.XII 2013 [DR] <i>Građani i NVO sektor uključeni u process donošenja odluka na lokalnom nivou.</i> (2) 31.III 2014 [RK] - predstavnici NVO učestvuju u radu radnih grupa u izradi AP i praćenju AP za borbu korupcije - predstavnici NVO su članovi komisija za raspodjelu sredstava NVO za finansiranje projekata. -predstavnici privatnog sektora se pozivaju za učešće na javnim raspravama. - predstavnici privatnog sektora se pozivaju u procesu pripreme i donošenje strateških planskih dokumenata, odluka iz oblasti poreske politike. -predstavnici udruženja preduzetnika se pozivaju na javnim raspravama kada se definiše poslovni ambijent u JLS. <i>Objavljivati sve podatke o donacijama, sponzorstvima i subvencijama na internet stranicma lokalnih samouprava.</i>	
--	--	--	--	---	--

23: Pravosuđe i osnovna prava

				(1) 31.XII 2013 [NR] Nije dostavljena informacija. (2) 31.III 2014 [DR] Podaci o donacijama, sponzorstvima i subvencijama objavljuju se u sklopu završnog računa budžeta čija je elektronska verzija dostupna na internet prezentaciji JLS ili u sklopu drugih dokumenata (dvije JLS). - opštine nijesu bile direktni korisnici donacija i subvencija (dvije JLS, za ostale nemamo podatke).	
2.1.7.13 *	Ustanoviti transparentne procedure o javnim nabavkama u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama. (1) 31.XII 2013 [RK] (2) 31.III 2014 [RK]	LS Veselin Vukcevic	RK Od jula 2013. jedan put godišnje	Izveštaj o analizi i reviziji javnih nabavki (sa aspekta rizika od korupcije); (1) 31.XII 2013 [RK] Na portalu Uprave za javne nabavke redovno se u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama ažuriraju podaci za procedure o javnim nabavkama koje se sprovode u svim jedinicama lokalne samouprave (2) 31.III 2014 [RK] izvještaj o analizi i reviziji javnih nabavki vrši se jednom godišnje od strane ovlašćenog revizora (jedan) - nijesu donijeti planovi integriteta, a formirane su u nekim opštinama komisije za izradu planova integriteta; Radi se na priručniku za izradu planova integriteta i online upitnicima (OEBS) Objavljivati sve ugovore o javnim nabavkama na internet stranicama lokalnih samouprava. (1) 31.XII 2013 [RK] (2) 31.III 2014 [RK] Na sajtu nekih opština se objavljuje Plan javnih nabavki i pozivi za javno nadmetanje, a neke	Smanjen broj nepravilnosti u postupcima javnih nabavki na lokalnom nivou. (1) 31.XII 2013 [RK] (2) 31.III 2014 [RK] U izvještajnom periodu nije bilo žalbi zbog nepravilnosti.

23: Pravosuđe i osnovna prava

				<i>opštine i odluke o kvalifikaciji kandidata, odluke o izboru najpovoljnije ponude, lista naručilaca i lista ponuđača.</i> <i>Opštine objavljuju zaključene ugovore na internet stranici i podaci se redovno ažuriraju</i>	
2.1.7.14	Sprovoditi reviziju od strane DRI i nezavisne revizorske institucije u svim jedinicama lokalne samouprave. <i>(2) 31.III 2014 [RK]</i>	DIK	RK Od januara 2014.; jednom godišnje	<i>Vršiti reviziju jednom godišnje od (2) 31.III 2014 [RK]</i> <i>- u JLS (prema dostavljenim izvještajima) se vrši revizija završnog računa budžeta po sistemu javnih nabavki;</i> <i>- izvještaji o izvršenoj reviziji dostavljaju se skupštini uz završni račun budžeta opštine (izvještaj o izvršenoj reviziji se sačinjava do kraja maja a odluka o usvajanju završnog računa budžeta opštine donosi se do 30 juna tekuće godine za prethodnu godinu);</i> <i>- u nekim opštinama vrši se revizija finasijskih izvještaja javnih preduzeća i ustanova čiji je osnivač opština</i> <i>strane DRI ili druge eksterne revizorske institucije izabrane po sistemu javnih nabavki.</i> <i>(2) 31.III 2014 [RK]</i> <i>u JLS (prema dostavljenim izvještajima) se vrši revizija završnog računa budžeta po sistemu javnih nabavki;</i> <i>- izvještaji o izvršenoj reviziji dostavljaju se skupštini uz završni račun budžeta opštine (izvještaj o izvršenoj reviziji se sačinjava do kraja maja a odluka o usvajanju završnog računa budžeta opštine donosi se do 30 juna tekuće godine za prethodnu godinu);</i> <i>Objavljen revizorski izvještaj na sajtu opština.</i>	<i>80% izvršenih revizija od strane nezavisnih revizorskih kuća i DRI.</i> <i>(2) 31.III 2014 [RK]</i> <i>U svim JLS (prema dostavljenim izvještajima) se vrši revizija završnog računa budžeta po sistemu javnih nabavki;</i> <i>- izvještaji o izvršenoj reviziji dostavljaju se skupštini uz završni račun budžeta opštine (izvještaj o izvršenoj reviziji se sačinjava do kraja maja a odluka o usvajanju završnog računa budžeta opštine donosi se do 30 juna tekuće godine za prethodnu godinu)</i>

23: Pravosuđe i osnovna prava

				(2) 31.III 2014 [RK] Revizorski izvještaji se objavljuju na sajtu opštine.	
--	--	--	--	---	--

- POLICIJA

Br.	Mjera / Aktivnost	Nadl. Organ	Rok Status	INDIKATORI REZULTATA	INDIKATORI UTICAJA
2.1.7.15	Sprovoditi unutrašnju kontrolu rada UP (1) 31.XII 2013 [RK] (2) 31.III 2014 [RK] Mjera se realizuje u kontinuitetu, kroz izvršavanje poslova iz djelokruga rada Odjeljenja za unutrašnju kontrolu policije, kao kontrolnog mehanizma nad radom policije.	MUP Drago Spicanovic	RK Od jula 2013. dva puta godišnje	Sačinjen i objavljen polugodišnji izvještaj koji sadrži; (1) 31.XII 2013 [RK] Mjera se realizuje u kontinuitetu, kroz izvršavanje poslova iz djelokruga rada Odjeljenja za unutrašnju kontrolu policije, kao kontrolnog mehanizma nad radom policije. (2) 31.III 2014 [RK] Polugodišnji izvještaj se sačinjava samo radi izvještavanja o realizaciji ove mjere jer je Odjeljenje za unutrašnju kontrolu policije u obavezi, shodno Zakonu o unutrašnjim poslovima, da sačini godišnji izvještaj o radu. Godišnji izvještaj o radu unutrašnje kontrole policije je sastavni dio izvještaja o radu MUP-a i objavljuje se na sajtu MUP-a. broj predmeta na osnovu prijava i po službenoj dužnosti; (1) 31.XII 2013 [RK] U izvještajnom periodu bilo je 26 pritužbi građana na postupanje službenika Uprave policije. U istom periodu izvršeno je 17 kontrola zakonitosti po službenoj dužnosti. (2) 31.III 2014 [RK] U izvještajnom periodu (01.01. do 24.03.2014.godine) bilo je 10 pritužbi građana na postupanje službenika Uprave policije. U istom periodu izvršeno je 18 kontrola zakonitosti po službenoj dužnosti.	Povećan broj podignutih optužnica u odnosu na broj podnijetih krivičnih prijava. (1) 31.XII 2013 [RK] (2) 31.III 2014 [RK] Odjeljenje za unutrašnju kontrolu policije ne raspolaže podatkom o broju podignutih optužnica u odnosu na broj podnijetih krivičnih prijava. Povećan broj pravosnažnih sudskih odluka. (1) 31.XII 2013 [RK] (2) 31.III 2014 [RK] Odjeljenje za unutrašnju kontrolu policije ne raspolaže podatkom o broju pravosnažnih sudskih odluka.

23: Pravosuđe i osnovna prava

				<i>broj prijava od strane građana koje se odnose na korupciju protiv službenika UP;</i> <i>(1) 31.XII 2013 [RK]</i> <i>U izvještajnom periodu Odjeljenju za unutrašnju kontrolu policije nije prijavljen ni jedan slučaj u kojem bi se ukazivalo na korupciju policijskih službenika.</i> <i>(2) 31.III 2014 [RK]</i> <i>U izvještajnom periodu (01.01. do 24.03.2014.godine) Odjeljenju za unutrašnju kontrolu policije nije prijavljen ni jedan slučaj u kojem bi se ukazivalo na korupciju policijskih službenika.</i> <i>broj pokrenutih disciplinskih postupaka na osnovu izvještaja unutrašnje kontrole;</i> <i>(1) 31.XII 2013 [RK]</i> <i>U izvještajnom periodu, na osnovu izvještaja Unutrašnje kontrole, pokrenuta su tri disciplinska postupka protiv 6 policijskih službenika.</i> <i>(2) 31.III 2014 [RK]</i> <i>U izvještajnom periodu (01.01. do 24.03.2014.godine), pokrenuta su dva disciplinska postupka protiv tri policijska službenika, zbog osnovane sumnje da su počinili teže povrede službene dužnosti.</i> <i>broj i vrsta izrečenih disciplinskih sankcija;</i> <i>(1) 31.XII 2013 [RK]</i> <i>U izvještajnom periodu nije bilo izricanja pravosnažnih disciplinskih mjera povodom slučajeva u kojima je, takođe u izvještajnom periodu, Odjeljenje za unutrašnju kontrolu policije predložilo pokretanje disciplinskih postupaka.</i>	
--	--	--	--	---	--

23: Pravosuđe i osnovna prava

				<i>(2) 31.III 2014 [RK]</i> <i>U izvještajnom periodu (01.01. do 24.03.2014.godine) nije bilo izricanja pravosnažnih disciplinskih mjera povodom slučajeva u kojima je, u ovom periodu, Odjeljenje za unutrašnju kontrolu policije podnijelo predloge za pokretanje disciplinskih postupaka.</i> <i>broj pokrenutih istraga protiv službenika UP na osnovu izvještaja unutrašnje kontrole.</i> <i>(1) 31.XII 2013 [RK]</i> <i>(2) 31.III 2014 [RK]</i> <i>Odjeljenje za unutrašnju kontrolu policije ne raspolaže podatkom o broju pokrenutih istraga tužilaštva protiv policijskih službenika, na osnovu izvještaja unutrašnje kontrole.</i> <i>U izvještajnom periodu (01.01. do 24.03.2014.godine) nadležnim državnim tužilaštvima su, na dalji postupak, ocjenu i odlučivanje, dostavljena tri izvještaja unutrašnje kontrole.</i> <i>U dva slučaja nadležna državna tužilaštva su informisala da su ocijenila da nema dokaza da su policijski službenici počinili krivična djela za koja se goni po službenoj dužnosti.</i>	
2.1.7.16	Istražiti prijave za korupciju u MUP i UP <i>(1) 31.XII 2013 [RK]</i> <i>Službenici Sektora kriminalističke policije sprovode izviđajne radnje u 3 predmeta kojima je obuhvaćeno 5 lica zbog postojanje osnova sumnje da vrše ili se pripremaju za vršenje koruptivnih krivičnih djela u MUP-u.</i> <i>(2) 31.III 2014 [RK]</i>	MUP Sasa Milic	RK Od jula 2013. dva puta godišnje	<i>Donijeti Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o unutrašnjim poslovima;</i> <i>(1) 31.XII 2013 [R]</i> <i>Donijet je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o unutrašnjim poslovima, kojim je propisana obaveza prijavljivanja imovine službenika na rukovodećim mjestima.</i> <i>Donjet je i Pravilnik o imovinskom kartonu policijskih službenika, broj: 050/13-54394/3 od 8.oktobra,2013.godine.</i>	<i>U godišnjem izvještaju o radu UP i MUP utvrđen smanjen broj nezakonitosti u radu službenika.</i> <i>(1) 31.XII 2013 [?]</i> <i>(2) 31.III 2014 [?]</i>

23: Pravosuđe i osnovna prava

				(2) 31.III 2014 [RK] Donijet je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o unutrašnjim poslovima, kojim je propisana obaveza prijavljivanja imovine službenika na rukovodećim mjestima. Donjet je i Pravilnik o imovinskom kartonu policijskih službenika, broj: 050/13-54394/3 od 8.oktobra,2013.godine. Broj podnijetih prijava od strane građana, pravnih lica, NVO, medija i po službenoj dužnosti za korupciju u MUP i UP; (1) 31.XII 2013 [?] (2) 31.III 2014 [RK] Za period 01.01.-01.03.2014.godine zaprimljena je 1 prijava korupcije, koja se odnosi na 1 službenika Uprave policije. Vrste odluka po podnijetim prijavama; (1) 31.XII 2013 [?] (2) 31.III 2014 [RK] Prijava je u radu sa nadležnim tužiocem. Broj pokrenutih istraga po prijavama; (1) 31.XII 2013 [?] (2) 31.III 2014 [RK] Prijava je u radu sa nadležnim tužiocem. Broj podignutih optužnica; (1) 31.XII 2013 [?] (2) 31.III 2014 [RK]	
--	--	--	--	--	--

23: Pravosuđe i osnovna prava

				<i>U izvještajnom periodu nije bilo podataka o broju podignutih optužnica.</i> Broj pravosnažnih sudskih presuda. <i>(1) 31.XII 2013 [RK]</i> <i>(2) 31.III 2014 [RK]</i> <i>Nema podataka u ovom izvještajnom periodu.</i>	
2.1.7.17	Sprovoditi mjere za sprečavanje korupciju na visokom nivou u MUP i UP <i>(1) 31.XII 2013 [RK]</i> <i>(2) 31.III 2014 [RK]</i>	MUP Sasa Milic	RK Od jula 2013. dva puta godišnje	Broj pokrenutih istraga za korupciju na visokom nivou u MUP i UP; <i>(1) 31.XII 2013 [RK]</i> <i>Službenici Sektora kriminalističke policije sprovede izviđajne radnje u 3 predmeta kojima je obuhvaćeno 5 lica zbog postojanje osnova sumnje da vrše ili se pripremaju za vršenje koruptivnih krivičnih djela u MUP-u.</i> <i>(2) 31.III 2014 [RK]</i> <i>U toku je kriminalističko istraživanje pod radnim nazivom "Tarifa".</i> Broj podignutih optužnica; <i>(1) 31.XII 2013 [?]</i> <i>(2) 31.III 2014 [RK]</i> <i>U toku je kriminalističko istraživanje pod radnim nazivom "Tarifa".</i> Broj pravosnažnih sudskih presuda. <i>(1) 31.XII 2013 [?]</i> <i>(2) 31.III 2014 [RK]</i> <i>U toku je kriminalističko istraživanje pod radnim nazivom "Tarifa".</i>	Sprovedeno istraživanje javnog mnjenja koje pokazuje povećano povjerenje javnosti u rad službenika MUP i UP. <i>(1) 31.XII 2013 [?]</i> <i>(2) 31.III 2014 [NR]</i> Nije sprovedeno.

23: Pravosuđe i osnovna prava

2.1.7.18	Sprovoditi stalne kampanje o načinu prijavljivanja korupcije i mjerama za zaštitu građana koji prijavljuju korupciju (1) 31.XII 2013 [RK] (2) 31.III 2014 [RK]	MUP Tamara Popovic	RK Od jula 2013. dva puta godišnje	Broj sprovedenih kampanja; (1) 31.XII 2013 [RK] <i>Sprovedena je kampanja "Ni centa za mito". Kroz kampanju realizovan jedan okrugli sto sa NVO CEMI i okrugli sto u saradnji sa Američkom privrednom komorom u CG.</i> <i>Kako bi se osiguralo da informativni materijal iz kampanje „Ni centa za mito“ bude dostupan što većem broju građana, UAI je pozvala i druge organe da se uključe u kampanju i distribuiraju flajere u svojim područnim jedinicama, ispostavama, filijalama, opštinskim organizacijama. Svi organi kojima je upućen dopis su odgovorili pozitivno. Flajeri su dostavljeni: Ministarstvu unutrašnjih poslova (1.500 flajera), Ministarstvu zdravlja (1.500 flajera), Ministarstvu rada i socijalnog staranja (500 flajera), Ministarstvu prosvjete (1.000 flajera), Upravi policije (1.000 flajera), Upravi carina (1.000 flajera), Poreskoj upravi (500 flajera), Upravi za nekretnine (1.000 flajera), Zajednici opština (500 flajera), Pošti Crne Gore (2.000 flajera).</i> <i>S obzirom na to da AP predviđa da UAI sprovodi kampanje u saradnji sa NVO, UAI je materijal iz kampanje dostavila NVO CRNVO (400 flajera), NVO CEMI (300 flajera) i NVO Instirut alternativa (300 flajera), sa molbom da obezbije postavljanje tog materijala u prostorijama tih NVO na mjestima gdje građani mogu preuzeti flajere, kao i na okruglim stolovima, seminarima i drugim skupovima koje organizuju.</i> <i>Na sajtu Uprave policije MUP-a postoji link "Prijavite korupciju", koji se smatra stalnom promocijom prijave korupcije i jednim vidom stalne kampanje.</i> (2) 31.III 2014 [NR] <i>Nije sprovedjene posebne kampanje.</i>	Povećan broj otkrivenih slučajeva korupcije na osnovu prijava građana, NVO i medija. (1) 31.XII 2013 [?] (2) 31.III 2014 [RK] <i>Za period 01.01.-01.03.2014.godine zaprimljene su 3 prijave korupcije od strane građana, od kojih se 1 odnosi na 1 službenika UP.</i>

23: Pravosuđe i osnovna prava

				<i>Broj prijavljenih slučajeva korupcije od strane građana, NVO i medija;</i> <i>(1) 31.XII 2013 [?]</i> <i>(2) 31.III 2014 [RK]</i> <i>Za period 01.01.-01.03.2014.godine zaprimljene su 3 prijave korupcije od strane građana, od kojih se 1 odnosi na 1 službenika UP.</i> <i>Broj i vrsta odluka o prijavama građana, NVO i medija;</i> <i>(1) 31.XII 2013 [?]</i> <i>(2) 31.III 2014 [RK]</i> <i>2 prijave su u radu sa nadležnim tužiocem, dok se u vezi 1 prjave vrše dodatne provjere</i> <i>Broj istraga u odnosu na broj prijavljenih slučajeva.</i> <i>(1) 31.XII 2013 [?]</i> <i>(2) 31.III 2014 [RK]</i> <i>2 prijave su u radu sa nadležnim tužiocem, dok se u vezi 1 prjave vrše dodatne provjere</i>	
--	--	--	--	--	--

- 2.1.8 Preporuka: Ojačati ulogu Skupštine u borbi protiv korupcije kroz intenziviranje kontrole izvršne vlasti. SKUPSTINA bi, prilikom preispitivanja i unapređivanja pravnog okvira, posebnu pažnju trebala takođe posvetiti pitanjima vezanim za borbu protiv korupcije. Osigurati temeljan sistem integriteta u Skupštini.

Br.	Mjera / Aktivnost	Nadl. Organ	Rok Status	INDIKATORI REZULTATA	INDIKATORI UTICAJA
2.1.8.1	Obezbijediti efikasnu primjenu svih kontrolnih mehanizama Skupštine Crne Gore <i>(1) 31.XII 2013 [DR]</i>	Skupština Damir Davidovic	R Od decembra 2013. jednom	<i>Godišnji izvještaj primjene kontrolnih mehanizama koji sadrži podatke:</i> <i>(1) 31.XII 2013 [RK]</i> <i>Godišnji izvještaj o radu Skupštine Crne Gore priprema se početkom godine za prethodnu godinu;</i> <i>Radna tijela Skupštine Crne Gore godišnje izvještaje o</i>	

23: Pravosuđe i osnovna prava

	(2) 31.III 2014 [R] <i>Skupština Crne Gore ostvaruje svoju kontrolnu ulogu kroz efikasnu primjenu kontrolnih mehanizama, kao što su kontrolna i konsultativna saslušanja, poslanička pitanja, parlamentarna istraga, razmatranje primjene zakona i sprovođenja politika, kao i zaključaka Skupštine i odbora. Detaljne informacije o primjeni kontrolnih mehanizama sadržane su u godišnjim izvještajima o radu Skupštine, kao i u izvještajima o sprovođenju Akcionog plana za jačanje zakonodavne i kontrolne uloge Skupštine Crne Gore, koji su dostupni na internet stranicama Skupštine.</i>		godišnje	<i>radu usvajaju početkom godine za prethodnu godinu. Kako je rok za realizaciju mjere od decembra 2013. jednom godišnje, potpunije informacije će biti dostupne u Godišnjem izvještaju o radu Skupštine CG za 2013. koji se očekuje početkom 2014. godine.</i> (2) 31.III 2014 [R] <i>Izvještaj o radu Skupštine Crne Gore za 2013. godinu, koji je dostupan na internet stranicama Skupštine, sadrži i informacije o primjeni kontrolnih mehanizama. U 2013. godini održano je 15 kontrolnih i 28 konsultativnih saslušanja, od čega su dva kontrolna i dva konsultativna saslušanja održana na zajedničkim sednicama odbora. Pored toga, kroz Izvještaj o sprovođenju Akcionog plana za jačanje zakonodavne i kontrolne uloge Skupštine Crne Gore u 2013. godini, takođe, se prati primjena kontrolnih mehanizama, kao što su: razmatranje sprovođenja politika u oblastima u nadležnosti nadležnih ministarstava i, po potrebi, drugih organa državne uprave i organizacija; donošenje odluka o kontrolnom saslušanju, na zahtjev jedne trećine članova odbora, sa jednom tačkom dnevnog reda; razmatranje realizacije zaključaka koje su prethodno usvojila radna tijela i/ili Skupština; organizovanje konsultativnih/kontrolnih saslušanja posvećenih razmatranju primjene zakona koji su, po ocjeni članova radnog tijela, ključni ili aktuelni u datoj oblasti, a koji su donijeti u prethodnom jednogodišnjem periodu ili ranije.</i> <i>broj podnijetih i usvojenih zahtjeva za održavanje konsultativnih saslušanja i broj saslušanih lica;</i> (1) 31.XII 2013 [DR] <i>Konsultativna saslušanja Broj podnijetih zahtjeva: 2 Broj usvojenih zahtjeva: 2 Broj održanih saslušanja: 8 Broj saslušanih lica: 9</i> (2) 31.III 2014 [R] <i>Održano je 28 konsultativnih saslušanja, od čega su dva</i>	
--	---	--	-----------------	--	--

23: Pravosuđe i osnovna prava

				<i>saslušanja održana na zajedničkim sjednicama odbora. Pored poslanika, na konsultativnim saslušanjima zabilježeno je učešće skoro 90 lica. U 2013. godini, predstavnici nevladinog sektora podnijeli su dvije inicijative za održavanje konsultativnog saslušanja. Dva saslušanja održana su na inicijativu nevladinih organizacija. Odluku o održavanju konsultativnog saslušanja donosi odbor u skladu sa čl. 73 Poslovnika Skupštine Crne Gore.</i> <i>Napomena: Podaci iz prethodnog izvještaja odnosili su se na prvu polovinu 2013. dok se podaci unijeti u ovom izvještajnom periodu odnose na cijelu 2013.</i> <i>broj podnijetih i usvojenih zahtjeva za održavanje kontrolnih saslušanja i broj saslušanih lica;</i> <i>(1) 31.XII 2013 [DR]</i> <i>Kontrolna saslušanja</i> <i>Broj podnijetih zahtjeva: 10</i> <i>Broj usvojenih zahtjeva: 7</i> <i>Broj održanih saslušanja:</i> <i>Broj saslušanih lica: 4</i> <i>(2) 31.III 2014 [R]</i> <i>U 2013. godini održano je 15 kontrolnih saslušanja, od čega su dva saslušanja održana na zajedničkim sjednicama odbora. Saslušano je oko 20 lica. U raspravi je, pored poslanika, na kontrolnim saslušanjima učestvovalo još 10 lica. Odluku o kontrolnom saslušanju donosi odbor, većinom glasova ukupnog broja članova, u skladu sa čl. 75 st. 2 Poslovnika Skupštine Crne Gore. Takođe, u skladu sa čl. 75 st. 3, jednom u toku redovnog zasijedanja Skupštine, odbor donosi odluku o kontrolnom saslušanju, na zahtjev jedne trećine članova odbora, sa jednom temom dnevnog reda. Na osnovu čl. 75 st. 3 održano je sedam saslušanja, od čega su dva saslušanja održana na zajedničkim sjednicama odbora.</i> <i>Napomena: Podaci iz prethodnog izvještaja odnosili su se na prvu polovinu 2013. dok se podaci unijeti u ovom</i>	
--	--	--	--	---	--

23: Pravosuđe i osnovna prava

				<i>izvještajnom periodu odnose na cijelu 2013.</i> <i>broj podnijetih i usvojenih zahtjeva za pokretanje parlamentarne istrage, broj sastanaka anketnih odbora i broj saslušanih lica;</i> (1) 31.XII 2013 [DR] <i>Parlamentarna istraga</i> <i>Podnijeti zahtjevi: 1</i> <i>Usvojeni zahtjevi: 1</i> <i>Broj sastanaka anketnog odbora: 6</i> <i>Brojo saslušanih lica: 12</i> (2) 31.III 2014 [R] <i>Na sedmoj šednici prvog redovnog (prolječnjeg) zasijedanja, održanoj 31. maja, na predlog 27 poslanika, usvojen je Predlog odluke o otvaranju parlamentarne istrage i obrazovanju Anketnog odbora radi prikupljanja informacija i činjenica o događajima koji se odnose na rad državnih organa povodom objavljivanja audio snimaka i transkripta sa sjednica organa i tijela Demokratske partije socijalista.</i> <i>Anketni odbor je održao 12 šednica, na kojima je, saglasno članu 13 Zakona o parlamentarnoj istrazi, 17 lica dalo izjavu.</i> <i>broj podnijetih i razmotrenih interpelacija o radu Vlade;</i> (1) 31.XII 2013 [?] (2) 31.III 2014 [RK] <i>U 2013. godini nijesu podnošene, a samim tim ni razmatrane interpelacije o radu Vlade.</i> <i>broj predloženih i usvojenih zaključaka.</i> (1) 31.XII 2013 [DR] <i>Zaključci</i> <i>Broj predloženih zaključaka: 31</i>	
--	--	--	--	--	--

23: Pravosuđe i osnovna prava

				<i>Broj usvojenih zaključaka: 31</i> <i>(2) 31.III 2014 [RK]</i> <i>U 2013. godini, Skupština Crne Gore je donijela 62 zaključka u 24 akta.</i> <i>Svi zaključci koji su bili na dnevnom redu Skupštine su usvojeni.</i> <i>Napomena: Podaci iz prethodnog izvještaja odnosili su se na prvu polovinu 2013. dok se podaci unijeti u ovom izvještajnom periodu odnose na cijelu 2013.</i>	
2.1.8.2	Pripremiti Izvještaj o radu Odbora za antikorupciju. Pratiti postupanje državnih organa po predstavkama građana upućenih skupštinskom Odboru za antikorupciju. <i>(1) 31.XII 2013 [DR]</i> <i>Kako je i navedeno u roku za ovu mjeru, potpunij podaci biće sadržani u godišnjem Izvještaju o radu Odbora za antikorupciju za 2013. godinu koji se očekuje početkom 2014. godine.</i> <i>(2) 31.III 2014 [DR]</i> <i>Predlog izvještaja o radu Odbora za antikorupciju za 2013. godinu je pripremljen i njegovo razmatranje se očekuje početkom aprila.</i> <i>Odboru za antikorupciju je do kraja marta upućeno ukupno osam predstavki, među kojima su dvije inicijative (predstavke) MANSA-a kojima su inicirana dva konsultativna saslušanja, koje je Odbor održao u 2013. godini.</i> <i>Povodom postupanja po predstavkama koje su upućene Odboru za antikorupciju Skupština Crne Gore je zatražila stručnu podršku TAIEX-a, koja je odobrena i biće realizovana u drugoj polovini 2014. godine.</i>	Skupština Damir Davidovic	DR Od decembra 2013. jednom godišnje	Godišnji izvještaj rada Odbora koji sadrži podatke: <i>(1) 31.XII 2013 [?]</i> <i>(2) 31.III 2014 [NR]</i> <i>Predlog izvještaja o radu Odbora za antikorupciju za 2013. godinu je pripremljen i njegovo razmatranje je bilo predviđeno za 14. sjednicu Odbora, zakazanu za 19. februar 2014. godine, koja je odložena. Očekuje se da će Izvještaj biti razmatran na prvoj sljedećoj sjednici Odbora.</i> broj podnijetih predstavki građana; <i>(1) 31.XII 2013 [R]</i> <i>Odbor za antikorupciju je do sada dobio dvije predstavke. Očekuju se izjašnjenja nadležnih organa. Kroz program TAIEX pokušać se obezbijediti stručnjak koji će Odboru za antikorupciju, kao i Odboru za ljudska prava i slobode, pomoći da utvrdi procedure za djelovanje po predstavkama građana.</i> <i>(2) 31.III 2014 [R]</i> <i>Odboru za antikorupciju je do kraja marta upućeno ukupno osam predstavki, među kojima su dvije inicijative (predstavke) MANSA-a kojima su inicirana dva konsultativna saslušanja, koje je Odbor održao u 2013. godini.</i>	<i>Ojačana uloga Odbora za antikorupciju u borbi protiv korupcije kroz povećanu efikasnost i transparentnost rada Odbora.</i> <i>(1) 31.XII 2013 [?]</i> <i>(2) 31.III 2014 [RK]</i> <i>Potpuni podaci će biti dostupni kada Izvještaj o radu Odbora za antikorupciju bude usvojen.</i>

23: Pravosuđe i osnovna prava

				<i>broj dostavljenih izjašnjenja državnih organa;</i> <i>(1) 31.XII 2013 [DR]</i> <i>Održano je jedno kontrolno saslušanje.</i> <i>(2) 31.III 2014 [RK]</i> <i>Potpuni podaci će biti dostupni kada Izvještaj o radu Odbora za antikorupciju bude usvojen.</i> <i>broj i vrsta aktivnosti koje su preduzete po predstavkama građana od strane državnih organa;</i> <i>(1) 31.XII 2013 [?]</i> <i>(2) 31.III 2014 [RK]</i> <i>Potpuni podaci će biti dostupni kada Izvještaj o radu Odbora za antikorupciju bude usvojen.</i> <i>informacije o državnim organima, institucijama, organizacijama i tijelima za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala čiji je rad analiziran u izvještajnom periodu;</i> <i>(1) 31.XII 2013 [DR]</i> <i>Upućen je jedan zaključak državnom organu.</i> <i>(2) 31.III 2014 [RK]</i> <i>Potpuni podaci će biti dostupni kada Izvještaj o radu Odbora za antikorupciju bude usvojen.</i> <i>podatke o razmatranim pitanjima i problemima u sprovođenju zakona koji se odnose na borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala i predlozi za njihove izmjene;</i> <i>(1) 31.XII 2013 [?]</i> <i>(2) 31.III 2014 [RK]</i> <i>Potpuni podaci će biti dostupni kada Izvještaj o radu Odbora za antikorupciju bude usvojen.</i>	
--	--	--	--	--	--

23: Pravosuđe i osnovna prava

				<i>predloge za dodatne mjere za unapređenje strategija, akcionih planova i drugih dokumenata koji se odnose na borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala;</i> (1) 31.XII 2013 [?] (2) 31.III 2014 [RK] <i>Potpuni podaci će biti dostupni kada Izvještaj o radu Odbora za antikorupciju bude usvojen.</i> <i>broj i vrsta zakona i drugih pravnih akata koji su izmijenjeni kao posljedica korišćenja kontrolnih mehanizama Skupštine;</i> (1) 31.XII 2013 [DR] <i>Upućen je jedan prijedlog za izmjenu zakonskog teksta.</i> (2) 31.III 2014 [RK] <i>Potpuni podaci će biti dostupni kada Izvještaj o radu Odbora za antikorupciju bude usvojen.</i> <i>broj lica protiv kojih su pokrenuti odgovarajući postupci kao posljedica korišćenja kontrolne funkcije Skupštine.</i> (1) 31.XII 2013 [?] (2) 31.III 2014 [RK] <i>Potpuni podaci će biti dostupni kada Izvještaj o radu Odbora za antikorupciju bude usvojen.</i>	
2.1.8.3	Donijeti Etički kodeks poslanika koji će: - sadržati jasne smjernice poslanicima u odnosu na oblast sukoba interesa, lobiranja i druge povezane oblasti u skladu sa najboljim primjerima prakse i preporukama GRECO-a, - definiše strukturu i sastav tijela za praćenje poštovanja odredbi Kodeksa.	Skupština Damir Davidovic	NR Decembar 2013.	Usvojen Etički kodeks poslanika (1) 31.XII 2013 [DR] <i>U toku su pripremne aktivnosti. Služba Skupštine, odnosno Istraživački centar, finalizira istraživački rad na temu etičkog kodeksa, koji može pružiti informacije i uporedna iskustva korisna u pripremi kodeksa.</i> (2) 31.III 2014 [NR]	

23: Pravosuđe i osnovna prava

(1) 31.XII 2013 [NR] (2) 31.III 2014 [NR]	Služba Skupštine, odnosno Istraživački centar uradio je istraživački rad na temu etičkog kodeksa, koji pruža informacije i uporedna iskustva svih 10 parlamenata iz zemalja EU, uključujući i Evropski parlament, koji imaju Etički kodeks poslanika, kao i devet zemalja u kojima su etički principi obuhvaćeni poslovnica, koje mogu biti korisne u pripremi Etičkog kodeksa poslanika Skupštine CG. Donošenje Etičkog kodeksa poslanika Skupštine CG predviđeno je u 2014. godini. Istraživački rad dostupan je na sajtu Skupštine. Link: http://skupstina.me/index.php/me/skupstina/sluzba-skupstine/biblioteka-i-istrazivanje			Služba Skupštine, odnosno Istraživački centar uradio je istraživački rad na temu etičkog kodeksa, koji pruža informacije i uporedna iskustva svih 10 parlamenata iz zemalja EU, uključujući i Evropski parlament, koji imaju Etički kodeks poslanika, kao i devet zemalja u kojima su etički principi obuhvaćeni poslovnica, koje mogu biti korisne u pripremi Etičkog kodeksa poslanika Skupštine CG. Donošenje Etičkog kodeksa poslanika Skupštine CG predviđeno je u 2014. godini. Istraživački rad dostupan je na sajtu Skupštine. Link: http://www.skupstina.me/images/dokumenti/biblioteka-i-istrazivanje/eti%C4%8Dki_kodeks_poslanika.pdf	
---	---	--	--	---	--

2.1.9 Preporuka: Obezbijediti uključivanje NVO u agendu antikorupcije.

Br.	Mjera / Aktivnost	Nadl. Organ	Rok Status	INDIKATORI REZULTATA	INDIKATORI UTICAJA
2.1.9.1	Sprovoditi zajedničke kampanje u cilju podsticanja većeg i efikasnijeg učešća građana u borbi protiv korupcije (1) 31.XII 2013 [RK] (2) 31.III 2014 [RK]	UAI Vesna Ratkovic	RK Od jula 2013. dva puta godišnje	Broj realizovanih zajedničkih aktivnosti (1) 31.XII 2013 [RK] Kampanja "Ni centa za mito" kontinuirano se sprovodi do juna 2013. Kroz kampanju realizovan jedan okrugli sto sa NVO CEMI i okrugli sto u saradnji sa Američkom privrednom komorom u CG. Kako bi se osiguralo da informativni materijal iz kampanje „Ni centa za mito“ bude dostupan što većem broju građana, UAI je pozvala i druge organe da se uključe u kampanju i distribuiraju flajere u svojim područnim jedinicama, ispostavama, filijalama, opštinskim organizacijama. Svi organi kojima je upućen dopis su odgovorili pozitivno. Flajeri su u izvještajnom periodu dostavljeni: Ministarstvu unutrašnjih poslova (1.500 flajera), Ministarstvu zdravlja	Povećan broj prijava od strane građana u odnosu na prethodni period (1) 31.XII 2013 [RK] Efekte kampanje kroz povećan broj prijava od strane građana biće moguće sagledati po okončanju kampanje. (2) 31.III 2014 [RK] U prvoj polovini 2013. godine svi organi koji imaju otvorene telefonske linije za prijavu korupcije primili su ukupno 96 prijava, dok su u drugoj polovini 2013. godine primili 118 prijava. UAI je u prvoj polovini 2013. godine primila 22 prijave, a u drugoj 43. Za prva tri mjeseca 2014. godine UAI je primila 25 prijava.

23: Pravosuđe i osnovna prava

				(1.500 flajera), Ministarstvu rada i socijalnog staranja (500 flajera), Ministarstvu prosvjete (1.000 flajera), Upravi policije (1.000 flajera), Upravi carina (1.000 flajera), Poreskoj upravi (500 flajera), Upravi za nekretnine (1.000 flajera), Zajednici opština (500 flajera), Pošti Crne Gore (2.000 flajera). S obzirom na to da AP predviđa da UAI sprovodi kampanje u saradnji sa NVO, UAI je materijal iz kampanje dostavila NVO CRNVO (400 flajera), NVO CEMI (300 flajera) i NVO Institut alternativa (300 flajera), sa molbom da obezbijie postavljanje tog materijala u prostorijama tih NVO na mjestima gdje građani mogu preuzeti flajere, kao i na okruglim stolovima, seminarima i drugim skupovima koje organizuju. (2) 31.III 2014 [RK] Nastavljena je kampanja UAI "Ni centa za mito". Spot iz kampanje se emituje na dvije TV stanice. Kroz insertaciju u dnevnoj štampi distribuirano je 50.700 lifleta sa brojevima svih državnih organa kojima se može prijaviti korupcija. Dizajnirane su dvije vrste bilborda. U cilju dostupnosti flajera iz kampanje što većem broju građana UAI je u februaru 2014. ponovo pozvala i druge organe da se uključe u kampanju i distribuiraju flajere u svojim područnim jedinicama, ispostavama, filijalama, opštinskim organizacijama. Svi organi kojima je upućen dopis su odgovorili pozitivno i dostavljen im je veliki broj flajera koji se kontinuirano distribuiraju.	
2.1.9.2	Redovno izvještavati o učešću predstavnika NVO u radu radnih grupa koje formiraju državni organi i organi lokalne uprave, organizovanim javnim raspravama i okruglim stolovima za nacрте zakona (1) 31.XII 2013 [DR]	KSNVO Danka Latkovic	RK Od jula 2013. dva puta godišnje	Broj predstavnika NVO u radnim tijelima na lokalnom i nacionalnom, nivou za izradu antikorupcijskih politika; (1) 31.XII 2013 [DR] Zbirni podaci iz izvještaja o ukupnoj saradnji državnih organa i nvo u prvih 6 mjeseci 2013: državni organi su obrazovali 105 radnih timova u koje su uključili, na osnovu javnih poziva, 108 nvo	Povećan stepen uključenosti predstavnika NVO u rad radnih grupa koje formiraju državni organi; (1) 31.XII 2013 [?] (2) 31.III 2014 [RK] UKLJUČENJE PREDSTAVNIKA NVO U RAD RADNIH GRUPA JE OBAVEZA IZ UREDBE O SARADNJI DRŽAVNIH ORGANA I NVO, KOJA SE, ZA RAZLIKU

23: Pravosuđe i osnovna prava

	(2) 31.III 2014 [RK]		predstavnik. za 31 tim nije bilo predloženih kandidata iz Nvo. Uprava za antikorupcijsku inicijativu obrazovala je 3 radna tima sa predstavnicima nvo (2) 31.III 2014 [RK] OD 16 MINISTARSTAVA OD KOJIH SU U DECEMBRU 2013. TRAŽENI PODACI U VEZI OVE MJERE ZA PERIOD JUL-DECEMBAR 2013. 9 MINISTARSTAVA JE POSLALO INFORMACIJU, OD KOJIH 5 DA NIJESU IMALI PREDMETNE AKTIVNOSTI. 3 MINISTARSTVA SU INFORMISALA DA U OVOM PERIODU NIJESU OBRAZOVALI NOVE RADNE GRUPE, ALI 13 RADNIH GRUPA OBRAZOVANIH RANIJE U KOJIMA JE IZABRANO 17 PREDSTAVNIKA NVO, I SADA RADE 2 MINISTARSTVA (PRAVDE I ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA) ORGANIZOVALO 4 KONSULTATIVNA SKUPA-RASPRAVE O TRI PREDLOGA ZAKONA I JEDNOJ STRATEGIJI ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PODATAKA ZA PRVIH 6 MJEDICI 2014 BICE POSLAT POČETKOM APRILA Napomena: OVI PODACI SE NE ODNOSU SAMO NA RADNE GRUPE U VEZI IZRADE ANTKORUPCIJSKIH POLITIKA VEĆ NA PROPISE IZ OBLASTI NADLEŽNOSTI POJEDINIH MINISTARSTAVA Broj održanih javnih rasprava i okruglih stolova. (1) 31.XII 2013 [DR] Podaci iz izvještaja o saradnji državnih organa i nvo u prvih 6 mjeseci 2013. godine: - državni organi su organizovali 8 okruglih stolova, i	OD NEKIH DRUGIH KOJE SE NE PRIMJENJUJU U TOLIKOJ MJERI, PRIMJENJUJE U GOTOVO SVIM ORGANIMA. Povećan monitoring nad radom i transparentnost rada radnih tijela za izradu antikorupcijskih politika; (1) 31.XII 2013 [?] (2) 31.III 2014 [RK] GENERALNO JE POVEĆANO UČEŠĆE NVO U SVIM RADNIM TIJELIMA PA JE TAKO I STVORENA MOGUĆNOST ZA POVEĆANJE TRANSPRENTNOSTI RADA POMENUTIH TIJELA Doprinos kvalitetu antikorupcijskih javnih politika. (1) 31.XII 2013 [?] (2) 31.III 2014 [RK] TAŠKO JE U OVOM TRENUTKU PORCIJENITI DOPRINOS KVALITETU POJEDINIH AKATA JAVNIH POLITIKA, ALI ĆE SE TO POKAZATI REALNI PRI NJIHOVOJ IMPLEMENTACIJI, ALI JE JASNO DA UČEŠĆE NVO U TIMU Z ANJIHOVU IZRADU SIGURNO NE NANOSI ŠTETU, NAPROTIV.
--	-----------------------------	--	---	---

23: Pravosuđe i osnovna prava

				- 22 javne rasprave nema posebnih podataka z aoblast borbe protiv korupcije (2) 31.III 2014 [RK] PREMA PODACIMA DOBIJENIM OD MINISTARSTAVA MINISTRATVO PRAVDE I MINISTARSTVO ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA, U PERIODU JUL-DECEMBAR 2013, ORGANIZOVALI SU 4 KONSULTATIVNA SKUPA-RASPRAVE O 3 ZAKONA IZ NADLEŽNOSTI MINISTRATVA I JEDNOJ STRATEGIJI	
2.1.9.3	Uključivanje predstavnika NVO u sastav Odbora za antikorupciju u skladu sa utvrđenim pravilima i procedurama (1) 31.XII 2013 [DR] (2) 31.III 2014 [RK] Na četiri sjednice Odbora za antikorupciju u 2013. godine učestvovao je po jedan predstavnik Mreže za afirmaciju nevladinog sektora. Pored toga, sjednicama Odbora su prisustvala još 23 predstavnika tri nevladine organizacije.	Skupština Damir Davidovic	RK Od jula 2013. jednom godišnje	Broj predstavnika NVO uključenih u rad Odbora (1) 31.XII 2013 [RK] Sjednicama Odbora za antikorupciju od jula 2013. godine prisustvovalo je sedam predstavnika tri nevladine organizacije. (2) 31.III 2014 [RK] Na četiri sjednice Odbora za antikorupciju u 2013. godine učestvovao je po jedan predstavnik Mreže za afirmaciju nevladinog sektora (u skladu sa članom 67 Poslovnika Skupštine Crne Gore). Takođe, na prvoj sjednici Odbora za antikorupciju pozitivno je odgovoreno na zahtjeve Mreže za afirmaciju nevladinog sektora, Instituta Alternativa, Centra za monitoring i istraživanje i Centra za političko istraživanje da im se dozvoli praćenje svih sjednica Odbora otvorenih za javnost. S tim u skladu, na sjednicama Odbora su, pored četiri učesća, prisustvala 23 predstavnika tri nevladine organizacije.	Efikasniji nadzor nad radom svih tijela nadležnih za borbu protiv korupcije. (1) 31.XII 2013 [NR] Napomena: Povećanje broja inicijativa za korišćenja svih kontrolnih mehanizama Skupštine i praćenje primjene zaključaka po ovim inicijativama, biće moguće mjeriti ovaj indikator. (2) 31.III 2014 [RK] Odbor za antikorupciju je, 27. decembra 2013. godine, održao konsultativno saslušanje ministra finansija, direktora Poreske uprave, direktora Uprave za nekretnine i predsjednika Savjeta Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama, saglasno članu 73 Poslovnika Skupštine Crne Gore, povodom uklanjanja matičnih brojeva sa internet stranice Centralnog registra privrednih subjekata i Uprave za nekretnine, na inicijativu Mreže za afirmaciju nevladinog sektora. Takođe na inicijativu Mreže za afirmaciju nevladinog sektora, na zajedničkoj sjednici Odbora za antikorupciju i Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu, 20. decembra 2013. godine, održano je konsultativno saslušanje povodom obezbjeđivanja nezavisnosti Vijeća i

23: Pravosuđe i osnovna prava

					<i>područnih organa za prekršaje kroz promjenu zakonskog okvira u dijelu koji se tiče imenovanja i razrješenja sudija za prekršaje. Obrazovan je pododbor Odbora za antikorupciju i Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu koji će razmotriti sva pitanja koja se tiču normativnog okvira prekršajnog sistema u Crnoj Gori.</i>
2.1.9.4	Promovisanje izvještaja relevantnih NVO koje se bave pitanjima korupcije i antikorupcijskim aktivnostima <i>(1) 31.XII 2013 [RK]</i> <i>(2) 31.III 2014 [RK]</i>	KSNVO Danka Latkovic	RK Od jula 2013. dva puta godišnje	<i>Broj izvještaja NVO postavljenih na internet stranice državnih organa;</i> <i>(1) 31.XII 2013 [RK]</i> <i>Izvještaji NVO postavljeni na web stranice Ministarstva pravde i Uprave za antikorupcijsku inicijativu.</i> <i>(2) 31.III 2014 [?]</i> <i>Broj okruglih stolova, debata, panela na kojima su promovisani izvještaji NVO.</i> <i>(1) 31.XII 2013 [RK]</i> <i>1.Izvještaj o stanju u oblasti reforme pravosuđa I ljudskih prava (poglavje 23) u Crnoj Gori u periodu od 10.10.2012. do 10.10.2013 (godišnji) , Koalicija NVO za praćenje pregovora sa Evropskom unijom u poglavlju 23, 15. Novembar 2013.</i> <i>2.Promovisanje istog izvještaja I na lokalnom nivou, Bijelo Polje 5. Decembar, Bar- 6. decembar</i> <i>3.Istraživanje o percepciji rasprostranjenosti korupcije, kvaliteta zdravstvene zaštite i informisanosti o osnovnim pravima pacijenata u zdravstvenom sistemu Crne Gore, Centar za monitoring i istraživanja (CEMI); 28. Oktobar 2013. God.</i> <i>4.Istraživanje “ Koliko je uloženo u borbu protiv korupcije I organizovanog kriminala u CG I da li su rezultati u tom smjeru vidljivi”, Centar za građansko obrazovanje (CGO), 9. Decembar 2013.</i> <i>5. Istraživanje “ Antikorupcijski mehanizmi I odgovornost policijskih sluzbenika u Crnoj Gori”,</i>	<i>Povećana informisanost građana o različitim pitanjima iz oblasti borbe protiv korupcije;</i> <i>(1) 31.XII 2013 [?]</i> <i>(2) 31.III 2014 [?]</i> <i>Povećan kvalitet informacija o različitim pitanjima iz oblasti borbe protiv korupcije.</i> <i>(1) 31.XII 2013 [?]</i> <i>(2) 31.III 2014 [?]</i>

23: Pravosuđe i osnovna prava

				<i>Centar za demokratiju i ljudska prava (CEDEM), 25.12.2013.</i> <i>6. Izvještaj o borbi protiv korupcije u 14 crnogorskih opština u periodu januar-septembar 2013, Centar za građansko obrazovanje (CGO) I Institut Alternativa (IA), oktobar 2013.</i> <i>7. "Kako nabavljaju crnogorske opštine "- studija o javnim nabavkama na lokalnom nivou, studiju izradio Institut alternativa u okviru partnerskog projekta sa Centrom za građansko obrazovanje " Korupcija na lokalnom nivou-nulta tolerancija", novembar 2013.</i> <i>(2) 31.III 2014 [RK]</i> <i>2 MINISTRATVA SU ORGANIZOVALA 6 PROMOTIVNIH SKUPOVA:</i> <i>MINISTARSTVO PROSVJETE:</i> <i>1.PROMOCIJA ZBIRKE OBRAZOVANJE ZA MIR-ISKUSTVA IZ PRAKSE NVO NANSEN DIJALOG CENTRA CRNE GORE (20. SEPTEMBRA 2013 ODRŽAN OKRUGLI STO), ZBIRKA POSTAVLJENA NA SAJT www.mps.gov.me</i> <i>2.PROJEKAT NVO "KORAK PO KORAK" POD NAZIVOM "PRODUŽENI STRUČNI POSTUPAK" KOJI SE REALIZUJE U OŠ VLADIMIR NAZOR U PODOGRICI UZ POMOĆ GLAVNOG GRADA (24. 10. 2013. JAVNA RASPRAVA O LOKALNOM PORGRAMU PREVENCIJE NEPRIHVATLJIVOG PONAŠANJA DJECE I MLADIH U GLAVNOM GRADU-PODGORICI 2014-2018.), PROJEKAT POSATVLJEN NA SAJT www.mps.gov.me</i> <i>3.DODJELA NAGRADA UČESNICIMA LIKOVNOG KONKURSA NA TEMU "NAVIJAM ZA MIR" KOJI JE ORGANIZOVAO NVO NANSEN DIJALOG CENTAR CRNE GORE (20.12.2013.) INFORMACIJA POSTAVLJENA NA SAJT www.mps.gov.me</i> <i>4. REALIZACIJA KONKURSA NVO ALFA CENTAR IZ NIKŠIĆA, INFORMACIJA POSTAVLJENA NA SAJTwww.mps.gov.me</i> <i>MINSTARSTVO PRAVDE:</i> <i>1. IDENTIFIKACIJA PROMLEMA</i>	
--	--	--	--	--	--

23: Pravosuđe i osnovna prava

				<i>MOBINGA(ZLOSTAVLJANJA NA RADU) I STATUS ZVIŽDAČA U CRNOJ GORI (SEPTEMBAR 2013.), DOKUMENT NVO VLADAVINA PRAVA, POSTAVLJEN NA SAJT www.antikorupcija.me</i> <i>2.ANALIZA RIZIKA OD KORUPCIJE U ZDRAVSTVENOM SISTEMU CRNE GORE, NVO CEMI (20.11.2013. ANALIZA PREDSTVLJENA NA XI SJEDNICI NACIONALNE KOMISIJE)</i>	
2.1.9.5	Organizovanje zajedničkih programa edukacije za državne službenike na teme iz oblasti borbe protiv korupcije <i>(1) 31.XII 2013 [RK]</i> <i>(2) 31.III 2014 [RK]</i>	UAI Vesna Ratkovic	RK Od jula 2013. dva puta godišnje	<i>Broj zajedničkih obuka, treninga i seminara;</i> <i>(1) 31.XII 2013 [RK]</i> <i>Broj zajedničkih obuka, treninga i seminara sa predstavnicima NVO, državnim organima i međunarodnim organizacijama je oko 25, za period jul-decembar 2013.</i> <i>UAI, UzK i Policijska akademija kontinuirano sprovode obuke službenika na temu borbe protiv korupcije, U periodu jul.decembar 2013. veliki broj edukacija je organizovan kroz IPA 2010 projekat: "Podrška implementaciji antikorupcijske Strategije i Akcionog plana." Veoma važni partneri su i Zajednica opština, Centar za edukaciju nosilaca pravosudnih funkcija, TAIEK, Centar za bezbjedonosnu saradnju RACVIAC, NVO CEMI i Građanska alijansa, Američka privredna komora u CG, i državni organi.</i> <i>(2) 31.III 2014 [RK]</i> <i>Za period januar-mart 2014. UZK organizovala jednu obuku na temu prevencija korupcije za predstavnike državnih organa na kojoj je učestvovalo 14 službenika.</i> <i>U organizaciji TAIEK održana radionica "Izrada nacionalne procjene rizika o pranju novca i finansiranju terorizma", učestvovalo 50 predstavnika državnih organa.</i> <i>Za potrebe državnih službenika, međuresorska radna grupa je izradila Priručnik pod nazivom „Integritet ili korupcija – pitanja i odgovori“. Cilj priručnika je da se kroz praktična pitanja i odgovore, službenicima predoče pravila etičnog ponašanja i zakonske obaveze po tom pitanju , tj.</i>	<i>Veći stepen edukacije državnih službenika na različite teme iz oblasti borbe korupcije.</i> <i>(1) 31.XII 2013 [RK]</i> <i>Veći stepen edukacije službenika na različite teme iz oblasti borbe protiv korupcije biće moguće ocijeniti izvještaje domaćih i međunarodnih partnera u budućem periodu.</i> <i>(2) 31.III 2014 [RK]</i> <i>Efekte edukacije državnih službenika na teme borbe protiv korupcije vidljivi su kroz povećanje broja prijave ovih dijela i biće sagledani kroz izvještaje međunarodnih partnera u budućem periodu.</i>

23: Pravosuđe i osnovna prava

				<i>kako da prepoznaju ili reaguju u slučaju da sumnjaju postojanje korupcije ili bilo kog drugog oblika neetičnog i neprofesionalnog ponašanja u instituciji. Priručnik obrađuje pet tematskih cjelina: Zakon o državnim službenicima i namještenicima, Zakon o radu, Krivični zakonik, Prevenciju korupcije i Etički kodeks državnih službenika i namještenika. Na osnovu Priručnika su obučeni treneri iz državne uprave koji su sproveli dvije obuke kojima je prisustvovalo 45 državnih službenika i namještenika. Ove obuke će postati sastavni dio plana i programa obuka UZK.</i> <i>28. marta 2014. u postupku javne rasprave za nacrt Zakona o sprječavanju korupcije i Zakona o sprječavanju sukoba interesa, održan okrugli sto na kojem su učešće uzeli predstavnici 3 NVO (MANS, CEMI, CGO) koji su i članovi radne grupe za izradu pomenutih nacrta.</i> <i>Broj NVO sa kojima je ostvarena saradnja;</i> <i>(1) 31.XII 2013 [RK]</i> <i>Ostvarena saradnja sa dvije NVO.</i> <i>(2) 31.III 2014 [RK]</i> <i>U izvještajnom periodu nastavljena saradnja sa 3 NVO (CEMI, MANS, CGO) u postupku izrade Zakona o sprječavanju korupcije.</i> <i>Broj polaznika/ca na programima edukacije.</i> <i>(1) 31.XII 2013 [RK]</i> <i>Na obukama od jula do decembra 2013. učestvovalo preko 250 službenika organa državne uprave, pravosudnih, organa lokalne samouprave.</i> <i>(2) 31.III 2014 [RK]</i> <i>Na obukama u periodu januar-mart učešća uzelo oko 70 službenika.</i>	
--	--	--	--	--	--

23: Pravosuđe i osnovna prava

2.2 REPRESIVNE RADNJE PROTIV KORUPCIJE MP - Merima Bakovic

2.2.1 Preporuka: Obezbijediti nezavisne, učinkovite, specijalizovane organe za istragu / gonjenje.

Br.	Mjera / Aktivnost	Nadl. Organ	Rok Status	INDIKATORI REZULTATA	INDIKATORI UTICAJA
2.2.1.1 *	a. Pripremiti sveobuhvatnu Analizu organizacione strukture, kapaciteta i ovlaštenja državnih organa i organa uprave u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije, koja će sadržati: pregled normativnog okvira za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala (Krivični zakonik, Zakonik o krivičnom postupku, Zakon o unutrašnjim poslovima, Carinski zakon i dr); organizacionu strukturu i funkcionalni sadržaj državnog tužilaštva, policije, Uprave carina, Poreske uprave i dr; posebni dio o oduzimanju imovinske koristi, s posebnim osvrtom na praktične probleme prilikom lociranja imovine za prošireno oduzimanje imovinske koristi, razmjenu informacija i nadležnosti Uprave za imovinu u pogledu upravljanja i povraćaja privremeno oduzete imovine; posebni dio o strukturi, nadležnostima specijalnog istražnog tima i njegov odnos prema drugim organima; postojeće relevantne baze podataka za efikasno sprovođenje ZKP-a i prepoznati tehničke prepreke za pristup bazama podataka Poreske uprave, Uprave carina, Uprave policije, MUP, Uprave za nekretnine, Centralne depozitarne agencije, Lučke kapetanije, Komisije za hartije od vrijednosti, Centralni registar privrednih subjekata, kao i preispitati ulogu postojećeg specijalnog istražnog tima; uporedni model Hrvatske i Slovenije, i predlog zaključaka za prevazilaženje postojećih normativnih, funkcionalnih i institucionalnih ograničenja. <i>(1) 31.XII 2013 [R]</i>	MUP Milos Vukcevic	R Oktobar 2013.	<i>Sačinjena Analiza sa preporukama za izmijenu normativnog i institucionalnog okvira u borbi protiv korupcije u skladu sa Programom rada Vlade – prioritetne aktivnosti tačka 56 (1) 31.XII 2013 [R]</i> <i>Vlada je sjednici od 14. novembra 2013. godine usvojila Analizu organizacione strukture, kapaciteta i ovlaštenja državnih organa i organa uprave u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije, sa preporukama za unapređenje normativnog i institucionalnog okvira.</i>	

23: Pravosuđe i osnovna prava

2.2.1.2	Donijeti Plan realizacije zaključaka prethodne Analize sa konkretnim mjerama koje treba realizovati, nadležnim organima i rokovima u kojima predviđene mjere treba realizovati, a posebno: zakone koje treba izmijeniti i dopuniti, a naročito Krivični zakonik, Zakonik o krivičnom postupku, Zakon o unutrašnjim poslovima, Carinski zakon i dr; promjene koje treba izvršiti u organizacionoj strukturi; unapređenje postupaka oduzimanja imovinske koristi i funkcionisanja Uprave za imovinu; definirati dalju ulogu specijalnog istražnog tima; uspostaviti jedinstvenu bazu podataka i omogućiti razmjenu informacija između relevantnih organa; preuzeti najbolja rješenja iz uporednog iskustva. (1) 31.XII 2013 [NR] (2) 31.III 2014 [R]	MUP Milos Vukcevic	R Decembar 2013.	Donijet Plan realizacije zaključaka iz Analize (1) 31.XII 2013 [NR] Napomena: U toku je izrada Plana realizacije zaključaka Analize organizacione strukture, kapaciteta i ovlašćenja državnih organa i organa uprave u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije. Plan realizacije će biti usvojen u januaru 2014. (2) 31.III 2014 [R] Vlada Crne Gore na sjednici od 13. februara 2014. godine usvojila Plan realizacije zaključaka Analize organizacione strukture, kapaciteta i ovlašćenja državnih organa i organa uprave u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije, sa konkretnim mjerama koje treba realizovati, nadležnim organima i rokovima.	
2.2.1.6	Proširenje prostornih uslova za Odjeljenje za suzbijanje korupcije, organizovanog kriminala, terorizma i ratnih zločina (1) 31.XII 2013 [NR] (2) 31.III 2014 [NR] I dalje su u toku aktivnosti usmjerene na pronalaženje adekvatnog prostora, koje su vezane za formiranje Specijalnog državnog tužilaštva kao posebnog državnog tužilaštva u okviru tužilačke organizacije.	VDT Radmila Cukovic	NR Decembar 2013.	Prošireni prostorni kapaciteti (1) 31.XII 2013 [NR] (2) 31.III 2014 [?]	Obezbijeđeni uslovi za bolji rad tužilaštva (1) 31.XII 2013 [NR] (2) 31.III 2014 [?]

23: Pravosuđe i osnovna prava

2.2.1.7	Ojačati kadrovske kapacitete Odjeljenja za suzbijanje korupcije, organizovanog kriminala, terorizma i ratnih zločina zapošljavanjem dva stručna pomoćnika i dva IT stručnjaka (1) 31.XII 2013 [DR] (2) 31.III 2014 [DR] Tokom I kvartala 2014. godine bio je raspisan interni oglas unutar državnog organa za zapošljavanje dva IT stručnjaka, na koji se niko nije prijavio. Shodno proceduri o zapošljavanju državnih službenika, sada slijedi postupak raspisivanja internog oglasa između državnih organa.	VDT Radmila Cukovic	DR Septembar 2013 - mart 2014.	Ojačani kadrovski kapaciteti zapošljavanjem dva stručna pomoćnika i dva IT stručnjaka (1) 31.XII 2013 [DR] U Odjeljenju za suzbijanje korupcije, organizovanog kriminala, terorizma i ratnih zločina primljeno 1 stručno lice ekonomske struke, dana 22.10.2013. godine. (2) 31.III 2014 [DR] U Odjeljenju za suzbijanje korupcije, organizovanog kriminala, terorizma i ratnih zločina zapošljena su dva stručna lica ekonomske struke u oktobru i decembru 2013.godine. (u IV kvartalu 2013. godine zaposlen stručni pomoćnik i službenik u IT sektoru, u 2014. zaposlena dva službenika) (2) 31.III 2014 [DR] U Odjeljenju za suzbijanje korupcije, organizovanog kriminala, terorizma i ratnih zločina zapošljena su dva stručna lica ekonomske struke u oktobru i decembru 2013.godine.	
2.2.1.9	Izmjene i dopune Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Ministarstva unutrašnjih poslova, sa ciljevima: reorganizacije, definisanja nadležnosti i centralizacije linije rada privrednog kriminaliteta; definisanje nadležnosti Odsjeka za suzbijanje privrednog kriminaliteta i Odsjeka za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije u sprovođenju finsijskih istraga. Napomena: Ista mjera je predviđena u Akcionom planu za pregovaračko poglavlje 24 u dijelu 6.2, mjera br. 6.2.17 (2) 31.III 2014 [RK]	MUP Milos Vukcevic	RK Februar; 2014.; ; ; ;; Decembar 2014.	Odluka o formiranju radne grupe u kojoj će biti član predstavnik linije privrednog kriminaliteta; (2) 31.III 2014 [R] Formirana je Radna grupa za izmjene i dopune Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Ministarstva unutrašnjih poslova. Radna grupa formirana je Rješenjem o obrazovanju Radne grupe 14. III 2014. Radna grupa broji 17 članova od kojih je jedan pomoćnik direktora Uprave policije za sektor kriminalističke policije. U okviru te radne grupe formirana podgrupa čiji je član šef Odsjeka za privredni kriminalitet. Zadatak podgrupe je da pripremi predlog izmjena i dopuna Pravilnika u cilju realizacije navedene mjere. Održan sastanak radne grupe i utvrđene smjernice budućeg rada.	Broj pokrenutih istraga (2) 31.III 2014 [?]

23: Pravosuđe i osnovna prava

				<i>Usvojena izmjena i dopuna Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Ministarstva unutrašnjih poslova.</i> (2) 31.III 2014 [NR] <i>Napomena: Nije dospjela.</i>	
2.2.1.10	Jačanje kapaciteta ljudskih resursa Uprave policije putem povećanog broja radnih mjesta za državne službenike za realizaciju mjera tajnog nadzora (MTN) Napomena: Ista mjera je predviđena u Akcionom planu za pregovaračko poglavlje 24 u dijelu 6.2, mjera br. 6.2.32 (2) 31.III 2014 [RK] <i>Ostali indikatori nisu dospjeli na realizaciju.</i>	MUP Milan Tomic	RK Februar 2014.; ; April 2014.; ; Maj 2014.; ; ; Decembar; 2014.; ; Mart 2015.; ; Maj 2015.;	<i>Formirana radna grupa;</i> (2) 31.III 2014 [R] <i>Formirana je Radna grupa za izmjene i dopune Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Ministarstva unutrašnjih poslova. Radna grupa formirana je Rješenjem o obrazovanju Radne grupe 14. marta 2014. godine. Radna grupa broji 17 članova od kojih je jedan pomoćnik direktora Uprave policije za sektor kriminalističke policije.</i> <i>Izrađena procjena potrebnog povećanja broja službenika za MTN;</i> (2) 31.III 2014 [?] <i>Izrađen Nacrt predloga za pravilnik;</i> (2) 31.III 2014 [?] <i>Usvojena izmjena i dopuna pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Uprave policije;</i> (2) 31.III 2014 [?] <i>Povećan broj izvršilaca za realizaciju MTN, kroz relokaciju policijskih službenika;</i>	<i>Kapaciteti Odsjeka za posebne provjere omogućavaju sprovođenje najmanje četiri terenske operacije istovremeno.</i> (2) 31.III 2014 [?]

23: Pravosuđe i osnovna prava

				(2) 31.III 2014 [?] <i>Državni službenici koji ispunjavaju uslove zaposleni na neodređeno.</i> (2) 31.III 2014 [?]	
2.2.1.11	Definisanje i organizacija specijalističkih obuka u zemlji i inostranstvu za trenere i službenike za mjere tajnog nadzora i istraživanje i razvoj za oblasti: nadzora telekomunikacija i internet, operativnu tehniku i opservaciju, novodonijeta uputstva. Napomena: Ista mjera je predviđena u Akcionom planu za pregovaračko poglavlje 24 u dijelu 6.2, mjera br. 6.2.33 (2) 31.III 2014 [RK]	MUP Natasa Starovlah Knezevic	RK Mart 2014.; ; ; ; ; Od aprila 2014. ; ; ; ; do aprila 2016.; ;	<i>Pripremljen nastavni plan za obuke (uključujući vrijeme održavanja i sadržaj);</i> (2) 31.III 2014 [RK] <i>Izrađen Plana obuka za oblast mjera tajnog nadzora u martu 2014. godine. Sve obuke u oblasti mjera tajnog nadzora, koje se realizuju na Policijskoj akademiji, usklađene su sa Programom rada Akademije za vremenski period do aprila 2015. godine.</i> <i>Broj organizovanih obuka</i> (2) 31.III 2014 [RK] <i>U februaru 2014. godine realizovana je jedna obuka iz oblasti mjera tajnog nadzora.</i> <i>U martu 2014. godine realizovana je jedna obuka iz oblasti mjera tajnog nadzora.</i> <i>(kurseva, seminara, radionica, radnih posjeta);</i> (2) 31.III 2014 [?] <i>Broj sopstvenih trenera.</i> (2) 31.III 2014 [RK] <i>U izvještajnom periodu broj sopstvenih trenera je tri.</i>	<i>Broj obučanih službenika</i> (2) 31.III 2014 [RK] <i>Tokom februara 2014. godine, u oblasti mjera tajnog nadzora obučeno je 14 službenika.</i> <i>Tokom marta 2014. godine, u oblasti mjera tajnog nadzora obučeno je pet službenika.</i>

23: Pravosuđe i osnovna prava

2.2.1.12	Opremanje Odsjeka za posebne provjere materijalno-tehničkim sredstvima u skladu sa EU standardima, na osnovu prethodne analize (IT i oprema posebne namjene za sprovođenje istraga i nadzora, audio, video i GPS uređaji, unaprijeđenje sistema za tajni nadzor telekomunikacija i interneta, vozila i materijalno-tehnička sredstva i dr). U skladu sa ekspertskim preporukama, u sistemu za nadzor telekomunikacija unaprijediti mehanizme elektronskog evidentiranja i eksterne kontrole primjene mjera tajnog nadzora. Napomena: Ista mjera je predviđena u Akcionom planu za pregovaračko poglavlje 24 u dijelu 6.2, mjera br. 6.2.35 <i>(2) 31.III 2014 [DR]</i> <i>Izrađena analiza postojećeg stanja tehničkih sredstava Odsjeka za posebne provjere.</i> <i>Izrađen pregled potreba za opremanjem Odsjeka za posebne provjere opremom posebne namjene.</i> <i>Izrađena analiza postojećeg stanja infomatičke opreme Odsjeka za posebne provjere.</i> <i>Izrađen pregled potreba za hardverom i softverima .</i> <i>Čeka se potvrda EU eksperata u pogledu potrebne opreme posebne namjene.</i> <i>Posjeta EU eksperata, preko TAIEX-a, dogovorena od 22.04 do 25.04.2014. godine</i>	MUP Natasa Starovlah Knezevic	DR Mart 2014.; ; Mart 2014. ; do ; septembra 2018. godine; ;	<i>Izvršena nabavka;</i> <i>(2) 31.III 2014 [NR]</i> <i>Izvršena instalacija opreme.</i> <i>(2) 31.III 2014 [NR]</i>	
2.2.1.14 *	Odrediti ciljne grupe koje će proći specijalističke obuke o primjeni savremenih istražnih metoda u okviru tužilaštva i suda i definisati i organizovati specijalističke obuke tužilaca i sudija o savremenim istražnim metodama mjera i korišćenju dokaza dobijenih primjenom tih metoda <i>(1) 31.XII 2013 [R]</i>	CENPF Maja Milosevic	R Decembar 2013.	<i>Određene ciljne grupe u tužilaštvu i sudu i organizovane obuke</i> <i>(1) 31.XII 2013 [R]</i> <i>Ciljne grupe određene.</i> <i>(2) 31.III 2014 [R]</i>	<i>Sprovedene obuke;</i> <i>(1) 31.XII 2013 [R]</i> <i>Sprovedena prva specijalistička obuka 27. i 28. novembra 2013.godine.</i> <i>(2) 31.III 2014 [R]</i> <i>13. i 14 marta 2014.godine, organizovana obuka na temu: "Zaštita podataka u postupcima istrage"</i>

23: Pravosuđe i osnovna prava

	(2) 31.III 2014 [R]				<i>i gonjenja učinilaca krivičnih djela“.</i> Broj i struktura polaznika; (1) 31.XII 2013 [R] Učestvovalo 12 tužilaca i 23 sudija, kao i 3 predstavnika Uprave policije. (2) 31.III 2014 [R] U obuci organizovanoj 13. i 14. marta 2014.godine, učestvovalo je 37 predstavnika tužilačke organizacije i 4 sudije viših sudova. Ocjena uspješnosti obuke kroz evaluacione formulare. (1) 31.XII 2013 [?] (2) 31.III 2014 [R] Shodno ispunjenim evaluacionim formularima od strane učesnika skupova isti su ocijenjeni kao vrlo uspješni.
--	---------------------	--	--	--	--

2.2.2 Preporuka: Izmijeniti Zakonik o krivičnom postupku u dijelu gdje je to potrebno i obezbijediti njegovu efikasnu primjenu.

Br.	Mjera / Aktivnost	Nadl. Organ	Rok Status	INDIKATORI REZULTATA	INDIKATORI UTICAJA
2.2.2.1 *	Sačiniti izvještaj o potrebi izmjena i dopuna ZKP-a, naročito u dijelu koji se odnosi na: - dodjeljivanje branioca po službenoj dužnosti po redoslijedu sa spiska Advokatske komore; - preciznijem određivanjem pravno nevaljanih dokaza u smislu pozivanja na određene članove ZKP-a; - postupak izvršenja odluke o privremenom oduzimanju, kao i prava savjesnih trećih lica u odnosu na privremeno oduzetu imovinu;	MP Branka Lakocevic	R Jun 2013.	Sačinjen izvještaj o obimu potrebnih izmjena i dopuna ZKP-a i donijeta odluka u kom periodu će se pristupiti konkretnim izmjenama i dopunama ZKP-a (1) 31.XII 2013 [R] Vlada Crne Gore je na sjednici od 27. VI 2013. usvojila Izvještaj o potrebi izmjena i dopuna Zakonika o krivičnom postupku.	

23: Pravosuđe i osnovna prava

	- odredbe kojima se uređuju MTN u pogledu, subjekata koji ih određuju, obima MTN, krivičnih djela za koja se mogu primijeniti, lica na koja se primjenjuju i njihovog trajanja; - odredbe kojima se uređuje odbačaj krivične prijave i kontrola odbačaja; - odredbe kojima se uređuju ovlašćenja i radnje policije u izviđaju, a posebno će se razmotriti propisivanje mogućnosti da policija sasluša osumnjičenog po odobrenju državnog tužioca a bez saglasnosti osumnjičenog, zatim dužinu rokova kod lišenja slobode od strane policije, kao i potrebu donošenja odluke od strane policije; - rok za odluku državnog tužioca o zadržavanju, kao i da se propiše rok za žalbu protiv rješenja o zadržavanju, a posebno razmotriti potrebu izmjene vremena zadržavanja za određena krivična djela (organizovani kriminal i korupcija); - odredbe o predlaganju dokaza u istrazi u pogledu propisivanja obaveze državnog tužioca da donese odluku na koju se ima pravo žalbe; - odredbi kojima se uređuje kontrola optužnice u pogledu funkcionalne nadležnosti za potvrđivanje optužnice. <i>(1) 31.XII 2013 [R]</i>				
--	---	--	--	--	--

2.2.3 Preporuka: Unaprijediti sprovođenje finansijskih istraga moguće kroz osnivanje tima visokokvalifikovanih inspektora za tu oblast.

Br.	Mjera / Aktivnost	Nadl. Organ	Rok Status	INDIKATORI REZULTATA	INDIKATORI UTICAJA
2.2.3.1	Ojačati administrativne kapacitete Specijalnog tužilaštva kroz formiranje multidisciplinarnog tima sastavljenog od stručnih pomoćnika u računovođa, stručnjaka za oblast pranja novca, bankarski stručnjaci, stručnjaci za međunarodne bankarske transakcije, poreski stručnjaci	VDT Radmila Cukovic	NR _____ Mart 2014.	<i>Formiran multidisciplinarni tim (2) 31.III 2014 [?]</i>	

23: Pravosuđe i osnovna prava

	<i>(2) 31.III 2014 [NR]</i> <i>Realizacija ove mjere zavisi od usvajanja Zakona o Specijalnom državnom tužilaštvu. U radnoj verziji Zakona o Specijalnom državnom tužilaštvu prdviđeno je formiranje multidisciplinarnog timaza istragu, za postupanje u naročito složenim predmetima. Pored specijalnih tužilaca u timu mogu učestvovati i policijski službenici, službenici Uprave za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma, inspektori Poreske uprave, inspektori Uprave carina i službenici drugog nadležnog organa i organizacije.</i>				
2.2.3.3	U skladu sa ekspertskim preporukama u okviru Sektora kriminalističke policije kroz izmjene organizacije i sistematizacije formirati specijalizovane organizacione jedinice za: finansijske istrage; visokotehnološki kriminal; trgovinu ljudima i terorizam. Napomena: Ista mjera je predviđena u Akcionom planu za pregovaračko poglavlje 24 u dijelu 6.2, mjera br. 6.2.18 <i>(2) 31.III 2014 [RK]</i> <i>Ostali indikatori nisu dospjeli na realizaciju.</i>	MUP Milos Vukcevic	RK Februar 2014.; ; April 2014.; ; ; Maj 2014.; ; ; Decembar; 2014.; ; ; Mart; 2015.	<i>Formirana radna grupa;</i> <i>(2) 31.III 2014 [R]</i> <i>Formirana je Radna grupa za izmjene i dopune Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Ministarstva unutrašnjih poslova. Radna grupa formirana je Rješenjem o obrazovanju Radne grupe 14. III 2014. Radna grupa broji 17 članova od kojih je jedan pomoćnik direktora Uprave policije za sektor kriminalističke policije. Održan sastanak radne grupe i utvrđene smjernice budućeg rada.</i> <i>Izrađena procjena potrebnog broja službenika;</i> <i>(2) 31.III 2014 [?]</i> <i>Izrađen Nacrt predloga za pravilnik;</i> <i>(2) 31.III 2014 [?]</i> <i>Usvojena izmjena i dopuna pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta;</i> <i>(2) 31.III 2014 [?]</i>	

23: Pravosuđe i osnovna prava

				Popunjavanje radnih mjesta. (2) 31.III 2014 [?]	
--	--	--	--	--	--

2.2.4 Preporuka: Poboljšati saradnju i razmjenu informacija između organa koji su uključeni u borbu protiv korupcije, uključujući poreske i druge organe koji su samo posredno uključeni.

Br.	Mjera / Aktivnost	Nadl. Organ	Rok Status	INDIKATORI REZULTATA	INDIKATORI UTICAJA
2.2.4.1	Potpisati Protokol o saradnji Uprave policije i Vrhovnog državnog tužilaštva kojim će se regulisati saradnja u prekrivičnom i krivičnom postupku (1) 31.XII 2013 [NR] izrađena je radna verzija Protokola. U toku je finalizacija teksta Protokola i očekuje se njegovo potpisivanje. (2) 31.III 2014 [R]	VDT Veselin Vuckovic	R U toku	Potpisan Protokol (1) 31.XII 2013 [?] (2) 31.III 2014 [R] 9. IV 2014. potpisan je Sporazum o saradnji Državnog tužilaštva i Ministarstva unutrašnjih poslova i Uprave policije kojim su razrađene uloge policije i tužilaštva prilikom sprovođenja radnji u izviđaju i krivičnom postupku.	Razrađene uloge policije i tužilaštva prilikom sprovođenja radnji u izviđaju u vezi sa koruptivnim i drugim krivičnim djelima (1) 31.XII 2013 [?] (2) 31.III 2014 [?]
2.2.4.2	Potpisivanje sporazuma između državnih organa Crne Gore i organa drugih država kao što je PU, Uprava carina, Lučka kapetanija o razmjeni informacija neophodnih za prikupljanje podataka u prekrivičnom i krivičnom postupku (2) 31.III 2014 [NR]	PU Rade Simonovic	NR Januar 2014. i dalje	Zaključeni sporazumi (2) 31.III 2014 [?]	Uspostavljena mogućnost razmjene informacija između organa različitih država; (2) 31.III 2014 [?] Godišnji izvještaj o radu; (2) 31.III 2014 [?] Izvještaj o napretku EK. (2) 31.III 2014 [?]
2.2.4.4	Donijeti Plan realizacije zaključaka prethodne analize (isto kao mjera 2.2.1.2)	MUP Milos Vukcevic	R 	Nema indikatora	

23: Pravosuđe i osnovna prava

	(2) 31.III 2014 [R] Vlada Crne Gore na sjednici od 13. II 2014. godine usvojila Plan realizacije zaključaka Analize organizacione strukture, kapaciteta i ovlašćenja državnih organa i organa uprave u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije, sa konkretnim mjerama koje treba realizovati, nadležnim organima i rokovima.				
--	--	--	--	--	--

2.2.5 Preporuka: Unaprijediti jednoobrazne statističke podatke o korupciji.

Br.	Mjera / Aktivnost	Nadl. Organ	Rok Status	INDIKATORI REZULTATA	INDIKATORI UTICAJA
2.2.5.1	Izvršiti analizu mogućnosti primjene postojećeg pravosudnog informacionog sistema (PRIS) u odnosu na statističko praćenje krivičnih djela sa elementima korupcije od podnošenja krivične prijave do donošenja pravosnažne presude (1) 31.XII 2013 [DR] (2) 31.III 2014 [DR] PRIS ima mogućnosti statističkog praćenja krivičnih djela sa elementima korupcije od podnošenja krivične prijave do donošenja pravosnažne presude, ali se PRIS ne koristi za statističko izvještavanje rada Tužilaštva. Iz tog razloga u PRIS-u se vodi evidencija krivičnih djela sa elementima korupcije od podnošenja optužnog akta do pravosnažnosti presude.	SSS Darko Draskovic	DR Decembar 2013.	Sačinjena analiza sa posebnim osvrtom na mogućnost uspostavljanja jednoobraznih statističkih podataka o korupciji na nivou svih organa i (1) 31.XII 2013 [DR] Formirana je Radna grupa i u toku je izrada Analize. (2) 31.III 2014 [R] Analiza sačinjena razgraničenje različitih vrsta krivičnih djela; (1) 31.XII 2013 [?] (2) 31.III 2014 [?] Omogućena procjena dužine trajanja postupka i ishoda po podnijetim krivičnim prijavama. (1) 31.XII 2013 [?] (2) 31.III 2014 [?]	
2.2.5.2	Doraditi PRIS u dijelu uspostavljanja jednoobraznih statističkih podataka za praćenje krivičnih djela sa elementima korupcije	SSS Darko Draskovic	R	Uspostavljen sistem za vođenje jednoobrazne statistike na svim nivoima u oblasti korupcije;	Redovno izvještavanje iz PRIS-a (1) 31.XII 2013 [NR]

23: Pravosuđe i osnovna prava

	(1) 31.XII 2013 [NR] <i>Nakon realizacije mjere 2.2.5.1. moguće je pristupi realizaciji navedene mjere.</i> (2) 31.III 2014 [R]		Decembar 2013 .	(1) 31.XII 2013 [NR] (2) 31.III 2014 [R] <i>Sistem uspostavljen.</i> <i>Omogućeno automatsko ažuriranje sistema.</i> (1) 31.XII 2013 [NR] (2) 31.III 2014 [R] <i>Omogućeno automatsko ažuriranje sistema.</i>	(2) 31.III 2014 [?]
2.2.5.3	Sprovesti obuke lica zaduženih za vođenje, praćenje i izvještavanje o statistici za krivična djela sa elementima korupcije (1) 31.XII 2013 [DR] (2) 31.III 2014 [RK]	CENPF Maja Milosevic	RK Decembar 2013. i dalje	<i>Donijet plan obuka;</i> (1) 31.XII 2013 [DR] <i>Preduzete aktivnosti za pripremu obuka lica zaduženih za statističko izvještavanje. Određene ciljne grupe za obuku.</i> (2) 31.III 2014 [R] <i>Donijet plan obuka kojim je određen krug lica koji će biti obučavani za rad u PRIS-u na unošenju podataka u vezi sa koruptivnim predmetima. Ta lica su sudije i službenici koji rade u dva Viša suda (Podgorica i Bijelo Polje) uključujući i specijalna odjeljenja tih sudova. Obuke se rade individualno, tj. metodologija obuka je 1 na 1 (jer su različiti nivoi izvještavanja: sudija, upisničar, zapisničar)</i> <i>Sprovedene obuke;</i> (1) 31.XII 2013 [?] (2) 31.III 2014 [RK] <i>Obuke su sprovedene od marta 2013 do marta 2014. godine.</i>	

23: Pravosuđe i osnovna prava

				<i>Broj realizovanih obuka;</i> <i>(1) 31.XII 2013 [?]</i> <i>(2) 31.III 2014 [R]</i> <i>Obuke se rade individualno, tj. metodologija obuka je 1 na 1 (jer su različiti nivoi izvještavanja: sudija, upisničar, zapisničar)</i> <i>Lica koja se obučavaju su službenici i sudije koji rade u dva Viša suda (Podgorica i Bijelo Polje) uključujući i one iz specijalnih odjeljenja tih sudova. Ukupno, 21 lice/polaznik tj. 21 obuka</i> <i>Broj i struktura polaznika;</i> <i>(1) 31.XII 2013 [?]</i> <i>(2) 31.III 2014 [R]</i> <i>Polaznici obuka su sudije i službenici koji rade u dva Viša suda (Podgorica i Bijelo Polje), uključujući i specijalna odjeljenja tih sudova. Ukupno 21 polaznik i to: 3 upisničara, 9 sudija, 9 zapisničara.</i> <i>Ocjena uspješnosti obuke kroz evaluacione formulare.</i> <i>(1) 31.XII 2013 [?]</i> <i>(2) 31.III 2014 [R]</i> <i>Shodno evaluacionim formularima učesnici su istu ocijenili kao vrlo korisnu</i>	
--	--	--	--	--	--

2.2.6 Preporuka: Bliže regulisati postupke zaplijene, konfiskacije i upravljanja imovinom stečenom krivičnim djelom i ojačati profesionalne kapacitete Uprave za imovinu.

Br.	Mjera / Aktivnost	Nadl. Organ	Rok Status	INDIKATORI REZULTATA	INDIKATORI UTICAJA
2.2.6.1 *	U okviru Analize organizacione strukture, kapaciteta i	MUP	R	Sačinjena analiza sa prikazom postojećeg stanja u	

23: Pravosuđe i osnovna prava

	ovlašćenja državnih organa i organa uprave u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije posebno će se analizirati postojeće stanje u dijelu koji se odnosi na postupak oduzimanja imovinske koristi, njeno staranje i upravljanje i predložiti model za unapređenje. Napomena: Vidjeti mjeru br. 2.2.1.1 u okviru preporuke 2.2.1 (1) 31.XII 2013 [R] (2) 31.III 2014 [R]	Milos Vukcevic	_____ Oktobar 2013.	<i>predmetima gdje je oduzeta imovinska korist, njeno dalje staranje i upravljanje od strane Uprave za imovinu, detektovanim preprekama i nedostacima prilikom primjene ovog instituta i preporukama za unapređe</i> (1) 31.XII 2013 [R] <i>Vlada je sjednici od 14. novembra 2013. godine usvojila Analizu organizacione strukture, kapaciteta i ovlašćenja državnih organa i organa uprave u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije, sa preporukama za unapređenje normativnog i institucionalnog okvira.</i>	
2.2.6.5 *	Uspostaviti elektronski Registar oduzete imovine koji će sadržati: - broj odluke; - naziv suda, odnosno organa nadležnog za vođenje prekršajnog postupka, - vrstu i procijenjenu vrijednost oduzete imovine i - podatke o licu od koga je imovina oduzeta (1) 31.XII 2013 [R]	Milanka Otovic	R _____ Decembar 2013.	<i>Uspostavljen sistem evidencije oduzete imovine</i> (1) 31.XII 2013 [R] <i>Uprava za imovinu izadila je Projekat informacionog sistema za vođenje evidencije oduzete imovine. U cilju realizacije neophodnih funkcionalnosti obezbijeđeni su sledeći procesi: otvaranje evidencije, evidentiranje sledećih podataka: broj odluke, naziv suda odnosno organa nadležnog za vođenje postupka, vrsti i procijenjenoj vrijednosti imovine i licu od kojeg je imovina oduzeta, evidentiranje nastalih promjena, unos nove stavke, šifarnici. Elektronski registrar oduzete imovine uspostavljen je u septembru 2013. godine.</i>	
2.2.6.6 *	Redovno izveštavati o staranju i upravljanju oduzetom imovinom (1) 31.XII 2013 [RK] <i>Izveštaj za period jun - decembar 2013 godine dostupan je na web stranici Uprave za imovinu.</i>	Milanka Otovic	RK _____ Polugodišnje	<i>Sačinjeni i objavljeni polugodišnji izveštaji na sajtu Uprave za imovinu</i> (1) 31.XII 2013 [?]	<i>Broj slučajeva i vrijednost trajno oduzete imovine</i> (1) 31.XII 2013 [?]

23: Pravosuđe i osnovna prava

2.2.6.7	Donijeti plan obuka i sprovesti obuke za službenike Uprave za imovinu u oblasti staranja i upravljanja oduzetom imovinom (1) 31.XII 2013 [R] (2) 31.III 2014 [DR] Za 2014. godinu Uprava za kadrove priprema Program I Plan obuke za službenike Uprave za imovinu u oblasti staranja I upravljanja oduzetom imovinom, nakon čega će biti sprovedene 2 obuke.	UZK Jadranka Djurkovic	DR Decembar 2013. godine i kontinuirano	<i>Donijet plan obuka;</i> (1) 31.XII 2013 [R] <i>Ove obuke su dio zajedničkih aktivnosti Uprave za kadrove I Centra za obuku nosilaca pravosudnih funkcija koja su namijenjene predstavnicima sudstva, tužilačke organizacije, Uprave policije, kao I zaposlenima u Upravi za imovinu i dio su godisnjeg izvjestaja Centra za edukaciju nosilaca pravosudnih funkcija i Uprave za kadrove.</i> (2) 31.III 2014 [R] <i>Utvrđen Program I Plan obuka na temu "Oduzimanje imovinske koristi, upravljanje privremenoo I trajno oduzetom imovinom - međuinstitucionalna saradnja". Predviđene dvije obuke u aprilu I novembru I definisana ciljna grupa.</i> <i>Broj realizovanih obuka;</i> (1) 31.XII 2013 [R] <i>Obuka na temu "Finansijska istraga i oduzimanje imovine – iskustva Republike Hrvatske i Velike Britanije" održana je 21-22. marta 2013. Seminaru je prisustvovalo ukupno 18 učesnika, od čega su dva iz Uprave za imovinu.</i> <i>Obuka na temu "Finansijska istraga i oduzimanje imovine" održana je 2. i 3. jula 2013. Seminaru je prisustvovalo ukupno 26 učesnika, od čega su dva iz Uprave za imovinu.</i> <i>Obuka na temu "Finansijska istraga i oduzimanje imovine – iskustva Republike Slovačke" održana je 10.10.2013. Seminaru je prisustvovao ukupno 31 učesnik, od čega su tri iz Uprave za imovinu.</i> <i>Organizacija za bezbjednost i saradnju (OSCE) u Crnoj Gori za službenike Uprave za imovinu organizovala je dvodnevnu obuku 14. i 15. novembra 2013. na temu Upravljanje privremeno i trajno oduzetom imovinom (problem i načini rješavanja).</i>	
---------	--	---------------------------------------	---	--	--

23: Pravosuđe i osnovna prava

				<i>(2) 31.III 2014 [NR]</i> <i>Broj i struktura polaznika.</i> <i>(1) 31.XII 2013 [R]</i> <i>Obuka na temu "Finansijska istraga i oduzimanje imovine – iskustva Republike Hrvatske i Velike Britanije" održana je 21-22. marta 2013. Seminaru je prisustvovalo ukupno 18 učesnika, od čega su dva iz Uprave za imovinu.</i> <i>Obuka na temu "Finansijska istraga i oduzimanje imovine" održana je 2. i 3. jula 2013. Seminaru je prisustvovalo ukupno 26 učesnika, od čega su dva iz Uprave za imovinu.</i> <i>Obuka na temu "Finansijska istraga i oduzimanje imovine – iskustva Republike Slovačke" održana je 10.10.2013. Seminaru je prisustvovao ukupno 31 učesnik, od čega su tri iz Uprave za imovinu.</i> <i>Organizacija za bezbjednost i saradnju (OSCE) u Crnoj Gori za službenike Uprave za imovinu organizovala je dvodnevnu obuku 14. i 15. novembra 2013. na temu Upravljanje privremeno i trajno oduzetom imovinom (problem i načini rješavanja).</i> <i>(2) 31.III 2014 [NR]</i>	
2.2.6.8	Vršiti obuke službenika Uprave policije, državnih tužilaca i sudija o finansijskim istragama, otkrivanju i zamrzavanju imovine stečene krivičnim djelom u skladu sa godišnjim programom obuke <i>(2) 31.III 2014 [RK]</i> <i>U izvještajnom periodu od 1.01.2014. do 31.03.2014. nisu organizovane edukacije na ovu temu, jer su iste planirane u narednom periodu</i>	CENPF Maja Milosevic	RK Tokom 2014.	<i>Broj i struktura polaznika;</i> <i>(2) 31.III 2014 [?]</i> <i>Broj realizovanih obuka.</i> <i>(2) 31.III 2014 [?]</i>	

23: Pravosuđe i osnovna prava

--	--	--	--	--	--

2.2.7 Preporuka: Preduzeti potrebne mjere kako bi sistem zaštite lica koja prijavljuju korupciju bio efikasniji u praksi.

Br.	Mjera / Aktivnost	Nadl. Organ	Rok Status	INDIKATORI REZULTATA	INDIKATORI UTICAJA
2.2.7.1	Analizirati postojeći normativni okvir i primjenu regulative koja se odnosi na zaštitu lica koja prijavljuju korupciju sa informacijama o: - ključnim problemima u primjeni regulative; - broju prijava iz privatnog sektora; - broju prijava iz državne uprave; - broju pokrenutih istraga; - broju podignutih optužnica; - broju pravosnažnih sudskih presuda; - broju lica koja su zbog prijavljivanja korupcije snosila posljedice, uključujući i podatke o broju i vrsti izrečenih sankcija protiv tih lica; - broju sankcionisanih rukovodilaca koji koriste mjere zastrašivanja, ograničavanja ili kažnjavanja službenika koji ukažu na korupciju; - vrsti i visini izrečenih sankcija za rukovodice. (1) 31.XII 2013 [NR]	MUP Dragana Vukovic Djurisic	R Septembar 2013.	<i>Sačiniti analizu primjene regulative koja se odnosi na zaštitu lica koja prijavljuju korupciju</i> (1) 31.XII 2013 [NR] <i>Formirana je Radna grupa. U toku je izrada analize. Do kašnjenja u realizaciji ove mjere došlo je jer je usaglašavanje i objedinjavanje statističkih podataka potrebnih za izradu analize, otežano, s obzirom na to da značajan broj državnih organa i organa uprave nema elektronske evidencije. Planirano je da se ova mjera realizuje do kraja decembra 2013. godine.</i> (2) 31.III 2014 [R] <i>Radna grupa koja je formirana za izradu navedene analize, u februaru 2014. sacinila je analizu. Analiza sadrži osvrt na međunarodno zakonodavstvo, odnosno uporedna pravna rješenja i poseban osvrt na postojeće stanje u Crnoj Gori kroz analizu odredaba koje se odnose na ovu problematiku u sljedećim zakonima:</i> - Zakon o državnim službenicima i namještenicima, - Zakon o radu, - Krivični zakonik, - Zakon o krivičnom postupku, - Zakon o zaštiti svjedoka, - Zakon o sprječavanju sukoba interesa, - Zakon o javnim nabavkama, - Zakon o unutrašnjim poslovima. <i>Analiza, takođe, sadrži i osvrt na izvještaj o broju prijava o korupciji.</i>	
	(2) 31.III 2014 [R]				

23: Pravosuđe i osnovna prava

2.2.7.2 *	Obezbijediti krivičnopravnu zaštitu lica koja prijavljuju korupciju kroz izmjene i dopune Krivičnog zakonika kojim će se obezbijediti zaštita lica koja prijavljuju korupciju kroz inkriminisanje lica koja osnovu otkazu ugovor o radu zaposlenom koji je zbog opravdane sumnje da je učinjeno krivično djelo sa obilježjima korupcije podnio prijavu ili se obratio nadležnim licima ili organima <i>(1) 31.XII 2013 [R]</i>	MP Branka Lakocevic	R Septembar 2013.	<i>Donijet Zakon o izmjenama i dopunama Krivičnog zakonika (1) 31.XII 2013 [R] Zakon o izmjenama i dopunama Krivičnog zakonika usvojen i objavljen u Sl. listu CG, br. 40/13 od 13. VIII 2013. Zakon je stupio na snagu 21. VIII 2013.</i>	<i>Obezbijedena krivičnopravna zaštita lica koja prijavljuju korupciju; (1) 31.XII 2013 [?] (2) 31.III 2014 [R] Obezbijedena krivičnopravna zaštita lica koja prijavljuju korupciju propisivanjem novog oblika krivičnog djela iz člana 224 Krivičnog zakonika. Zakon o izmjenama i dopunama Krivičnog zakonika usvojen i objavljen u Sl. listu CG, br. 40/13 od 13. VIII 2013. Zakon je stupio na snagu 21. VIII 2013. Broj krivičnih prijava; (1) 31.XII 2013 [?]</i>

23: Pravosuđe i osnovna prava

					<i>Broj odbačenih krivičnih prijava;</i> (1) 31.XII 2013 [?] <i>Broj optuženih lica;</i> (1) 31.XII 2013 [?] <i>Broj osuđenih lica.</i> (1) 31.XII 2013 [?]
2.2.7.5	Promovisati kanale za prijavu korupcije i mehanizme zaštite, kao i dobre primjere prijavljivanja korupcije (1) 31.XII 2013 [R] (2) 31.III 2014 [R]	UAI Vesna Ratkovic	R Kontinuirano	<i>Broj informativnih kampanja;</i> (1) 31.XII 2013 [R] Uprava za antikorupcijsku inicijativu (UAI) je u periodu jul- novembar 2013. promovisala kalale za prijavu korupcije i mehanizme zaštite kroz antikorupcijsku kampanju pod nazivom "Ni centa za mito". U materijalu iz ove kampanje (poster, lifleti, flajeri, city-lightovi, bilbordi...) navedeni su svi brojevi telefona na koje se nadležnim državnim institucijama može prijaviti korupcija. Osim toga, prezentovani su i ostali kanali na koje se UAI može prijaviti korupcija (on-line, fax, email, lično) (2) 31.III 2014 [R] Uprava za antikorupcijsku inicijativu je nastavila jednu informativnu kampanju - "Ni centa za mito". Spot je emitovan 12 puta na dvije TV stance. Samostalno ili u saradnju sa drugim državnim organima i NVO širom CG je distribuirano 36.000 flajera. Kroz insertaciju u dnevnoj štampi distribuirano je 50.700 lifleta sa brojevima svih državnih organa kojima se može prijaviti korupcija. Sprovedena godišnja ispitivanja javnog mnjenja kako bi se pratilo povjerenje građana u institucije koje se bave borbom protiv korupcije; (1) 31.XII 2013 [?] (2) 31.III 2014 [R] Uprava za antikorupcijsku inicijativu je u januaru 2014. godine objavila rezultate ispitivanja javnog mnjenja: „Upoznatost sa radom UAI i stavovi javnosti o pitanju korupcije“. Rezultati ispitivanja nalaze se na	<i>Procenat povjerenja građana u policiju, državno tužilaštvo i sudstvo, kao i u Upravu za antikorupcijsku inicijativu.</i> (1) 31.XII 2013 [?] (2) 31.III 2014 [R] <i>Rezultati ispitivanja:</i> „Upoznatost sa radom Uprave za antikorupcijsku inicijativu i stavovi javnosti o pitanju korupcije“: Najveći broj ispitanika (43,9%)

23: Pravosuđe i osnovna prava

				<i>sajtu Uprave</i> http://www.antikorupcija.me/en/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=11:&Itemid=117 <i>Broj sprovedenih istraživanja.</i> (1) 31.XII 2013 [?] (2) 31.III 2014 [R] <i>Objavljeno jedno ispitivanje javnog mnjenja. Rzultati se nalaze na sajtu Uprave za antikoruptionsku inicijativu</i> http://www.antikorupcija.me/en/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=11:&Itemid=117	<i>smatra da je nivo korupcije u 2013. isti kao u 2012. godini</i> <i>U slučaju da se odluče da prijave korupciju, građani bi se obratili Upravi policije (23,6%) i UAI (22,6%). Na trećem mjestu po povjerenju građana o tom pitanju su mediji (20, 2%), slijede NVO (17,5%), Tužilaštvo (7,5%)...</i>
--	--	--	--	---	---

2.2.8 Preporuka: Preispitati sistem imuniteta i uspostaviti efikasnu proceduru za oduzimanje imuniteta.

2.2.9 Preporuka: Preispitati postupak zatvaranja krivičnih predmeta i razmotriti mogućnost za žalbe i pritužbe.

Br.	Mjera / Aktivnost	Nadl. Organ	Rok Status	INDIKATORI REZULTATA	INDIKATORI UTICAJA
2.2.9.1	Unaprijediti sistem analiziranja i praćenja tužilačkih odluka izmjenom ili uvođenjem novih pravila o - Preispitivanju tužilačkih odluka koje se odnose na: 1) odbacivanje ili prihvatanje krivičnih prijava, 2) preliminarne istrage (izviđaj), 3) optuženja; - Vođenju evidencija o preispitanim tužilačkim odlukama iz tačaka 1), 2) i 3). (1) 31.XII 2013 [DR]	VDT Petar Kapuci	NR Od septembra do decembra 2013.; ;	<i>Unaprijeđen sistem preispitivanja tužilačkih odluka i vođenja evidencija o njima</i> (1) 31.XII 2013 [DR] <i>u toku je izrada Analize.</i> (2) 31.III 2014 [NR] <i>U toku je izrada Zakona o državnom tužilaštvu i Zakona o Specijalnom državnom tužilaštvu kojim će se urediti sistem preispitivanja tužilačkih odluka i vođenja evidencija o njima.</i>	

23: Pravosuđe i osnovna prava

	(2) 31.III 2014 [NR]				

3 TEMELJNA PRAVA MP - Maja Maras

3.1 Preporuka: Ojačati kapacitete Ombudsmana, a naročito u pogledu njegove uloge kao Nacionalnog mehanizma za prevenciju mučenja.

Br.	Mjera / Aktivnost	Nadl. Organ	Rok Status	INDIKATORI REZULTATA	INDIKATORI UTICAJA
3.1.1	Donijeti Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Zaštitniku ljudskih prava i sloboda Crne Gore, usklađen sa propisima i standardima UN i EU i u odnosu na ostvarivanje funkcije NPM-a. Jasnije i potpunije pozicioniranje funkcije Zaštitnika kao NPM-a i ovlašćenih službenika koji vrše poslove u funkciji NPM-a (usvajanje tzv. "ombudsman plus modela", odnosno pored stručnjaka normativno uključivanje i NVO sektora u vršenju poslova NPM-a). Potpunije ostvarivanje nezavisne funkcije Zaštitnika kao NPM-a u skladu sa Opcionim Protokolom. (1) 31.XII 2013 [DR] (2) 31.III 2014 [DR]	MLJMP Blanka Radosevic Marovic	DR Decembar 2013.	<i>Usvojen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Zaštitniku ljudskih prava i sloboda usklađen sa pravnom tekovinom EU, pored ostalog, u odnosu na ostvarivanje funkcije NPM-a u skladu sa Opcionim protokolom uz Konvenciju protiv torture i drugih surovih, nelju</i> <i>(1) 31.XII 2013 [DR]</i> <i>Zakon je utvrđen na Vladi 3. oktobra 2013. godine i proslijeđen Skupštini Crne Gore na usvajanje.</i> <i>(2) 31.III 2014 [DR]</i> <i>Zakon će uskoro biti razmatran na sjednici Odbora za ljudska prava i slobode nakon čega će uslijediti usvajanje na plenumu Skupštine Crne Gore.</i>	<i>Priprema i dostavljanje Izvještaja o radu Zaštitnika kao NPM-a Skupštini Crne Gore i objavljivanje na web sajtu institucije.</i> <i>(1) 31.XII 2013 [?]</i> <i>(2) 31.III 2014 [RK]</i> <i>Godišnji izvještaj o radu Zaštitnika ljudskih prava i sloboda za 2013. godinu biće dostavljen Skupštini Crne Gore do kraja marta 2014. godine, u skladu sa Zakonom o Zaštitniku ljudskih prava i sloboda Crne Gore. Izvještaj će obuhvatiti i rad Zaštitnika kao NPM-a.</i>
3.1.7	Izraditi Plan osposobljavanja i usavršavanja za poslove prevencije torture i zaštite od torture i u skladu sa Planom sprovesti predviđene obuke za: - trening trenera (za zaposlene u instituciji Zaštitnika koji se	ZLJPS Sasa Cubranovic	DR Mart 2014. (izrada Plana); ; April	<i>Usvojen Plan osposobljavanja i usavršavanja.</i> <i>(2) 31.III 2014 [DR]</i> <i>Izrađen je Nacrt Plana osposobljavanja i usavršavanja za poslove prevencije torture i zaštite od torture trening trenera (za zaposlene u</i>	<i>Sačinjene Informacije o realizaciji Plana osposobljavanja i usavršavanja za zaposlene, na poslovima prevencije torture i zaštite od torture u instituciji Zaštitnika i za zaposlene u organima, organizacijama i institucijama u kojima se</i>

23: Pravosuđe i osnovna prava

	bave prevencijom i zaštitom od torture, kao i za stručnjake i predstavnike NVO, članove NPM tima) - za zaposlene u organima, organizacijama i institucijama u kojima se nalaze lica lišena slobode ili lica kojima je ograničeno kretanje (kontinuirano, najmanje jednom godišnje). (2) 31.III 2014 [DR]		-; decembar 2014. (trening trenera); ; Januar – decembar 2015.; Najmanje jednom godišnje.	<i>instituciji Zaštitnika koji se bave prevencijom i zaštitom od torture, kao i za stručnjake članove NPM tima.</i> <i>Sprovedene obuke za trenere i za zaposlene u organima, organizacijama i institucijama u kojima se nalaze lica lišena slobode ili lica kojima je ograničeno kretanje.</i> (2) 31.III 2014 [?]	<i>nalaze lica lišena s</i> (2) 31.III 2014 [?] <i>Javno dostupne informacije na web stranici Zaštitnika.</i> (2) 31.III 2014 [?]
3.1.9 *	a) Izraditi okvirni četvorogodišnji Plan obilaska organa organizacija i ustanova u kojima se nalaze lica lišena slobode i lica kojima je ograničeno kretanje - Planom obuhvaćeni nazivi organa organizacija i ustanova u kojima se nalaze lica lišena slobode i lica kojima je ograničeno kretanje, vrijeme obilaska, tim i učesnici, vremenski okviri, pojedinačne aktivnosti, potrebna sredstva i dr. (uključena okvirno i svaka godina pojedinačno); b) Izraditi godišnji plan obilaska; Planom obuhvaćeni nazivi organa organizacija i ustanova u kojima se nalaze lica lišena slobode i lica kojima je ograničeno kretanje, vrijeme obilaska, tim i učesnici, vremenski okviri, pojedinačne aktivnosti, potrebna sredstva i dr. (1) 31.XII 2013 [R]	ZLJPS Sasa Cubranovic	R Decembar; 2013.; ; ; ; ; ; ; ; Decembar 2013. i dalje kontinuirano za svaku narednu godinu	<i>Usvojen okvirni četvorogodišnji Plan obilaska organa organizacija i ustanova u kojima se nalaze lica lišena slobode i lica kojima je ograničeno kretanje (uključena i svaka godina pojedinačno);</i> (1) 31.XII 2013 [R] <i>Krajem decembra je izrađen Okvirni četvorogodišnjeg Plan obilaska organa organizacija i ustanova u kojima se nalaze lica lišena slobode i lica kojima je ograničeno kretanje. Obuhvaćeni su organi organizacije i ustanove čije će obilazak biti izvršen.</i> <i>b) Usvojen godišnji Plan obilaska organa organizacija i ustanova u kojima se nalaze lica lišena slobode i lica kojima je ograničeno kretanje, konkretizovan za svaku godinu pojedinačno.</i> (1) 31.XII 2013 [R] <i>Krajem decembra je izrađen Plan obilaska organa organizacija i ustanova u kojima se nalaze lica lišena slobode i lica kojima je ograničeno kretanje za 2014. godinu. Identifikovani i obuhvaćeni su organi organizacije i ustanove čiji će obilazak biti izvršen.</i>	<i>Pripremljeni izvještaji Zaštitnika kao NPM-a kontinuirano na osnovu sprovedenih obilazaka Tima NPM-a po utvrđenom planu.</i> (1) 31.XII 2013 [NR] <i>Napomena: Obaveza dopijeva u 2014.godini.</i>
3.1.10 *	Inovirati metodologiju za postupanje NPM-a prilikom obilaska	ZLJPS Sasa	R	<i>Usvojena metodologija za postupanje NPM-a</i>	<i>Omogućeno potpunije sagledavanja stanja i</i>

23: Pravosuđe i osnovna prava

	organa, organizacija i ustanova u kojima se nalaze lica lišena slobode i lica kojima je ograničeno kretanje. <i>(1) 31.XII 2013 [R]</i>	Cubranovic	Decembar 2013.	<i>dopunjena specifičnostima prema vrsti organa, organizacije ili ustanove čiji se obilazak vrši. (1) 31.XII 2013 [R] Krajem decembra je izrađena Metodologija (nova metodologija) za postupanje NPM-a prilikom obilaska organa, organizacija i ustanova u kojima se nalaze lica lišena slobode i lica kojima je ograničeno kretanje.</i>	<i>sačinjavanje kompetentnijeg izvještaja sa mišljenjem i preporukama za poboljšanje stanja. (1) 31.XII 2013 [DR]</i>
3.1.11	Sačiniti izvještaj o prevenciji torture (u okviru Godišnjeg izvještaja o radu ili poseban izvještaj NPM-a) <i>(2) 31.III 2014 [DR]</i>	ZLJPS Sasa Cubranovic	DR Mart 2014.; Mart 2015.; i kontinuirano; ;	<i>Izrađen Posebni Izvještaj ili dio u okviru Godišnjeg izvještaja Zaštitnika kao NPM-a o prevenciji torture, dostavljen Skupštini Crne Gore, sa pregledom stanja, ocjenama, zaključcima i preporukama. (2) 31.III 2014 [DR] Sačinjen izvještaj o prevenciji torture u okviru Godišnjeg izvještaja o radu Zaštitnika za 2013. godinu. Izvještaj će najkasnije do 31. marta 2014. godine biti dostavljen Odboru za ljudska prava i slobode i Skupštini Crne Gore na razmatranje.</i> <i>Izvjestaji objavljeni na sajtu Zaštitnika. (2) 31.III 2014 [?]</i>	<i>Poboljšana ocjena stanja ljudskih prava u Crnoj Gori iz Izvještaja Savjeta UN-a, CAT-a i CPT-a. (2) 31.III 2014 [?]</i> <i>Povećan stepen realizacije preporuka UN-a, CAT-a i CPT-a (2) 31.III 2014 [?]</i>
3.1.12	Akreditacija kod Međunarodnog koordinacionog komiteta (ICC) za dobijanje statusa. Jačanje saradnje sa Savjetom UN-a za ljudska prava, Komitetom UN-a protiv torture (CAT) i Evropskim komitetom za prevenciju torture (CPT) <i>(1) 31.XII 2013 [DR]</i>	ZLJPS Sasa Cubranovic	DR Decembar 2013. (apliciranje); ; 2014. -; i kontinuirano	<i>Dobijena akreditacija; (1) 31.XII 2013 [DR] Započete su aktivnosti na pripremi postupka Akreditacije. U toku je proces prevođenja dokumentacije koju je potrebno dostaviti ICC u postupku Akreditacije.</i> <i>(2) 31.III 2014 [DR] Dalje aktivnosti na pripremi postupka Akreditacije su odložene do usvajanja Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Zaštitniku ljudskih prava i sloboda Crne Gore koji je u Skupštinskoj</i>	<i>Izvještaj Savjeta UN-a, CAT-a i CPT-a. (1) 31.XII 2013 [?] (2) 31.III 2014 [?]</i> <i>Ispunjeni Pariski principi za dobijanje statusa pred Međunarodnim koordinacionim komitetom (ICC). (1) 31.XII 2013 [NR] (2) 31.III 2014 [?]</i>

23: Pravosuđe i osnovna prava

	(2) 31.III 2014 [DR]			<i>proceduri. Zakonom će biti ojačana samostalnost i nezavisnost Ombudsmana od kojih zavisi i ocjena njegovog statusa.</i> <i>Sprovedene aktivnosti na uspostavljanju i unaprjeđenju saradnje sa Savjetom UN-a za ljudska prava, Komitetom UN-a protiv torture (CAT) i Evropskim komitetom za prevenciju torture (CPT).</i> (1) 31.XII 2013 [R] <i>Zaštinik je u proteklom periodu uspostavio saradnju sa tijelima UN i Savjeta Evrope i dostavljao sve tražene izvještaje i informacije.</i> (2) 31.III 2014 [?]	
--	----------------------	--	--	--	--

- 3.2 Preporuka: Uvesti efikasan pravni lijek u skladu s članom 13 Evropske konvencije o ljudskim pravima i slobodama koji bi se odnosio na kršenje ljudskih prava zagarantovanih Konvencijom.

Br.	Mjera / Aktivnost	Nadl. Organ	Rok Status	INDIKATORI REZULTATA	INDIKATORI UTICAJA
3.2.1	Vršiti obuke sudija redovnih sudova o dejstvu i praksi odluka Ustavnog suda o ustavnoj žalbi (2) 31.III 2014 [NR] <i>Obuka o dejstvu i praksi odluka Ustavnog suda o ustavnoj žalbi planirana je za 28. april 2014.</i>	CENPF Maja Milosevic	NR Januar – decembar 2014. i dalje	<i>Broj i vrsta realizovanih obuka;</i> (2) 31.III 2014 [?] <i>Broj i struktura polaznika.</i> (2) 31.III 2014 [?]	
3.2.2	Vršiti obuku sudija Ustavnog suda i savjetnika o korišćenju pretraživača prakse Evropskog suda za ljudska prava – HUDOC i relevantnim presudama ovog suda (2) 31.III 2014 [NR] <i>Nisu realizovane obuke.</i>	US Ljiljana Radovic	NR Januar – decembar 2014 i dalje	<i>Broj i vrsta realizovanih obuka;</i> (2) 31.III 2014 [NR] <i>Nisu realizovane obuke.</i> <i>Broj i struktura polaznika.</i> (2) 31.III 2014 [?]	

23: Pravosuđe i osnovna prava

3.2.3	Pratiti primjenu Zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku (2) 31.III 2014 [NR]	MP Tijana Badnjar	NR Januar – decembar 2014 i dalje	Izvešaj Ministarstva pravde (2) 31.III 2014 [NR] Ministarstvo pravde je započelo rad na Analizi primjene Zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku. U narednom periodu biće prikupljeni podaci od sudova o broju kontrolnih zahtjeva i tužbi za pravično zadovoljenje podnijetih u 2013. godini. Takođe, izvršiće se i upoređenje ovih podataka sa podacima i Analizom koja je sačinjena za period od stupanja zakona na snagu do januara 2012. godine.	Broj zahtjeva za ubrzanje postupka u odnosu na prethodni period; (2) 31.III 2014 [?] Broj podnijetih tužbi za pravično zadovoljenje u odnosu na prethodni period. (2) 31.III 2014 [?]

- 3.3 Preporuka: U potpunosti primijeniti preporuke Evropskog komiteta za prevenciju mučenja i nečovječnog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja (CPT). Poboljšati uslove u zatvoru; mogle bi se dodatno ispitati mjere za smanjenje broja zatvorenika, naročito alternativne sankcije i uslovno kažnjavanje.

- PRAĆENJE CPT PREPORUKA IZ 2008. I 2013. GODINE

Br.	Mjera / Aktivnost	Nadl. Organ	Rok Status	INDIKATORI REZULTATA	INDIKATORI UTICAJA
3.3.1	Donijeti Zakon o izvršenju kazni zatvora; - Veći stepen inkorporiranosti odredaba "Evropskih zatvorskih pravila" u dijelu koji se odnosi na unaprjeđenje sistema posjeta, uvođenja novog vida zaštite prava osuđenih lica kroz višestepenost odlučivanja u upravnom postupku i upravnom sporu i uvođenje novih mjera zaštitnog nadzora nad uslovno otpuštenim osuđenim licima; - Novi koncept Komisije za uslovni otpust; - Posjete vanbračnih partnera osuđenim licima. Preporuka CPT-a iz Izvještaja za 2008. godinu. (1) 31.XII 2013 [NR] Pripremljena radna verzija Zakona.	MP Slavica Rabrenovic	NR Decembar; 2013.	Usvojen Zakon o izvršenju kazni zatvora. (1) 31.XII 2013 [NR] (2) 31.III 2014 [NR] Zakon o izvršenju krivičnih sankcija je i dalje u pripremi.	U izvještajima CPT konstatovan veći stepen usklađenosti zakona sa ECHR i Evropskim zatvorskim pravilima, kao i zakonodavstvom EU. (1) 31.XII 2013 [?] (2) 31.III 2014 [?]

23: Pravosuđe i osnovna prava

	<i>(2) 31.III 2014 [NR]</i>				
3.3.2	Plan i program edukacije službenika Zavoda za izvršenja krivičnih sankcija iz oblasti primjene Zakona o izvršenju kazni zatvora na osnovu: - Pripremljene analize stanja i potreba za dodatnom edukacijom u pojedinim segmentima primjene Zakona; - Pribavljeni statistički pokazatelji o trenutnim stručnim kvalifikacijama zaposlenih u ZIKS-u radi izrade; Realizacija Programa edukacije. Preporuka CPT-a iz Izvještaja za 2008. godinu. <i>(1) 31.XII 2013 [RK]</i> <i>(2) 31.III 2014 [RK]</i>	MP Slavica Rabrenovic	RK Decembar 2013.; Januar – decembar 2014.; i dalje ;	<i>Utvrđen program edukacije;</i> <i>(1) 31.XII 2013 [RK]</i> <i>Program edukacije utvrđen je u okviru Projekta Twinning IPA 2011 "Podrška reformi sistema krivičnih sankcija".</i> <i>Napomena: Ovaj vid edukacija kontinuirano se odvija kroz projekat IPA 2011 "Podrška sistemu izvršenja krivičnih sankcija u Crnoj Gori". Takođe, u Centru za obuku ZIKS-a planiraju se i sprovode redovne obuke zatvorskog osoblja.</i> <i>(2) 31.III 2014 [NR]</i> <i>Program edukacije nije utvrđen zbog potrebe usaglašavanja sa Zakonom o izvršenju krivičnih sankcija, koji još uvijek nije usvojen.</i> <i>Realizovan plan edukacije službenika Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija iz oblasti primjene Zakona o izvršenju kazni zatvora;</i> <i>(1) 31.XII 2013 [DR]</i> <i>Napomena: S obzirom da novi zakon o izvršenju krivičnih sankcija još nije stupio na snagu ne može se govoriti da se obuke odvijaju na osnovu istog. Međutim, s obzirom da se obuke sprovode od strane eksperata iz SR Njemačke, koji su posredno uključeni i u izradu pomenutog Zakona može se konstatovati da su u skladu sa evropskom praksom i znanjima u ovoj oblasti.</i> <i>(2) 31.III 2014 [RK]</i> <i>Iako Zakon o izvršenju krivičnih sankcija još uvijek nije usvojen obuke se realizuju u okviru projekta "Podrška reformi zatvorskog sistema Crne Gore" u skladu sa postojećim zakonskim okvirom i međunarodnim standardima.</i>	<i>Izvještaj CPT-a, o uslovima u Zatvorima;</i> <i>(1) 31.XII 2013 [?]</i> <i>(2) 31.III 2014 [?]</i> <i>Izvještaj Komiteta UN o ljudskim pravima;</i> <i>(1) 31.XII 2013 [?]</i> <i>(2) 31.III 2014 [?]</i> <i>Izvještaj Zaštitnika ljudskih prava i sloboda;</i> <i>(1) 31.XII 2013 [?]</i> <i>(2) 31.III 2014 [?]</i> <i>Izvještaji NVO koje se bave monitoringom ljudskih prava u zatvorima.</i> <i>(1) 31.XII 2013 [?]</i> <i>(2) 31.III 2014 [?]</i>

23: Pravosuđe i osnovna prava

				<i>Izveštaj o broju službenika koji su prošli edukaciju.</i> <i>(1) 31.XII 2013 [RK]</i> <i>Napomena: S obzirom da edukacije koje se sprovode kroz IPA 2011 Twinning projekat još traju, (projekat se završava u junu 2014), nema konačnog spiska službenika koji prolaze obuke.</i> <i>(2) 31.III 2014 [RK]</i> <i>U periodu od 20. januara 2013. do 20. januara 2014. godine u okviru Twinning projekta "Podrška reformi zatvorskog sistema u Crnoj Gori" realizovano je sedam misija-treninga u oblasti probacije i 11 misija-treninga iz oblasti zatvorskog menadžmenta. Takođe je organizovano i 10 misija iz oblasti usklađivanja pravne regulative sa evropskim standardima. Sve misije su trajale po 5 dana. Obuke su sprovodili eksperti iz Savezne Republike Njemačke i Kraljevine Holandije.</i> <i>U Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija realizuju se programi osnovnog, dopunskog i specijalističkog obučavanja. U toku 2013.godine realizovane su 42 stručno-specijalističke obuke, kojima su prisustvovali 671 službenik ZIKS-a.</i> <i>Obuke su realizovane u saradnji sa Upravom za kadrove, Upravom policije, Upravom za antikorupcijsku inicijativu i Policijskom akademijom u Danilovgradu. Poseban akcenat stavljen je na obuke službenika koje su vezane za zaštitu prava lica lišenih slobode.</i> <i>Opis jedne od obuka službenika Zavoda u okviru Projekta Podrška reformi zatvorskog sistema: Grupa od 12 službenika ZIKS-a (predstavnici svih hijerarhijskih nivoa, od načelnika do zatvorskih stražara) su prošli kurs Menadžmenta u zatvoru. Kurs je ukupno trajao 150 sati, a polaznici su imali zadatak da savladaju gradivo iz: evropskih zatvorskih pravila; menadžmenta projekta; regrutovanje i obuka zaposlenih; menadžment po zadacima: ciljevi, mjere, performanse; kontrola;</i>	
--	--	--	--	---	--

23: Pravosuđe i osnovna prava

				<i>klasifikacija i diferencijacija; moderacija. Treneri su bili eksperti angažovani na Twinning projektu "Podrška reformi zatvorskega sistema u Crnoj Gori", a glavni ispitivač je bio ekspert koji je i učestvovao u svim obukama, gosp. Rüdiger Wohlgemuth, bivši direktor Akademije za zatvorski menadžment u Donjoj Saksoniji, Njemačka. Svi polaznici su uspješno položili ovaj kurs i sertifikati su im uručeni.</i> <i>Napomena: Svako obuci prisustvuje najmanje deset službenika Ministarstva pravde i Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija - niži i viši rukovodeći kadar u sektorima obezbjeđenja, tretmana i rada.</i>	
3.3.3	Pripremiti plan obrazovanja stručnog osposobljavanja i radnog tretmana osuđenih lica i maloljetnih lica koja se nalaze na izdržavanju kazne zatvora na osnovu; analize stanja i potreba za radnim angažovanjem osuđenih lica; analize stanja i potreba za osnovnim i srednjim obrazovanjem i stručnim usavršavanjem osuđenih lica; analize trenutnog stanja i program opismenjavanja osuđenih lica kod kojih je ova potreba utvrđena. Prema utvrđenom programu realizovati obuke. Preporuka CPT-a iz Izvještaja za 2008. godinu. <i>(1) 31.XII 2013 [RK]</i> <i>Kontinuirano se sprovodi program osnovnog i srednjeg obrazovanja za osuđena lica koja iskažu potrebu za istim. Takođe, program obrazovanja koji se odvija kroz saradnju sa Ministarstvom prosvjete biće nastavljen i u narednom periodu. Stručno osposobljavanje se vrši i kroz radno angažovanje zatvorenika u radionicama ZIKS-a, pod nadzorom kvalifikovanih instruktora zaposlenih u Zavodu.</i>	MP Slavica Rabrenovic	RK Decembar 2013.; Januar – decembar 2014.; i dalje	<i>Razrađen i realizovan plan;</i> <i>(1) 31.XII 2013 [RK]</i> <i>Kontinuirano se sprovodi program osnovnog i srednjeg obrazovanja za osuđena lica koja iskažu potrebu za istim. Takođe, program obrazovanja koji se odvija kroz saradnju sa Ministarstvom prosvjete biće nastavljen i u narednom periodu. Stručno osposobljavanje se vrši i kroz radno angažovanje zatvorenika u radionicama ZIKS-a, pod nadzorom kvalifikovanih instruktora zaposlenih u Zavodu.</i> <i>(2) 31.III 2014 [RK]</i> <i>Plan radnog tretmana utvrđuje se pojedinačno u skladu sa potrebama i afinitetima osuđenih lica, ali i u zavisnosti od sistematizacije radnih mjesta osuđenih lica.</i> <i>Statistički podaci o broju osuđenih lica i maloljetnih lica koja se nalaze na izdržavanju kazne zatvora koja su stekla stručne kvalifikacije;</i> <i>(1) 31.XII 2013 [?]</i> <i>(2) 31.III 2014 [RK]</i> <i>U 2013. godini 4 zatvorenika podnijela zahtjeve za stručnim osposobljavanjem, koji su odobreni, i</i>	<i>Izvještaj CPT-a, o uslovima u Zatvorima;</i> <i>(1) 31.XII 2013 [?]</i> <i>(2) 31.III 2014 [?]</i> <i>Izvještaj Komiteta UN o ljudskim pravima;</i> <i>(1) 31.XII 2013 [?]</i> <i>(2) 31.III 2014 [?]</i> <i>Izvještaj Zaštitnika ljudskih prava i sloboda;</i> <i>(1) 31.XII 2013 [?]</i> <i>(2) 31.III 2014 [?]</i> <i>Izvještaji NVO koje se bave monitoringom ljudskih prava u zatvorima.</i> <i>(1) 31.XII 2013 [?]</i> <i>(2) 31.III 2014 [?]</i>

23: Pravosuđe i osnovna prava

	(2) 31.III 2014 [RK]		<i>stekla veći stepen stručne spreme.</i> <i>Povećan fond knjiga namjenjen zatvorskoj biblioteci;</i> (1) 31.XII 2013 [?] <i>(2) 31.III 2014 [R] NVO Akcija za ljudska prava donirala 600 knjiga namijenjenih zatvorskoj biblioteci.</i> <i>Izveštaj ZIKS-a, o benefitima ostvarenim kroz radni tretman osuđenih lica;</i> (1) 31.XII 2013 [?] <i>(2) 31.III 2014 [?]</i> <i>Sprovedena anketa u okviru zatvorske populacije o potrebi za opismenjavanjem;</i> (1) 31.XII 2013 [?] <i>(2) 31.III 2014 [RK] Shodno sprovedenoj anketi u ZIKS-u iskazana je potreba za opismenjavanjem 7 lica, na osnovu čega će se izraditi Program opismenjavanja.</i> <i>Dobijeni sertifikati/diplome o stečenom osnovnom i srednjem obrazovanju, kao i o stečenom stepenu stručnog obrazovanja.</i> (1) 31.XII 2013 [?] <i>(2) 31.III 2014 [RK] U 2013. godini 4 zatvorenika stekla veći stepen stručne spreme za šta su dobili sertifikate/diplome.</i>	<i>Postignut veći stepen stručnog osposobljavanja i radnog tretmana osuđenih lica i maloljetnih lica koja se nalaze na izdržavanju kazne zatvora u odnosu na prethodni period.</i> (1) 31.XII 2013 [?] <i>(2) 31.III 2014 [?]</i>
--	----------------------	--	--	--

23: Pravosuđe i osnovna prava

3.3.4 *	Izgradnja Zatvora Bijelo Polje. Takođe, izgradnjom se realizuje još nekoliko preporuka što je objašnjeno u uvodnom dijelu. Predviđen broj mjesta – 150. Napomena: Vođena jedna runda pregovora sa Razvojnog bankom Savjeta Evrope. Slijedi do kraja godine tehnička misija o izradi studije izvodljivosti u cilju definisanja obima i troškova ove investicije. Preporuka iz Izvještaja CPT-a za 2008. godinu. (1) 31.XII 2013 [DR] <i>Ove godine završena je rekonstrukcija poluotvorenog odjeljenja zatvora u Bijelom Polju, za koje su obezbijeđena budžetska sredstva (kapitalni budžet) u 2013. godini u iznosu od 100 000€.</i>	MP Slavica Rabrenovic	DR I kvartal 2015. – početak prve faze izgradnje	<i>Izgrađen Zatvor Bijelo Polje;</i> (1) 31.XII 2013 [DR] <i>Ove godine završena je rekonstrukcija poluotvorenog odjeljenja zatvora u Bijelom Polju, za koje su obezbijeđena budžetska sredstva (kapitalni budžet) u 2013. godini u iznosu od 100 000€.</i> <i>Smanjena pretrpanost u zatvoru i poboljšani uslovi života i rada osuđenih lica koja se nalaze na izdržavanju kazne zatvora;</i> (1) 31.XII 2013 [DR] <i>Izgrađene radionice, objekti za sportske aktivnosti i biblioteka za osuđena lica.</i> (1) 31.XII 2013 [NR]	
3.3.6	Sprovoditi inicijalne i tematske obuke za sve službenike policije o zabrani torture prilikom hapšenja, policijskog pritvaranja i naknadnog ispitivanja kako bi se obezbijedila „nulta tolerancija na zlostavljanje“. Preporuka iz Izvještaja CPT-a za 2008. godinu. (2) 31.III 2014 [NR] <i>U izvještajnom periodu (do marta 2014. godine) nije realizovana nijedna obuka.</i>	PA	NR Januar-decembar 2014. i dalje	<i>Broj i vrsta obuka;</i> (2) 31.III 2014 [?] <i>Broj i struktura polaznika.</i> (2) 31.III 2014 [?]	<i>Smanjen broj pritužbi na postupanje policijskih službenika prilikom hapšenja, policijskog pritvaranja i naknadnog ispitivanja.</i> (2) 31.III 2014 [?]
3.3.7	Sprovoditi istrage po prijavama zbog prekoračenja policijskih ovlašćenja i nezakonite upotrebe sredstava prinude u policijskim prostorijama.	UP Drago Spicanovic	RK Januar 2014. i	<i>Sačinjen i objavljen godišnji izvještaj koji sadrži:</i> (2) 31.III 2014 [RK] <i>Godišnji izvještaj o radu Odjeljenja za unutrašnju</i>	<i>Broj sankcionisanih policijskih službenika u odnosu na broj podnijetih prijava.</i> (2) 31.III 2014 [RK]

23: Pravosuđe i osnovna prava

	Preporuka iz Izvještaja CPT-a za 2008. godinu. (2) 31.III 2014 [RK]		dalje	<i>kontrolu policije je sastavni dio godišnjeg Izvještaja o radu MUP-a i objavljuje se na sajtu Ministarstva unutrašnjih poslova.</i> <i>broj predmeta na osnovu prijava i po službenoj dužnosti;</i> (2) 31.III 2014 [RK] <i>U izvještajnom periodu (01.01. do 26.03.2014.) bilo je 10 pritužbi građana na postupanje službenika Uprave policije. U istom periodu izvršeno je 18 kontrola po službenoj dužnosti. Od prethodno naznačenog ukupnog broja predmeta u radu u izvještajnom periodu, 2 predmeta su se odnosila na prekoračenja policijskih ovlašćenja i nezakonitu upotrebu sredstava prinude u policijskim prostorijama (1 pritužba i 1 kontrola po službenoj dužnosti).</i> <i>broj prijava od strane građana koje se odnose na prekoračenja policijskih ovlašćenja i nezakonite upotrebe sredstava prinude u policijskim prostorijama protiv službenika UP;</i> (2) 31.III 2014 [RK] <i>U izvještajnom periodu (01.01. do 26.03.2014.) podnijeta je 1 prijava (pritužba) građana koja se odnosila na prekoračenje policijskih ovlašćenja i nezakonitu upotrebu sredstava prinude u policijskim prostorijama.</i> <i>broj pokrenutih disciplinskih postupaka;</i> (2) 31.III 2014 [RK] <i>U izvještajnom periodu (01.01. do 26.03.2014.) nije bilo slučajeva pokretanja disciplinskih postupaka protiv policijskih službenika po ovom osnovu, jer u sprovedenim istragama unutrašnje kontrole nijesu utvrđene činjenice i dokazi koji bi ukazivali na prekoračenje ovlašćenja ili</i>	<i>U izvještajnom periodu (01.01. do 26.03. 2014.) nije bilo slučajeva izricanja disciplinskih sankcija policijskim službenicima po ovom osnovu. Naime, sprovedenom istragom unutrašnje kontrole po podnijetoj prijavi (pritužbi) nijesu utvrđene činjenice i dokazi koji bi ukazivali na osnovanost navoda prijave. Nakon dostavljanja Izvještaja unutrašnje kontrole nadležnom državnom tužilaštvu na dalji postupak, tužilaštvo ocijenilo da nema dokaza za osnovanu sumnju da je od strane policijskih službenika počinjeno krivično djelo za koje se goni po službenoj dužnosti.</i>
--	---	--	-------	--	--

23: Pravosuđe i osnovna prava

				<i>nezakonitu upotrebu prinude.</i> <i>Broj i vrsta izrečenih disciplinskih sankcija.</i> <i>(2) 31.III 2014 [RK]</i> <i>U izvještajnom periodu (01.01. do 26.03.2014.)</i> <i>nije bilo slučajeva izricanja disciplinskih sankcija</i> <i>policijskim službenicima po ovom osnovu.</i>	
3.3.8 *	Donijeti Uputstvo o zdravstvenom pregledu u Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija. Preporuka iz Izvještaja CPT-a za 2008. godinu - veza sa urgentnom preporukom CPT-a iz 2013. <i>(1) 31.XII 2013 [R]</i>	MP Slavica Rabrenovic	R Jun 2013.;	<i>Donijeto Uputstvo o zdravstvenom pregledu. – Realizovano.</i> <i>(1) 31.XII 2013 [R]</i> <i>Donijeto Uputstvo o zdravstvenoj zaštiti osuđenih, pritvorenih i prekršajno kažnjenih lica 27. maja 2013.godine.</i>	<i>Ispunjena preporuka CPT-a.</i> <i>(1) 31.XII 2013 [R]</i> <i>Ispunjena preporuka CPT-a.</i> <i>Pregledi lica koja dolaze na izvršavanje kazni zatvora u roku od 24 sata od momenta dolaska u zatvor shodno preporuci CPT.</i> <i>(1) 31.XII 2013 [R]</i> <i>Pregledi lica koja dolaze na izvršavanje kazni zatvora vrše se u roku od 24 sata od momenta dolaska u zatvor shodno preporuci CPT.</i> <i>Postignut veći stepen zdravstvene zaštite osuđenih lica.</i> <i>(1) 31.XII 2013 [R]</i>
3.3.9 *	Adaptacija Paviljona A u Kazneno-popravnom domu za duge kazne u Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija Spuž. Urgentna preporuka CPT iz 2013. <i>(1) 31.XII 2013 [R]</i>	MP Slavica Rabrenovic	R Maj/jun 2013.	<i>Renovirane i adaptirane prostorije sa sanitarijama koje koriste osuđena lica.</i> <i>(1) 31.XII 2013 [R]</i> <i>Renovirane i adaptirane prostorije (Paviljon A) sa sanitarijama koje koriste osuđena lica sredinom oktobra 2013. godine.</i>	<i>Ispunjena preporuka CPT-a, poboljšani uslovi života osuđenih lica.</i> <i>(1) 31.XII 2013 [R]</i> <i>Adaptacijom Paviljona A ispunjena je preporuka CPT-a, čime su ujedno poboljšani uslovi života osuđenih lica.</i>

23: Pravosuđe i osnovna prava

3.3.10 *	Premjestiti osuđeno lice (državljanin Srbije) u odgovarajuću psihijatrijsku ustanovu u Srbiji. Urgentna preporuka CPT iz 2013. (1) 31.XII 2013 [R]	MP Slavica Rabrenovic	R Oktobar 2013.	Izvršen premještaj osuđenog lica. (1) 31.XII 2013 [R] Izvršen premještaj osuđenog lica u odgovarajuću psihijatrijsku ustanovu u Srbiji 21. oktobra 2013. godine.	Ispunjena preporuka CPT-a iz 2008, kao i urgentna preporuka iz 2013. (1) 31.XII 2013 [R] Ispunjena preporuka CPT-a iz 2008, kao i urgentna preporuka iz 2013.
3.3.11	Pratiti primjenu preporuka CPT iz redovnog Izvještaja za 2013. godinu (1) 31.XII 2013 [RK] (2) 31.III 2014 [RK]	MP Slavica Rabrenovic	RK Kontinuirano do sljedećeg redovnog Izvještaja;	Pripremljen izvještaj o stepenu realizacije preporuka CPT-a – jednom godišnje. (1) 31.XII 2013 [RK] U I kvartalu 2014. godine biće pripremljen odgovor relevantnih crnogorskih institucija na zvanični Izvještaj CPT iz 2013. godine. (2) 31.III 2014 [RK] Pripremljeni odgovori na preporuke CPT iz Izvještaja za 2013.godinu i dostavljeni Evropskoj komisiji 24.03.2014.	Ispunjenje preporuke CPT-a. (1) 31.XII 2013 [RK] Realizovane tri urgentne preporuke iz preliminarne izvještaja CPT iz 2013. godine. (2) 31.III 2014 [?]

- UNAPREĐENJE USLOVA U ZATVORIMA

Br.	Mjera / Aktivnost	Nadl. Organ	Rok Status	INDIKATORI REZULTATA	INDIKATORI UTICAJA
3.3.14 *	Donijeti Pravilnik o uniformi, zvanjima i oznakama zvanja pripadnika Sektora obezbjeđenja u ZIKS-a. (1) 31.XII 2013 [R]	MP Slavica Rabrenovic	R Septembar; 2013.;	Usvojen Pravilnik o uniformi, zvanjima i oznakama zvanja pripadnika Sektora obezbjeđenja u ZIKS-u. (1) 31.XII 2013 [R] Pravilnik donijet i objavljen u Sl. listu CG, br. 36/13.	
3.3.17 *	Utvrditi plan i program edukacije službenika Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija o izvršenju maloljetničkog zatvora na osnovu; analize stanja i potreba za dodatnom edukacijom u pojedinim segmentima primjene Zakona; pribavljenih statističkih pokazatelja o trenutnim stručnim	MP Slavica Rabrenovic	R Jun 2013.; Januar – decembar 2014.;	Detaljno razrađen i realizovan plan o edukaciji službenika Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija o izvršenju maloljetničkog zatvora; (1) 31.XII 2013 [R] Plan i program edukacije službenika ZIKS-a o izvršenju maloljetničkog zatvora utvrđen. Napomena: Konsultant pripremio Pravilnik o	Izvještaj CPT-a, o uslovima u Zatvorima; (1) 31.XII 2013 [?] Izvještaj Komiteta UN o ljudskim pravima; (1) 31.XII 2013 [?]

23: Pravosuđe i osnovna prava

	kvalifikacijama zaposlenih u ZIKS-u; Prema utvrđenom programu realizovati obuke. (1) 31.XII 2013 [R]			<i>kućnom redu za izvršenje kazni maloljetničkog zatvora u odjeljenu za maloljetnike u Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija.</i> <i>Broj i vrsta realizovanih obuka;</i> (1) 31.XII 2013 [RK] <i>Organizovana obuka za službenike prijemnog odjeljenja, realizatore tretmana i službenike odjeljenja za maloljetnike u ZIKS-u.</i> <i>Broj i struktura polaznika.</i> (1) 31.XII 2013 [?]	<i>Izveštaj Zaštitnika ljudskih prava i sloboda;</i> (1) 31.XII 2013 [?] <i>Izveštaji NVO koje se bave monitoringom ljudskih prava u zatvorima;</i> (1) 31.XII 2013 [?] <i>Postignut veći stepen saradnje sa Kancelarijom UNICEF u Crnoj Gori.</i> (1) 31.XII 2013 [?]
3.3.18 *	Sprovođenje efektivnih istraga navoda o zlostavljanju u Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija. (1) 31.XII 2013 [RK] <i>Nemamo podataka o ovakvim slučajevima.</i> (2) 31.III 2014 [RK]	MP Slavica Rabrenovic	RK Decembar 2013.; Decembar 2014. i dalje	<i>Broj lica koja su eventualno bila zlostavljana tokom boravka u Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija;</i> (1) 31.XII 2013 [RK] <i>Nemamo podataka o ovakvim slučajevima.</i> <i>(2) 31.III 2014 [RK]</i> <i>U 2013. godini, službenici obezbjeđenja Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija tri puta su upotrijebili sredstva prinude. Na osnovu izveštaja lica koje je sredstvo prinude upotrijebilo, mišljenja rukovodioca organizacije jedinice i direktora, konstatovano je da su sva tri puta sredstva prinude bila opravdana.</i> <i>U izveštaju CPT-a za 2013. godinu, konstatovano je da u Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija nije bio nijedan slučaj zlostavljanja i mučenja.</i> <i>Izveštaj o sprovedenoj istrazi o eventualnom zlostavljanju lica koja su boravila ili borave u Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija.</i> (1) 31.XII 2013 [RK]	<i>Spriječen svaki oblik eventualnog daljeg zlostavljanja lica koja borave u ZIKS-u;</i> (1) 31.XII 2013 [?] <i>Preduzete zakonske mjere prema svim licima koja su na bilo koji način učestvovala u zlostavljanju osuđenika;</i> (1) 31.XII 2013 [?] <i>Poboljšana ocjena stanja u narednom CPT izveštaju.</i> (1) 31.XII 2013 [?]

23: Pravosuđe i osnovna prava

				<i>Nemamo podataka o ovakvim slučajevima.</i>	
3.3.19 *	Potpisati sporazume o saradnji sa nevladinim organizacijama koje se bave pitanjima ljudskih prava u cilju omogućavanja monitoringa zatvorskih jedinica i učešća u reintegraciji i readaptaciji osuđenih lica za život u zajednici od strane civilnog sektora. <i>(1) 31.XII 2013 [R]</i>	MP Slavica Rabrenovic	R Decembar 2013. ; Decembar 2014. i dalje	<i>Broj potpisanih sporazuma o saradnji sa NVO sektorom i drugim pravnim licima u cilju transparentnog načina izvršavanja krivičnih sankcija i pružanja pomoći u ovom segmentu;</i> <i>(1) 31.XII 2013 [R]</i> <i>Potpisan sporazum sa sedam NVO koje se bave pitanjima ljudskih prava, sa posebnim osvrtom na zatvorski sistem.</i> <i>Izveštaj o realizovanim aktivnostima na osnovu potpisanih sporazuma.</i> <i>(1) 31.XII 2013 [RK]</i>	<i>Povećan broj lica kod kojih je postignuta reintegracija i readaptacija za život u zajednici u odnosu na prethodni period;</i> <i>(1) 31.XII 2013 [?]</i> <i>Povećan broj osuđenih lica koja se nalaze na tretmanu odvikavanja od narkotika, koji realizuju pojedine nevladine organizacije u saradnji sa nadležnim ustanovama.</i> <i>(1) 31.XII 2013 [?]</i>
3.3.20	Adaptacija i opremanje zatvorske kuhinje <i>(1) 31.XII 2013 [NR]</i> <i>(2) 31.III 2014 [NR]</i>	MP Slavica Rabrenovic	NR Septembar – decembar 2013.	<i>Adaptirana zatvorska kuhinja;</i> <i>(1) 31.XII 2013 [NR]</i> <i>U toku je raspisivanje tendera od strane Direkcije javnih radova.</i> <i>(2) 31.III 2014 [NR]</i> <i>Rekonstrukcija i opremanje zatvorske kuhinje u Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija nije izvršena zbog ekonomske situacije u Crnoj Gori planirana sredstva ipak nijesu odobrena u 2013. godini. Tokom 2014 uložice se dodatni napor za pronalaženje načina za obezbjeđenje potrebnih sredstava iz kapitalnog budžeta kako bi ovaj objekat uspjeli da završimo do kraja 2014. godine.</i> <i>Povećan nivo kvaliteta hrane;</i> <i>(1) 31.XII 2013 [?]</i> <i>(2) 31.III 2014 [?]</i>	

23: Pravosuđe i osnovna prava

				<i>Povećan nivo kontrole prehrambenih artikala;</i> <i>(1) 31.XII 2013 [?]</i> <i>(2) 31.III 2014 [?]</i> <i>Kupljena nova oprema za pripremanje hrane.</i> <i>(1) 31.XII 2013 [?]</i> <i>(2) 31.III 2014 [?]</i>	
3.3.22	Izgradnja paviljona A u Kazneno-popravnog domu za duge kazne u Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija Spuž. <i>(2) 31.III 2014 [NR]</i>	MP Slavica Rabrenovic	NR Od marta 2014. početak prve faze izgradnje	<i>Izgrađen paviljon A u Kazneno popravnog domu za duge kazne u ZIKS-u Spuž.</i> <i>(2) 31.III 2014 [NR]</i> <i>Još uvijek nije započeta izgradnja paviljona A u Kazneno-popravnog domu za duge kazne u ZIKS-u.</i>	<i>Obezbijedni bolji uslovi za smještaj osuđenih lica.</i> <i>(2) 31.III 2014 [?]</i>

- UNAPREĐENJE SISTEMA ALTERNATIVNIH SANKCIJA I MJERA

Br.	Mjera / Aktivnost	Nadl. Organ	Rok Status	INDIKATORI REZULTATA	INDIKATORI UTICAJA
3.3.23	Donijeti Zakon o izvršenju uslovne osude i kazne rada u javnom interesu kojim će se obezbijediti usklađenost sa "Evropskim probacionim pravilima" posebno u odnosu na: Pružanje postpenalne pomoći osuđenom licu i preduzimanje mjera u cilju reintegracije i readaptacije u zajednici; Humaniji i ekonomičniji način izvršenja krivičnih sankcija kroz izvršenje kazne rada u javnom interesu; Pružanje pomoći oštećenom i žrtvi krivičnog djela; Stručna kontrola, pružanje pomoći i sprovođenje zaštitnog nadzora nad uslovno otpuštenim osuđenim licem.	MP Slavica Rabrenovic	DR Decembar 2013.	<i>Usvojen Zakon o izvršenju alternativnih sankcija.</i> <i>(1) 31.XII 2013 [DR]</i> <i>Utvrđen Predlog zakona o izvršenju uslovne osude i kazne rada u javnom interesu na sjednici Vlade 26. decembra 2013. godine.</i> <i>Napomena: Predlog zakona poslat EK na mišljenje.</i> <i>(2) 31.III 2014 [DR]</i> <i>Nakon dobijenog pozitivnog mišljenja od strane EK, u Predlog zakona o izvršenju uslovne osude i kazne rada u javnom interesu ugrađene su date preporuke i isti je upućen Skupštini na usvajanje. Predlog zakona će prvo biti razmatran na sjednici Odbora za ljudska prava i slobode Crne Gore koji je zakazan 14. aprila 2014. godine.</i>	<i>U izvještajima CPT konstatovan veći stepen uskladenosti zakona sa ECHR i Evropskim probacionim pravilima, kao i zakonodavstvom EU;</i> <i>(1) 31.XII 2013 [?]</i> <i>(2) 31.III 2014 [?]</i>

23: Pravosuđe i osnovna prava

	(1) 31.XII 2013 [DR] (2) 31.III 2014 [DR]				
3.3.27	Izrada medijske strategije o alternativnim sankcijama i sprovođenje kampanje u cilju zaključivanja sporazuma sa pravnim licima i drugim organima i organizacijama radi izvršenja kazne rada u javnom interesu. (1) 31.XII 2013 [NR] (2) 31.III 2014 [NR]	MP Slavica Rabrenovic	NR Decembar 2013.	<i>Izrađena medijska strategija o alternativnim sankcijama;</i> (1) 31.XII 2013 [NR] <i>Kontinuirano se radi na pripremi medijske strategije uz pomoć eksperata iz Holandije, angažovanih kroz projekat IPA 2011 "Podrška reformi zatvorskog sistema Crne Gore". Očekuje se da Strategija bude pripremljena u I kvartalu 2013. godine.</i> (2) 31.III 2014 [NR] <i>Tokom prve ekspertske misije za potrebe izrade Komunikacione strategije/plana u cilju podizanja nivoa svijesti javnosti u vezi sa probacionom službom (od 30.09. do 04.10.2013. godine) formirana je Radna grupa za pripremu Strategije. Nastavak rada na pripremi navedene Strategije planiran je za januar 2014, međutim odložen je do dolaska eksperta iz Holandije za maj 2014. godine.</i> <i>Statistički podaci o broju pravnih lica i drugih organa i organizacija angažovanih u procesu izvršenja kazne rada u javnom interesu.</i> (1) 31.XII 2013 [?] (2) 31.III 2014 [RK] <i>Sa pet crnogorskih opština potpisan je Sporazum o izvršenju kazne rada u javnom interesu, i to sa Glavnim gradom Podgorica, opštinama Herceg Novi, Kotor, Cetinje i Danilovgrad. U februaru je D.O.O Gradsko zelenilo iz Podgorice potpisalo ugovor o radu sa dva osuđena lica.</i>	<i>Unaprijeđena svijest građana o značaju i prednostima alternativnog kažnjavanja;</i> (1) 31.XII 2013 [?] (2) 31.III 2014 [?] <i>Godišnji izvještaji o benefitima ostvarenim izvršavanjem alternativnih sankcija.</i> (1) 31.XII 2013 [?] (2) 31.III 2014 [?]

23: Pravosuđe i osnovna prava

--	--	--	--	--	--

- KOMANSKI MOST

Br.	Mjera / Aktivnost	Nadl. Organ	Rok Status	INDIKATORI REZULTATA	INDIKATORI UTICAJA
3.3.28 *	Uvećati kadrovske potencijale u JU Zavodu "Komanski most" dodatnim zapošljavanjem po jednog ljekara opšte prakse, defektologa, medicinskih sestara i drugih stručnih radnika. (1) 31.XII 2013 [RK] (2) 31.III 2014 [RK]	MRSS Mirjana Djuric	RK Decembar 2013.; ; Decembar 2014.; ; Decembar 2015.; ; Decembar 2016.	<i>Uvećan broj zaposlenih</i> (1) 31.XII 2013 [RK] <i>Angažovan ljekar opšte prakse koji radi 3 sata dnevno i po potrebi. Zaposlena je glavna medicinska sestra sa visokom spremom, jedna medicinska sestra sa srednjom stručnom spremom, jedan medicinski tehničar sa srednjom stručnom spremom, jedan fizioterapeut sa visokom stručnom spremom, dvije negovateljice. Takođe je angažovan i specijalista urolog, čime je upotpunjen tim ljekara različitih specijalnosti koji dolaze u redovne posjete ustanovi.</i> (2) 31.III 2014 [RK] <i>U prethodnom periodu poceo da radi diplomirani defektolog na odredjeno vrijeme</i>	
3.3.29 *	Sprovesti edukaciju zaposlenih u JU Zavodu "Komanski most", dnevnim centrima za rad sa djecom i odraslima sa intelektualnim invaliditetom, centrima za socijalni rad, kao i pružaoocima različitih usluga zaposlenim u NVO sektoru, u skladu sa standardima u ovoj oblasti. (1) 31.XII 2013 [RK] (2) 31.III 2014 [RK] <i>4 stručna radnika iz Zavoda prisustvovalo međunarodnom seminaru za defektologe na Zlatiboru, u periodu od 15-18. januara.</i>	MRSS Mirjana Djuric	RK Decembar 2013.; ; ; ; Decembar 2014.; ; i dalje kontinuirano	<i>Broj i vrsta realizovanih obuka;</i> (1) 31.XII 2013 [RK] <i>Ove godine 5 stručnih radnika edukovano za korišćenje senzorne sobe, 6 je bilo na edukaciji za rad sa autističnim osobama. Održana je radionica za psihoterapijske tehnike sa akcentom na porodičnu terapiju. Održan je seminar posvećen intersektorskoj saradnji i saradnji sa civilnim sektorom.</i> (2) 31.III 2014 [RK] <i>Seminar za defektologe na Zlatiboru, u periodu od 15-18. januara.</i>	<i>Osposobljen kadar za rad sa licima sa intelektualnim invaliditetom u cilju povećanja vještina i kompetencija za rad sa specifičnim potrebama korisnika.</i> (1) 31.XII 2013 [RK] (2) 31.III 2014 [RK] <i>4 defektologa prošla stručnu obuku</i> <i>Napomena: Realizuje se kontinuirano kroz sve obuke</i>

23: Pravosuđe i osnovna prava

				<i>Broj i struktura polaznika.</i> <i>(1) 31.XII 2013 [RK]</i> <i>(2) 31.III 2014 [RK]</i> <i>3 defektologa i 1 dipl. pravnik</i>	
3.3.30 *	Obezbijediti individualni tretman i praćenje planiranih ciljeva iz Individualnih planova zaštite lica sa invaliditetom, koja borave u JU Zavodu "Komanski most". <i>(1) 31.XII 2013 [R]</i> <i>(2) 31.III 2014 [R]</i>	MRSS Mirjana Djuric	R Septembar 2013. i dalje svake godine	<i>Urađeni individualni planovi sa kratkim rokom evaluacije;</i> <i>(1) 31.XII 2013 [R]</i> <i>Završeni individualni planovi za svakog korisnika. Planove su radili stručni timovi ustanova i nadležnih centara za socijalni rad, u saradnji sa starateljima, a gdje je to moguće i samim korisnikom.</i> <i>(2) 31.III 2014 [R]</i> <i>Urađen Izvještaj JU "Komanski most" o rezultatima individualnog tretmana.</i> <i>(1) 31.XII 2013 [R]</i> <i>(2) 31.III 2014 [R]</i>	<i>Godišnji Izvještaj Zaštitnika ljudskih prava i sloboda o stanju ljudskih prava mentalno oboljelih lica smještenih u ustanovama;</i> <i>(1) 31.XII 2013 [R]</i> <i>U vezi sa poslednjim Izvještajem Zaštitnika ljudskih prava i sloboda o stanju ljudskih prava mentalno oboljelih lica smještenih u ustanovama, u oktobru 2013. godine u Odboru za ljudska prava i slobode Skupštine Crne Gore, održano je kontrolno saslušanje ministra rada Predraga Boškovića, te tom prilikom konstatovan napredak u funkcionisanju JU Zavoda „Komanski most“.</i> <i>(2) 31.III 2014 [R]</i> <i>Izvještaj monitoring tima NVO o stanju u ustanovama socijalne i dječje zaštite.</i> <i>(1) 31.XII 2013 [R]</i> <i>Prikazan završni izvještaj monitoring tima NVO koji je pratio stanje ljudskih prava lica koja su smještena u JU Zavodu „Komanski most“, u kojem je konstatovan vidan napredak stanja u ustanovi.</i> <i>(2) 31.III 2014 [R]</i>
3.3.31 *	Izraditi plan za transformaciju Zavoda „Komanski most“ u ustanovu za podršku odraslima koji nemaju ličnih potencijala za potpuno samostalan život kako bi se uveo širi spektar usluga	MRSS Mirjana Djuric	R Decembar	<i>Usvojen plan transformacije ustanove;</i> <i>(1) 31.XII 2013 [R]</i> <i>.</i>	<i>Godišnji Izvještaj o radu ustanove;</i> <i>(1) 31.XII 2013 [RK]</i>

23: Pravosuđe i osnovna prava

	koje pruža JU Zavod "Komanski most", kojima će se obezbijediti stručna podrška ostalim lokalnim servisima u radu sa djecom sa smetnjama u razvoju i odraslim osobama sa intelektualnim invaliditetom. (1) 31.XII 2013 [R]		2013.; ;	(2) 31.III 2014 [R] Sproveden veći broj konsultacija i sprovedene mjere stručne podrške i supervizije u odnosu na druge pružaoce usluga u lokalnim zajednicama namijenjene licima sa intelektualnim invaliditetom. (1) 31.XII 2013 [RK]	(2) 31.III 2014 [RK] Upravni odbor ustanove usvojio godišnji izvještaj o radu Godišnja Informacija o sprovođenju Akcionog plana Strategije za integraciju lica sa invaliditetom u Crnoj Gori. (1) 31.XII 2013 [RK] (2) 31.III 2014 [RK] Akcioni plan završen čeka se usvajanje na sjednici Vlade CG
3.3.33	Razviti druge usluge podrške licima sa intelektualnim invaliditetom, u skladu sa mjerama iz Plana transformacije (kao što su, podržano stanovanje, zaštitne radionice) u lokalnim zajednicama u cilju prevencije institucionalizacije i povećanja kapaciteta lica sa intelektualnim invaliditetom za integraciju u zajednicu. (1) 31.XII 2013 [NR] (2) 31.III 2014 [RK] U okviru Reforme sistema socijalne i dječje zaštite koju realizuje Ministarstvo rada i socijalnog staranja uz tehničku pomoć UNDP-ija (IPA 2010) komponenta 2, realizovan je veliki broj servisa na lokalnom nivou namijenjenih licima sa intelektualnim invaliditetom, kao što su dnevni boravci, pomoć u kući, servisi savjetodavne podrške i pomoći namijenjeni ovoj kategoriji lica.	MRSS Mirjana Djuric	RK IV kvartal 2013. i dalje (u zavisnosti od kapaciteta lokalnih samouprava i NVO za razvoj servisa podrške)	Izveštaj o realizaciji mjera iz Plana transformacije koje se odnose na druge usluge podrške licima sa intelektualnim invaliditetom; Godišnja Informacija o sprovođenju Akcionog plana Strategije za integraciju lica sa invaliditetom u Crnoj Gori. (1) 31.XII 2013 [NR] Nije bilo moguće pripremiti Izveštaj o realizaciji mjera iz Plana transformacije jer je Plan izrađen u decembru 2013. godine. Napomena: Izveštaj o sprovođenju informacije AP Strategije za integraciju lica sa invaliditetom u Crnoj Gori za 2013. godinu biće usvojen u martu 2014. godine. (2) 31.III 2014 [DR] Napomena: Informacija urađena a biće usvojena do kraja marta 2014. godine na sjednici Vlade CG.	Uvećan broj novootvorenih servisa za usluge podrške u zajednici; (1) 31.XII 2013 [RK] (2) 31.III 2014 [RK] Podržane su 23 usluge socijalne zaštite: dnevni centri za stare, usluge personalne asistencije i dnevni centri za osobe sa invaliditetom, sos telefoni, sklonište za žrtve nasilja, usluge porodičnog savjetovališta, usluge rehabilitacije i resocijalizacije korisnika psihoaktivnih substanci, pomoć u kući i mobilni timovi za stare sa naglaskom na ruralna područja. Usluge su podržane u opštinama: Bar, Nikšić, Bijelo Polje, Šavnik, Plužine, Mojkovac, Ulcinj, Podgorica i Cetinje. Veći broj lica sa intelektualnim invaliditetom koriste servise podrške u svojoj lokalnoj zajednici. (1) 31.XII 2013 [RK]

23: Pravosuđe i osnovna prava

					(2) 31.III 2014 [RK] Podržane usluge za OSI u koje su uključena i lica sa intelektualnim invaliditetom: Dnevni boravak za odrasle osobe sa smetnjama u psihofizičkom razvoju - 12 korisnika; Zapošljavanje osoba sa invaliditetom - 15 korisnika; Osnova servisa za posredovanje i zapošljavanje OSI/Razvoj psihosocijalnih usluga - 163 korisnika; Osnajivanje osoba sa invaliditetom - 58 korisnika; Servis personalne asistencije i obuka kadrova za personalnog asistenta - 50 korisnika.
3.3.34 *	Poboljšati uslove boravka pacijenata u SB Dobrota kroz poboljšanje smjestajnih, tehničkih i higijenskih uslova (1) 31.XII 2013 [RK]	SB Dobrota Aleksandar Tomcuk	RK Decembar 2013 - decembar 2014.	Nabavljen agregat, renovirana kupatila, osposobljena prostorija za prijem posjeta, stvoreni uslovi za privatnost pacijenata. (1) 31.XII 2013 [RK] Poboljšanje smjestajnih, tehničkih i higijenskih uslova u SB Dobrota je aktivnost koja se sprovodi u kontinuitetu posljednjih godina. U 2013. godini je sredstvima dobijenim iz donacije zamijenjena kompletna dotrajala drvena stolarija sjeverne strane najvećeg objekta bolnice eloksiranom, čime su znatno poboljšani uslovi boravka pacijenata na višegodišnjem liječenju na dva odjeljenja. U 2013. je izvršena parcijalna sanacija mokrih čvorova na dva odjeljenja i sanacija krovnih površina dva paviljona. Sredstvima opredijeljenim od strane Fonda za zdravstveno osiguranje krajem 2012, u februaru 2013. godine bolnica je nabavila agregat čime je riješen problem koji postoji od osnivanja ustanove – optimalno funkcionisanje bolnice u uslovima prekida napajanja električnom energijom, što se dešava često u zimskim mjesecima. Sve veće i manje rekonstrukcije u bolnici su u 2013. godini realizovane iz dodijeljenih materijalnih sredstava, imajući u vidu činjenicu da ustanovi u 2013. godini nijesu opredijeljena nikakva sredstva za kapitalne investicije.	Godišnji izvještaj Zaštitnika ljudskih prava i sloboda o stanju ljudskih prava u SB Dobrota. (1) 31.XII 2013 [?]

23: Pravosuđe i osnovna prava

3.3.35	Otvoriti Dnevnu bolnicu kao nove organizacione jedinice u SB Dobrota (2) 31.III 2014 [NR]	SB Dobrota Aleksandar Tomcuk	NR Januar 2014.	Formirana Dnevne bolnica kao nova organizaciona jedinica u SB Dobrota (2) 31.III 2014 [NR] Ministarstvo zdravlja je dalo saglasnost na novi Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Specijalnoj bolnici za psihijatriju u januaru 2014. i proces formiranja ove organizacione jedinice je u toku.	
3.3.37	Sprovoditi kampanje za zdravstvene radnike sa ciljem afirmisanja rada sa psihijatrijskim pacijentima (1) 31.XII 2013 [RK] (2) 31.III 2014 [RK]	MZ Ljiljana Vujisic	RK Jun - decembar 2013. ; ; Januar - decembar 2014.	Broj tv emisija, izdate brošure; (1) 31.XII 2013 [RK] TV emisija -10 kampanje u štampanim medijima kontinuirano na lokalnom radiju dva puta mjesečno gostovanje zdravstvenih radnika (2) 31.III 2014 [RK] Emitovano 6 TV emisija u izvještajnom periodu: • TV Budva - emisija "Hipokratija" (tema: Bolesti zavisnosti); • TV CG 1 - emisija "Otvoreno" (tema: Depresija); • TV Budva - emisija "Hipokratija" (tema: Depresija); • Atlas TV - emisija "Konzilijum"; • RTCG 1 - emisija "Otvoreno" (tema: Alkoholizam); • RTCG 1 - emisija "Dobro jutro Crna Goro" (tema: Depresija). Objavljen jedan novinski tekst u dnevnom listu "Pobjeda" 23.02.2014. pod nazivom "U posjeti ZU Specijalnoj bolnici za psihijatriju". Obezbijeđen dodatak na mjesečni dohodak svih zaposlenih u SB Dobrota, u iznosu od 15% zbog	Povećan broj zdravstvenih radnika angažovanih u SB Dobrota (1) 31.XII 2013 [R] 3 pripravnika - volontera zdravstvena radnika srednja medicinska sestra/tehničar i 4 doktora medicine od septembra 2013. (2) 31.III 2014 [?]

23: Pravosuđe i osnovna prava

				<i>težine i uslova rada.</i> <i>(1) 31.XII 2013 [R]</i> <i>Granski kolektivni ugovor za zdravstvenu djelatnost "Sl. list CG", br.11/2012 od 22.02.2012.godine</i> <i>(2) 31.III 2014 [R]</i> <i>Granskim kolektivnim ugovorom u članu 15 predviđeno je da "zaposleni koji u toku mjeseca ostvari rezultate rada u obimu i kvalitetu iznad prosječnih, odnosno planiranih, ima pravo na uvećanje zarade do 15% proporcionalno ostvarenom rezultatu".</i>	
--	--	--	--	--	--

- 3.4 ^Preporuka: Osigurati zaštitu novinara od prijetnji i nasilja, naročito kroz efikasne istrage prethodnih napada i odvrćajuće kazne. Ponovo ispitati i izmijeniti zakonsku regulativu i institucionalni okvir za zaštitu slobode medija.

Br.	Mjera / Aktivnost	Nadl. Organ	Rok Status	INDIKATORI REZULTATA	INDIKATORI UTICAJA
3.4.1 *	Izmjene i dopune Krivičnog zakonika u cilju propisivanja isključenja postojanja krivičnih odgovornosti za krivična djela iz čl. 172 do 176 Krivičnog zakonika (u slučaju povrede tajnosti pisma i drugih pošiljki, neovlašćenog prisluškivanja i snimanja, neovlašćenog fotografisanja, neovlašćenog objavljivanja i prikazivanja tuđeg spisa, portreta i snimka, neovlašćenog prikupljanja ličnih podataka) ukoliko je preduzimanjem radnji izvršenja nekog od tih djela spriječeno ili otkriveno krivično djelo za koje se po zakonu može izreći kazna zatvora od pet godina ili teža kazna. <i>(1) 31.XII 2013 [R]</i>	MP Branka Lakocevic	R Septembar 2013.	<i>Usvojen Zakon o izmjenama i dopunama Krivičnog zakonika kojim je isključeno postojanje krivičnih odgovornosti za krivična djela iz čl. 172-176.</i> <i>(1) 31.XII 2013 [R]</i> <i>Usvojen Zakon o izmjenama i dopunama Krivičnog zakonika kojim je isključeno postojanje krivične odgovornosti za krivična djela iz čl- 172-176 (Sl. list CG, br. 40/13). Zakon je stupio na snagu 21. VIII 2013. godine.</i> <i>Broj lica protiv kojih nije pokrenut krivični postupak ili su oslobođena odgovornosti na osnovu nove odredbe KZ.</i> <i>(1) 31.XII 2013 [NR]</i> <i>Napomena: Još uvijek ne raspolažemo statističkim podacima s obzirom da je Zakon stupio na snagu 21. VIII 2013. godine. Ovaj indikator će se pratiti kontinuirano.</i>	<i>Isključenje postojanja odgovornosti za ova djela ima za cilj podsticanje istraživačkog novinarstva i doprinos kvalitetnijem i potpunijem izvještavanju o osjetljivim pitanjima u društvu.</i> <i>(1) 31.XII 2013 [RK]</i>

23: Pravosuđe i osnovna prava

3.4.2	Formirati Vladinu Komisiju za praćenje postupanja nadležnih organa u istragama starih i nedavnih slučajeva prijetnji i nasilja nad novinarima i ubistava novinara sačinjenu od predstavnika Ministarstva unutrašnjih poslova, tužilaštva, policije, NVO i medija, koja će imati za cilj da kroz saradnju sa nadležnim organima prikupi i razmotri svu relevantnu dokumentaciju na osnovu koje će istražiti razloge za nerasvjetljena ubistva novinara. (1) 31.XII 2013 [DR] (2) 31.III 2014 [DR]	MUP Milos Vukcevic	DR Decembar 2013.	<i>Donijeta Odluka o Formiranju multidisciplinarnе Komisije za istraživanje ubistava novinara;</i> (1) 31.XII 2013 [R] <i>Izrađen Predlog dluke o formiranju Komisije sa tačno određenom nadležnošću i zadacima Komisije. Usvajanje Odluke planirano za posljednju sjednicu Vlade koja će se održati u četvrtak 26. decembra 2013. godine.</i> (2) 31.III 2014 [R] 26. XII 2013 donijeta Odluka o formiranju Komisije <i>Donijet Poslovnik o radu Komisije kojim se utvrđuje organizacija, način rada i postupak donošenja odluka Komisije;</i> (1) 31.XII 2013 [NR] <i>Nakon usvajanja Odluke.</i> (2) 31.III 2014 [R] <i>Usvojen Poslovnik o radu Komisije</i> <i>Obezbijeden prostor i sredstva za rad Komisije.</i> (1) 31.XII 2013 [NR] <i>Nakon usvajanja Odluke.</i> (2) 31.III 2014 [DR] <i>Članovi komisije koji ne posjeduju dozvolu dobili dozvole za pristup tajnim podacima. MUP-UP se obavezala da plati kacelarije za potrebe komisije za godinu dana. U toku je opremanje kacelarije u MUP-UP koja će zadovoljavati sve tehničko-zaštitne uslove (određivanje bezbjedonosne zone) u skladu sa Zakonom o tajnosti podataka u kojoj će se članovi komisije moći upoznati sa do sada vođenim istragama u nerasvjetljenim slučajevima ubistva i napada na novinare.</i>	<i>Izveštaji Komisije o istragama;</i> (1) 31.XII 2013 [?] (2) 31.III 2014 [?] <i>Ocjena stanja u oblasti zaštite novinara u Godišnjem izvještaju o napretku Crne Gore;</i> (1) 31.XII 2013 [?] (2) 31.III 2014 [?] <i>Izveštajima UN (UPR).</i> (1) 31.XII 2013 [?] (2) 31.III 2014 [?]
-------	---	--------------------------	----------------------------	---	--

23: Pravosuđe i osnovna prava

3.4.3	Redovno pripremati i podnositi Izvještaj o istragama starih i nedavnih slučajeva prijetnji i nasilja nad novinarima Vladinoj komisiji iz mjere 3.4.2 (1) 31.XII 2013 [RK] (2) 31.III 2014 [RK]	MUP Milos Vukcevic	RK Januar – jun 2014,; jul - decembar 2014. i dalje	Dostavljen izvještaj Vladinoj komisiji; (2) 31.III 2014 [?] Status predmeta u postupku; (2) 31.III 2014 [?] Broj riješenih zaostalih predmeta. (2) 31.III 2014 [?]	Broj riješenih predmeta u odnosu na ukupan broj u prethodnom periodu (2) 31.III 2014 [?]
3.4.4	Uvesti sistem mjera i radnji koje Uprava policije preduzima u cilju zaštite novinara od prijetnji i nasilja. - Sistem preventivnih mjera koje se preduzimaju u cilju zaštite novinara: -analiza rizika ugroženosti zaposlenih u sredstvima javnog informisanja; - (1) 31.XII 2013 [RK] <i>Sistem preventivnih mjera koje se preduzimaju u cilju zaštite novinara od strane Uprave policije:</i> - U kontinuitetu se vrše operativne provjere na terenu u odnosu na lica koja bi mogla ugroziti bezbjednost novinara i vrši analiza stanja u pisanim i elektronskim medijima, tj. da li njihova trenutna aktivnost može imati za posljedicu i ugrožavanje sigurnosti zaposlenih u tim medijima. - Na zahtjev/obavještenje novinara ili medijske institucije u kojoj su zaposleni, da postoji opasnost za ugrožavanje bezbjednosti novinara i njihovih porodica, policija preduzima sljedeće aktivnosti: • Zahtijeva od Agencije za nacionalnu bezbjednost izradu procjene ugroženosti, u skladu sa propisom koji reguliše ovu materiju; • U zavisnosti od sadržaja bezbjednosne procjene, preduzima konkretne mjere fizičke zaštite lica (po potrebi i porodice) i donosi Plan obezbjeđenja kojim definiše postupanja;	MUP Milan Tomic	RK 	Nema indikatora	

23: Pravosuđe i osnovna prava

• <i>Stepen i intezitet mjera bezbjednosti zavisi od nivoa ugrožene bezbjednosti, i u vezi sa tim, mjere zaštite se preduzimaju po mjestu rada, stanovanja, u zadržavanju, mjestu i pokretu, prilikom putovanja i dr;</i> • <i>Opredjeljuje se određeni broj službenika koji u određenoj formacijskoj postavci preduzimaju mjere fizičke zaštite bezbjednosti i određeni broj službenika koji preduzimaju mjere zaštite objekta rada i stanovanja lica koje se štiti;</i> • <i>Uspostavlja se kontinuirana saradnja sa bezbjednosnim subjektima vezano za operativno preventivni rad i praćenje stanja bezbjednosti lica koje se štiti;</i> • <i>Pravni osnov za ova postupanja je Odluka o određivanju lica i objekata koje obezbjeđuje Uprava policije (Sl. list CG, br. 37/13).</i> - <i>U toku je aktivnost obezbjeđenja jednog novinara uz stalnu pratnju i zaštitu od strane policijskih službenika.</i> - <i>U odnosu na lica koja su registrovana kao izvršioci napada na novinare, u kontinuitetu se vrše operativne provjere na terenu u cilju blagovremenog reagovanja od strane službenika policije, ukoliko se dođe do podataka da isto ima namjeru ponoviti krivično djelo, odnosno na bilo koji način ugroziti bezbjednost novinara ili njihove imovine.</i> <i>Kada su u pitanju represivne aktivnosti, treba istaći da su iste takođe stalnog karaktera i sprovode se u kontinuitetu.</i> <i>Naime, u saradnji sa nadležnim državnim tužiocem, službenici Uprave policije intenzivno i u punom kapacitetu sprovode mjere i radnje u cilju rasvjetljavanja svih napada na novinare i njihovu imovinu, izvršenih u prethodnom periodu. Aktivnosti su stalnog karaktera i sprovode se u kontinuitetu.</i> (2) 31.III 2014 [RK] <i>U sklopu preventivnih mjera koje se preduzimaju u cilju zaštite novinara od strane Uprave policije, u izvještajnom periodu, u toku je aktivnost u pogledu obezbjeđenja dva novinara, jedne redakcije i njihovih službenih vozila, uz stalnu pratnju i zaštitu od strane policijskih službenika. Kao kontinuirana aktivnost u sklopu ovih mjera u kontinuitetu se vrše operativne provjere na terenu u odnosu na lica koja bi mogla ugroziti bezbjednost novinara i vrši analiza stanja u pisanim i elektronskim medijima, tj. da li njihova trenutna aktivnost može imati za posledicu i ugrožavanje sigurnosti zaposlenih u tim medijima.</i>				
---	--	--	--	--

23: Pravosuđe i osnovna prava

<i>Analiza rizika ugroženosti zaposlenih u sredstvima javnog informisanja kao preventivna mjera, je u fazi sačinjavanja. Formirana je Radna grupa koja će se baviti izradom ovog dokumenta, sa definisanim rokom izrade do 01.06.2014.godine. Naime, zbog složenosti same izrade, za njeno sačinjavanje je potrebno 2-3 mjeseca. U cilju sačinjavanja kvalitetne analize rizika, preduzimaju se sljedeće radnje:</i> <i>- formiranje tima od 8 službenika koji će se baviti analizom rizika i njenom izradom koja podrazumijeva</i> <i>• sačinjavanje koncepta-sadržaja dokumenta sa glavnim zaključkom;</i> <i>• sačinjavanja plana prikupljanja podataka;</i> <i>• sačinjavanje liste pitanja-upitnika;</i> <i>• formiranje posebne baze podataka;</i> <i>• na prikupljene podatke sačinjavati analize (PESTEL- ključni faktori koji utiču na problem, i SWOT- unutrašnji faktori koji utiču na problem u okviru same medijske kuće);</i> <i>• rangiranje problema po stepenu ugroženosti;</i> <i>• vršiti procjenu potencijalnog napadača (njegovu opasnost na osnovu procijenjene želje, uspjeha, znanja, sredstava, namjere i mogućnosti);</i> <i>• vršiti procjenu rizika (ranjivost na osnovu štete i kontrole);</i> <i>• sačinjavanje tabele sa zaključkom vjerovatnoće rizika sa stepenom moguće ugroženosti.</i> <i>Takođe je u toku aktivnost na evidentiranju pokretne i nepokretne imovine sa preciznom lokacijom svih medijskih kuća (poslovnih zgrada, redakcija, dopisništava i motornih vozila) u cilju izrade ovog dokumenta.</i> <i>U sklopu represivnih mjera u toku je nastavak intezivnih aktivnosti na rasvjetljavanju KD od kojih izdvajamo:</i> <i>• izazivanje opšte opasnosti iz čl. 327 KZCG izvršenog dana 11.08.2013. godine u Beranama na štetu novinara Tufika Softića kada je u blizini njegovog vozila, za sad nepoznato lice postavilo eksplozivnu napravu, i tom prilikom došlo je do eksplozije i manje štete na vozilu, kao i KD iz čl. 151 KZCG - nanošenje teških tjelesnih povreda 2007. godine istom novinaru od strane NN lica;</i> <i>• izazivanje opšte opasnosti iz čl. 327 KZCG izvršeno u toku 2011. godine na štetu vozila ND «Vijesti» u Podgorici;</i> <i>• Teška krađa u pokušaju iz čl. 240/20 KZCG, izvršene dana 17.12.2013. godine u Podgorici na štetu vozila u vlasništvu slobodnog novinara Darka Ivanovića;</i>				
---	--	--	--	--

23: Pravosuđe i osnovna prava

	• <i>razbojništvo u pokušaju iz čl 242/20 KZCG, na štetu novinarkе lista "Dan" Lidije Nikčević, koje je izvršeno dana 03.01.2014. godine u Nikšiću.</i> <i>Takođe su u toku aktivosti na rasvjetljavanju i drugih slučajeva koji su ostali nerasvijetljeni iz prethodnog perioda a gdje tužilac nije kvalifikovao djelo kao što su upućene prijetnje novinarki Damiri Kalač, kamenovanje zrade ND «Vijesti» u Podgorici i podmetanje požara na vozilo ND «Vijesti» koje se desilo dana 13.02.2014. godine u Podgorici.</i> <i>U međuvremenu rasvijetljen je i procesuiran slučaj po prijavi novinarkе Milke Tadić Mijović za upućene prijetnje putem telefona i SMS poruka, dostavljanjem na ocjenu i dalje odlučivanje nadležnom tužiocu predmet protiv jednog lica.</i> <i>Dana 08.03.2014. godine službenici MUP CG - Uprave policije rasvijetlili su i procesuirali dva lica ODT u Podgorici, podnošenjem posebnog izvještaja kao dopunu krivične prijave protiv dva lica zbog osnova sumnje da su počinili KD izazivanje opšte opasnosti u sticaju sa KD - nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih naprava iz. čl. 327 KZCG i 403 KZCG, izvršeno dana 26/12/2013, na štetu redakcije ND «Vijesti» u Podgorici, podmetanjem ekslozivne naprave.</i> <i>Takođe, u dogovoru sa nadležnim tužiocima fomirani su radni timovi u Podgorici, Nikšiću i Beranama, u cilju rasvjetljavanja događaja na štetu ND «Vijesti», novinara Lidije Nikčević i Tufika Softića. Tim povodom ostvaruje se svakodnevna komunikacija sa tužiocima, i u konsultaciji sa njima koordinirano i planski preduzimaju radnje u cilju prikupljanja materijalnih dokaza radi eventualnog procesuiranja izvršilaca.</i>				
3.4.5 *	Pripremiti Izvještaj o implementaciji profesionalnih i etičkih standarda u crnogorskom novinarstvu. Objavljivanje izvještaja o poštovanju Kodeksa novinara u medijima (1) 31.XII 2013 [RK] (2) 31.III 2014 [RK]	MK Milos Lalevic	RK Decembar 2013. ; Decembar 2014.	<i>Usvojen izvještaj o implementaciji profesionalnih i etičkih standarda u crnogorskom novinarstvu;</i> (1) 31.XII 2013 [RK] <i>Medijski savjet za samoregulaciju prezentovao je VIII Izvjestaj o poštovanju profesionalnih i etičkih standarda njegovih članova za period 15.jul-01.oktobar 2013.godine</i> (2) 31.III 2014 [RK] <i>Medijski savjet za samoregulaciju predstavio je 06.marta, X izvještaj o poštovanju profesionalnih i etičkih standarda u crnogorskom novinarstvu, za</i>	<i>Broj žalbi na rad medija (podnesenih i riješenih)</i> (1) 31.XII 2013 [?] (2) 31.III 2014 [RK] <i>X izvještaj Medijskog savjeta za samoregulaciju, za period 01.decembar 2013.godine- 15.februar 2014.godine</i> <i>Broj podnesenih žalbi: 8</i> <i>Broj riješenih žalbi: 8</i>

23: Pravosuđe i osnovna prava

				<i>period 01.decembar 2013-15.februar 2014.godine.</i> <i>Napomena: Prilikom inoviranja informacija za prvi izvještaj o realizaciji mjera iz Akcionog plana za pregovaračko poglavlje 23, dostavljeni su podaci za IX izvještaj o poštovanju profesionalnih i etičkih standarda u crnogorskom novinarstvu, za period 01.oktobar-01.decembar 2013.godine</i> <i>Izvještaji objavljeni na web stranicama Medijskog Savjeta.</i> <i>(1) 31.XII 2013 [RK]</i> http://medijskisavjet.me/wp-content/uploads/2013/11/Izvjestaj-VIII.docx <i>(2) 31.III 2014 [RK]</i> <i>Link za IX izvještaj Medijskog savjeta za samoregulaciju (01.oktobar-01.decembar 2013.godine) - http://medijskisavjet.me/wp-content/uploads/2014/02/Izvjestaj-IX.pdf</i> <i>Link za X izvještaj Medijskog savjeta za samoregulaciju (01.decembar 2013- 15.februar 2014.godine) - http://medijskisavjet.me/wp-content/uploads/2014/03/Izvjestaj-X.pdf</i>	
3.4.6	Izraditi program obuka za novinare iz oblasti ljudskih prava sa posebnim osvrtom na član 10 Evropske konvencije o ljudskim pravima - Sloboda izražavanja sa ciljem upoznavanja sa evropskim standardima u pogledu izvještavanja o poštovanju ljudskih prava sa posebnim osvrtom na oblast slobode izražavanja; Sprovoditi obuke po utvrđenom program. <i>(1) 31.XII 2013 [NR]</i> <i>(2) 31.III 2014 [DR]</i>	MK Milos Lalevic	DR Decembar 2013.; ; Realizacija obuka od januara 2014. i dalje	<i>Pripremljen program obuke za novinare;</i> <i>(1) 31.XII 2013 [DR]</i> <i>U pripremi je Nacrt Programa obuka za novinare iz oblasti ljudskih prava sa posebnim osvrtom na član 10 Evropske konvencije o ljudskim pravima (Samoregulatorni savjet za lokalnu i periodičnu štampu).</i> <i>(2) 31.III 2014 [NR]</i> <i>Izradu Programa obuka jedino je prijavio Samoregulatorni savjet za lokalnu i periodičnu štampu, čiji je program u pripremi. Njime će biti preciziran broj i vrste obuka kao i broj i struktura polaznika.</i>	

23: Pravosuđe i osnovna prava

				<i>Broj i vrsta obuka;</i> <i>(1) 31.XII 2013 [?]</i> <i>(2) 31.III 2014 [RK]</i> <i>Organizacija za evropsku bezbjednost i saradnju (OEBS) u saradnji sa Deutsche Welle Akademijom realizovaće dva seminara za novinare sa posebnim osvrtom na član 10 Evropske konvencije o ljudskim pravima - sloboda izražavanja, sa ciljem upoznavanja sa evropskim standardima u pogledu izvještavanja o poštovanju ljudskih prava sa posebnim osvrtom na oblast slobode izražavanja. Učesnici seminara su samoregulatorna tijela i mediji iz Crne Gore.</i> <i>Broj i struktura polaznika.</i> <i>(1) 31.XII 2013 [?]</i> <i>(2) 31.III 2014 [RK]</i> <i>30 polaznika, predstavnici samoregulatornih tijela i medija iz Crne Gore.</i>	
3.4.7	Sprovoditi obuke za sudije i tužioce u oblasti slobode izražavanja i primjene prakse Evropskog suda za ljudska prava o: - visini naknade nematerijalne štete zbog povrede časti i ugleda učinjene putem medija, - nezavisnom pravosuđu, slobodi medija i poštovanju ljudskih prava, - odnosu medija i pravosuđa, - slobodi izražavanja prema praksi Evropskog suda za ljudska prava – sa osvrtom na član 10 Evropske konvencije o ljudskim pravima. <i>(2) 31.III 2014 [RK]</i>	CENPF Maja Milosevic	RK Od januara 2014. i dalje;; 3 seminara na godišnjem nivou ;	<i>Broj i vrsta obuka;</i> <i>(2) 31.III 2014 [RK]</i> <i>Napomena: U ovom izvještajnom periodu nije bilo konkretnih aktivnosti kada je ova mjera u pitanju. Realizacija iste će početi od maja mjeseca pa nadalje.</i> <i>Broj i struktura polaznika.</i> <i>(2) 31.III 2014 [RK]</i> <i>Napomena: U ovom izvještajnom periodu nije bilo konkretnih aktivnosti kada je ova mjera u pitanju. Realizacija iste će početi od maja mjeseca pa nadalje.</i>	<i>Ocjena uspjehnosti obuke kroz evaluacione formulare.</i> <i>(2) 31.III 2014 [RK]</i> <i>Napomena: U ovom izvještajnom periodu nije bilo konkretnih aktivnosti kada je ova mjera u pitanju. Realizacija iste će početi od maja mjeseca pa nadalje.</i>

23: Pravosuđe i osnovna prava

	<i>U ovom izvještajnom periodu nije bilo konkretnih aktivnosti kada je ova mjera u pitanju. Realizacija iste će početi od maja mjeseca pa nadalje.</i>				
3.4.8	Pripremiti program obuke za novinare u kontekstu izvještavanja o posebnim kategorijama ličnih podataka i izvještavanja o maloljetnicima (2) 31.III 2014 [DR] Podnjet je zahtjev za TAIEX radionicu na temu "Zaštita posebne kategorije ličnih podataka i ličnih podataka maloljetnika" čiji polaznici će biti predstavnici medija. Datum realizacije radionice predviđen je za maj 2014.	AZLP Bojan Obrenovic	DR _____ Od januara 2014. i dalje; ; 3 seminara na godišnjem nivou ;	Utvrđen program obuke; (2) 31.III 2014 [R] Broj i vrsta realizovanih obuka; (2) 31.III 2014 [NR] Napomena: Prva obuka planirana je za za maj 2014, te iz tog razloga nije moguće u izvijestiti po ovom indikatoru. Broj i struktura polaznika. (2) 31.III 2014 [NR] Napomena: Prva obuka planirana je za za maj 2014, te iz tog razloga nije moguće u izvijestiti po ovom indikatoru.	Realizovan program obuke za novinare u kontekstu izvještavanja o posebnim kategorijama ličnih podataka i izvještavanja o maloljetnicima. (2) 31.III 2014 [NR] Napomena: Realizacija predviđena za maj 2014.
3.4.9	Izrada priručnika i drugog edukativnog materijala koji će sadržati standarde „dužne novinarske pažnje“, srazmjernog dosuđivanja naknade štete, zaštite privatnosti na osnovu slučajeva iz prakse Evropskog suda za ljudska prava u kontekstu slobode izražavanja (2) 31.III 2014 [NR] Ministarstvo kulture priprema "Vodič kroz medijske standarde" koji će biti distribuiran svim medijima u Crnoj Gori.	MK Milos Lalevic	NR _____ Od januara 2014. i dalje; ; 3 seminara na godišnjem nivou	Publikovan materijal i distribuiran svim sudovima i medijima u Crnoj Gori. (2) 31.III 2014 [NR] Napomena: U pripremi je "Vodič kroz medijske standarde" koji će biti distribuiran svim medijima u Crnoj Gori.	

3.5 Preporuka: Osigurati nezavisnost audiovizuelnog regulatora javnog servisa.

23: Pravosuđe i osnovna prava

Br.	Mjera / Aktivnost	Natl. Organ	Rok Status	INDIKATORI REZULTATA	INDIKATORI UTICAJA
3.5.2	Pratiti realizaciju Strategije RTCG 2011-2015 http://www.rtcg.me/sw4i/download/files/article/Strategija_RTCG_2011-2015_1.pdf?id=93 (1) 31.XII 2013 [RK] (2) 31.III 2014 [RK]	MK Milos Lalevic	RK Od juna 2013. do IV kvartal 2015. dva puta godišnje	<i>Izveštaj o realizaciji Strategije RTCG 2011-2015</i> (1) 31.XII 2013 [RK] <i>U proceduri je i izrada Programa restrukturiranja RTCG koji će sadržati ključne prioritete koji imaju za cilj održivost i stabilnost funkcionisanja javnog servisa u narednom periodu.</i> (2) 31.III 2014 [RK] <i>Prva mjera iz Strategije RTCG za 2014. godinu će početi sa realizacijom u martu, a odnosi se na početak pripreme plana za 2015. i projekcije za 2016.</i>	

3.6-A A - Preporuka: Preduzeti konkretne korake da se osigura primjena nediskriminacije u praksi, uključujući jačanje nadzornih tijela i efikasnije reagovanje organa za sprovođenje zakona na moguća kršenja.

Br.	Mjera / Aktivnost	Natl. Organ	Rok Status	INDIKATORI REZULTATA	INDIKATORI UTICAJA
3.6.1.1	Usvojiti Izmjene i dopune Zakona o zabrani diskriminacije i Zakona o Zaštitniku ljudskih prava i sloboda Crne Gore, prema preporukama EK (Izmjene će se odnositi na definisanje način izbora i reizbora Zaštitnika, nadležnosti, imunitet i način razrješenja); (Izmjenama i dopunama Zakona postignuta je usaglašenost sa EU i SE standardima i to: promocija jednakosti, u skladu sa Konsolidovanim tekstom Ugovora o EU 2012/C 326/01; koncept direktne i indirektno diskriminacije; Direktiva o rasama Savjeta 2000/43/EZ, 2000/78/EC, 2004/113/EZ, 2006/54/EZ, ECRI-Opšta preporuka br. 7, posebni oblici diskriminacije u skladu sa Direktivom Savjeta 2004/113/EZ). (1) 31.XII 2013 [DR] (2) 31.III 2014 [DR]	MLJMP Blanka Radosevic Marovic	DR Decembar 2013.;	<i>Usvojene Izmjene i dopune Zakona o zabrani diskriminacije i Zakona o Zaštitniku ljudskih prava i sloboda;</i> (1) 31.XII 2013 [DR] <i>Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zabrani diskriminacije je prošao procedure usvajanja i očekuje se njegovo konačno usvajanje na plenarnoj sjednici Skupštine CG.</i> <i>Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Zaštitniku ljudskih prava i sloboda Crne Gore je upućen Skupštini CG na dalju proceduru usvajanja.</i> <i>Pripremljen izvještaj o primjeni zakona godinu dana nakon usvajanja;</i> (1) 31.XII 2013 [?] (2) 31.III 2014 [?]	<i>U izvještajima SE i UN i Izvještaju o napretku za 2013. konstatovan stepen usaglašenosti sa navedenim standardima i Direktivama.</i> (1) 31.XII 2013 [?] (2) 31.III 2014 [?]

23: Pravosuđe i osnovna prava

				Broj evidentiranih slučajeva diskriminacije kod redovnih sudova, državnih tužilaštava, organa za prekršaje, organa nadležnih za policijske poslove i inspeksijskih organa. (1) 31.XII 2013 [?] (2) 31.III 2014 [?]	
3.6.1.2 *	Sprovoditi edukaciju iz oblasti antidiskriminatornog ponašanja kroz kontinuirano sprovođenje seminara/radionica i treninga prema utvrđenom Planu implementacije antidiskriminacionog zakonodavstva na godišnjem nivou. Teme se odnose na: - Pojam i priroda diskriminacije, - Opšti pravni režim zaštite od diskriminacije, - Posebne oblike diskriminacije prema osobama sa invaliditetom, LGBT populaciji, ženama, inficiranim HIV-om i oboljelima od hepatitisa C. Sve obuke baziraju se na standardima definisanim Evropskom poveljom o ljudskim pravima, EKLP Savjeta Evrope, Konvencijom o pravima osoba sa invaliditetom i relevantnim konvencijama UN. (1) 31.XII 2013 [R]	MLJMP Blanka Radosevic Marovic	R April – novembar 2013.	Broj i vrsta realizovanih obuka; (1) 31.XII 2013 [R] Realizovano svih pet seminara + pet radionica predviđenih Planom edukacije izoblasti implementacije antidiskriminacionog zakonodavstva za 2013. godinu Ukupni broj i struktura polaznika koji su dobili sertifikat za pružanje zaštite od diskriminacije. (1) 31.XII 2013 [R] 24 inspektora-predstavnika Uprave za inspeksijske poslove CG	Sprovedeno istraživanje javnog mnjenja kao monitoring mehanizam o stanju ljudskih prava pokazuje smanjen stepen diskriminacije prema najranjivijim društvenim grupama. (1) 31.XII 2013 [R] Istraživanje sprovedeno. Rezultati istraživanja biće prezentirani na pres-konferenciji koja će se održati 20. XII 2013.
3.6.1.3	Promovisati antidiskriminatorno ponašanje i praksu kroz odvijanje medijske kampanje o pravima i mogućnostima marginalizovanih društvenih grupa (tv-spotovi, novinski oglasi, flajeri, bilbordi...) o zabrani diskriminacije i afirmaciji antidiskriminatornog ponašanja.	MK Blanka Radosevic Marovic	DR Jun 2013 - mart 2014.	Broj emitovanja TV spotova, novinskih oglasa, flajera i drugog propagandnog materijala; (1) 31.XII 2013 [DR] Izrada vizuelnog identiteta medijske kampanje o zabrani diskriminacije (TV spot, novinski oglas, bilbord, flajer...) je u završnoj fazi izrade, a medija-	Sprovedeno istraživanje javnog mnjenja kao monitoring mehanizam o stanju ljudskih prava pokazuje procenat praćenja efikasne medijske kampanje u javnosti i stepen promjena stavova javnog mnjenja u odnosu na diskriminaciju. Objavljivanje rezultata istraživa

23: Pravosuđe i osnovna prava

	Sve kampanje baziraju se na standardima definisanim Evropskom poveljom o ljudskim pravima, EKLP Savjeta Evrope, Konvencijom o pravima osoba sa invaliditetom i relevantnim konvencijama UN. (1) 31.XII 2013 [DR] (2) 31.III 2014 [DR]			<i>planom je predviđeno da odvijanje ove medijske kampanje otpočne krajem decembra i nastavi se u 2014.</i> (2) 31.III 2014 [DR] <i>Medijska kampanja se emituje na svim TV i radio stanicama na teritoriji CG ; Spoljna propaganda se odvija kroz mrežu bilborda i biće pojačana tokom ljetnjih mjeseci. Napomena: Flajeri i novinski oglasi su u pripremi</i> <i>Procenat praćenja efekata medijske kampanje u javnosti.</i> (2) 31.III 2014 [NR]	(2) 31.III 2014 [NR]
3.6.1.4	Na nepopunjena radna mjesta utvrđena Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore zaposliti 3 nova službenika na poslovima zaštite od diskriminacije. Veza mjere koje se odnose na zapošljavanje u instituciji Zaštitnika 3.1.6 i 3.8.1.8 (1) 31.XII 2013 [NR] (2) 31.III 2014 [NR]	ZLIPS Sasa Cubranovic	NR Decembar 2013.; Jun 2014.; II kvartal 2015.	<i>Povećan broj zaposlenih za 1 službenika u 2013. godini, 1 službenik u 2014. godini i 1 službenik u 2015.</i> (1) 31.XII 2013 [NR] <i>Realizacija ove mjere (zapošljavanje 1 novog službenika - decembar 2013.g) je odložena do donošenja Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Stručne službe Zaštitnika u skladu sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o Zaštitniku ljudskih prava i sloboda Crne Gore, koji je u proceduri donošenja.</i> (2) 31.III 2014 [NR] <i>Napomena: Realizacija ove mjere (zapošljavanje 1 novog službenika - decembar 2013.g) je odložena do donošenja Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Stručne službe Zaštitnika u skladu sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o Zaštitniku ljudskih prava i sloboda Crne Gore, koji je u proceduri donošenja. Priprema i donošenje Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Stručne</i>	

23: Pravosuđe i osnovna prava

				<i>službe Zaštitnika (ili novi Pravilnik ukoliko budu potrebne obimnije izmjene i dopune), uslijediće tek nakon usvajanja Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Zaštitniku koji je u proceduri donošenja. Pravilnik je moguće pripremiti i usvojiti u roku od tri mjeseca od usvajanja Zakona. Pravilnik će obuhvatiti sva potrebna usaglašavanja u svim segmentima organizacije i sistematizacije radi potpunijeg i efikasnijeg vršenja poslova zaposlenih u cilju potpunije zaštite ljudskih prava i sloboda, uključujući i poslove NPM-a i zaštite od diskriminacije</i>	
--	--	--	--	---	--

3.6-B B - Preporuka: Preduzeti konkretne korake da se osigura primjena rodne ravnopravnosti u praksi, uključujući jačanje nadzornih tijela i efikasnije reagovanje organa za sprovođenje zakona na moguća kršenja, kao i kroz veće podizanje svijesti i mjere podrške, naročito pri zapošljavanju i javnoj zastupljenosti žena.

Br.	Mjera / Aktivnost	Nadl. Organ	Rok Status	INDIKATORI REZULTATA	INDIKATORI UTICAJA
3.6.2.1	Jačati kapacitete Odjeljenja za rodnu ravnopravnost u cilju bolje koordinacije, implementacije i praćenja sprovođenja politika rodne ravnopravnosti na nacionalnom nivou <i>(2) 31.III 2014 [NR]</i> <i>toku je procedura za zapošljavanje 2 izvršioca u Odjeljenju</i>	MLJMP Irena Boskovic	NR Mart 2014. (jedan izvršilac); II kvartal 2017. (jedan izvršilac)	<i>Povećan broj zaposlenih za dva izvršioca.</i> <i>(2) 31.III 2014 [NR]</i> <i>Napomena: U toku je procedura za zapošljavanje 2 izvršioca u Odjeljenju</i>	<i>Godišnji izvještaji o radu Odjeljenja koji će prikazati stepen povećanja aktivnosti Odjeljenja u odnosu na prethodni period.</i> <i>(2) 31.III 2014 [?]</i>
3.6.2.2 *	Nastaviti saradnju i podršku opštinama u cilju efikasnije primjene politika rodne ravnopravnosti na lokalnom nivou <i>(1) 31.XII 2013 [R]</i> <i>(2) 31.III 2014 [RK]</i>	MLJMP Irena Boskovic	RK Jun – decembar 2013.; II i III kvartal 2014.; II i III kvartal 2015.; II i III kvartal 2016.	<i>Broj osnovanih lokalnih kancelarija/savjeta za rodnu ravnopravnost, broj usvojenih lokalnih akcionih planova</i> <i>(1) 31.XII 2013 [R]</i> <i>Usvojeno 5 lokalnih akcionih planova za RR u opštinama Kotor, Budva, Mojkovac, Cetinje i Tivat. Osnovane 2 kancelarije: jedna Kancelarija u Opštini Bijelo Polje i jedno Odjeljenje u Opštini Nikšić.</i> <i>(2) 31.III 2014 [RK]</i> <i>Napomena: 4.03.2011. održan konsultativni</i>	<i>Izvještaji o realizovanim aktivnostima</i> <i>(1) 31.XII 2013 [R]</i>

23: Pravosuđe i osnovna prava

				<i>sastanak u organizaciji Ministarstva za ljudska i manjinska prava i Misije OSCE u Crnoj Gori na kojem su razmatrani planovi za nastavak zajedničke saradnje u cilju promovisanja rodne ravnopravnosti na lokalnom nivou. Zakazan je trening na temu rodnog budžetiranja koji će biti održan u Podgorici 31.03.-01.04.2014. godine.</i>	
3.6.2.3 *	U 4 pilot opštine sprovesti programe obuke i mentorstvo za žene koje otpočinju privatni biznis, u cilju jačanja rodne ravnopravnosti na lokalnom nivou <i>(1) 31.XII 2013 [R]</i>	MLJMP Irena Boskovic	R Jun-decembar 2013.	<i>Broj registrovanih preduzetnica u 4 pilot opštine (1) 31.XII 2013 [R] 2 žene na Cetinju registrovale preduzeće, 17 biznis planova žena dobilo finansijsku podršku u Opštinama Kolašin i Mojkovac. Napomena: Projekat uspješno realizovan u Opštinama Kolašin, Mojkovac i Cetinje. Opština Pljevlja uspješno završila I fazu projekta, budući da se kasnije pridružila projektu.</i>	<i>Izveštaji o realizovanim aktivnostima (1) 31.XII 2013 [R] Izveštaj o realizovanim aktivnostima usvojen na sastanku Nadzornog komiteta IPA Gender Programme 2010.</i>
3.6.2.4 *	U 4 pilot opštine podsticati diversifikacije ruralnih ekonomija kroz osnivanje ženskih biznisa u oblasti starih zanata, suvenira, ručne radinosti i sl), u cilju jačanja rodne ravnopravnosti u ruralnim područjima <i>(1) 31.XII 2013 [R]</i>	MLJMP Irena Boskovic	R Jun-decembar 2013.	<i>Broj registrovanih preduzetnica u 4 pilot opštine koje se bave starim zanatima, suvenirima i ručnom radinošću (1) 31.XII 2013 [R] 2 registrovane preduzetnice u Opštini Cetinje</i>	<i>Izveštaji o realizovanim aktivnostima (1) 31.XII 2013 [R] Izveštaj usvojen na Nadzornom komitetu IPA Gender Programme IPA 2010</i>
3.6.2.5 *	Ojačati saradnju sa ženskim NVO u primjeni i praćenju implementacije međunarodnih i domaćih standarda za rodnu ravnopravnost <i>(1) 31.XII 2013 [R]</i>	MLJMP Irena Boskovic	R Jun - decembar 2013.; II kvartal 2014.; II kvartal 2015.; II kvartal 2016.	<i>Broj zajednički realizovanih aktivnosti (1) 31.XII 2013 [R] 4 projekta zajednički realizovano u saradnji sa NVO Napomena: Projekti su se odnosili na suzbijanje nasilja nad ženama, suzbijanje prisilnih i maloljetnih brakova kod Romkinja i Egipćanki, monitoring medija s aspekta rodne ravnopravnosti, i početak zajedničkih aktivnosti na osnivanju Muzeja žena CG.</i>	<i>Izveštaji o realizovanim aktivnostima; (1) 31.XII 2013 [?]</i> <i>Izveštaji NVO. (1) 31.XII 2013 [?]</i>
3.6.2.6 *	Sprovoditi edukativne programe za nastavni kadar u obrazovnim institucijama od vrtića do srednjih škola u cilju eliminacije rodni stereotipa <i>(1) 31.XII 2013 [R]</i>	MLJMP Irena Boskovic	R Jun 2013.; Jun 2014.;	<i>Broj i vrsta obuka; (1) 31.XII 2013 [R] Realizovana jedna obuka u Bijelom Polju 24. juna 2013. godine.</i>	<i>Podignuta svijest zaposlenih u školstvu o rodnoj ravnopravnosti; (1) 31.XII 2013 [?]</i>

23: Pravosuđe i osnovna prava

			II kvartal 2015.; II kvartal 2016.	Broj i struktura polaznika. (1) 31.XII 2013 [R] Direktori škola u Bijelom Polju.	Poboljšana ocjena stanja u oblasti rodne ravnopravnosti u Godišnjem izvještaju o napretku Crne Gore; (1) 31.XII 2013 [?] Izvještajima UN (UPR); (1) 31.XII 2013 [?] Izvještaji CEDAW Komiteta. (1) 31.XII 2013 [?]
3.6.2.8 *	Sprovoditi edukacije novinara/ki u medijskim kućama o rodnoj ravnopravnosti (1) 31.XII 2013 [RK]	MLJMP Irena Boskovic	RK Septembar 2013.; Decembar 2014.; IV kvartal 2015.; IV kvartal 2016.	Broj i vrsta obuka; (1) 31.XII 2013 [R] 1 obuka održana Broj i struktura polaznika. (1) 31.XII 2013 [R] Obučeno 10 novinarki o rodnoj ravnopravnosti	Broj novinskih članaka i priloga koji afirmišu rodnu ravnopravnost. (1) 31.XII 2013 [?]
3.6.2.9	Sprovoditi kampanje podizanja svijesti o međunarodnim i domaćim instrumentima za zaštitu ljudskih prava žena (2) 31.III 2014 [RK] U toku je kampanja, koju sprovodi Ministastvo ljudskih i manjinskih prava u vezi sa podizanjem svijesti o antidiskriminaciji i promovisanjem Zakona o zabrani diskriminacije. Vlada Crne Gore je, na sjednici od 23. januara 2014. usvojila Izvještaj o ispunjavanju preporuka CEDAW	MLJMP Irena Boskovic	RK Mart 2014.; I kvartal 2015. ; I kvartal 2016.	Broj medijskih nastupa; (2) 31.III 2014 [RK] Napomena: U izvještajnom periodu nije bilo medijskih nastupa Broj izvještaja medija. (2) 31.III 2014 [RK]	Izvještaji CEDAW Komiteta; (2) 31.III 2014 [?] Izvještaji UN (UPR) i Savjeta Evrope. (2) 31.III 2014 [?]

23: Pravosuđe i osnovna prava

	<i>Komiteta Ujedinjenih nacija(sadržanih u paragrafima 19-23 Liste konkretnih predmeta i pitanja CEDAW/C/MNE/Q/1/Add.1). Izvještaj je upućen relevantnom Komitetu.</i>			<i>Napomena: U izvještajnom periodu nema izvještaja medija</i>	
3.6.2.11	Organizovati edukacije za političke partije o međunarodnim standardima i uporednim modelima uključivanja žena u javnom i političkom životu (1) 31.XII 2013 [RK] (2) 31.III 2014 [RK] Odbor Skupštine Crne Gore za rodnu ravnopravnost kontinuirano organizuje različite aktivnosti sa ciljem promocije ženskih ljudskih prava i edukacije javnosti o rodnoj ravnopravnosti.	Skupština	RK Maj - jun 2013.; Maj - jun 2014.;	<i>Broj i vrsta obuka na nacionalnom i lokalnom nivou;</i> (1) 31.XII 2013 [R] Odbor za rodnu ravnopravnost Skupštine Crne Gore u saradnji sa Misijom OEBS-a u Crnoj Gori - Odjeljenjem za demokratizaciju i podršku eksperata/kinja OEBS-ove Kancelarije za demokratske institucije i ljudska prava (ODIHR) iz Varšave, organizovao je dvodnevni seminar o rodnoj ravnopravnosti za poslanike/ce Skupštine Crne Gore – članove/ice više radnih tijela Skupštine, dana 19. i 20. VII 2013. u Baru. Seminar je organizovan u cilju većeg uvažavanja rodnog aspekta kroz rad Parlamenta. Učesnici su razgovarali o međunarodnim standardima i najboljim praksama u ovoj oblasti, parlamentarnim mehanizmima za osnaživanje rodne ravnopravnosti, kao i preprekama i izazovima za učešće žena u političkom životu. Seminar se odvijao u okviru panela na temu: Uvod u rodnu ravnopravnost: "Terminologija", „Zašto je rodna ravnopravnost važna za parlament“, „Žene, mi i bezbjednost“, „Političko učešće žena“, „Parlamentarni mehanizmi za rodnu ravnopravnost“i „Osnaživanje međupartijske saradnje na polju rodne ravnopravnosti“. Na seminaru je predstavljen Plan aktivnosti za postizanje rodne ravnopravnosti 2013-2014. (PAPPR) koji predstavlja razvojni dokument za implementaciju politika rodne ravnopravnosti. Realizacija ovog dokumenta koji donosi Vlada CG zahtijeva saradnju i koordinaciju Ministarstva za ljudska i manjinska prava odnosno Odjeljenja za poslove rodne ravnopravnosti sa nadležnim ministarstvima, organima uprave, članovima i članicama Odbora za rodnu ravnopravnost i poslanicima/ama u Skupštini CG, javnim	<i>Procenat žena na rukovodećim pozicijama u javnom i političkom životu</i> (1) 31.XII 2013 [?] (2) 31.III 2014 [?] Zaključno sa 31. decembrom u Skupštini je bilo 12 poslanica, što je 14,8% saziva Skupštine.

23: Pravosuđe i osnovna prava

				<i>ustanovama, organima lokalne uprave i civilnim sektorom.</i> <i>(2) 31.III 2014 [RK]</i> <i>Odbor Skupštine Crne Gore za rodnu ravnopravnost je, u saradnji sa Institutom za javnu politiku i Ministarstvom unutrašnjih poslova, Ministarstvom za ljudska i manjinska prava, Mrežom žena policajki Jugoistočne Evrope i predstavnicama civilnog sektora, medija i akademске zajednice, uz podršku Misije OEBS-a i UNDP-a u Crnoj Gori, organizovao Konferenciju „Saradnja državnih i nedržavnih aktera u sprovođenju Rezolucije UN 1325“, koja je održana 4. juna, u Podgorici.</i> <i>Odbor je, u saradnji sa Misijom OEBS-a u Crnoj Gori - Odjeljenjem za demokratizaciju i podršku eksperata OEBS-ove Kancelarije za demokratske institucije i ljudska prava (ODIHR) iz Varšave, organizovao seminar o rodnoj ravnopravnosti, koji je održan 19. i 20. jula, u Baru.</i> <i>Broj i struktura polaznika.</i> <i>(1) 31.XII 2013 [?]</i> <i>(2) 31.III 2014 [?]</i>	
3.6.2.12 *	Organizovati kampanje podizanja svijesti o potrebi većeg uključivanja žena u javnom i političkom životu <i>(1) 31.XII 2013 [RK]</i> <i>(2) 31.III 2014 [RK]</i> <i>Odbor za rodnu ravnopravnost svake godine, počevši od 2012, organizuje sjednicu pod nazivom „Ženski parlament“, povodom Međunarodnog dana žena, 8. marta, u cilju</i>	Skupština	RK Oktobar 2013.; Oktobar 2014.; III kvartal 2015.; III kvartal 2016.	<i>Broj medijskih nastupa;</i> <i>(1) 31.XII 2013 [R]</i> <i>5 medijskih nastupa.</i> <i>(2) 31.III 2014 [RK]</i> <i>Mediji prate sve sjednice Odbora za rodnu ravnopravnost, kao i druge aktivnosti Odbora.</i> <i>Broj tematskih skupova na nacionalnom i</i>	<i>Procenat žena na rukovodećim pozicijama u javnom i političkom životu</i> <i>(1) 31.XII 2013 [?]</i>

23: Pravosuđe i osnovna prava

<i>promovisanja ženskih ljudskih prava u Crnoj Gori, na kojoj su članovi/ice Vlade Crne Gore odgovarali na pitanja predstavnica ženskih grupa parlamentarnih partija i predstavnica univerziteta, sindikata, lokalne samouprave i nevladinih organizacija.</i> <i>Odbor je održao tematsku sjednicu „Postmilenijumske konsultacije, sagledavanje rodni dimenzija“, 15. marta 2013. godine, u Skupštini.</i> <i>Na 15. sjednici Odbora, održanoj 18. oktobra 2013. godine, razmijenjena su mišljenja o unapređenju postojećeg zakonskog rješenja o kvotama za manje zastupljeni pol u izbornom zakonodavstvu i pronalaženju mehanizama koji će ih učiniti djelotvornim.</i> <i>Odbor je 12. sjednicu održao 25. oktobra 2013. godine u Ostrosu, u Opštini Bar, na temu – Položaj žena na selu i njihovo političko osnaživanje. Nakon sednice, član/ice Odbora posetili/e su Osnovnu školu „Đerđ Kastrioti Skenderbeg“ i Ambulantu Ostros u okviru Doma zdravlja Bar.</i> <i>Odbor je održao sjednicu na temu – Ekonomsko osnaživanje žena i žena u politici i odlučivanju 1. novembra 2013. godine u Pljevljima. Nakon sednice, u okviru posete Pljevljima, član/ice Odbora posetili su Sigurnu žensku kuću, koju vodi NVO „Bona Fide“.</i> <i>Odbor je sjednicu održanu 4. decembra 2013. godine, kojoj je prisustvovala Aleksandra Kas Granhe, direktorka Generalnog direktorata za proširenje Evropske komisije, organizovao na temu Političke participacije žena u procesu pridruživanja Evropskoj uniji.</i> <i>Odbor je sjednicu 5. decembra 2013. godine posvetio temi „70 godina političke participacije žena u Crnoj Gori“, a povodom 5. decembra 1943. godine, kad je održan Kongres Antifašističkog fronta žena Crne Gore i Boke Kotorske.</i> <i>Žensko preduzetništvo je bila tema sastanka Odbora za rodnu ravnopravnost i Odbora za ekonomiju, finansije i budžet, održanom 20. marta 2014. godine. Sastanku su, pored poslanika i predstavnika nadležnih ministarstava, prisustvovali i predstavnici GTF Regionalnog centra za jednakost polova, Direkcije za razvoj malih i srednjih preduzeća, Privredne komore Crne Gore, Unije poslodavaca Crne Gore, Asocijacije poslovnih žena Crne Gore, Udruženja preduzetnica Crne Gore, Ekonomskog fakulteta, Univerziteta Donja Gorica, Univerziteta Mediteran, Misije OEBS-a u Crnoj Gori i kancelarije UNDP-a u Crnoj Gori.</i>			<i>lokalnom nivou;</i> <i>(1) 31.XII 2013 [R]</i> <i>Održana regionalna konferencija uz podršku TAIEX pod nazivom "Žene u politici", 25-27. novembra 2013. godine na kojoj su učestvovali predstavnici vlada i parlamenata država regiona i predstavnici Evropskog parlamenta i NVO.</i> <i>(2) 31.III 2014 [RK]</i> <i>Odbor za rodnu ravnopravnost svake godine, počevši od 2012, organizuje sjednicu pod nazivom „Ženski parlament“, povodom Međunarodnog dana žena, 8. marta, u cilju promovisanja ženskih ljudskih prava u Crnoj Gori, na kojoj su članovi/ice Vlade Crne Gore odgovarali na pitanja predstavnica ženskih grupa parlamentarnih partija i predstavnica univerziteta, sindikata, lokalne samouprave i nevladinih organizacija.</i> <i>Odbor je održao tematsku sjednicu „Postmilenijumske konsultacije, sagledavanje rodni dimenzija“, 15. marta 2013. godine, u Skupštini.</i> <i>Na 15. sjednici Odbora, održanoj 18. oktobra 2013. godine, razmijenjena su mišljenja o unapređenju postojećeg zakonskog rješenja o kvotama za manje zastupljeni pol u izbornom zakonodavstvu i pronalaženju mehanizama koji će ih učiniti djelotvornim.</i> <i>Odbor je 12. sjednicu održao 25. oktobra 2013. godine u Ostrosu, u Opštini Bar, na temu – Položaj žena na selu i njihovo političko osnaživanje. Nakon sednice, član/ice Odbora posetili/e su Osnovnu školu „Đerđ Kastrioti Skenderbeg“ i Ambulantu Ostros u okviru Doma zdravlja Bar.</i> <i>Odbor je održao sjednicu na temu – Ekonomsko osnaživanje žena i žena u politici i odlučivanju 1. novembra 2013. godine u Pljevljima. Nakon sednice, u okviru posete Pljevljima, član/ice Odbora posetili su Sigurnu žensku kuću, koju vodi NVO „Bona Fide“.</i> <i>Odbor je sjednicu održanu 4. decembra 2013. godine, kojoj je prisustvovala Aleksandra Kas Granhe, direktorka Generalnog direktorata za</i>	
---	--	--	---	--

23: Pravosuđe i osnovna prava

	Odbor za rodnu ravnopravnost je, na sjednici održanoj 21. marta 2014. godine, organizovao prezentaciju rezultata "Drugog istraživanja o poznavanju i primjeni Zakona o rodnoj ravnopravnosti u institucijama Crne Gore". Istraživanje je inicirano u Odboru za rodnu ravnopravnost, a sprovedeno je u 68 institucija i parlamentarnih partija u Crnoj Gori, Projekat je realizovan uz podršku Misije OEBS-a u Crnoj Gori, Kancelarije UNDP-a u Crnoj Gori i Ministarstva za ljudska i manjinska prava.			proširenje Evropske komisije, organizovao na temu Političke participacije žena u procesu pridruživanja Evropskoj uniji. Odbor je sjednicu 5. decembra 2013. godine posvetio temi „70 godina političke participacije žena u Crnoj Gori“, a povodom 5. decembra 1943. godine, kad je održan Kongres Antifašističkog fronta žena Crne Gore i Boke Kotorske. Žensko preduzetništvo je bila tema sastanka Odbora za rodnu ravnopravnost i Odbora za ekonomiju, finansije i budžet, održanom 20. marta 2014. godine. Sastanku su, pored poslanika i predstavnika nadležnih ministarstava, prisustvovali i predstavnici GTF Regionalnog centra za jednakost polova, Direkcije za razvoj malih i srednjih preduzeća, Privredne komore Crne Gore, Unije poslodavaca Crne Gore, Asocijacije poslovnih žena Crne Gore, Udruženja preduzetnica Crne Gore, Ekonomskog fakulteta, Univerziteta Donja Gorica, Univerziteta Mediteran, Misije OEBS-a u Crnoj Gori i kancelarije UNDP-a u Crnoj Gori. Odbor za rodnu ravnopravnost je, na sjednici održanoj 21. marta 2014. godine, organizovao prezentaciju rezultata "Drugog istraživanja o poznavanju i primjeni Zakona o rodnoj ravnopravnosti u institucijama Crne Gore". Istraživanje je inicirano u Odboru za rodnu ravnopravnost, a sprovedeno je u 68 institucija i parlamentarnih partija u Crnoj Gori, Projekat je realizovan uz podršku Misije OEBS-a u Crnoj Gori, Kancelarije UNDP-a u Crnoj Gori i Ministarstva za ljudska i manjinska prava.	
				Broj izvještaja medija. (1) 31.XII 2013 [?]	
3.6.2.13	Sprovoditi evaluaciju implementacije Strategije zaštite od nasilja u porodici 2011-2015	MRSS Svetlana Sovilj	RK Februar	Izvještaji o implementaciji Strategije usvojeni na Vladi (2) 31.III 2014 [RK]	Stepen realizacije Strategije (2) 31.III 2014 [RK] Informacija o primjeni Strategije zaštite od nasilja

23: Pravosuđe i osnovna prava

	http://www.mrs.gov.me/biblioteka/strategije (2) 31.III 2014 [RK]		2014.; I kvartal 2015.; I kvartal 2016.	<i>Vlada Crne Gore je usvojila u martu 2013. prvi izvjestaj o realizaciji, a naredni je izvjestaj u pripremi, a planirano je da ga Vlada usvoji u toku drugog kvartala 2014.</i> <i>Komisije za koordinaciju, primjenu, praćenje i sprovođenje aktivnosti predviđenih Strategijom zaštite od porodičnog nasilja uradila je Informaciju o primjeni Strategije zaštite od nasilja u porodici za 2012. godinu. Komisiju su činili pored predstavnika relevantnih ministarstava i predstavnici nevladinog sektora, koji se bave problemima nasilja u porodici.</i>	<i>u porodici sadrži pregled mjera i aktivnosti predviđenih Akcionim planom za sprovođenje Strategije za 2012. godinu. Pored aktivnosti državnih organa i institucija predstavljene su i neke aktivnosti NVO sektora, koji se bavi zaštitom od nasilja u porodici, bez obzira da li su rađene u partnerskoj saradnji sa državnim organima ili samostalno.</i>
3.6.2.14	Izraditi analizu stanja i identifikovati ključne probleme u socijalnoj i drugoj zaštiti žrtava porodičnog nasilja i izvršiti procjenu kapaciteta neophodnih za efikasnu podršku žrtvama porodičnog nasilja (2) 31.III 2014 [DR]	MRSS Svetlana Sovilj	DR Mart 2014.	<i>Izrađena analiza sa preporukama (2) 31.III 2014 [R]</i> <i>Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava je sprovodeći IPA projekat Gender programme 2010 u saradnju sa Kancelarijom UNDP u Crnoj Gori, nastavilo sa aktivnostima koje su proistekle iz Strategije zaštite od nasilja u porodici.</i> <i>Tako je nakon izvršenih procedura angažovana istraživačka Agencija CEED iz Podgorice koja je u saradnju sa predstavnicima dvije NVO (SOS Nikšić i Sigurna ženska kuća) izradila Studiju o porodičnom nasilju u Crnoj Gori. Svrha realizovanja studije bila je da se ukaže na percepciju, intenzitet i oblike porodičnog nasilja i nasilja nad ženama u Crnoj Gori kako bi se upoznali sa trenutnim stanjem i preduzeli odgovarajuće mjere na suzbijanju i prevenciji ove pojave. Takođe, istraživanje je poslužilo kao značajan izvor informacija u sprovođenju aktivnosti na polju postizanja održivog i efikasnog sistema zaštite žrtava nasilja u porodici i mjera borbe protiv porodičnog nasilja. Studija o nasilju nad ženama i porodičnom nasilju u Crnoj Gori je realizovana uz primjenu nekoliko različitih metoda (desk metoda, kvalitativan i kvantitativan metod istraživanja, studije slučajeva) kako bi se stekao detaljniji uvid u navedenu problematiku i dobili što objektivniji podaci.</i>	<i>Utvrđena struktura i broj neophodnih kadrova, utvrđeni optimalni kapaciteti za smještaj žrtava porodičnog nasilja (2) 31.III 2014 [NR]</i> <i>Napomena: U Crnoj Gori postoje tri skloništa za žene i djecu žrtve nasilja koje vode ženske nevladine organizacije (Podgorica, Nikšić i Pljevlja) i jedna javna ustanova u Bijelom Polju za podršku porodici u kojoj se smještaju žene i djeca žrtve nasilja. Povodom 25. novembra- Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama 2012. godine, Sekretarijat za socijalno staranje Glavnog grada i NVO Sigurna ženska kuća otvorili su Sklonište za žrtve porodičnog nasilja, što predstavlja nastavak aktivnosti predviđenih Memorandumom o saradnji za realizaciju servisa podrške žrtvama porodičnog nasilja koji je potpisan 11.10.2012.godine. Na taj način Glavni grad Podgorica je ustupio na privremeno korišćenje kuću kojom će rukovoditi NVO Sigurna ženska kuća. NVO SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja Nikšić je, u cilju bolje zaštite žena i djece žrtava nasilja, u partnerstvu sa Opštinom Nikšić 2010. pokrenuo inicijativu za izgradnju skloništa za žene i djecu žrtve nasilja. Zemlju za izgradnju skloništa je obezbijedila Opština Nikšić, a izgradnja je u završnoj fazi. U</i>

23: Pravosuđe i osnovna prava

					<i>2012. je opremljeno i otvoreno sklonište za žene i djecu žrtve nasilja u Pljevljima koju vodi NVO Bona Fide. Podršku za opremanje skloništa obezbijedile su i državne institucije. I pored navedenog, potrebno je raditi na otvaranju dovoljnog broja servisa za žene i djecu žrtve nasilja, vodeći računa o regionalnoj pokrivenosti.</i>
3.6.2.15	Redovno praćenje rada multidisciplinarnih timova za zaštitu od porodičnog nasilja na lokalnom nivou <i>(2) 31.III 2014 [NR]</i>	MRSS Svetlana Sovilj	NR Februar 2014.; I kvartal 2015.; I kvartal 2016.;	<i>Godišnje urađena evaluacija rada timova (2) 31.III 2014 [NR] Formirano je 10 multidisciplinarnih timova na lokalnom nivou. Timovi održavaju redovne sastanke i u svom radu u potpunosti primjenjuju odredbe Protokola o postupanju u slučajevima nasilja u porodici. Uspostavljena je multidisciplinarna saradnja sa jasno razrađenim postupanjima svakog sistema. U svim centrima za socijalni rad obrazovani su multidisciplinarni stručni timovi za zaštitu od nasilja u porodici i nasilja nad djecom. Timove čine predstavnici centra za socijalni rad, organa i službi lokalne uprave, policije, nevladinih organizacija i stručnjaka koji se bave pitanjima porodice, radi utvrđivanja plana pomoći žrtvi i koordinacije aktivnosti u procesu pomoci žrtvi, u skladu sa njenim potrebama i izborom. Timovi održavaju redovne sastanke i u svom radu u potpunosti primjenjuju odredbe Protokola o postupanju u slučajevima nasilja u porodici. Uspostavljena je multidisciplinarna saradnje s jasno razrađenim postupanjima svakog sistema. U cilju kontinuirane edukacije i senzibilisanja profesionalnog kadra o problemu nasilja u porodici, organizovan je veliki broj seminara za edukaciju profesionalaca svih resora koji rade u okviru modela multisektorske zaštite žrtava porodičnog nasilja. Edukacijama je obuhvaćeno oko 400 profesionalaca. Jednim dijelom obuke su se odnosile na implementaciju Protokola postupanja institucija u slučajevima porodičnog nasilja i organizovane su u cilju obezbjeđivanja standardizovanog pristupa svih učesnika u procesu zaštite i podrške žrtvama</i>	<i>Broj i vrsta pružene podrške timova na lokalnom nivou (2) 31.III 2014 [NR] Napomena: U toku je priprema pregleda rada multidisciplinarnih timova za 2013. godinu.</i>

23: Pravosuđe i osnovna prava

				<i>nasilja i upoznavanja sa principima međusektorske saradnje, kao i upoznavanja sa principima rada sa žrtvama.</i> <i>Napomena: MRSS je u fazi prikupljanja Izvještaja o radu multidisciplinarnih timova za 2013. god. koje dostavljaju centri za soc. rad, na osnovu kojeg će se izvršiti evaluacija istih.</i>	
3.6.2.18 *	Sprovesti istraživanja o nasilju nad ženama i nasilju u porodici i uključiti podatke iz državnih institucija <i>(1) 31.XII 2013 [RK]</i>	MLJMP Irena Boskovic	RK Novembar 2013.; Decembar 2014.;	<i>Broj istraživanja; donešene preporuke.</i> <i>(1) 31.XII 2013 [RK]</i> <i>Odbor za rodnu ravnopravnost je održao kontrolno saslušanje ministra rada i socijalnog staranja mr Predraga Boškovića, pomoćnika ministra zdravlja dr Mensuda Grbovića i direktora Uprave policije Slavka Stojanovića, na temu – primjena Strategije zaštite od nasilja u porodici 2011–2015, na 19. sednici, održanoj 25. novembra. Sednici su prisustvovali predstavnici/e Evropske unije, međunarodnih organizacija i nevladinih organizacija.</i>	<i>Broj prijavljenih slučajeva nasilja;</i> <i>(1) 31.XII 2013 [?]</i> <i>Percepcija građana o ovom problem.</i> <i>(1) 31.XII 2013 [?]</i>
3.6.2.19	Obilježavanje Kampanje 16 dana aktivizma borbe protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici <i>(1) 31.XII 2013 [R]</i> <i>(2) 31.III 2014 [RK]</i>	MLJMP Irena Boskovic	RK Novembar - decembar 2013. i 2014.; IV kvartal 2015. ; IV kvartal 2016.	<i>Sprovedene kampanje;</i> <i>(1) 31.XII 2013 [R]</i> <i>1 kampanja realizovana u periodu 25. novembar do 10. decembar</i> <i>(2) 31.III 2014 [RK]</i> <i>Sprovedena kampanja - u okviru kampanje organizovano je kontrolno saslušanje ministra rada i socijalnog staranja, pomoćnika ministra zdravlja i direktora Uprave policije– primjena Strategije zaštite od nasilja u porodici 2011-2015, na Odboru za rodnu ravnopravnost Skupštine Crne Gore. U organizaciji sistema Ujedinjenih nacija u Crnoj Gori na Trgu Republike u Podgorici 10. oktobra 2013. god., obilježen je Međunarodni dan ljudskih prava izvođenjem performansa „Power Walk“. Vježba je okupila poznate ličnosti iz javnog života, Vlade, diplomatskih predstavništava, muzičke industrije, medija i NVO sektora. Prema raspoloživim podacima, 3526 ljudi je pratilo kampanju preko socijalnih medija</i>	<i>Broj prijavljenih slučajeva nasilja nad ženama i nasilja u porodici;</i> <i>(1) 31.XII 2013 [?]</i> <i>(2) 31.III 2014 [?]</i> <i>Broj registrovanih krivičnih djela u 2013. godini nasilje u porodici i porodičnoj zajednici je 183, što je u poređenju sa prethodnom godinom veći za 18,8%. Tužiocima je procesuirano 179 krivičnih prijava kojima su prijavljena 184 lica, od kojih 94,5% muškaraca. Službenici Uprave policije podnijeli su nadležnom organu za prekršaje 1052 prekršajne prijave iz oblasti Zakona o zaštiti od nasilja u porodici. Registrovano je 1137 izvršioca prekršaja. Područni organi za prekršaje su imali ukupno u radu 1.129 predmeta iz oblasti Zakona o zaštiti od nasilja u porodici.</i>

23: Pravosuđe i osnovna prava

				<i>U vrijeme kampanje povećan je broj prijavi slučajeva nasilja. Tokom kampanje Opštine Mojkovac i Pljevlja su uz podršku OSCE-a, organizovale treninge za zaposlene u sentrima za socijalni rad, policiji, pravosuđu, zdravstvu i lokalnoj upravi na temu "Nasilje u porodici i intervencije u skladu sa Protokolom o postupanju, prevenciji i zaštiti od nasilja u porodici" U Pljevljima je organizovan trodnevni a u Mojkovcu jednodnevni trening. Na oba treninga je bilo ukupno 50 polaznika</i> Medijski nastupi; <i>(1) 31.XII 2013 [R]</i> <i>Novinski članci, Radio i TV prilozi, prilozi na internet portalima</i> <i>(2) 31.III 2014 [?]</i> Press clipping. <i>(1) 31.XII 2013 [?]</i> <i>(2) 31.III 2014 [?]</i>	Razvijena svijest građana o ovom problem. <i>(1) 31.XII 2013 [?]</i> <i>(2) 31.III 2014 [?]</i>
3.6.2.21 *	Sprovoditi edukaciju članova/ica multidisciplinarnih timova u cilju efikasnije primjene Zakona o zaštiti od nasilja u porodici i Protokola o postupanju <i>(1) 31.XII 2013 [R]</i>	MLJMP Irena Boskovic	R Jun 2014.; II kvartal 2015. II kvartal 2016.	Broj i vrsta obuka; <i>(1) 31.XII 2013 [R]</i> 2 obuke za članove/ice multidisciplinarnih timova o primjeni Protokola o postupanju Broj i struktura polaznika obuke. <i>(1) 31.XII 2013 [R]</i> 50 učesnika/ca - članova/ica multidisciplinarnih timova	Broj prijavljenih slučajeva nasilja; <i>(1) 31.XII 2013 [?]</i> Broj riješenih slučajeva nasilja. <i>(1) 31.XII 2013 [?]</i>

23: Pravosuđe i osnovna prava

3.6.2.22	Izraditi i realizovati program obuke za nosioce pravosudnih funkcija na temu nasilja u porodici <i>(1) 31.XII 2013 [R]</i> <i>(2) 31.III 2014 [RK]</i>	MLJMP Irena Boskovic	RK Maj 2013.; Jun 2014.; II kvartal 2015.; II kvartal 2016.	Broj i vrsta obuka; <i>(1) 31.XII 2013 [R]</i> <i>3 obuke realizovane za nosioce pravosudnih funkcija</i> <i>(2) 31.III 2014 [RK]</i> <i>Odrzane 3 radionice u maju i junu 2013 i 2 seminara za advokate. U toku 2014. godine planirana je izrada programa obuke i nastavak edukacija.</i> Broj i struktura polaznika obuke. <i>(1) 31.XII 2013 [R]</i> <i>50 predstavnika Pravosuđa i organa za prekršaje</i> <i>(2) 31.III 2014 [RK]</i> <i>40 nosilaca pravosudnih funkcija je obuceno za efikasniju primjenu Zakona o zaštiti od nasilja u porodici i 42 advokata/kinja. U toku 2014. godine planirana je izrada programa obuke i nastavak edukacija.</i>	Broj prijavljenih slučajeva nasilja; <i>(1) 31.XII 2013 [?]</i> <i>(2) 31.III 2014 [RK]</i> <i>Broj registrovanih krivičnih djela u 2013. godini nasilje u porodici i porodičnoj zajednici je 183, što je u poređenju sa prethodnom godinom veći za 18,8%. Tužiocima je procesuirano 179 krivičnih prijava kojima su prijavljena 184 lica, od kojih 94,5% muškaraca. Službenici Uprave policije podnijeli su nadležnom organu za prekršaje 1052 prekršajne prijave iz oblasti Zakona o zaštiti od nasilja u porodici. Registrovano je 1137 izvršioca prekršaja. Područni organi za prekršaje su imali ukupno u radu 1.129 predmeta iz oblasti Zakona o zaštiti od nasilja u porodici.</i> Broj riješenih slučajeva nasilja. <i>(1) 31.XII 2013 [?]</i> <i>(2) 31.III 2014 [RK]</i> <i>Za krivična djela nasilja u porodici ili porodičnoj zajednici, 2013. godine donijete su sledeće presude: na nivou svih osnovnih sudova u Crnoj Gori: ukupno 132 od kojih broj odbijajućih presuda - 50, broj oslobađajućih presuda - 19 i broj osuđujućih presuda - 63. Područni organi za prekršaje su imali ukupno u radu 1.129 predmeta iz oblasti Zakona o zaštiti od nasilja u porodici, od čega je na kraju godine završeno 942 ili 83,43% predmeta.</i>
3.6.2.23	Izraditi i realizovati program obuke nastavnika/ca građanskog vaspitanja o nasilju u porodici <i>(1) 31.XII 2013 [DR]</i> <i>Izrađen program obuke ali one nijesu započete zato što očekujemo licencu od Ministarstva prosvjete da bi započeli</i>	MLJMP Irena Boskovic	NR Novembar 2013.; I i II kvartal ;	Obučeno 100 nastavnika/ca građanskog vaspitanja <i>(1) 31.XII 2013 [?]</i> <i>(2) 31.III 2014 [NR]</i>	Broj prijavljenih slučajeva nasilja; <i>(1) 31.XII 2013 [?]</i> <i>(2) 31.III 2014 [?]</i>

23: Pravosuđe i osnovna prava

	<i>realizaciju ove aktivnosti.</i>		2014.;	<i>Napomena: Odloženo za III i IV kvartal 2014.</i>	<i>Broj riješenih slučajeva nasilja.</i> <i>(1) 31.XII 2013 [?]</i> <i>(2) 31.III 2014 [?]</i>
	<i>(2) 31.III 2014 [NR]</i> <i>Odloženo za III i IV kvartal 2014.</i>				

3.6-C C - Preporuka: Naročitu pažnju bi trebalo posvetiti okončavanju diskriminacije pripadnika LGBT populacije.

Br.	Mjera / Aktivnost	Nadl. Organ	Rok Status	INDIKATORI REZULTATA	INDIKATORI UTICAJA
3.6.3.1	Usvojiti Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zabrani diskriminacije u cilju unapređenja jednakosti i borbe protiv diskriminacije, transfobije i homofobije. Napomena: Ista mjera je predviđena u 3.6.1.1 <i>(1) 31.XII 2013 [DR]</i> <i>(2) 31.III 2014 [DR]</i> <i>Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zabrani diskriminacije je prošao procedure usvajanja, odnosno raspravu u Skupštini CG i očekuje se njegovo konačno usvajanje.</i>	MLJMP Blanka Radošević Marović	DR Decembar 2013.;	<i>Usvojen Zakon o izmjenama</i> <i>(1) 31.XII 2013 [DR]</i> <i>Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zabrani diskriminacije je prošao procedure usvajanja i očekuje se njegovo konačno usvajanje na plenarnoj sjednici Skupštine CG.</i> <i>(2) 31.III 2014 [DR]</i> <i>Napomena: Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zabrani diskriminacije je prošao procedure usvajanja, odnosno raspravu u Skupštini CG i očekuje se njegovo konačno usvajanje.</i> <i>i dopunama Zakona o zabrani</i> <i>(1) 31.XII 2013 [?]</i> <i>(2) 31.III 2014 [?]</i> <i>diskriminacije</i> <i>(1) 31.XII 2013 [?]</i> <i>(2) 31.III 2014 [?]</i>	<i>Izvještaj o primjeni Zakona godinu dana nakon usvajanja;</i> <i>(1) 31.XII 2013 [?]</i> <i>(2) 31.III 2014 [?]</i> <i>Izvještaj međunarodnih i nevladinih organizacija u čijoj nadležnosti je monitoring LGBT prava;</i> <i>(1) 31.XII 2013 [?]</i> <i>(2) 31.III 2014 [?]</i> <i>Izvještaj o napretku Crne Gore.</i> <i>(1) 31.XII 2013 [?]</i> <i>(2) 31.III 2014 [?]</i>

23: Pravosuđe i osnovna prava

3.6.3.2 *	Jačati kapacitete i promovisati antidiskriminatorsko ponašanje kroz kontinuirano sprovođenje seminara/radionica i treninga prema utvrđenom Planu implementacije. Napomena: Ista mjera je predviđena u 3.6.1.2 (1) 31.XII 2013 [R]	MLJMP Blanka Radosevic Marovic	R April – Decembar 2013.	<i>Broj i vrsta realizovanih obuka;</i> (1) 31.XII 2013 [R] <i>Realizovano svih pet seminara + pet radionica predviđenih Planom edukacije izoblasti implementacije antidiskriminacionog zakonodavstva za 2013. godinu</i> <i>Ukupni broj i struktura polaznika koji su dobili sertifikat za pružanje zaštite od diskriminacije</i> (1) 31.XII 2013 [R] <i>24 inspektora-predstavnika Uprave za inspekcijske poslove CG</i>	<i>Obučene ciljne grupe</i> (1) 31.XII 2013 [R]
3.6.3.3	Pripremiti analizu o standardima tri različita modela zakona o registrovanom partnerstvu, kao pretpostavke za definisanje političkih uslova kod izbora modela koji najbolje odgovara crnogorskim uslovima kroz poseban projekat (1) 31.XII 2013 [DR] (2) 31.III 2014 [RK] <i>U izvještajnom periodu nije bilo aktivnosti vezanih za realizaciju ove mjere.</i>	MLJMP Blanka Radosevic Marovic	RK Septembar 2013 - decembar 2014.	<i>Urađena analiza o standardima tri različita modela Zakona o registrovanom partnerstvu;</i> (1) 31.XII 2013 [DR] <i>Ova aktivnost je započeta u oktobru 2013.godine, organizacijom međunarodnog panela o Registrovanom partnerstvu na kojemu su prezentirani modeli zakona zemalja: Holandije, Austrije i Norveške, kao i stanja u odnosu na ovu problematiku u Regionu (Hrvatska i Srbija)</i> (2) 31.III 2014 [RK] <i>Napomena: Tokom 2014. radiće se na izboru odgovarajućeg modela zakona kroz organizovanje međunarodne konferencije, TAIEX-podršku, ekspertske konsultacije,.. kako bi krajem 2014. imali Predlog modela koji bi odgovarao crnogorskim uslovima.</i> <i>Definisane preporuke za izbor modela koji najbolje odgovara crnogorskim uslovima.</i> (2) 31.III 2014 [RK] <i>Napomena: Tokom 2014. radiće se na izboru odgovarajućeg modela zakona kroz organizovanje</i>	

23: Pravosuđe i osnovna prava

				<i>međunarodne konferencije, TAIEX-podršku, ekspertske konsultacije,.. kako bi krajem 2014. imali Predlog modela koji bi odgovarao crnogorskim uslovima.</i>	
3.6.3.4	Publikovati materijal o presudama Evropskog suda za ljudska prava u vezi sa LGBT problematikom i postavljanje publikovanog materijala na veb stranici nadležnih organa <i>(1) 31.XII 2013 [R]</i> <i>(2) 31.III 2014 [R]</i>	Blanka Radosevic Marovic	R Jun 2013 - decembar 2013.	Publikovan materijal o presudama Evropskog suda za ljudska prava <i>(1) 31.XII 2013 [R]</i> <i>Publikacija „Praktični uvod u evropske standarde protiv diskriminacije“, u okviru projekta „Uvođenje evropskih standarda protiv diskriminacije u Crnoj Gori i drugim državama u regionu“ je pripremljena i u završnoj fazi lektorisanja prije publikovanja i prezentacije na Konferenciji „Praktični uvod u evropske standarde protiv diskriminacije“ koja je planirana za 1. X 2013. Očekuje se nakon Konferencije postavljanje Publikacije na web stranicama.</i> <i>(2) 31.III 2014 [R]</i> <i>Publikovan materijal o presudama Evropskog suda za ljudska prava pod nazivom "Praktični uvod u evropske standarde protiv diskriminacije" (oktobar, 2013. godine).</i>	
3.6.3.5	Organizovati regionalni stručni skup pravnika, advokata, predstavnika tužilačke i pravosudne vlasti, kako bi se diskutovalo o predmetnoj problematici u kontekstu presuda Evropskog suda za ljudska prava, i publikovani materijal učinio vidljivim <i>(1) 31.XII 2013 [R]</i> <i>(2) 31.III 2014 [R]</i>	Blanka Radosevic Marovic	R Jun 2013 - decembar 2013.	Održan regionalni stručni skup; <i>(1) 31.XII 2013 [R]</i> <i>Konferencija „Praktični uvod u evropske standarde protiv diskriminacije“ će biti iskorištena radi promocije Publikacije „Praktični uvod u evropske standarde protiv diskriminacije“, koja će se održati u Plavoj Sali Skupštine Crne Gore, 1. oktobra 2013. Na konferenciji će prisustvovati predstavnici nadležnih pravaosudnih institucija, predstavnici resornih ministarstava, univeziteta, kao i predstavnici nevladinog sektora.</i> <i>(2) 31.III 2014 [R]</i> <i>Održan regionalni stručni skup pod nazivom „Implementacija evropskih standarda protiv diskriminacije“ 1.oktobra 2013. godine, kojoj su prisustvovali predstavnici nadležnih pravosudnih</i>	

23: Pravosuđe i osnovna prava

				<i>institucija, predstavnici resornih ministarstava, univerziteta, predstavnici nevladinog sektora, kao i međunarodni eksperti.</i> <i>Publikovan materijal o presudama Evropskog suda za ljudska prava i postavljen na veb stranici nadležnih organa.</i> <i>(1) 31.XII 2013 [R]</i> <i>Materijal publikovan.</i> <i>(2) 31.III 2014 [R]</i> <i>Publikovan materijal o presudama Evropskog suda za ljudska prava i postavljen na veb stranici nadležnih organa (1.10.2013.)</i>	
3.6.3.6	Obezbijediti pristup HELP programu Savjeta Evrope (www.coe.int/help) <i>(1) 31.XII 2013 [R]</i> <i>(2) 31.III 2014 [R]</i> <i>U saradnji sa Help programom Savjeta Evrope, Centar će sprovesti kurs učenja na daljinu za sudije i tužioce iz oblasti antidiskriminacije.</i> <i>2. aprila 2014.godine u Podgorici će se održati početni sastanak polaznika kursa na daljinu, vezan za prezentaciju modula obuke i samo sprovođenje kursa</i>	CENPF Maja Milosevic	R Jun 2013 - decembar; 2013.	<i>Obezbijeden pristup HELP programu</i> <i>(1) 31.XII 2013 [R]</i> <i>Pristup obezbijeden.</i> <i>(2) 31.III 2014 [?]</i> <i>U saradnji sa Help programom Savjeta Evrope, Centra će sprovesti kurs učenja na daljinu za sudije i tužioce iz oblasti antidiskriminacije.</i> <i>2. aprila 2014.godine u Podgorici će se održati početni sastanak polaznika kursa na daljinu, vezan za prezentaciju modula obuke i samo sprovođenje kursa</i>	
3.6.3.7	Organizovati školske kampanje o nenasilju i nediskriminaciji na svim nivoima, uključujući društvene mreže – kampanja Savjeta Evrope „Borba protiv govora mržnje na internetu” <i>(2) 31.III 2014 [R]</i>	MPS Mubera Kurpejovic	R U toku; do marta 2014.;	<i>Broj škola u kojima su realizovane kampanje</i> <i>(2) 31.III 2014 [R]</i> <i>1/3 škola od ukupno 70, odnosno 1/3 od ukupno 8.000 učenika prošlo edukaciju o nenasilju i nediskriminaciji u okviru projekta “Usvoji internet, surfuj pametno”, koji organizuju TELENOR, Ministarstvo prosvjete, Ministarstvo za informaciono društvo i komunikacije, NVO Roditelji.</i>	<i>Smanjen nivo nasilja i diskriminacije u školama</i> <i>(2) 31.III 2014 [?]</i>

23: Pravosuđe i osnovna prava

				<i>o nenasilju i nediskriminaciji,</i> <i>(2) 31.III 2014 [R]</i> <i>na svim nivoima, u skladu sa ciljevima kampanje SE</i> <i>(2) 31.III 2014 [?]</i>	
3.6.3.8 *	Pripremiti i publikovati analizu o stanju i preporukama povodom strateških dokumenata, školskih programa i udžbenika u kontekstu zastupljenosti LGBT problematike <i>(1) 31.XII 2013 [R]</i>	MPS Mubera Kurpejovic	R Jun 2013 – decembar 2013.;	<i>Pripremljena i publikovana Analiza sa preporukama i objavljena na sajtu nadležnih organa</i> <i>(1) 31.XII 2013 [R]</i> <i>Pripremljena, publikovana, distribuirana, prezentovana Analiza sa preporukama. Sa Centrom za građansko obrazovanje uz podršku Savjeta Evrope promovisane obrazovne mjere Strategije: pripremljen je i podijeljen informativno-edukativni liflet.</i>	<i>Povećana dostupnost analiza i podataka i kontekstu zastupljenosti LGBT problematike</i> <i>(1) 31.XII 2013 [R]</i>
3.6.3.9 *	Promovisati principe i mjere Strategije među profesionalcima i opštom populacijom: raditi sa stručnim službama u školi, kreirati priručnik, obučiti nastavnike <i>(1) 31.XII 2013 [R]</i> <i>(2) 31.III 2014 [R]</i>	MPS Mubera Kurpejovic	R Jun 2013 – decembar 2013.;	<i>Broj obučenih nastavnika i</i> <i>(1) 31.XII 2013 [R]</i> <i>Sprovedena obuka za nastavni kadar (30 polaznika).</i> <i>stručnih službi u školama;</i> <i>(1) 31.XII 2013 [R]</i> <i>Kreiran i distribuiran priručnik;</i> <i>(1) 31.XII 2013 [R]</i> <i>Kreiran priručnik za školske psihologe i pedagoge</i>	<i>Obučeni nastavnici i stručne službe</i> <i>(1) 31.XII 2013 [R]</i>

23: Pravosuđe i osnovna prava

				<i>(NVO Juventas) i prosljeđen Zavodu za školstvo i MPS.</i> <i>(2) 31.III 2014 [R]</i> <i>"LGBT Forum Progres", Crnogorski olimpijski komitet, Uprava za mlade i sport Vlade Crne Gore i Evropska gej i lezbijka sportska federacija (EGLSF) publikovali su, uz podršku LGBT projekta Savjeta Evrope, zajedničku knjigu "LGBT Inkluzija u sportu" autorke Louis Englefield. Riječ je o priručniku koji ispituje razloge široko rasprostranjenog i kontinuiranog isključenja LGBT osoba iz sportskih tokova, ispituje prirodu i mehanizme predrasuda i diskriminacije prema LGBT osobama u sportu i naglašava cijenu tog isključenja. Priručnik, takođe, obezbjeđuje primjere dobre prakse u radu kako sa mladim tako i sa odraslim osobama, da se bore protiv homofobije u sportu i da pruže znanje kako stvoriti inkluzivnija, tolerantnija sportska okruženja u kojima se svi LGBT sportisti mogu istaći. Knjiga je dostupna i na sajtu www.lgbtprogres.me.</i> <i>Broj škola kojima je distribuiran.</i> <i>(1) 31.XII 2013 [R]</i>	
3.6.3.10	Poboljšati smještajne kapacitete LGBT skloništa i pratećih servisa <i>(1) 31.XII 2013 [NR]</i> <i>Realizacija mjere je u toku (Upućen zahtjev Upravi za imovinu u cilju pronalaženja adekvatnog rešenja za "Društveni centar LGBT osoba").</i> <i>(2) 31.III 2014 [R]</i>	MLIMP Blanka Radošević Marović	R Jun 2013 – decembar 2013.	<i>Pružena finansijska podrška</i> <i>(1) 31.XII 2013 [?]</i> <i>(2) 31.III 2014 [R]</i> <i>Obezbijeđena sredstva iz donacija za 2014. godinu. Otvoren i prvi LGBT socijalni centar "SOGI" u Podgorici, takođe uz pomoć donatorskih sredstava.</i>	

23: Pravosuđe i osnovna prava

3.6.3.11 *	Podržati razvoj društvene lezbijske mreže (1) 31.XII 2013 [R]	MIDT Radule Novovic	R Jun 2013.;	Formirana društvena lezbijska mreža (1) 31.XII 2013 [R] Urađen sajt, čija je adresa: www.shelovesher.me. Sajt predat na dalju upotrebu predstavnicima LGBT Foruma Progres.	
3.6.3.12	Obučavati socijalne i stručne radnike u centrima za socijalni rad i ustanovama socijalne i dječje zaštite, u cilju razumijevanja i unapređenja kvaliteta života LGBT osoba u porodici i zajednici (1) 31.XII 2013 [R] (2) 31.III 2014 [R]	MRSS Budimirka Djukanovic	R Septembar 2013 - kontinuirano	Obučeni socijalni i stručni radnici u centrima za socijalni rad i ustanovama socijalne i dječje zaštite (1) 31.XII 2013 [R] Održan trening u cilju unapređenja kvaliteta života pripadnika LGBT zajednice za zaposlene stručne radnike u Centrima za socijalni rad i ustanovama socijalne i dječje zaštite na Ivanovim koritima 3-4. decembra 2013. godine. (2) 31.III 2014 [R] Održan je dvodnevni seminar za 24 stručna radnika iz centara za socijalni rad i ustanova socijalne i dječje zaštite. Na seminaru se govorilo o pitanjima koja se odnose na adolescenciju i homoseksualnost sa aspekta socijalne i zdravstvene zaštite. Takođe je bilo riječi o zlostavljanju adolescenata, homoseksualnoj orijentaciji, kao i podrsci porodici i LGBT osobi.	
3.6.3.13	Potpisati Memorandum o razumijevanju o mjerama u borbi protiv diskriminacije po osnovu seksualne orijentacije ili rodnog identiteta i promociji tolerancije prema LGBT osobama sa lokalnim vlastima (1) 31.XII 2013 [DR] (2) 31.III 2014 [DR]	MLJMP Blanka Radosevic Marovic	DR Oktobar 2013.	Potpisan memorandum o razumijevanju sa lokalnim vlastima (1) 31.XII 2013 [DR] Urađen Nacrt memoranduma o razumijevanju i saradnji sa lokalnim samoupravama u Crnoj Gori. (2) 31.III 2014 [DR] Nakon dobijenih mišljenja na Memorandum, pripremljen je konačni tekst Memoranduma i uslijediće potpisivanje sa svakom opštinom pojedinačno. Očekuje se da će se Memorandum u 2014. godini potpisati sa pet crnogorskih opština, a prvo sa opštinom Kotor u aprilu 2014. godine.	

23: Pravosuđe i osnovna prava

3.6.3.14 *	Obučiti policijske službenike za senzibilan rad sa LGBT zajednicom (1) 31.XII 2013 [RK]	PA	RK Do jula 2013. godine; ;	Broj i struktura obučanih policijskih službenika obuhvaćenih projektom; Uspostavljen tim povjerenja između LGBT zajednice i policijskih službi; (1) 31.XII 2013 [RK] Realizovana obuka za 60 policijskih službenika za senzibilan rad sa LGBT zajednicom u organizaciji UP i LGBT Foruma Progres. Publikovani primjeri dobre prakse; Uspostavljena aktivna saradnja između LGBT zajednice i policijskih službi. (1) 31.XII 2013 [R] Izrađen priručnik za službenike policije pod nazivom "Policija, tolerancija i prihvatanje identiteta" u saradnji LGBT Foruma, MUP-a, UP. Priručnik distribuiran službenicima UP.	
3.6.3.15 *	Izvršiti analizu postojećih evidencija podataka o zločinima iz mržnje i diskriminacije. Provjeriti nacionalne strukture i procedure za istrage kršenja prava LGBT osoba (1) 31.XII 2013 [RK]	MLJMP Blanka Radosevic Marovic	RK Jun – decembar 2013.	Izvršena analiza evidencija nadležnih organa; (1) 31.XII 2013 [RK] U okviru redovnog godišnjeg izvještaja o radu Zastitnika ljudskih prava i sloboda obuhvaćen je dio zaštite od diskriminacije, u okviru kog su iskazani podaci o podnijetim tužbama u vezi sa diskriminacijom. Izvještaj o radu dostupan je na web stranici Zaštitnika. Završen i publikovana analiza sa preporukama i recenzijom i predstavljene dalje smjernice. (1) 31.XII 2013 [R] Izradjena i objavljena publikacija "Praktični uvod u evropske standarde protiv diskriminacije" Publikacija je objavljena u okviru projekta „Uvođenje evropskih standarda protiv diskriminacije u Crnoj Gori i drugim državama u regionu”, u saradnji sa savjetnikom predsjednika Vlade Crne Gore za ljudska prava i	

23: Pravosuđe i osnovna prava

				<i>zaštitu od diskriminacije, i uz podršku nemačkog Ministarstva za inostrane poslove. Publikacija je postavljena na web stranice nadležnih državnih organa.</i>	
3.6.3.16	Identifikovati i imenovati kontakt osobe za rad sa LGBT zajednicom u područnim jedinicima policije, uzimajući u obzir iskustvo na bazi realizovanih obuka <i>(1) 31.XII 2013 [R]</i>	MUP	R Decembar 2013.	<i>Imenovane kontakt osobe za rad sa LGBT zajednicom u područnim jedinicima policije (1) 31.XII 2013 [R] Imenovane su kontakt osobe u CB Podgorica, CB Nikšić, CB Budva, CB Bar, CB Herceg Novi, CB Pljevlja, CB Berane i CB Bijelo Polje.</i>	
	<i>(2) 31.III 2014 [R]</i>				
3.6.3.17	Vršiti obuke zdravstvenih radnika i medicinskog osoblja i unapređivati servis za rad sa LGBT zajednicom u cilju razumijevanja i unapređenja kvaliteta života LGBT osoba <i>(1) 31.XII 2013 [RK]</i>	MZ Senka Klikovac	RK Kontinuirano	<i>Broj i vrsta realizovanih obuka; (1) 31.XII 2013 [RK] U okviru Instituta za javno zdravlje u kontinuitetu se sprovode obuke zdravstvenih radnika i medicinskog osoblja u cilju razumijevanja i unapređenja kvaliteta života LGBT osoba sa učešćem eksperata iz okruženja i šire kojima je ova problematika lex specialis. (2) 31.III 2014 [RK] U izvještajnom periodu nisu realizovane obuke. Napomena: Do novembra 2014 godine održaće se seminar-radionica u organizaciji Ministarstva zdravlja. Za ovu aktivnost odobrena su finansijska sredstva preko Taix tehničke pomoći.</i>	
	<i>(2) 31.III 2014 [RK]</i>			<i>Broj i struktura obučanih zdravstvenih radnika i medicinskog osoblja i Izvještaj NVO koje se bave monitoringom LGBT prava o kvalitetu pružanja medicinskih usluga LGBT zajednici. (1) 31.XII 2013 [RK]</i>	

23: Pravosuđe i osnovna prava

				(2) 31.III 2014 [RK] <i>Napomena: Nema podataka za ovaj indikator, obzirom da u izvještajnom periodu nema realizovanih obuka.</i>	
3.6.3.18 *	Institucionalizovati odnose zdravstvenih vlasti sa LGBT zajednicom kroz potpisivanje sporazuma o saradnji i razvijanje zajedničkih inicijativa (1) 31.XII 2013 [R]	MZ Senka Klikovac	R Novembar 2013.;	<i>Potpisan sporazum o saradnji i definisane zajedničke inicijative;</i> (1) 31.XII 2013 [R] <i>Memorandum o saradnji Ministarstva zdravlja i NVO LGBT Forum "Progres" potpisan 19.12.2013. godine.</i> (2) 31.III 2014 [DR] <i>Napomena: Do kraja 2014 potpisaće se memorandum o saradnji sa većim brojem JZU.</i> <i>Izvještaj NVO o sprovođenju ciljeva definisanih Sporazumom.</i> (1) 31.XII 2013 [R]	
3.6.3.19 *	Kreirati bazu LGBT eksperata i aktivista u cilju mobilizacije za konsultacije povezane sa procesom donošenja odluka (1) 31.XII 2013 [DR] <i>Kreirana baza podataka aktivista iz Ministarstva zdravlja i 32 JZU (Institut za javno zdravlje, domovi zdravlja, opšte i specijalne bolnice, klinički centar, zavod za hitnu medicinsku pomoć i zavod za transfuziju krvi). Baza podataka eksperata za LGBT medicinske struke još uvijek nije kreirana.</i> (2) 31.III 2014 [DR] <i>Potpuna realizacija ove mjere odložena je za decembar 2014. godine</i>	MZ Senka Klikovac	DR Decembar 2013.	<i>Uključeni autentični LGBT predstavnici u proces konsultovanja i donošenja odluka u vezi sa pitanjima od interesa za LGBT zajednicu</i> (1) 31.XII 2013 [R] (2) 31.III 2014 [DR]	
3.6.3.20	U saradnji sa LGBT zajednicom pripremiti i usvojiti Pravilnik o prijemu i tretmanu transrodnih osoba u vezi sa procesom	MZ Senka Klikovac	NR	<i>Usvojen Pravilnik o prijemu i tretmanu transrodnih osoba u vezi sa procesom njihove</i>	

23: Pravosuđe i osnovna prava

	njihove rodne potvrde (1) 31.XII 2013 [NR] <i>Pripremljen Nacrt pravilnika o promjeni pola iz medicinskih razloga koji tekst je dostavljen ekspertima medicinske struke na mišljenje iz oblasti endokrinologije i hirurgije, te se finalizacija istog i usvajanje planira do kraja 2014. godine.</i> (2) 31.III 2014 [NR] <i>Realizacija ove mjere odložena je za IV kvartal 2014. godine.</i>		Maj-oktobar 2013. godine	rodne potvrde (1) 31.XII 2013 [NR] (2) 31.III 2014 [NR] <i>Napomena: Usvajanje Pravilnika je odloženo za IV kvartal 2014. godine.</i>	
--	---	--	---------------------------------	--	--

- 3.7 Preporuka: Preduzeti korake kako bi se osigurala potpuna transparentnost reprezentativnosti sindikata i pravo na osnivanje novih sindikata, u skladu s odgovarajućim nacionalnim propisima.

Br.	Mjera / Aktivnost	Nadl. Organ	Rok Status	INDIKATORI REZULTATA	INDIKATORI UTICAJA
3.7.1	Pripremiti tabelu usklađenosti Zakona o reprezentativnosti sindikata sa Poveljom o temeljnim pravima i analizu uticaja novih rješenja u zakonu na unapređenje ostvarivanja sindikalnih prava (2) 31.III 2014 [R] <i>Tabela usklađenosti pripremljena i dostavljena EK.</i>	MRSS Tijana Prelevic	R Mart 2014.	<i>Pripremljena Tabela usklađenosti sa ocjenom uticaja i dostavljenja EK</i> (2) 31.III 2014 [R] <i>Pripremljena je tabela usklađenosti Zakona o reprezentativnosti sindikata sa Poveljom o temeljnim pravima sa analizom uticaja novih rješenja u zakonu na unapređenje ostvarivanja sindikalnih prava. Pomenuta tabela usklađenosti sa analizom uticaja je dostavljena Evropskoj komisiji.</i>	
3.7.2 *	Učiniti dostupnim javnosti Registar sindikalnih organizacija i Registar reprezentativnih sindikata (1) 31.XII 2013 [R] (2) 31.III 2014 [R]	MRSS Tijana Prelevic	R Decembar 2013.	<i>Objavljeni registri na veb stranici Ministarstva;</i> (1) 31.XII 2013 [R] <i>Objavljeni registri na veb stranici Ministarstva.</i> (2) 31.III 2014 [R] <i>Redovno ažuriranje.</i>	

23: Pravosuđe i osnovna prava

				(1) 31.XII 2013 [RK] Redovno ažuriranje. (2) 31.III 2014 [RK]	
3.7.3 *	Učiniti dostupnim javnosti nacionalnih propisa i međunarodnih standarda kojima se uređuju pravo na osnivanje i postupak registracije sindikata i utvrđivanje reprezentativnosti sindikata (1) 31.XII 2013 [R] (2) 31.III 2014 [R]	MRSS Tijana Prelevic	R Decembar 2013.	<i>Objavljeni propisi i međunarodni standardi na veb stranici Ministarstva;</i> (1) 31.XII 2013 [R] <i>Objavljeni propisi i međunarodni standardi na veb stranici Ministarstva.</i> (2) 31.III 2014 [R] <i>Redovno ažuriranje.</i> (1) 31.XII 2013 [RK] <i>Redovno ažuriranje.</i> (2) 31.III 2014 [RK]	

3.8.1 A - Preporuka: Poboljšati zaštitu i primjenu prava djece, uključujući jačanje relevantnih savjeta i nastavak deinstitutionalizacije gdje je to moguće.

Br.	Mjera / Aktivnost	Nadl. Organ	Rok Status	INDIKATORI REZULTATA	INDIKATORI UTICAJA
3.8.1.1 *	Izmjene i dopune Krivičnog zakonika u dijelu: - inkriminacije svih oblika torture i drugog nehumanog i ponižavajućeg postupanja i kažnjavanja djece, s posebnim akcentom na djecu koja žive u ustanovama dječije i socijalne zaštite i djecu lišenu slobode uz garanciju podnošenja pritužbi na tretman; - inkriminacije prodaje djece u svrhe seksualne eksploatacije, prodaje organa u cilju sticanja profita, prinudnog rada i nelegalnog usvojenja;	MP Branka Lakocevic	R Septembar 2013.;	<i>Usvojen Zakon o izmjenama i dopunama Krivičnog zakonika u skladu sa standardima EU, i to Direktivom 92/11 i Okvirnom odlukom Savjeta 2004/68 JHA, Konvencije Savjeta Evrope o zaštiti djece od seksualnog iskorišćavanja i zlostavljanja djece, Konvencije o ra</i> (1) 31.XII 2013 [NR] <i>Usvojen Zakon o izmjenama i dopunama Krivičnog zakonika u skladu sa standardima EU, i to sa Direktivom 92/11 i Okvirnom odlukom Savjeta 2004/68 JHA, Konvencije Savjeta Evrope o zaštiti djece od seksualnog iskorišćavanja i zlostavljanja</i>	

23: Pravosuđe i osnovna prava

	- inkriminacije mamljenja djeteta u cilju vršenje krivičnih djela protiv polne slobode; - inkriminacije korišćenja seksualnih usluga maloljetnog lica; - izmjene krivičnog djela dječije pornografije; - propisivanja gonjenja ex officio za krivično djelo obljudba nad nemoćnim licem; - inkriminacije zaključenja prinudnih brakova. (1) 31.XII 2013 [R]			djece (Sl. list CG, br. 40/13). Zakon je stupio na snagu 21. VIII 2013. godine. Obezbijeđen veći stepen krivičnopravne zaštite prava djeteta. (1) 31.XII 2013 [R] Izmjenama i dopunama Krivičnog zakonika obezbijeđen je veći stepen krivičnopravne zaštite djeteta.	
3.8.1.2 *	Donošenje novog Zakona o socijalnoj i dječijoj zaštiti kojim će biti regulisani mehanizmi stručnog nadzora nad radom ustanova socijalne i dječije zaštite, kao i inspeksijski nadzor i izrada pratećih podzakonskih akata (1) 31.XII 2013 [DR] (2) 31.III 2014 [DR]	MRSS Svetlana Sovilj	DR Jul 2013.	Usvojen Zakon o socijalnoj i dječijoj zaštiti i prateći podzakonski akti: (1) 31.XII 2013 [R] Zakon usvojen u junu i objavljen u Sl. listu CG, br. 27/13, a Pravilnik o bližim uslovima za ostvarivanje prava iz socijalne i dječije zaštite je usvojen u julu (Sl. list CG, br. 40/13), ostali podzakonski akti su u fazi izrade. (2) 31.III 2014 [R] Novi Zakon o socijalnoj i dječjoj zaštiti ("Sl.list CG", broj 27/2013) je usklađen sa međunarodnim standardima i obavezama međunarodnih ugovora preuzetih ratifikacijom, na prvom mjestu onih koji se odnose na garancije ljudskih prava i sloboda i prava djeteta. Takođe, razlozi za donošenje ovog zakona se nalaze i u potrebi za ispunjenjem evropskih standarda u procesu pridruživanja Evropskoj uniji i harmonizaciji našeg zakonodavstva sa aquis communautaire. Ovim zakonom unaprijeđena je oblast materijalnih davanja, kao i oblast usluga socijalne i dječje zaštite. Donošenjem pomenutog zakona, realizuju se aktivnosti koje podrazumijevaju između ostalog, podsticanje razvoja raznovrsnih i uvođenje novih usluga socijalne i dječije zaštite u	

23: Pravosuđe i osnovna prava

				<i>zajednici i uključivanje u oblast pružanja usluga što više različitih aktera. Takođe, zakon predviđa propisivanje minimalnih standarda za pružanje usluga socijalne i dječje zaštite, koji će omogućiti da se usluge na teritoriji Crne Gore pružaju i razvijaju na ujednačen način. To znači da usluga u svim mjestima u kojima se pruža mora zadovoljiti isti minimum standarda. Zakonom je utvrđen postupak za dobijanje licence za organizacije i stručne radnike iz oblasti socijalne i dječje zaštite, kao i postupak akreditacije programa obuke.</i> 1. Pravilnik o minimalnim standardima kvaliteta usluga socijalne i dječje zaštite, (1) 31.XII 2013 [NR] Napomena: Pravilnik je u fazi izrade. (2) 31.III 2014 [NR] Pravilnik o minimalnim standardima kvaliteta usluga socijalne i dječje zaštite, u sklopu koga su: 1) Pravilnik za minimalne standarde za savjetodavno-terapijske i socijalno-edukativne usluge, 2) Pravilnik o bližim uslovima za pružanje i korišćenje, normativima i minimalnim standardima usluge smještaja odraslih lica sa invaliditetom i starih lica u ustanovu, 3) Pravilnik o bližim uslovima za pružanje i korišćenje, normativima i minimalnim standardima usluge smještaja djece u ustanovu i 4) Pravilnik o bližim uslovima za normativima i minimalnim standardima podrške za život u zajednici Napomena: Rok za usvajanje je II kvartal 2014. 2. Pravilnik o porodičnom smještaju / hraniteljstvu, (1) 31.XII 2013 [NR]	
--	--	--	--	--	--

23: Pravosuđe i osnovna prava

				<i>Napomena: Pravilnik je u fazi izrade.</i> <i>(2) 31.III 2014 [NR]</i> <i>Pravilnik o porodičnom smještaju/hraniteljstvu je planiran u I kvartalu 2014. i još je u fazi izrade. Njegovo donošenje se očekuje u martu 2014.</i> <i>Napomena: Ispunjavanje ovog roka zavisi od konsultanata.</i> 3. Pravilnik o radu centara za socijalni rad, <i>(1) 31.XII 2013 [NR]</i> <i>Napomena: Pravilnik je u fazi izrade.</i> <i>(2) 31.III 2014 [R]</i> <i>Donešen je Pravilnik o bližim uslovima o organizaciji, normativima, standardima i načina rada centra za socijalni rad („Sl.list CG“, broj 58/13)</i> <i>Ovim pravilnikom propisuje se organizacija, normativi, standardi i način rada centra za socijalni rad, kao i bliži uslovi pružanja usluga u oblasti socijalne i dječje zaštite. Centar se može osnovati za teritoriju jedne ili više opština. U Centru koji je osnovan za teritoriju više opština, organizuju se područne jedinice koje se odnose na teritoriju jedne opštine. U većim naseljima udaljenim od sjedišta Centra, mogu se organizovati kancelarije. Centar obavlja djelatnost, po pravilu, u okviru službi.</i> <i>Službe se obrazuju prema vrsti, složenosti, prirodi i međusobnoj povezanosti poslova u Centru.</i> <i>Napomena: Ime pravilnika je izmjenjeno</i> 4. Pravilnik o regulatornim mehanizmima (licenciranje i akreditacija), <i>(1) 31.XII 2013 [NR]</i> <i>Napomena: Pravilnik je u fazi izrade.</i> <i>(2) 31.III 2014 [NR]</i> <i>Shodno Zakonu o socijalnoj i dječjoj zaštiti član</i>	
--	--	--	--	--	--

23: Pravosuđe i osnovna prava

				<i>169 stav 2 propisano je donošenje podzakonskog akta za licenciranje u roku od dvije godine od dana stupanja na snagu zakona tj. do juna 2015.godine</i> <i>Napomena:</i> <i>5. Pravilnik o materijalnim davanjima, (1) 31.XII 2013 [NR]</i> <i>Napomena: Pravilnik je u fazi izrade. (2) 31.III 2014 [R]</i> <i>Pravilnik o bližim uslovima za ostvarivanje prava na materijalna davanja iz socijalne i dječje zaštite je usvojen u julu (Sl. list CG, br. 40/13)</i> <i>Pomenuti pravilnik, u skladu sa Zakonom o socijalnoj i dječjoj zaštiti, osim što uređuje bliže uslove za ostvarivanje materijalnih davanja iz socijalne i dječje zaštite, propisuje i formalne pretpostavke za ostvarivanje pomenutih davanja. Propisan je sadržaj i obrazac nalaza i mišljenja centra za socijalni rad.</i> <i>Napomena: Ime pravilnika je izmjenjeno</i> <i>6. Pravilnik o evidencijama. (1) 31.XII 2013 [NR]</i> <i>Napomena: Pravilnik je u fazi izrade. (2) 31.III 2014 [R]</i> <i>Donijet je Pravilnik o sadržaju baze podataka i sadržaju i načinu vođenja evidencije u socijalnoj i dječjoj zaštiti („Sl.list CG“, broj 58/13)</i> <i>Ovim pravilnikom propisuju se bliži uslovi u pogledu sadržaja, čuvanja, načinu vođenja i pristupu evidencijama, registrima i bazi podataka. Zbirka podataka o materijalnim davanjima iz socijalne i dječje zaštite čine podzbirke podataka, koje se odnose na: materijalno obezbjeđenje; ličnu invalidninu; dodatak za njegu i pomoć; zdravstvenu zaštitu; troškove sahrane; jednokratnu novčanu pomoć; naknadu za</i>	
--	--	--	--	---	--

23: Pravosuđe i osnovna prava

				<i>novorođeno dijete; dodatak za djecu; refundaciju naknade zarade i naknadu zarade za porodijsko, odnosno roditeljsko odsustvo; naknadu po osnovu rođenja djeteta; i refundaciju naknade zarade i naknadu zarade za rad sa polovinom punog radnog vremena.</i> <i>Napomena: Ime pravilnika je izmjenjeno</i>	
3.8.1.3 *	Donijeti Zakon o potvrđivanju III Opcionog protokola o komunikacijskim procedurama (žalbenom postupku) uz Konvenciju o pravima djeteta <i>(1) 31.XII 2013 [R]</i>	MRSS Svetlana Sovilj	R Jul 2013.	<i>Usvojen Zakon o potvrđivanju III Opcionog protokola o komunikacijskim procedurama (žalbenom postupku) uz Konvenciju o pravima djeteta, čime je djeci data mogućnost za pristup pravdi na međunarodnom nivou, kroz novousvojeni žalbeni postupak</i> <i>(1) 31.XII 2013 [R]</i> <i>Usvojen 9. VII 2013. i objavljen u Sl. listu CG, međunarodni ugovori, br. 6/13.</i>	
3.8.1.4	Donošenje i primjena novog Nacionalnog plana akcija za djecu (NPA) 2013-2017 <i>(1) 31.XII 2013 [DR]</i>	MRSS Svetlana Sovilj	R Jun 2013.	<i>Usvojen NPA za djecu;</i> <i>(1) 31.XII 2013 [R]</i> <i>Usvojen u junu 2013.</i> <i>(2) 31.III 2014 [R]</i> <i>Nacionalni plan akcije za djecu (NPAD) strateški je dokument Vlade Crne Gore u kome se definiše opšta politika zemlje prema djeci za period od 2013. do 2017. godine. Jedan od strateških ciljeva NPAD je uspostavljanje i sprovođenje efikasne koordinacije između svih ključnih aktera u planiranju, upravljanju primjenom i ocjenjivanju uspješnosti javnih politika prema djeci. Ministarstvo rada i socijalnog staranja je donijelo akt o osnivanju Savjeta za prava djeteta, a njegova nadležnost je proširena na sve oblasti definisane UN Konvencijom o pravima djeteta. Osnovni zadaci Savjeta za prava djeteta su da prati implementaciju Nacionalnog plana akcije za djecu. Članovi SPD-a su i predstavnik djeteta (čime je obezbijeđena participacija djece u pripremi i realizaciji javnih politika koje se tiču njihovog društvenog položaja), kao i tri predstavnika civilnog sektora.</i>	<i>Redovno praćenje i ažuriranje indikatora uticaja iz NPA za djecu u svim oblastima; Izveštaj UN Komiteta za prava djeteta.</i> <i>(1) 31.XII 2013 [?]</i> <i>(2) 31.III 2014 [RK]</i> <i>Formirana je radna grupa za praćenje realizacije aktivnosti planiranim Nacionalnim Planom Akcije za djecu, koja jednom godišnje sacinjava izvjestaj o realizaciji plana za Vladu Crne Gore.</i>
	<i>(2) 31.III 2014 [R]</i>				

23: Pravosuđe i osnovna prava

				<i>Uspostavljen je sistem za sveobuhvatno prikupljanje, čuvanje i analizu podataka o djeci u cilju efikasnog praćenja i procjene uticaja zakona i javnih politika u svim oblastima od značaja za djecu. Baza podataka dječje zaštite redovno se ažurira i upotrebljava u Centrima za socijalni rad i Ministarstvu rada i socijalnog staranja.</i> <i>Planirana i obezbijedena budžetska sredstva za primjenu NPA;</i> <i>(1) 31.XII 2013 [?]</i> <i>(2) 31.III 2014 [R]</i> <i>Implementacija Nacionalnog plana akcije za djecu se finansira iz budžetskih sredstava.</i> <i>Savjet za prava djeteta prati, nadgleda, koordinira i podstiče primjenu NPA.</i> <i>(1) 31.XII 2013 [?]</i> <i>(2) 31.III 2014 [R]</i> <i>MRSS je formiralo Savjet za prava djeteta koje prati i koordinira i podstiče primjenu NPA.</i>	
3.8.1.5 *	Usvojiti Strategiju razvoja socijalne i dječje zaštite za period 2013-2017 <i>(1) 31.XII 2013 [R]</i> <i>(2) 31.III 2014 [R]</i>	MRSS Svetlana Sovilj	R Decembar 2013.	<i>Usvojena Strategija razvoja socijalni i dječje zaštite;</i> <i>(1) 31.XII 2013 [R]</i> <i>Vlada je, 27. juna 2013. godine, donijela Strategiju razvoja sistema socijalne i dječje zaštite za period 2013-2017 i prihvatila Akcioni plan za period 2013-2014.</i> <i>(2) 31.III 2014 [R]</i> <i>Strategijom razvoja sistema socijalne i dječje zaštite, za period 2013-2017.godine sa Akcionim plan za realizaciju, za period 2013-2014.godina koja je usvojena u junu 2013, godine utvrđeni su</i>	

23: Pravosuđe i osnovna prava

				<i>sledeći strateški pravci:</i> <i>1) Definisanje razvojne politike socijalne i dječje zaštite povezane sa drugim sistemima i djelatnostima u društvu i harmonizovane sa međunarodnim propisima i standardima, usmjerene na prevenciju socijalnih problema;</i> <i>2) Decentralizaciju sistema socijalne i dječje zaštite;</i> <i>3) Učešće građana i korisnika u odlučivanju o sredstvima i načinima za zadovoljavanje potreba;</i> <i>4) Efikasnija materijalna davanja u socijalnoj i dječjoj zaštiti;</i> <i>5) Obezbjedjivanje kvalitetnih usluga u socijalnoj i dječjoj zaštiti.</i> <i>Strategijom je utvrđeno da će Ministarstvo rada i socijalnog staranja na osnovu evaluacije i izvještaja svih socijalnih aktera koji učestvuju u realizaciji ove strategije, prema potrebi, a najmanje svake druge godine, sagledati i ocijeniti tok reforme sistema socijalne i dječje zaštite.</i> <i>Shodno planiranim aktivnostima za 2013.godinu realizovano je sledeće:</i> <i>- donijet je Pravilnik o bližim uslovima za ostvarivanje prava na osnovna materijalna davanja iz socijalne i dječje zaštite;</i> <i>-shodno Zakonu o socijalnoj i dječjoj zaštiti izvršeno je usklađivanje osnovnih materijalnih davanja iz socijalne i dječje zaštite.Usklađivanje se vrši polugodišnje (01.januara i 01. jula tekuće godine) sa kretanjem troškova života i prosječne zarade zaposlenih na teritoriji Crne Gore na osnovu statističkih podataka za predhodno polugodište u procentu koji predstavlja zbir polovine procenta rasta, odnosno pada troškova života i polovine procenta rasta, odnosno pada zarada. Akt o usklađivanju mjesečnih novčanih primanja donosi Ministarstvo rada i socijalnog staranja.</i> <i>-razvija se sistem informisanja javnosti o pravima iz socijalne i dječje zaštite radi povećanja dostupnosti prava na portalu Ministarstva rada i socijalnog staranja. Ove aktivnosti će se odvijati u kontinuitetu;</i>	
--	--	--	--	---	--

23: Pravosuđe i osnovna prava

				-shodno Zakonu o socijalnoj i dječjoj zaštiti pojednostavljene su procedure i administriranje za ostvarivanje prava iz socijalne i dječje zaštite. Naime, u postupku ostvarivanja i preispitivanja prava sve dokaze koji se vode kod nadležnih organa obezbjeđivaće po službenoj dužnosti Centar za socijalni rad, kao prvostepeni organ. Veća efikasnost u tom pogledu se očekuje u narednom periodu kada se stvore uslovi preuzimanja podataka elektronskim putem što zavisi od razvoja ovog sistema i u drugim oblastima; - donijet je Pravilnik o sadržini i obliku individualnog plana aktivacije i načinu sprovođenja mjera socijalne uključenosti radno sposobnik korisnika materijalnog obezbjeđenja. Do kraja 2013. godine objaviće se u „Sl.listu CG“. Akcionim planom izrada akta je bila predviđena do kraja 2014. godine; - donijet je Pravilnik o bližim uslovima o organizaciji, normativima, standardima i načina rada centra za socijalni rad. Do kraja 2013. godine objaviće se u „Sl.listu CG“; -donijet je Pravilnik o sadržaju baze podataka i sadržaju i načinu vođenja evidencije u socijalnoj i dječjoj zaštiti. Do kraja 2013. godine objaviće se u „Sl.listu CG“. Akcionim planom izrada akta je bila predviđena do kraja 2014. godine; -donijet je Pravilnik o bližim uslovima i standardima za obavljanje stručnih poslova u socijalnoj i dječjoj zaštiti; -supervizija stručnog rada propisana je Pravilnikom o bližim uslovima i standardima za obavljanje stručnih poslova u socijalnoj i dječjoj zaštiti; Aktivnosti planirane do kraja 2013. godine čija je realizacija u toku: - Usluge u oblasti socijalne i dječje zaštite obezbjeđuju se putem saradnje Ministarstva rada i socijalnog staranja i opština kada se radi o uslugama dnevnog boravka u Dnevnim centrima. Do sada su otvoreni dnevni centri u Bijelom Polju, Nikšiću, Pljevljima, Herceg Novom, Ulcinju, Plavu i	
--	--	--	--	---	--

23: Pravosuđe i osnovna prava

				<i>Cetinju. U različitim fazama realizacije su dnevni centri u Mojkovcu, Baru, Budvi, Rožajama i Beranama. Obzirom da će se u Ministarstvu rada i socijalnog staranja organizovati Direkcija koja će obavljati poslove saradnje sa lokalnom samoupravom u narednom periodu se očekuje inteziviranje saradnje u razvoju usluga za kojima postoji potreba u opštinama. Takođe, u narednom periodu po donošenju odgovarajućih podzakonskih akata očekuje se razvoj usluga putem javnih nabavki, javnim pozivom ili javno-privatnim partnerstvom. Ove aktivnosti će se odvijati u kontinuitetu;</i> <i>-do kraja 2013.godine donijeće se Uredba o dopunama uredbe o organizaciji i načinu rada organa uprave (nadležnost ministarstva unutrašnjih poslova) kojom će se stvoriti osnov za početak rada Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu u skladu sa Zakonom o socijalnoj i dječjoj zaštiti . Djelatnost Zavoda je obavljanje razvojnih, savjetodavnih, istraživačkih i drugih stručnih poslova u socijalnoj i dječjoj zaštiti u cilju unaprijeđenja te oblasti.</i> <i>-Akcionim planom je predviđeno donošenje podzakonskog akta u oblasti licenciranja do 2013.godine. Međutim, Zakonom o socijalnoj i dječjoj zaštiti članom 169 stav 2 propisano je donošenje podzakonskog akta dvije godine od dana stupanja na snagu Zakona. Nastojace se da se navedeni podzakonski akt donesu prije roka utvrđenog zakonom.</i> <i>-U toku su aktivnosti na izradi teksta Pravilnika kojima će se urediti minimalni standardi u oblasti usluga uz učešće stranih konsultanata.</i> <i>-Urađena je radna verzija podzakonskog akta kojima će se bliže uraditi porodični smještaj-hraniteljstvo i porodični smještaj uz učešće stranih konsultanata i ubrzo se očekuje sprovođenje zakonske procedure za njegovo usvajanje;</i> <i>-U toku su aktivnosti na izradi teksta podzakonskog akta kojim će se propisati minimalni stanardi za savjetodavno-terapijske i socijalno-edukativne usluge (savjetovanje;</i>	
--	--	--	--	---	--

23: Pravosuđe i osnovna prava

				<i>terapija; medijacija; SOS telefon)uz učešće stranih konsultanata;</i> <i>-U završnoj fazi su aktivnosti na izradi Plana transformacije JU Zavoda „Komanski most“ i JU Dječjeg dom „Mladost“ Bijela.</i> <i>Izveštaj o napretku EK.</i> <i>(1) 31.XII 2013 [?]</i>	
3.8.1.7	Organizovati specijalističke obuke za sudije i državne tužioce za maloljetnike u cilju jačanja dijaloga među sudijama zemalja regiona i razmjene iskustava sa zemljama EU <i>(2) 31.III 2014 [RK]</i>	CENPF Maja Milosevic	RK Od januara 2014. i dalje; ; 3 seminar na godišnjem nivou ;	<i>Usvojen Poseban program obuke;</i> <i>(2) 31.III 2014 [R]</i> <i>u toku 2013. godine, shodno Zakonu o postupanju prema maloljetnicima u krivičnom postupku, koji predviđa specijalizaciju svih službenih aktera u postupcima sa maloljetnim učiniocima krivičnih djela i maloljetnicima kao učesnicima u krivičnom postupku tj. sudija, tužilaca, policajaca i advokata, organizovane su III specijalizovane obuke o novinama usvojenog zakonodavstva i međunarodnim standardima kao i posebnim tehnikama i metodama vladanja potrebnih za rad sa djecom za sudije za maloljetnike (35 polaznika) i tužioce za maloljetnike (38 polaznika), kao i jedan okrugli sto. Obuke su provedene kroz projekat "Pravda za djecu" koji implementira Ministarstvo pravde Crne Gore u saradnji sa Kancelarijom UNICEF-a za Crnu Goru, a finansira Evropska Unija posredstvom Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori. Značajnu finansijsku podršku prilikom realizacije specijalizovane obuke dala je i Ambasada SAD u Crnoj Gori. Specijalističke obuke su vodili regionalni eksperti iz Republike Srbije i Republike Hrvatske (2 eksperta iz oblasti dječijih prava, psihološkinja i sudija za maloljetnike) Nadalje u okviru prijekta "Pravda za djecu"u 2014. godini, u cilju razmatralja problema koji se javljaju u praksi, prevazilazenju istih i unapređenju i jačanju dijaloga između aktera u</i>	

23: Pravosuđe i osnovna prava

				<i>sistemu maloljetničkog pravosuđa, organizovan intersektorski sastanak/radionica (33 učesnika- 10 tužilaca, 7 sudija, 5 advokata, 7 službenika policije, 3 predstavnika stručne službe). Zatim, obuka o indikatorima za praćenje maloljetničkog pravosuđa koji su integrisani u PRIS, organizovana za sudije za maloljetnike i tužioce za maloljetnike kao i za službenike sudova i tužilaštava koji su zaduženi za unošenje podataka u PRIS (ukupno 56 učesnika)</i> <i>Godišnji izvještaj Centra za obuku; (2) 31.III 2014 [R]</i> <i>Broj planiranih obuka; (2) 31.III 2014 [RK] U ovoj godini planirana je organizacija 3 obuke Napomena: Usled nedostatka finansijske podrške može se desiti da se ne sprovede planirani broj obuka</i> <i>Evaluacioni izvjestaji o sprovedenim obukama; (2) 31.III 2014 [?]</i> <i>Organizovana TAIEX radionica u cilju razmjene iskustava sudija regiona i zemalja EU. (2) 31.III 2014 [?]</i>	
3.8.1.8	Zaposliti jednog službenika na poslovima zaštite dječjih prava u instituciji Zaštitinika ljudskih prava i sloboda Crne Gore. Veza mjere koje se odnose na zapošljavanje u instituciji	ZLJPS Sasa Cubranovic	NR Mart 2014.	<i>Zaposlen jedan službenik (2) 31.III 2014 [?]</i>	

23: Pravosuđe i osnovna prava

	Zaštitnika 3.1.6 i 3.6.1.4 (2) 31.III 2014 [NR] <i>Realizacija ove mjere odložena je do usvajanja Zakona o izmjenama i dopunama zakona o Zaštitniku ljudskih prava i sloboda Crne Gore. U skladu sa zakonom biće donijet Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Stručne službe Zaštitnika.</i>				
3.8.1.11	Utvrđiti Strategiju razvoja socijalne i dječje zaštite sa pratećim akcionim planom u cilju reforme centara za socijalni rad, reorganizacije njihovog procesa rada i primjene nove metodologije rada (1) 31.XII 2013 [DR] <i>Isto kao u mjeri 3.8.1.5, s tim da će se po ovoj mjeri pripremati Izvještaj o realizaciji pratećeg akcionog plana jednom godišnje.</i> (2) 31.III 2014 [R]	MRSS Svetlana Sovilj	R Decembar 2013.; ; Izvještavanje o realizaciji jednom godišnje	Utvrđena Strategija i Akcioni plan i pripremljen izvještaj o realizaciji Akcionog plana. (1) 31.XII 2013 [DR] <i>Vlada je, 27. juna 2013. godine, donijela Strategiju razvoja sistema socijalne i dječje zaštite za period 2013-2017 i prihvatila Akcioni plan za period 2013-2014.</i> (2) 31.III 2014 [R] <i>Strategijom razvoja sistema socijalne i dječje zaštite, za period 2013-2017.godine sa Akcionim plan za realizaciju, za period 2013-2014.godina koja je usvojena u junu 2013, godine utvrđeni su sledeći strateški pravci:</i> <i>1) Definisane razvojne politike socijalne i dječje zaštite povezane sa drugim sistemima i djelatnostima u društvu i harmonizovane sa međunarodnim propisima i standardima, usmjerene na prevenciju socijalnih problema;</i> <i>2) Decentralizaciju sistema socijalne i dječje zaštite;</i> <i>3) Učešće građana i korisnika u odlučivanju o sredstvima i načinima za zadovoljavanje potreba;</i> <i>4) Efikasnija materijalna davanja u socijalnoj i dječjoj zaštiti;</i> <i>5) Obezbeđivanje kvalitetnih usluga u socijalnoj i dječjoj zaštiti.</i> <i>Strategijom je utvrđeno da će Ministarstvo rada i socijalnog staranja na osnovu evaluacije i izvještaja svih socijalnih aktera koji učestvuju u realizaciji ove strategije, prema potrebi, a najmanje svake druge godine, sagledati i ocijeniti</i>	

23: Pravosuđe i osnovna prava

				<i>tok reforme sistema socijalne i dječje zaštite. Shodno planiranim aktivnostima za 2013.godinu realizovano je sledeće:</i> <i>- donijet je Pravilnik o bližim uslovima za ostvarivanje prava na osnovna materijalna davanja iz socijalne i dječje zaštite;</i> <i>-shodno Zakonu o socijalnoj i dječjoj zaštiti izvršeno je usklađivanje osnovnih materijalnih davanja iz socijalne i dječje zaštite.Usklađivanje se vrši polugodišnje (01.januara i 01. jula tekuće godine) sa kretanjem troškova života i prosječne zarade zaposlenih na teritoriji Crne Gore na osnovu statističkih podataka za predhodno polugodište u procentu koji predstavlja zbir polovine procenta rasta, odnosno pada troškova života i polovine procenta rasta, odnosno pada zarada. Akt o usklađivanju mjesečnih novčanih primanja donosi Ministarstvo rada i socijalnog staranja.</i> <i>-razvija se sistem informisanja javnosti o pravima iz socijalne i dječje zaštite radi povećanja dostupnosti prava na portalu Ministarstva rada i socijalnog staranja. Ove aktivnosti će se odvijati u kontinuitetu;</i> <i>-shodno Zakonu o socijalnoj i dječjoj zaštiti pojednostavljene su procedure i administriranje za ostvarivanje prava iz socijalne i dječje zaštite. Naime, u postupku ostvarivanja i preispitivanja prava sve dokaze koji se vode kod nadležnih organa obezbjeđivaće po službenoj dužnosti Centar za socijalni rad, kao prvostepeni organ.Veća efikasnost u tom pogledu se očekuje u narednom periodu kada se stvore uslovi preuzimanja podataka elektronskim putem što zavisi od razvoja ovog sistema i u drugim oblastima;</i> <i>- donijet je Pravilnik o sadržini i obliku individualnog plana aktivacije i načinu sprovođenja mjera socijalne uključenosti radno sposobnik korisnika materijalnog obezbjeđenja.Do kraja 2013.godine objaviće se u „Sl.listu CG“.Akcionim planom izrada akta je bila predviđena do kraja 2014.godine;</i>	
--	--	--	--	--	--

23: Pravosuđe i osnovna prava

				- donijet je Pravilnik o bližim uslovima o organizaciji, normativima, standardima i načina rada centra za socijalni rad. Do kraja 2013.godine objaviće se u „Sl.listu CG“; -donijet je Pravilnik o sadržaju baze podataka i sadržaju i načinu vođenja evidencije u socijalnoj i dječjoj zaštiti. Do kraja 2013.godine objaviće se u „Sl.listu CG“.Akcionim planom izrada akta je bila predviđena do kraja 2014.godine; -donijet je Pravilnik o bližim uslovima i standardima za obavljanje stručnih poslova u socijalnoj i dječjoj zaštiti; -supervizija stručnog rada propisana je Pravilnikom o bližim uslovima i standardima za obavljanje stručnih poslova u socijalnoj i dječjoj zaštiti; Aktivnosti planirane do kraja 2013.godine čija je realizacija u toku: - Usluge u oblasti socijalne i dječje zaštite obezbjeđuju se putem saradnje Ministarstva rada i socijalnog staranja i opština kada se radi o uslugama dnevnog boravka u Dnevnim centrima. Do sada su otvoreni dnevni centri u Bijelom Polju, Nikšiću, Pljevljima, Herceg Novom, Ulcinju, Plavu i Cetinju. U različitim fazama realizacije su dnevni centri u Mojkovcu, Baru, Budvi, Rožajama i Beranama. Obzirom da će se u Ministarstvu rada i socijalnog staranja organizovati Direkcija koja će obavljati poslove saradnje sa lokalnom samoupravom u narednom periodu se očekuje inteziviranje saradnje u razvoju usluga za kojima postoji potreba u opštinama.Takođe, u narednom periodu po donošenju odgovarajućih podzakonskih akata očekuje se razvoj usluga putem javnih nabavki, javnim pozivom ili javno-privatnim partnerstvom.Ove aktivnosti će se odvijati u kontinuitetu; -do kraja 2013.godine donijeće se Uredba o dopunama uredbe o organizaciji i načinu rada organa uprave(nadležnost ministarstva unutrašnjih poslova) kojom će se stvoriti osnov za početak rada Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu u skladu sa Zakonom o socijalnoj i dječjoj zaštiti .	
--	--	--	--	---	--

23: Pravosuđe i osnovna prava

				<i>Djelatnost Zavoda je obavljanje razvojnih, savjetodavnih, istraživačkih i drugih stručnih poslova u socijalnoj i dječjoj zaštiti u cilju unaprijeđenja te oblasti.</i> <i>-Akcionim planom je predviđeno donošenje podzakonskog akta u oblasti licenciranja do 2013.godine. Međutim, Zakonom o socijalnoj i dječjoj zaštiti članom 169 stav 2 propisano je donošenje podzakonskog akta dvije godine od dana stupanja na snagu Zakona. Nastojaće se da se navedeni podzakonski akt donesu prije roka utvrđenog zakonom.</i> <i>-U toku su aktivnosti na izradi teksta Pravilnika kojima će se urediti minimalni standardi u oblasti usluga uz učešće stranih konsultanata.</i> <i>-Urađena je radna verzija podzakonskog akta kojima će se bliže uraditi porodični smještaj-hraniteljstvo i porodični smještaj uz učešće stranih konsultanata i ubrzo se očekuje sprovođenje zakonske procedure za njegovo usvajanje;</i> <i>-U toku su aktivnosti na izradi teksta podzakonskog akta kojim će se propisati minimalni stanardi za savjetodavno-terapijske i socijalno-edukativne usluge (savjetovanje; terapija; medijacija; SOS telefon)uz učešće stranih konsultanata;</i> <i>-U završnoj fazi su aktivnosti na izradi Plana transformacije JU Zavoda „Komanski most“ i JU Dječjeg dom „Mladost“ Bijela.</i>	
3.8.1.13	Pripremiti plan transformacije rezidencijalne ustanove socijalne i dječje zaštite koji će sadržati: - Broj potrebnih malih kućnih zajednica i hraniteljskih porodica potrebnih za izmještanje djece smještene u dječjem Domu Bijela; - Broj zaposlenih; - Iznos i način obezbjeđivanja sredstava za izmještanje;	MRSS Svetlana Sovilj	NR Decembar 2013.	Utvrđen plan (1) 31.XII 2013 [?] (2) 31.III 2014 [NR] Plan će biti utvrđen u aprilu 2014. godine.	Smanjen broj djece u rezidencijalnim ustanovama socijalne i dječje zaštite za 30 % (do 2017. nema djece uzrasta 0-3 u rezidencijalnim ustanovama) (1) 31.XII 2013 [?] (2) 31.III 2014 [DR] Još samo četvoro djece je smješteno u Javnoj instituciji Komanski most (3 dječaka i jedna djevojčica), uzrasta 9-17 godina. Dvoje od njih će

23: Pravosuđe i osnovna prava

	- Nadležne organe; - Potencijalne izvore finansiranja (1) 31.XII 2013 [NR] <i>u toku je izrada plana transformacije.</i> (2) 31.III 2014 [NR] <i>Formirana je radna grupa za donošenje Plana transformacije Dječjeg doma Mladost u Bijeloj. Uradjen je nacrt plana i u narednom kvartalu se očekuje njegovo usvajanje.</i>				<i>ubrzo napuniti 18 godina i ostaće u Komanskom mostu, dok će ostalo dvoje biti smješteno u Dječjem domu u Bijeloj.</i> <i>Broj beba (0-3) u Dječjem domu u Bijeloj je sedam (7);</i>
3.8.1.14	Sprovesti kampanju za podizanje svijesti javnosti o značaju porodice za dijete, prednostima i značaju instituta hraniteljstva (2) 31.III 2014 [R]	MRSS Svetlana Sovilj	R 2013-2014	Budžet, (2) 31.III 2014 [R] <i>Kampanja je finansirana iz sredstva IPA 2010 projekta „Reforma sistema socijalne i dječije zastit“.</i> Obezbijedena sredstva kroz (2) 31.III 2014 [R] <i>Sredstva su obezbijedjena kroz projekat „Reforma sistema socijalne i dječije zastite“.</i> IPA 2011 (2) 31.III 2014 [R]	Organizovana javna kampanje za podizanje svijesti javnosti o prednostima i značaju hraniteljstva (2) 31.III 2014 [R] <i>U septembru 2013. godine, Vlada Crne Gore, UNICEF i Delegacija Evropske unije pokrenuli su kampanju “Svako dijete treba porodicu”. Ova kampanja je dio šire, višegodišnje reforme sistema socijalne i dječje zaštite koju Vlada Crne Gore sprovodi uz tehničku pomoć UNICEF-a i UNDP-a i finansijsku podršku Evropske unije. Cilj kampanje je da se poveća broj hranitelja u Crnoj Gori, smanji broj djece u institucijama i podigne svijest o osnovnoj ljudskoj potrebi i pravu svakog djeteta da raste u toplom porodičnom okruženju. Tokom kampanje, svi centri za socijalni rad u Crnoj Gori organizovali su dane otvorenih vrata gdje su zainteresovani građani i potencijalni hranitelji dobili detaljne informacije o hraniteljstvu. Održano je ukupno 48 dana otvorenih vrata u svim centrima za socijalni rad. Neki od dana otvorenih vrata imali su specijalne goste ili promotere, kao što je npr. poznati britanski glumac g. Nikolas Lindhrst, zatim međunarodno priznati profesor forenzičke i dječje psihologije prof. dr Kevin Braun, poznati crnogorski pjevač g.</i>

23: Pravosuđe i osnovna prava

				Sergej Četković, pjevačica Nina Žižić kao i UNICEF-ov ambasador dobre volje g. Antonije Pušić, poznatiji kao Rambo Amadeus. Kampanju su svojim prisustvom podržali i visoki zvaničnici UNICEF-a, zamjenica Izvršnog direktora UNICEF-a, gđa Gita Rao Gupte i regionalna direktorka UNICEF-a za Centralnu i Jugoistočnu Evropu i Zajednicu nezavisnih država, gđa Marie-Pierre Poirier. Tokom kampanje 20-oro djece je učestvovalo u snimanju tzv. jednominutnih filmova o pravu djeteta na porodično okruženje, a najbolji od tih kratkih filmova prikazani su na različitim događajima u okviru kampanje. Početkom decembra 2013, svi čitaoci Vijesti, Dana, Pobjede i Dnevnik novina dobili su uz izdanje novina inovativni letak o hraniteljstvu u obliku samoljepljive adresirane koverte sa ciljem olakšavanja građanima da iskažu interesovanje za hraniteljstvo. Napomena: Kontinuirane aktivnosti u okviru kampanje već su urodile plodom. Od početka kampanje u septembru 2013. centrima za socijalni rad širom Crne Gore stiglo je 70 zahtjeva za hraniteljstvo, od kojih je 16 u proceduri, a 9 je pozitivno riješenih.
3.8.1.15	Organizovati posebne obuke za službenike u ustanovama za izvršenje krivičnih sankcija za izradu pojedinačnih programa za postupanje prema maloljetnicima kojima je izrečena krivična sankcija (1) 31.XII 2013 [RK] (2) 31.III 2014 [R]	MP Slavica Rabrenovic	R Jun 2013 – januar 2014.;	Usvojeni Posebni programi obuke; (1) 31.XII 2013 [R] Usvojen Poseban program obuke u okviru projekta "Pravda za djecu" u saradnji sa UNICEF-om. Broj planiranih obuka; (1) 31.XII 2013 [RK] Prema utvrđenom programu obuke će se sprovoditi u kontinuitetu, najmanje jednom godišnje.

23: Pravosuđe i osnovna prava

				(2) 31.III 2014 [RK] Sprovedeno 5 obuka za službenike ZIKS-a i izrađeni programi za institucionalni i podinstitucionalni tretmam maloljetnika. Evaluacioni izvještaji o sprovedenim obukama; (1) 31.XII 2013 [RK] Prema usvojenom programu obuka predviđeno je da svaku obuku prate evaluacioni izvještaji o sprovedenim obukama. (2) 31.III 2014 [RK] Službenici edukovani u skladu sa međunarodnim standardima (1) 31.XII 2013 [R] Realizovano u saradnji sa UNICEF-om. Obuku prošlo 15 službenika ZIKS-a. (2) 31.III 2014 [R] Svi službenici ZIKS-a koji imaju kontakt sa maloljetnicima obučeni za rad i postupanje sa maloljetnicima u skladu sa međunarodnim standardima.	
3.8.1.16	Raditi godišnje analize pojedinačnih programa tretmana maloljetnika, naročito u pogledu obrazovanja maloljetnika i njihove resocijalizacije i na osnovu rezultata analize dati preporuke za unapređenje pojedinačnih programna tretmana maloljetnika (1) 31.XII 2013 [DR] (2) 31.III 2014 [RK]	MP Slavica Rabrenovic	RK Kontinuirano ;	Urađena analiza (1) 31.XII 2013 [DR] Utvrđena metodologija izrade pojedinačnih programa tretmana maloljetnika u saradnji sa UNICEF-om kroz projekat "Pravda za djecu". (2) 31.III 2014 [R] Pripremljen Priručnik "Programska osnova za rad sa maloljetnicima u odjeljenju za maloljetnike ZIKS-a" koji sadrži programsku šemu - oblasti socijalno-vaspitnog rada sa maloljetnicima, proces socijalno-vaspitnog rada i metodologiju	

23: Pravosuđe i osnovna prava

				sovijalno-vaspitnog rada. Uz Priručnik su pripremljene formulari i uputstva za individualni plan tretmana za postupanje sa maloljetnicima. Broj preporuka (1) 31.XII 2013 [DR] Utvrđena metodologija izrade pojedinačnih programa tretmana maloljetnika u saradnji sa UNICEF-om kroz projekat "Pravda za djecu". Prema navedenoj metodologiji utvrđene preporuke za unapređenje pojedinačnih programa tretmana maloljetnika. (2) 31.III 2014 [RK] Shodno utvrđenim preporukama izrađuje se individualni plan tretmana za postupanje sa maloljetnicima. Izveštaji o realizaciji preporuka; (1) 31.XII 2013 [NR] Napomena: Na osnovu utvrđene metodologije u narednom periodu realizovaće se programi tretmana maloljetnika u skladu s međunarodnim standardima. (2) 31.III 2014 [?] Unaprijeđen program tretmana maloljetnika u skladu sa međunarodnim standardima (1) 31.XII 2013 [?] (2) 31.III 2014 [?]	
3.8.1.17	Unapređenje rada i postupanja prema maloljetnicima koji se nalaze u pritvoru i kojima je izrečena krivična sankcija saglasno najboljim praksama i relevantnim međunarodnim standardima	MP Slavica Rabrenovic	R Jun 2013 –	Usvojeni i primjenjuju se posebni programi obuke za rad sa maloljetnicima u ZIKS-u; (1) 31.XII 2013 [R]	100% djece u ZIKS-u imaju izrađen individualni program rehabilitacije i reintegracije i ima pristup obrazovanju;

23: Pravosuđe i osnovna prava

	(1) 31.XII 2013 [DR] (2) 31.III 2014 [R]		januar 2014.;	Usvojen Poseban program obuke u okviru projekta "Pravda za djecu" u saradnji sa UNICEF-om. (2) 31.III 2014 [R] Program usvojen i na osnovu njega primijenji programi obuke u saradnji sa UNICEF-om. Službenici ZIKS-a edukovani za rad sa maloljetnicima u skladu sa posebnim programima i međunarodnim standardima; (1) 31.XII 2013 [R] Najmanje 20 stručnjaka prošlo specijalističku obuku o implementaciji mjere pritvora i kazne maloljetničkog zatvora u skladu sa standardima propisanim novim zakonodavstvom i usklađeni sa evropskim pravilima i standardima iz ove oblasti. (2) 31.III 2014 [R] Svi službenici ZIKS-a koji imaju kontakt sa maloljetnicima obučeni za rad i postupanje sa maloljetnicima u skladu sa međunarodnim standardima. Maloljetnici koji borave u pritvoru i izdržavaju kaznu zatvora odvojeni od odraslih lica; (1) 31.XII 2013 [R] U Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija obezbijeđeni uslovi za odvojenost maloljetnika u pritvoru i na izdržavanju kazne zatvora od odraslih osoba. Napomena: Jedino u situacijama kada se u pritvoru ili zatvoru nalazi po jedan maloljetnik, isti se smješta sa odraslim osobama uz poseban tretman. Maloljetnicima koji borave u pritvoru i koji izdržavaju kaznu zatvora omogućeno obrazovanje	(1) 31.XII 2013 [?] (2) 31.III 2014 [RK] Kontinuirano se izrađuju individualni programi rehabilitacije i reintegracije maloljetnika i obezbjeđuje pristup obrazovanju shodno njihovom uzrastu i iskazanim potrebama. 100% službenika u ZIKS-u koji imaju kontakt i rade sa djecom obučeni saglasno programu obuke. (1) 31.XII 2013 [?] (2) 31.III 2014 [R] Svi službenici ZIKS-a koji imaju kontakt sa maloljetnicima obučeni za rad i postupanje sa maloljetnicima.
--	--	--	----------------------	---	---

23: Pravosuđe i osnovna prava

				<i>i radno osposobljavanje shodno uzrastu i interesovanjima.</i> <i>(1) 31.XII 2013 [?]</i> <i>(2) 31.III 2014 [R]</i> <i>Maloljetnicima omogućen pristup obrazovanju i radno osposobljavanje shodno njihovom uzrastu i iskazanim potrebama.</i>	
3.8.1.18	Jačati kadrovske kapacitete u vaspitnoj službi Centra za djecu i mlade „Ljubović“ putem zapošljavanja dva specijalna pedagoga <i>(1) 31.XII 2013 [NR]</i> <i>(2) 31.III 2014 [NR]</i>	MRSS Svetlana Sovilj	NR Jun 2013 – januar 2014.;	Zaposlena 2 specijalna pedagoga u vaspitnoj službi <i>(1) 31.XII 2013 [?]</i> <i>(2) 31.III 2014 [NR]</i> <i>Nije realizovano iz razloga nedovoljnosti finansijskih sredstava. Odložen je prijem specijalnih pedagoga iz razloga što je smanjen broj djece u ustanovi, tako da u ovom momentu imamo 12 djece, a 37 zaposlenih. Razlog odlaganja je i to što čekamo donošenje Pravilnika o bližim uslovima za pružanje i korišćenje, normativima i minimalnim standardima usluge smještaja djece u ustanovu i u male grupne kuće. U narednih nekoliko dana će početi edukacija zaposlenih u ovoj ustanovi koja će se odnositi na uvođenje nove metodologije rada sa djecom sa poremećajima u ponašanju i obuhvatit će sve zaposlene stručne radnike</i>	
3.8.1.19	Nastavak edukacije stručnih radnika zaposlenih u Centru za djecu i mlade „Ljubović“ <i>(1) 31.XII 2013 [RK]</i> <i>(2) 31.III 2014 [NR]</i> <i>Uskoro će se realizovati edukacija stručnih radnika zaposlenih u Centru za djecu i mlade „Ljubovic“. Edukaciju će realizovati MRSS u partnerstvu sa UNICEF-om.</i>	MRSS Svetlana Sovilj	NR Jun 2013 – januar 2014.; kontinuirano	Broj organizovanih edukacija i edukovanog kadra; <i>(2) 31.III 2014 [NR]</i> <i>Uskoro će se realizovati edukacija kojom će biti obuhvaćeni svi stručni radnici ove ustanove, a odnosice se na primjenu nove metodologije rada sa djecom sa poremećajima u ponašanju.</i> <i>Evaluacija rada stručnih radnika od strane smještenih korisnika putem anketa.</i>	

23: Pravosuđe i osnovna prava

				(2) 31.III 2014 [NR]	
3.8.1.21	Razviti mrežu dnevnih centara za djecu sa smetnjama u razvoju u saradnji sa NVO (2) 31.III 2014 [DR]	MRSS Svetlana Sovilj	DR Januar 2014 -2017. ;	Izgrađeni i uspostavljeni dnevni centri za djecu sa smetnjama u razvoju u svim opštinama; (2) 31.III 2014 [DR] <i>Prvi centar je otvoren u Bijelom Polju u junu 2004.godine, a zatim je nastavljeno sa izgradnjom mreže Dnevnih centara za djecu sa smetnjama u razvoju. Sada rade i Dnevni centri u Nikšiću, Pljevljima, Herceg Novom, Ulcinju, Plavu, Cetinju i Beranama. Istovremeno u različitim fazama izgradnje i opremanja su objekti za ove namjene u opštinama Bar, Budva, Mojkovac, Berane i Rožaje.</i> <i>U većini opština su formirani dnevni centri sa smetnjama u razvoju.</i> <i>Otvaranje Dnevnih centara predstavlja podršku i porodicama djece sa smetnjama u razvoju.</i> <i>Predviđeno je da finansiranje rada Dnevnih centara obezbijedi lokalna samouprava, koja kao osnivač donosi i usvaja akte potrebne za njihovo funkcionisanje, po standardima koje propisuje Ministarstvo rada i socijalnog staranja.</i> <i>Ministarstvo plaća smještaj, odnosno boravak djece u dnevnim centrima, shodno Zakonu o socijalnoj i dječijoj zaštiti .</i> Broj opština u kojima su razvijeni dnevni centri. (2) 31.III 2014 [DR] Dnevni centri u funkciji: <i>- Bijelo Polje od 2004.g.</i> <i>- Niksic 2010.</i> <i>- Pljevlja 2011.</i> <i>- Herceg Novi 2011.</i> <i>- Plav 2012.</i> <i>- Ulcinj 2012.</i> <i>- Cetinje 2013.</i>	Povećan broj djece koja koriste usluge dnevnih centara i malih grupnih kuća (2) 31.III 2014 [DR] <i>Prosječan broj djece koja su koristila usluge dnevnih centara u 2013. godine je bio 113.</i> <i>U februaru 2014. ovaj broj je povećan na 123.</i> <i>Napomena: Male grupne kuće još nijesu u funkciji.</i>

23: Pravosuđe i osnovna prava

				- Berane 2013. <i>Dnevni centar pred otvaranjem: Mojkovac 2014.</i> <i>U procesu uspostavljanja dnevnog centra: Budva (očekuje se u 2014.g.); Podgorica (očekuje se u 2014.g.); Rožaje (očekuje se u 2014.g.) i Bar.</i>	
3.8.1.22	Osnivati male grupne kuće za djecu bez roditeljskog staranja i sa smetnjama u razvoju <i>(1) 31.XII 2013 [NR]</i> <i>U toku je završna faza izgradnje grupne kuće u Bijelom Polju koja se realizuje uz finansijsku podršku američke ambasade.</i>	MRSS Svetlana Sovilj	NR 2013 - 2017.	<i>Broj osnovanih i funkcionalnih malih grupnih kuća u 5 opština</i> <i>(1) 31.XII 2013 [?]</i> <i>(2) 31.III 2014 [NR]</i> <i>Jedna mala grupna kuća u Bijelom Polju je građevinski završena, ali jos uvijek nije pocela sa radom.</i>	<i>Povećan broj djece koja koriste usluge dnevnih centara i malih grupnih kuća</i> <i>(1) 31.XII 2013 [?]</i> <i>(2) 31.III 2014 [NR]</i>
3.8.1.23	Nastaviti sa razvojem inkluzivnog predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja djece sa smetnjama u razvoju u zajednicama u kojima žive <i>(1) 31.XII 2013 [RK]</i>	MPS Vesna Vucurovic	RK 2013. i dalje ;	<i>Djeca sa smetnjama u razvoju obuhvaćena sistemom predškolskog vaspitanja.</i> <i>(1) 31.XII 2013 [RK]</i> <i>U svim obrazovnim ustanovama (predškolskim, osnovnim, srednjim) se sprovode mjere i akcije u cilju što kvalitetnijeg obrazovanja djece sa posebnim obrazovnim potrebama.</i> <i>(2) 31.III 2014 [RK]</i> <i>U vrtićima se radi po individualnom razvojno-obrazovnom programu i raste broj dece, jer je uvedeno povlašćeno vaspitanje i obrazovanje ove dece (besplatno)</i> <i>Napomena: U vrtićima se radi po individualnom razvojno-obrazovnom programu i raste broj dece, jer je uvedeno povlašćeno vaspitanje i obrazovanje ove dece (besplatno).</i>	<i>Povećan broj djece sa smetnjama u razvoju uključene u sistem obrazovanja u odnosu na prethodni period</i> <i>(1) 31.XII 2013 [RK]</i> <i>Stalno se povećava broj djece sa smetnjama u razvoju koja su uključena u redovan sistem školovanja.</i> <i>(2) 31.III 2014 [RK]</i> <i>Napomena: U vrtićima se radi po individualnom razvojno-obrazovnom programu i raste broj dece, jer je uvedeno povlašćeno vaspitanje i obrazovanje ove dece (besplatno).</i>

23: Pravosuđe i osnovna prava

				<i>(1) 31.XII 2013 [RK]</i> <i>U svim obrazovnim ustanovama (predškolskim, osnovnim, srednjim) se sprovode mjere i akcije u cilju što kvalitetnijeg obrazovanja djece sa posebnim obrazovnim potrebama.</i> <i>Stalno se povećava broj djece sa smetnjama u razvoju koja su uključena u redovan sistem školovanja. Za svako dijete koje ima posebne obrazovne potrebe razvija se individualni razvojno-obrazovni program.</i> <i>Na nivou sistema, takođe, posebne ustanove su transformisane u resursne centre. U Crnoj Gori postoje: JU „Resursni centar za sluh i govor“, Kotor, 2) JU Resursni centar za decu i osobe sa intelektualnim smetnjama i autizmom „1.jun“, Podgorica; 3) JU Resursni centar „Podgorica“ za tjelesne i smetnje vida. Resursni centri osim što su specijalizovani za podršku djeci za određene smetnje, pružaju pomoć redovnim školama kroz formiranje zajedničkih timova i u obuci nastavnika da se na pravi način odgovori na potrebe djece sa smetnjama u razvoju.</i> <i>U cilju da se djeci sa težim smetnjama koja se školuju u redovnim školama, u posebnim odjeljenjima, obezbijedi potpuna inkluzija realizuje se zajednička nastava pojedinih predmeta sa vršnjacima u redovnim odjeljenjima. Omogućava se podrška defektologa učenicima koji pohađaju nastavu po prilagođenom program.</i> <i>Specijalizovani timovi (defektolozi resursnih centara) pružaju stručnu i savjetodavnu podršku redovnim školama.</i> <i>Formirani su i edukovani timovi za obuku i podršku inkluzivnom obrazovanju u sedam stručnih škola, prilagođen prostor u njima i nabavljena didaktička oprema. U fazi je usvajanje programa obuke nastavnika stručnih škola o implementaciji inkluzije i priprema se izrada pratećeg Priručnika.</i> <i>Program podrške asistenta u nastavi projektno se realizuje kroz Program javnih radova Zavoda za zapošljavanje (pomoć u kući, personalna asistencija, asistenti u nastavi), uz učešće</i>	
--	--	--	--	--	--

23: Pravosuđe i osnovna prava

				<i>nevladinih organizacija i ustanova obrazovanja. Takođe, u sistemu obrazovanja prilagođava se eksterna provjera znanja za djecu sa posebnim obrazovnim potrebama. Urađena su uputstva za prilagođavanje eksternih ispita i nabavljena oprema u Ispitnom centru za prilagođavanje potrebama svakog učenika, podržano kroz projekat EU IPA2010 Reforma sistema socijalne zaštite i brige o djeci: unaprijeđenje socijalne inkluzije - komponenta: Inkluzivno obrazovanje. U Resursnom centru „Podgorica“ u saradnji sa UNICEF-om, i Zavodom za udžbenike i nastavna sredstva udžbenici se prenose na audio zapis, kako bi se omogućilo slabovidnoj djeci da ih koriste na isti način kao i njihovi vršnjaci. Sprovode se obuke nastavnika za primjenu Brajevog pisma. Pri Resursnom centru za sluh i govor napravljen je plan i program obuke za znakovni jezik.</i> <i>(2) 31.III 2014 [?]</i> <i>Stalno se povećava broj dece sa smetnjama u razvoju koja su uključena u redovan sistem školovanja i rade po individualnom razvojno-obrazovnom programu (prema pristiglim rješenjima broj usmjerene dece u ovom trenutku je 1332).</i> <i>Organizovana su 4 mobilna tima: Podgorica, Nikšić, regije primorje i sjever. Angažovana 20 članova (defektolozi i jedan broj psihologa), obuhvaćena 142 djeteta.</i> <i>Posebne ustanove su transformisane u resursne centre - sprovode intervencije sa učenicima sa posebnim obrazovnim potrebama iz redovnih škola, savjetovanja za kadar redovnih škola.</i> <i>Za decu sa težim smetnjama koja se školuju u posebnim odjeljenjima pri 7 redovnih škola, sprovodi se zajednička nastava pojedinih predmeta sa vršnjacima u redovnim odjeljenjima, a za učenike sa smetnjama u razvoju koji nastavu pohađaju u okviru redovnih odjeljenja je organizovana podrška defektologa.</i> <i>U stručnom obrazovanju se završava drugi ciklus obuka nastavnika, treći seminar za 8 škola.</i>	
--	--	--	--	---	--

23: Pravosuđe i osnovna prava

				<i>Pripremljen je i distribuiran Priručnik za obuku u inkluzivnom obrazovanju. Priprema se pedagoško-didaktički priručnik za nastavnike u stručnom obrazovanju sa poglavljem o inkluzivnom obrazovanju.</i> <i>Projektne nevladine i ustanove obrazovanja obezbjeđuju asistente u nastavi kroz program Javnih radova Zavoda za zapošljavanje, uz učešće Ministarstva prosvjete: analiza i procjena potreba, finansijska podrška.</i> <i>Resursni centar "Podgorica" (pod pokroviteljstvom UNICEF-a i Ministarstva) vrši prenos udžbenika na audio zapis (u ovoj fazi su to čitanke).</i> <i>Napomena: Stalno se povećava broj djece sa smetnjama u razvoju koja su uključena u redovan sistem školovanja i rade po individualnom razvojno-obrazovnom program (prema pristiglim rješenjima broj dece sa rješenjima je u ovom trenutku 1332). Organizovana su 4 mobilna tima: Podgorica, Nikšić, regije Primorje i Šever, angažovano 20 članova (defektolozi i jedan broj psihologa), obuhvaćena 142 djeteta. Posebne ustanove su transformisane u resursne centre – sprovode intervencije učenicima sa posebnim potrebama iz redovnih škola, savjetovanja za kadar redovnih škola. Za decu sa težim smetnjama koja se školuju u posebnim odjeljenjima redovnih škola (7), sprovodi se zajednička nastava pojedinih predmeta sa vršnjacima u redovnim odjeljenjima, a za učenike sa smetnjama u razvoju koji nastavu pohađaju u okviru redovnih odjeljenja je organizovana podrška defektologa. U stručnom obrazovanju se završava drugi ciklus obuka nastavnika, treći seminar za 8 škola koje pohađaju obuku. Pripremljen je i distribuiran Priručnik za obuku u inkluzivnom stručnom obrazovanju. Priprema se pedagoško-didaktički priručnik za nastavnike u stručnom obrazovanju, sa poglavljem o inkluzivnom obrazovanju.</i> <i>Program asistenti u nastavi se realizuje kroz Program javnih radova Zavoda za zapošljavanje (uz učešće Ministarstva prosvjete: analiza i</i>	
--	--	--	--	---	--

23: Pravosuđe i osnovna prava

				<i>procjena potreba, finansijska podrška), projektno nevladine organizacije i ustanove obrazovanja. Resursni centar „Podgorica“ (pod pokroviteljstvom UNICEF-a) vrši prenos udžbenika na audio zapis (u ovoj fazi su to čitanke).</i>	
3.8.1.24	Sprovoditi dalju edukaciju članova komisija za usmjeravanje djece sa posebnim obrazovnim potrebama <i>(1) 31.XII 2013 [RK]</i>	MPS Vesna Vucurovic	RK 2013 - 2017	<i>Obučeni članovi svih komisija za usmjeravanje djece sa posebnim obrazovnim potrebama shodno prepoznatim potrebama jačanja kapaciteta (1) 31.XII 2013 [RK]</i> <i>Obuke za članove komisija za usmjeravanje djece sa posebnim obrazovnim potrebama u sistem obrazovanja do sada su organizovane na sljedeće teme: Značaj vođenja evidencije o djeci sa posebnim obrazovnim potrebama; Unapređivanje komunikacije članova komisija sa roditeljima; Usmjeravanje djece sa posebnim obrazovnim potrebama u stručne škole. Shodno procjeni potreba, komisijama su predstavljene novine u sistemu stručnog obrazovanja.</i> <i>Održane su obuke za tri grupe komisija: iz centralnog regiona, južno/priobalne i sjeverne regije. Uslijedile su obuke orjentisane na usvajanje znanja o smetnjama iz spektra autizma, odnosno upoznavanje članova komisije sa instrumentima za procjenu smetnji iz oblasti autizma i tzv. skale za detekciju autizma, kao i specifičnih potreba nastavnika djece sa autizmom. Dosadašnje aktivnosti u obukama komisija za usmjeravanje djece sa posebnim obrazovnim potrebama podržane su od Kancelarije UNICEF-a u Crnoj Gori.</i> <i>(2) 31.III 2014 [RK]</i> <i>Urađena je Analiza Izvještaja o radu komisija za usmjeravanje iz 2013. Shodno tome, predložene su mjere: dodatne edukacije o specifičnim smetnjama (npr. ADHD, disleksija, disgrafija i sl.), ujednačavanje pristupa u radu; podizanje svijesti o usmjeravanju kao interesu djeteta.</i> <i>Napomena: Urađena je Analiza Izvještaja o radu komisija za usmjeravanje dece u obrazovni-vaspitni sistem iz 2013. Shodno tome predložene</i>	
	<i>(2) 31.III 2014 [RK]</i>				

23: Pravosuđe i osnovna prava

				su mjere: dodatne edukacije o specifičnim smetnjama (npr. ADHS, disleksija, disgrafija i sl.). Potrebno je dalje ujednačavanje pristupa u radu, podići svijest o usmjeravanju kao najboljem interesu djeteta.	
--	--	--	--	---	--

3.8.2 B - Preporuka: Poboljšati zaštitu i primjenu prava lica s invaliditetom, uključujući jačanje relevantnih savjeta i nastavak deinstitutionalizacije gdje je to moguće.

Br.	Mjera / Aktivnost	Nadl. Organ	Rok Status	INDIKATORI REZULTATA	INDIKATORI UTICAJA
3.8.2.1	Izraditi Inicijalni Izvještaj o sprovođenju UN Konvencije o pravima lica sa invaliditetom (1) 31.XII 2013 [DR] (2) 31.III 2014 [R]	MRSS Mirjana Djuric	R Decembar 2013. ;;	Izrađen Izvještaj, dostavljen Komitetu UN za praćenje Konvencije o pravima lica sa invaliditetom (1) 31.XII 2013 [DR] Izvještaj završen. Očekuje se usvajanje na posljednjoj sjednici Vlade Crne Gore u 2013. godini. (2) 31.III 2014 [R] Izvještaj usvojen 10. januara 2014. godine i nalazi se na sajtu Ministarstva rada i socijalnog staranja link> http://www.mrs.gov.me/en/library/izvjestaji?alphabet=lat	Poboljšana ocjena stanja u Izvještaju UN o Crnoj Gori (1) 31.XII 2013 [NR] (2) 31.III 2014 [DR] Ocjena stanja bice poznata nakon prezentacije Izvjestaja u UN
3.8.2.2	Izraditi i usvojiti Akcioni plan Strategije za integraciju osoba sa invaliditetom u Crnoj Gori za 2014. i 2015. godinu sa prioritnim mjerama i aktivnostima za zaštitu od diskriminacije i poboljšanje položaja lica sa invaliditetom u oblastima zdravstvene, socijalne i dječje zaštite, obrazovanja, zapošljavanja, pristupačnosti, kulture, sporta i medija, kao i oblasti koja se odnosi na organizacije koje se bave pitanjima lica sa invaliditetom. (1) 31.XII 2013 [DR] U toku je izrada Akcionog plana, usvajanje planirano za mart 2014. godine (2) 31.III 2014 [R] Akcioni plan završen ocekuje se usvajanje na sjednici Vlade CG do kraja marta 2014. godine.	MRSS Mirjana Djuric	R Mart 2014. ;;	Usvojen Akcioni plan (1) 31.XII 2013 [NR] (2) 31.III 2014 [R] Akcioni plan za 2014-2015 godinu usvojen na 62. sjednici Vlade CG održanoj 27.03.2014.	Godišnji Izvještaj o sprovođenju Akcionog plana za praćenje Strategije za integraciju lica sa invaliditetom u Crnoj Gori (1) 31.XII 2013 [NR] (2) 31.III 2014 [R] Informacija o sprovođenju Akcionog plana za 2013. godinu usvojena na 62. sjednici Vlade CG, održane 27.03.2014.
3.8.2.3 *	Izraditi Strategiju inkluzivnog obrazovanja za period 2014-	MPS	R	Usvojena Strategija i AP	Izvještaj o realizaciji mjera iz AP

23: Pravosuđe i osnovna prava

	2018 <i>(1) 31.XII 2013 [R]</i>	Mirjana Djuric	Decembar 2013.	<i>(1) 31.XII 2013 [R]</i> <i>Strategija inkluzivnog obrazovanja i vaspitanja (2014-2018) sa Akcionim planom za period 2014-2015 usvojena na sjednici Vlade 18. decembra 2013. godine.</i>	<i>(1) 31.XII 2013 [RK]</i> <i>Izveštaj će se pripremati na godišnjem nivou.</i>
3.8.2.5 *	Izmijeniti Zakon o uređenju prostora i izgradnji objekata u cilju uvođenja pojačane obaveze svih subjekata kontrole u procesu praćenja ispunjenosti uslova za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti, kao i sa ciljem brže, lakše i jeftinije izgradnje objekata (pristupnih rampi, liftova i slično), jer će se izgradnja istih, tretirati kao izgradnja privremenih objekata <i>(1) 31.XII 2013 [R]</i> <i>(2) 31.III 2014 [R]</i>	MORT Danilo Gvozdenovic	R Septembar ; 2013.;	<i>Izmijenjen i dopunjen Zakon o uređenju prostora i izgradnji objekata</i> <i>(1) 31.XII 2013 [R]</i> <i>Usvojen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata (Sl.list CG, br. 35/13).</i>	<i>Godišnja Informacija o sprovođenju Strategije o osobama sa invaliditetom – dio koji se odnosi na pristupačnost</i> <i>(1) 31.XII 2013 [?]</i>
3.8.2.6	Izmijeniti Pravilnik o bližim uslovima i načinu prilagođavanja objekata za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti <i>(1) 31.XII 2013 [DR]</i> <i>Pravilnik o bližim uslovima i načinu prilagođavanja objekata za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti donijet 14.oktobra 2013.godine (Sl. list Crne Gore, br. 48/13).</i> <i>(2) 31.III 2014 [RK]</i> <i>Za ovaj period nema podataka.</i>	MORT Danilo Gvozdenovic	RK Decembar; 2013.	<i>Broj izvršenih inspekcijskih kontrola u procesu praćenja ispunjenosti uslova za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti;</i> <i>(1) 31.XII 2013 [?]</i> <i>(2) 31.III 2014 [NR]</i> <i>Nema podataka.</i> <i>Broj izdatih dozvola za gradnju u skladu sa uslovima za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti;</i> <i>(1) 31.XII 2013 [?]</i> <i>(2) 31.III 2014 [NR]</i> <i>Nema podataka.</i> <i>Broj izrečenih kazni u procesu praćenja ispunjenosti uslova za</i>	<i>Godišnja Informacija o sprovođenju Strategije o osobama sa invaliditetom – dio koji se odnosi na pristupačnost</i> <i>(1) 31.XII 2013 [?]</i> <i>(2) 31.III 2014 [R]</i> <i>Informacija je urađena i dostavljena Savjetu za brigu lica sa invaliditetom.</i>

23: Pravosuđe i osnovna prava

				<i>pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti.</i> (1) 31.XII 2013 [?] (2) 31.III 2014 [NR] <i>Nema podataka.</i>	
3.8.2.7	Uključiti lica sa invaliditetom u mjere aktivne politike zapošljavanja kroz profesionalno informisanje i savjetovanje, opremu radnog mjesta, subvencije za zapošljavanje lica sa invaliditetom i sl. (1) 31.XII 2013 [RK] (2) 31.III 2014 [RK]	MRSS Ranka Pavicevic	RK Decembar 2013. i dalje svake godine najmanje u ovom iznosu;	<i>Uvećan broj sprovedenih mjera aktivnih politika zapošljavanja;</i> (1) 31.XII 2013 [RK] (2) 31.III 2014 [?] <i>Mjere aktivne politike zapošljavanja su propisane Zakonom o zapošljavanju i ostvarivanju prava iz osiguranja od nezaposlenosti i sprovode se kontinuirano</i> <i>U mjeru aktivne politike zapošljavanja profesionalno informisanje i savjetovanje uključuu se sva lica koja se prijavljuju na evidenciju Zavoda za zapošljavanje, pa tako i lica sa invaliditetom.</i> <i>Subvencije za zapošljavanje lica sa invaliditetom se dodjeljuju poslodavcima koji zaposle lica sa invaliditetom, a to su bespovratna sredstva za prilagođavanje radnog mjesta i uslova rada, kreditna sredstva pod povoljnim uslovima za kupovinu mašina, opreme i alata, učešće u finansiranju ličnih troškova asostenata (pomagača u radu) i subvencija zarade.</i> <i>Uvećan broj realizovanih programa.</i> (1) 31.XII 2013 [DR] (2) 31.III 2014 [RK] <i>Zavod za zapošljavanje u saradnji sa socijalnim partnerima, već više godina, realizuje javne radove, kao mjeru aktivne politike zapošljavanja u kojima lica sa invaliditetom zasnivaju radni odnos na određeno vrijeme u trajanju od dva mjeseca do godinu dana.</i> <i>Napomena: Tokom 2013. godine organizovan je javni rad "Sunčana radionica" projekat za izradu suvenira, čestitki, ukrasa i papirne galanterije koji se realizuje u više gradova Crne Gore u</i>	<i>Povećan broj lica sa invaliditetom kojima je pružena usluga;</i> (1) 31.XII 2013 [DR] (2) 31.III 2014 [RK] <i>U cilju realizacije profesionalne rahabilitacije i zapošljavanja lica sa invaliditetom i drugih teže zapošljivih lica u Zavodu za zapošljavanje obrazovane su prvostepene, odnosno Drugostepene komisije za profesionalnu rehabilitaciju. prvostepene komisije za profesionalnu rehabilitaciju su obrazovane u područnim jedinicama Podgorica, Nikšić, Pljevlja, Berane, Bijelo Polje, Herceg Novi, i bar, a drugostepena na nivou Zavoda u Sektoru za poslove zapošljavanja.</i> <i>Napomena: U 2013. godini prvostepene komisije su donijele nalaze i mišljenja o utvrđenom procentu invaliditeta za ukupno 153 lica (40% žena), od kojih je za jedno lice dato mišljenje da nema uslova za sticanje statusa lica sa invaliditetom. Broj donijetih rješenja o utvrđenom procentu invaliditeta, po područnim jedinicama je sljedeći: - Područna jedinica Podgorica -42 -Područna jedinica Nikšić -16 Područna jedinica Herceg Novi - 14, Područna jedinica Bijelo Polje -41, Bar -19, Berane -8 i Pljevlja 13.</i> <i>Povećan broj lica sa invaliditetom uključenih u mjere aktivne politike zapošljavanja;</i> (1) 31.XII 2013 [DR]

23: Pravosuđe i osnovna prava

				<i>kontinuitetu. krajem 2013. godine u ovaj rad koji se realizuje u Bijelom Polju bilo je uključeno 11 lica sa invaliditetom na određeno vrijeme od četiri mjeseca, u Mojkovcu je uključeno 6 lica na period od dva mjeseca i u Kotoru je bilo uključeno 16 lica sa invaliditetom na period od tri mjeseca. U javnom radu za izradu suvenira kod NVO "Inter-Mont" Bar u toku 2013. godine zaposleno je pet lica sa invaliditetom u trajanju od tri mjeseca, a u javnom radu u Tivtu u organizaciji Turističke organizacije Tivat "Podrška turističkoj prezentaciji opštine Tivat-WEB PORTAL jedno lice sa invaliditetom. na određeno vrijeme od devet mjeseci.</i>	<i>(2) 31.III 2014 [RK] Zavod za zapošljavanje je prepoznajući značaj doprinosa razvoju inkluzivnog obrazovanja podržao javni rad "Asistenti u nastavi". Kroz ovaj javni rad asistenti u nastavi daju doprinos unapređenju kvaliteta inkluzivnog obrazovanja. U ovaj javni rad bilo je uključeno 160 lica, a Zavod je finansirao zarade ovih lica.</i> <i>Personalna asistencija je javni rad socijalne podrške u kući i u specijalizovanim ustanovama, djeci i omladini sa smetnjama u razvoju, socijalno isključenoj djeci i njihovim porodicama, podrška i pomoć u osposobljavanju za aktivnosti svakodnevnog života. U ovaj javni rad angažovano je bilo 100 lica a Zavod je obezbjeđivao zaradu za ova lica.</i> <i>Napomena: Što se tiče programa javnih radova realizovanih u 2013. godini i njihova prilagođenost ciljnim grupama, može se reći da je prilagodljivost programa zadovoljavajuća i na većem nivou u odnosu na prethodni period.</i> Povećan broj zaposlenih lica sa invaliditetom. <i>(1) 31.XII 2013 [RK]</i> <i>(2) 31.III 2014 [RK] Tokom 2013. godine 24 poslodavca su se obratila Zavodu za zapošljavanje Crne Gore -Fondu za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica sa invaliditetom, za dodjelu ili produženje subvencija zarade za 45 zaposlenih lica sa invaliditetom.</i> Na kraju 2013. godine ukupno 39
--	--	--	--	---	---

23: Pravosuđe i osnovna prava

					<i>poslodavac ostvaruje pravo na subvenciju zarade za 61 zaposleno lice sa invaliditetom od čega je 28 žena. Od 61 zaposlenih lica, 31 lice sa invaliditetom je zaposleno na neodređeno vrijeme.</i> <i>Napomena: Na kraju 2012. godine bilo je zaposleno 42 lica sa invaliditetom kod 31 poslodavca. Broj zaposlenih lica sa invaliditetom se postepeno uvećava.</i>
3.8.2.8	Sprovoditi mjere i aktivnosti profesionalne rehabilitacije lica sa invaliditetom shodno ocjeni i mišljenju lokalnih Komisija za profesionalnu rehabilitaciju, kroz upućivanje u odgovarajući modul profesionalne rehabilitacije prema potrebi lica sa invaliditetom <i>(1) 31.XII 2013 [RK]</i> <i>(2) 31.III 2014 [RK]</i> <i>Programi profesionalne rehabilitacije se realizuju u skladu sa Pravilnikom o standardima za sprovođenje mjera i aktivnosti profesionalne rehabilitacije, kod dva izabrana izvođača profesionalne rehabilitacije: MOC "Pamark" Podgorica i "ZOPT" Podgorica (po 15 polaznika).</i> <i>Svi polaznici su učestvovali u aktivnostima mjere 1: savjetovanje, podsticanje i motivisanje lica sa invaliditetom na aktivno traženje zaposlenja, kroz koju se vrši prepoznavanje smetnji, sposobnosti i potencijala, kao i spoznaja socijalnog okruženja pojedinca. Nakon te mjere uključeni su u mjeru 2: utvrđivanje preostale radne sposobnosti, kao najvažnijeg segmenta procesa profesionalne rehabilitacije, sa čijom realizacijom se nastavlja i tokom 2014. godine. Cilj ove mjere je utvrđivanje preostale radne sposobnosti, znanja, postojećih radnih navika, profesionalnih interesa, radi uključivanja u proces rada. U okviru ove mjere ocjenjuje se zdravstveno stanje, socijalni faktori, profesionalni faktori, mentalne sposobnosti i radno funkcionisanje pojedinca.</i>	MRSS Ranka Pavicevic	RK Decembar 2013. i dalje kontinuirano svake godine	<i>Povećan broj ica sa invaliditetom uključenih u pojedine mjere i aktivnosti profesionalne rehabilitacije</i> <i>(1) 31.XII 2013 [RK]</i> <i>(2) 31.III 2014 [RK]</i> <i>U 2013. godini prvostepene komisije za profesionalnu rehabilitaciju su donijele nalaze i mišljenja o utvrđenom procentu invaliditeta za ukupno 153 lica od čega žene čine 40%. Prvostepena komisija za profesionalnu rehabilitaciju iz Podgorice razmatrala je 32 zahtjeva za priznavanje prava na uključivanje u mjere i aktivnosti profesionalne rehabilitacije i utvrdila da lica ispunjavaju uslove za uključivanje u ove mjere. Takođe ova komisija je dala mišljenje o potrebi uključivanja 4 lica sa invaliditeom u odgovarajuće mjere i aktivnosti profesionalne rehabilitacije radi priznavanja prava poslodavcima na subvencije.</i>	<i>Godišnja Informacija o sprovođenju Strategije o osobama sa invaliditetom – dio zapošljavanje</i> <i>(1) 31.XII 2013 [RK]</i> <i>(2) 31.III 2014 [R]</i> <i>Informacija o sprovođenju strategije za OSI je usvojena na sjednici Vlade od 27. marta 2014. godine</i>

23: Pravosuđe i osnovna prava

3.8.2.9	Pripremiti Predlog pravilnika za finansiranje posebnih organizacija za zapošljavanje i finansiranje grant šema; Finansirati grant šeme za podsticanje zapošljavanja lica sa invaliditetom i podržati razvoj preduzetništva lica sa invaliditetom. (1) 31.XII 2013 [DR] (2) 31.III 2014 [DR]	MRSS Ranka Pavicevic	DR Decembar 2013. i dalje kontinuirano svake godine najmanje u ovom iznosu; ;	<i>Pripremljen Pravilnik;</i> (1) 31.XII 2013 [R] <i>Tekst pravilnika završen i poslat na mišljenje u Zakonodavstvo.</i> (2) 31.III 2014 [?] <i>Povećan broj zapošljivih lica sa invaliditetom: na otvorenom tržištu rada; pod posebnim uslovima; nezapošljivih lica sa invaliditetom;</i> (1) 31.XII 2013 [NR] (2) 31.III 2014 [?] <i>Povećan broj odobrenih kredita;</i> (1) 31.XII 2013 [NR] (2) 31.III 2014 [?] <i>Broj realizovanih programa i projekata;</i> (1) 31.XII 2013 [RK] (2) 31.III 2014 [?] <i>Povećan broj uključenih lica;</i> (1) 31.XII 2013 [NR] (2) 31.III 2014 [?]	<i>Godišnja informacija o sprovođenju Strategije o osobama sa invaliditetom – dio zapošljavanje</i> (1) 31.XII 2013 [RK] (2) 31.III 2014 [R] <i>Informacija o sprovođenju strategije za OSI je usvojena na sjednici Vlade od 27. marta 2014. godine</i>
---------	---	----------------------	---	---	---

23: Pravosuđe i osnovna prava

				<i>Povećan broj zaposlenih nakon sprovedenih mjera i aktivnosti.</i> <i>(1) 31.XII 2013 [NR]</i> <i>(2) 31.III 2014 [?]</i>	
--	--	--	--	--	--

3.9 Preporuka: Osigurati efikasno funkcionisanje sistema besplatne pravne pomoći, takođe, kroz raspodjelu dovoljnih finansijskih sredstava.

Br.	Mjera / Aktivnost	Nadl. Organ	Rok Status	INDIKATORI REZULTATA	INDIKATORI UTICAJA
3.9.1	Uraditi godišnje analize odobrenih slučajeva besplatne pravne pomoći i potrebnih sredstava za finansiranje na godišnjem nivou, a poseban predmet analize da budu slučajevi odobrene besplatne pravne pomoći za lica čije imovno stanje se ne procjenjuje: a to su lica sa posebnim potrebama, korisnici prava iz socijalne zaštite, djeca bez roditeljskog staranja, žrtve krivičnog djela trgovine ljudima i nasilje u porodici i porodičnoj zajednici <i>(1) 31.XII 2013 [RK]</i> <i>(2) 31.III 2014 [RK]</i> <i>Analiza se radi jednom godišnje i dospjeva u oktobru 2014. godine.</i>	MP Nataša Radonjic	RK Oktobar 2013. za prethodnu godinu i kontinuirano	<i>Urađena analiza i obezbijeđenja finansijska sredstva za odobrene slučajeve</i> <i>(1) 31.XII 2013 [R]</i> <i>Urađena Analiza predmeta besplatne pravne pomoći za 2012. godinu i do 1. septembra 2013. godine.</i> <i>(2) 31.III 2014 [RK]</i>	
3.9.2	U budžetu obezbijediti potrebna finansijska sredstva za besplatnu pravnu pomoć za tekuću godinu <i>(1) 31.XII 2013 [RK]</i> <i>(2) 31.III 2014 [RK]</i> <i>U Budžetu sudstva za 2014. godinu na poziciji konsultantske usluge u okviru kojih su i troškovi za pružanje besplatne</i>	SS Darko Draskovic	RK Kontinuirano; za svaku budžetsku godinu; ;	<i>Obezbijeđena sredstva u budžetu za besplatnu pravnu pomoć;</i> <i>(1) 31.XII 2013 [R]</i> <i>Sredstva su obezbijeđena za tekuću godinu u okviru budžeta za rad sudova.</i> <i>(2) 31.III 2014 [R]</i> <i>Sredstva za 2014. godinu su obezbijeđena.</i> <i>Procenat obezbijeđenih sredstava u odnosu na odobrene slučajeve</i>	<i>Na osnovu rezultata analiza iz mjere 1 u budžetu obezbijediti potrebna finansijska sredstva za besplatnu pravnu pomoć</i> <i>(1) 31.XII 2013 [?]</i> <i>(2) 31.III 2014 [RK]</i>

23: Pravosuđe i osnovna prava

	<i>pravne pomoći odobreno je 380.000 eura.</i>			(1) 31.XII 2013 [?] (2) 31.III 2014 [?]	
3.9.3	Podizanje svijesti građana o pravu na besplatnu pravnu pomoć i načinu ostvarivanja (1) 31.XII 2013 [RK] (2) 31.III 2014 [RK]	MP Natasa Radonjic	RK Septembar 2013. i kontinuirano; ;	<i>Brošura o pravu na besplatnu pravnu pomoć dostupna građanima u svim sudovima, na veb sajtu Ministarstva pravde i sudova;</i> (1) 31.XII 2013 [R] <i>Izrađene su brošure o pravu na besplatnu pravnu pomoć, koje su distribuirane službama za besplatnu pravnu pomoć, centrima za socijalni rad i poštama, NVO, Advokatskoj komori, sudovima, državnim tužilaštvima.</i> <i>Urađena brošura Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći koja sadrži tekst zakona i podzakonskih akata i distribuirana je sudovima, državnim tužilaštvima, Advokatskoj komori i centrima za socijalni rad.</i> (2) 31.III 2014 [R] <i>Posebna TV emisija;</i> (1) 31.XII 2013 [R] <i>4. X 2013. godine TV emisija Robin Hood bila je posvećena besplatnoj pravnoj pomoći i istraživanju besplatne pravne pomoći koje je urađeno na predlog Ministarstva pravde od strane Građanske alijanse i CEDEM-a uz podršku UNDP-a.</i> (2) 31.III 2014 [R] <i>Objavljeni oglasi u dnevnim novinama.</i> (1) 31.XII 2013 [?] (2) 31.III 2014 [?]	<i>Podizanje svijesti građana o pravu na besplatnu pravnu pomoć i načinu ostvarivanja</i> (1) 31.XII 2013 [DR] <i>Održane su dvije radionice sa predstavnicima NVO sektora na temu: "Implementacija Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći, sa akcentom na ranjive društvene grupe".</i> (2) 31.III 2014 [RK]

23: Pravosuđe i osnovna prava

3.9.4	Sprovoditi obuke o primjeni Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći, namjenjene za službenike za besplatnu pravnu pomoć, predsjednike sudova, sudije i advokate, predstavnike državne uprave i predstavnike NVO (40 učesnika) (1) 31.XII 2013 [RK] (2) 31.III 2014 [RK] U ovom izvještajnom periodu nije bilo obuka.	MP Natasa Radonjic	RK Decembar 2013. i kontinuirano;	<i>Broj sprovedenih obuka;</i> (1) 31.XII 2013 [R] Sprovedene su dvije obuke 12. i 22. novembra 2013. godine. U decembru 2013. godine organizovan okrugli sto na temu primjena Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći, na kojem su govorili ministar pravde i predsjednik Vrhovnog suda. (2) 31.III 2014 [RK] <i>Broj i struktura polaznika;</i> (1) 31.XII 2013 [R] Prvoj obuci prisustvovalo 18 predstavnika sudstva, a druga obuka je bila namijenjena predsjednicima sudova. (2) 31.III 2014 [RK] <i>Godišnji izvještaj CENPF i UzK.</i> (1) 31.XII 2013 [RK] Centar za edukaciju sačinio izvještaj o realizovanim obukama i dostupan je na sajtu Centra. (2) 31.III 2014 [RK]	<i>Smanjen broj pokrenutih upravnih sporova u ptredmetima za odobravanje besplatne pravne pomoći.</i> (1) 31.XII 2013 [?] (2) 31.III 2014 [?]
3.9.5	Unaprijediti infrastrukturu Službi za besplatnu pravnu pomoć / opremiti preostalih 9 službi za besplatnu pravnu pomoć; Izraditi posebnu bazu podataka za besplatnu pravnu pomoć u okviru Pravosudnog informacionog sistema (PRIS) koja će omogućiti vođenje evidencije o broju, vrsti, troškovima i	MP Natasa Radonjic	R April 2013. i kontinuirano	<i>Broj Službi za besplatnu pravnu pomoć rekonstruisanih i opremljenih namještajem i IT opremom;</i> (1) 31.XII 2013 [R] U 2013. godini opremljeno 9 službi za besplatnu pravnu pomoć, tako da svih 15 službi pri osnovnim sudovima imaju odgovarajuću opremu i tehniku za	<i>Sve službe za besplatnu pravnu pomoć potpuno i istovjetno tehnički opremljene;</i> (1) 31.XII 2013 [R] Sve službe su istovjetno opremljene i istom tehničkom opremom. (2) 31.III 2014 [R]

23: Pravosuđe i osnovna prava

	kategoriji lica kojima je pružena besplatna pravna pomoć. (1) 31.XII 2013 [RK]			rad. (2) 31.III 2014 [R] Uspostavljena baza podataka za besplatnu pravnu pomoć u okviru Pravosudnog informacionog sistema (PRIS) funkcionalna. (1) 31.XII 2013 [R] Izrađen modul PRIS-a za predmete besplatne pravne pomoći. (2) 31.III 2014 [R]	Kroz PRIS dostupni podaci o o broju, vrsti, troškovima i kategoriji lica kojima je pružena besplatna pravna pomoć. (1) 31.XII 2013 [RK] Modul besplatne pravne pomoći omogućava podatke o broju, vrsti, troškovima i kategorijama lica kojima je odobrena besplatna pravna pomoć i koja su podnosila zahtjev za besplatnu pravnu pomoć. (2) 31.III 2014 [R]
--	--	--	--	--	---

3.10.1 A - Preporuka: Preduzeti konkretne mjere da bi se spriječila diskriminacija manjina. Osigurati dalju registraciju RAE populacije, kao i njihov jednak pristup ekonomskim i socijalnim pravima i njihovu odgovarajuću zastupljenost u državnim organima. Posebnu pažnju treba obratiti na poboljšanje uslova života najsiromašnijeg dijela RAE populacije.

Br.	Mjera / Aktivnost	Nadl. Organ	Rok Status	INDIKATORI REZULTATA	INDIKATORI UTICAJA
3.10.1.2 *	Pospješivanje i pomaganje amaterizma manjina u kulturnom stvaralaštvu, posebno u oblasti muzike i folklora, kao i podrška za objavljivanje periodike, sa posebnim naglaskom na književnost manjina (1) 31.XII 2013 [RK]	MK Dobrila Popovic	RK Decembar 2013, Decembar 2014, IV kvartal 2015, 2016. i 2017.	Broj podržanih programa (1) 31.XII 2013 [R] Od strane MK podržano 11 programa. Od strane FZM podržan 141 program. Iznos sredstava (1) 31.XII 2013 [R] Ministarstvo kulture: 24.500 eura. FMZ: 727.500 eura.	Podržane aktivnosti značajne za očuvanje i razvoj nacionalnih, odnosno etničkih posebnosti manjina (1) 31.XII 2013 [RK] Podržani su projekti svih manjinskih nacionalnih zajednica u Crnoj Gori koji se tiču očuvanja i razvoja nacionalne i etničke posebnosti, unaprijeđenja kulturnog identiteta i baštine, razvoja jezičkog identiteta i unaprijeđenje vjerskog identiteta.
3.10.1.3 *	Nastavak kreiranja programskih radio i TV sadržaja o manjinama i na jezicima manjina, koji su od značaja za razvoj nauke, kulture	MK Milos Lalevic	RK	Nastavljeno kreiranje i finansiranje programskih radio i TV sadržaja o manjinama i na jezicima	Povećan stepen zastupljenosti programskog radio i TV sadržaja o manjinama i na jezicima

23: Pravosuđe i osnovna prava

	i informisanja (1) 31.XII 2013 [RK] (2) 31.III 2014 [RK]		Decembar 2013. Decembar 2014. IV kvartal 2015, 2016. i 2017.	<i>manjina, koji su od značaja za razvoj nauke, kulture i informisanja</i> (1) 31.XII 2013 [RK] <i>U prvom, drugom i trećem kvartalu 2013.godine realizovano je ukupno 236 TV emisija o manjinama i na jezicima manjina na javnom servisu RTCG. U prvom, drugom i trećem kvartalu 2013.godine realizovano je ukupno 567 emisija o manjinama i na jezicima manjina na Radiju Crne Gore. Za sljedeći izvještaj pripremićemo informacije o ukupnoj realizaciji TV i radio emisija o manjinama i na jezicima manjina za 2013.godinu.</i> (2) 31.III 2014 [RK] <i>U 2013.godini realizovano je ukupno 312 TV emisija o manjinama i na jezicima manjina na javnom servisu.</i> <i>U 2013.godini realizovano je ukupno 753 emisije o manjinama i na jezicima manjina na Radiju Crne Gore.</i> <i>Napomena: U pripremi je informacija o broju realizovanih radio i TV emisija na javnom servisu RTCG u prvom kvartalu 2014.godine</i>	<i>manjina, razvijanje interkulturalnosti i tolerancije</i> (1) 31.XII 2013 [?]
3.10.1.6 *	Periodična istraživanja o zastupljenosti manjina u organima državne uprave, lokalne samouprave i javnih službi (1) 31.XII 2013 [R]	MLJMP Sabahudin Delic	R _____ Jun 2013.; Decembar 2014.; IV kvartal 2015.; IV kvartal 2016.; IV kvartal 2017	<i>Broj periodičnih istraživanja o zastupljenosti manjina u organima državne uprave, lokalne samouprave i javnih službi</i> (1) 31.XII 2013 [R] <i>Vlada je, 18. jula 2013. godine, usvojila Informaciju o zastupljenosti pripadnika manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica u prosvjeti, zdravstvu i socijalnoj i dječijoj zaštiti.</i>	<i>Praćenje promjena stanja u ostvarivanju prava na srazmjernu zastupljenost manjina u organima državne uprave, lokalne samouprave i javnih službi</i> (1) 31.XII 2013 [RK]
3.10.1.8	Uraditi analizu normativnog okvira za rad Fonda za ostvarivanje i zaštitu prava manjina (2) 31.III 2014 [NR]	Skupština	NR _____ Februar 2014.	<i>Urađena analiza;</i> (2) 31.III 2014 [NR] <i>Formirana je radna grupa za analizu pravnih akata kojima je regulisan rad Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava. Za članove radne grupe imenovana su i dva člana Odbora za ljudska prava i slobode Skupštine Crne Gore. Novi rok za</i>	<i>Preporuke iz analize sprovedene u praksi i unaprijeđen rad Fonda</i> (2) 31.III 2014 [?]

23: Pravosuđe i osnovna prava

				<i>izradu analize je 31. maj 2014.godine. U skladu sa zaključcima iz analize biće izmijenjeni relevantni pravni akti kojima se reguliše rad Fonda (Zakon o manjinskim pravima i slobodama, Osnivački akt, Statut, Poslovnik o radu, Pravilnik za raspodjelu sredstava).</i> <i>Izmijenjen normativni okvir u skladu sa analizom.</i> <i>(2) 31.III 2014 [NR]</i> <i>Izmjena normativnog okvira u skladu sa zaključcima iz analize očekuje se nakon njene izrade u maju 2014. godine.</i> <i>Programom rada Vlade Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o manjinskim pravima i slobodama predviđen je za utvrđivanje u III kvartalu 2014. godine.</i>	
3.10.1.9	Uspostaviti kontrolu namjenskog trošenja sredstava (monitoring i evaluacija projekata koji se finansiraju iz sredstava Fonda) <i>(2) 31.III 2014 [NR]</i> <i>Kontrola će biti uspostavljena tek nakon usvajanja potrebnog zakonskog okvira za rad Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava.</i>	Skupština	NR Mart 2014.; Mart 2015.; i dalje	<i>Kontrola namjenskog trošenja sredstava uspostavljena;</i> <i>(2) 31.III 2014 [?]</i> <i>Godišnji izvještaj Fonda.</i> <i>(2) 31.III 2014 [?]</i> <i>Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava nije Skupštini Crne Gore dostavio Izvještaj o radu za 2012, kao ni za 2013. godinu. Razmatranje izvještaja predviđeno je godišnjim planom Odbora.</i>	<i>Sredstva Fonda se troše namjenski, uz monitoring projekata</i> <i>(2) 31.III 2014 [?]</i>
3.10.1.10	Ojačati administrativne kapacitete Fonda za ostvarivanje i zaštitu prava manjina <i>(2) 31.III 2014 [NR]</i>	FM	NR Mart 2014.; Mart 2015.;	<i>Ojačani administrativni kapaciteti kroz zapošljavanje dva službenika, jednog 2014. drugog 2015.</i> <i>(2) 31.III 2014 [NR]</i> <i>Kasni se zapošljavanjem jednog službenika zbog potrebe izmjene Pravilnika o sistematizaciji radnih mjesta nakon usvajanja potrebnog zakonskog okvira. Kako bi se prevazišao nedostatak administrativnih kapaciteta, a do zapošljavanja</i>	<i>Efikasniji rad Fonda</i> <i>(2) 31.III 2014 [?]</i>

23: Pravosuđe i osnovna prava

				<i>jednog službenika u 2014. godini, Fond je zaposlio jednog službenika na određeno vrijeme krajem 2013. godine na period od 4 mjeseca.</i>	
3.10.1.11 *	Razviti plan i izvršiti upis djece RAE populacije, obezbijediti besplatan boravak i ishranu u vrtićima za RAE djecu iz porodica koje se nalaze u stanju socijalne potrebe <i>(1) 31.XII 2013 [RK]</i>	MPS Vesna Vucurovic	RK Decembar 2013.; Decembar 2014.; IV kvartal 2015.; IV kvartal 2016.	<i>Broj djece iz RAE populacije koja su obuhvaćena predškolskim vaspitanjem i obrazovanjem;</i> <i>(1) 31.XII 2013 [R]</i> <i>Na početku školske 2013/14. godini u Javnoj predškolskoj ustanovi "Đina Vrbica", u Vaspitnoj jedinici "Vrela Ribnička" upisano je 32 djece RE populacije, dok je u poslijepodnevrim časovima obuhvaćeno još 86 djece uz podršku REF-ovog projekta (Romskog obrazovnog fonda).</i> <i>Godišnji izvještaj Ministarstva prosvjete.</i> <i>(1) 31.XII 2013 [NR]</i> <i>Izvještaj za 2013. godinu će biti pripremljen u I kvartalu 2014. godine.</i>	<i>Povećan broj djece u predškolskim ustanovama, poboljšana spremnost za pohađanje osnovne škole</i> <i>(1) 31.XII 2013 [RK]</i>
3.10.1.12 *	Smanjiti segregaciju učenika RE populacije <i>(1) 31.XII 2013 [RK]</i>	MPS Vesna Vucurovic	RK Decembar 2013.; Decembar 2014.; Decembar 2015.	<i>Broj djece koja se upisuju u gradske škole i broj uključenih gradskih škola, broj radionica i uključenih roditelja, broj angažovanih medijatora</i> <i>(1) 31.XII 2013 [RK]</i> <i>Od školske 2008/09. godine Ministarstvo prosvjete realizuje aktivnosti uključivanja RE djece iz kampa Konik u gradske osnovne škole. Za školsku 2013/14. napravljena je lista prvaka za upis, pa se desegregisano obrazovanje RE djece iz kampa Konik odvija u 6 podgoričkih škola. Osim škola koje su i prethodnih godina integrisale djecu s Konika (JU OŠ "Božidar Vuković Podgoričanin", JU OŠ "Marko Miljanov", JU OŠ "21. maj", JU OŠ "Savo Pejanović") sada su u ovaj vid podrške RE djeci uključene i nove škole (JU OŠ "Vladimir Nazor" i JU OŠ "Vuk Karadžić"). Aktivnosti znače moratorijum na upis u područno odjeljenje škole „Božidar Vuković Podgoričanin“ i uvod u njegovo potpuno zatvaranje. Za djecu je organizovan prevoz do gradskih škola.</i>	<i>Omogućen jednak pristup obrazovanju i eliminisanje segregacije</i> <i>(1) 31.XII 2013 [RK]</i>

23: Pravosuđe i osnovna prava

3.10.1.13 *	Obezbijediti udžbenike i školski materijal za RAE djecu (1) 31.XII 2013 [R]	MPS Vesna Vucurovic	R Septembar 2013.; Septembar 2014.; Septembar 2015.; Septembar 2016.; Septembar 2017.	<i>Obezbijeđeni udžbenici i školski pribor za 100% ciljne grupe djece iz RAE populacije</i> (1) 31.XII 2013 [R] <i>Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, uz saradnju sa Ministarstvom prosvjete, obezbijedilo je besplatne udžbenike za 962 učenika romske i egipćanske populacije koji su upisani u I, II i III razredu osnovne škole. Ukupno je opredijeljeno 54,349.50€.</i> <i>Godišnji izvještaj MPS</i> (1) 31.XII 2013 [NR] <i>Izvještaj za 2013. godinu će biti pripremljen u I kvartalu 2014. godine.</i>	<i>Pomoć djeci i roditeljima za redovno pohađanje škole, smanjen drop-out</i> (1) 31.XII 2013 [RK]
3.10.1.14 *	Obezbijediti odgovarajući broj stipendija za srednjoškolce i student (1) 31.XII 2013 [R]	MPS Mubera Kurpejovic	R Septembar 2013.; Septembar 2014.; Septembar 2015.; Septembar 2016.; Septembar 2017.	<i>Stipendije obezbijeđene;</i> (1) 31.XII 2013 [R] <i>Stipendije obezbijeđene.</i> <i>Broj srednjoškolaca i studenata koji primaju stipendije.</i> (1) 31.XII 2013 [R] <i>Ministarstvo za ljudska i manjinska prava obezbijedilo je sredstva za stipendiranje svih srednjoškolaca (75) i studenata (9) romske i egipćanske populacije u iznosu od 75.000 eura.</i>	<i>Stimulacija za nastavkom školovanja, povećan broj djece i omladine u srednjim školama i visokoškolskim ustanovama.</i> (1) 31.XII 2013 [R]
3.10.1.15 *	Sprovoditi kampanje i školske aktivnosti i projekte i koristiti primjere afirmisanih i uspješnih, visokoobrazovanih pripadnika RAE populacije (1) 31.XII 2013 [RK]	MPS Vesna Vucurovic	RK Decembar 2013.; Decembar 2014.; IV kvartal 2015.; IV	<i>Broj emisija (TV i radio) na temu afirmacije školovanja RAE populacije;</i> (1) 31.XII 2013 [RK] <i>Direktorka Osnovne škole "Božidar Vuković Podgoričanin" gostovala je u emisiji Jutarnjeg programa zajedno sa jednim visokoobrazovanim pripadnikom RE populacije i tom prilikom su promovisali značaj obrazovanja.</i>	<i>Afirmisan značaj školovanja RAE populacije (djece i roditelja);</i> (1) 31.XII 2013 [RK] <i>Kroz SIMPLE projekat sprovode se male školske kampanje. Obuhvaćene su škole: OŠ „Savo Pejanović“ i „21. maj“ iz Podgorice, OŠ „Mileva Lajović-Lalatović“ iz Nikšića, OŠ „Maršal Tito“ Ulcinj, OŠ „Milan Vuković“ Herceg Novi i OŠ</i>

23: Pravosuđe i osnovna prava

			kvartal 2016.;	<i>Broj prezentacija visokoobrazovanih pripadnika RE populacije za školsku djecu i roditelje.</i> <i>(1) 31.XII 2013 [R]</i> 12. decembra 2013. godine održano je Donatorsko veče za osnovnu školu "Božidar Vuković Podgoričanin" gdje su 2 visokoobrazovana pripadnika RE populacije (bivši učenici ove škole) održali prezentacije o značaju obrazovanja. Prezentaciji su prisustvovali nastavnici i učenici škole, kao i njihovi roditelji.	<i>„Radomir Mitrović“ Berane. Nosioci aktivnosti u školama su predstavnici stručne službe. Realizovane su pripremne radionice i izrađeni učenički radovi - plakati sa propratnim sloganom. Kreirani poster i dobrodošlice – jednakosti, koji su obilježeni po školama i nalaze se na vidljivom mjestu.</i> Učešće u projektu Savjeta Evrope i Evropske unije "Regionalna podrška inkluzivnom obrazovanju" čiji je cilj da se poboljša socijalna inkluzija i socijalna kohezija u regionu putem promovisanja inkluzivnog obrazovanja i obuke. Da bi se postigao ovaj cilj, projekat je usmjeren na promovisanje koncepta inkluzivnog obrazovanja kao reformskog principa koji poštuje i njeguje različitosti među svim učenicima sa posebnim fokusom na one koji su najviše izloženi riziku marginalizacije i isključenosti. Odabrano je sedam (7) osnovnih i srednjih škola: JU OŠ „Vuk Karadžić“ Podgorica, JU OŠ „Mileva Lajović - Lalatović“ Nikšić, JU OŠ „Mustafa Pećanin“ Rožaje, Srednja mješovita škola "Bećo Bašić" Plav, Srednja mješovita škola "Ivan Goran Kovačić" Herceg Novi, Gimnazija "Tanasije Pejatović" Pljevlja i Srednja stručna škola "Sergije Stanić" Podgorica za implementaciju ovog projekta u Crnoj Gori. <i>Povećana motivacija za obrazovanjem, povećan broj pripadnika RAE populacije na svim nivoima obrazovanja.</i> <i>(1) 31.XII 2013 [RK]</i>
3.10.1.16 *	Sprovoditi program funkcionalnog opismenjavanja odraslih <i>(1) 31.XII 2013 [RK]</i>	MPS Vesna Vucurovic	RK Decembar 2013.; Decembar 2014.; IV	<i>Broj programa i broj polaznika</i> <i>(1) 31.XII 2013 [RK]</i> Organizatori obrazovanja odraslih koji imaju licencu od Ministarstva prosvjete za sprovođenje Programa obrazovanja za elementarno funkcionalno opismenjavanje i Programa osnovne	<i>Procenat povećanja uključenih lica u programe obrazovanja i osposobljavanja odraslih</i> <i>(1) 31.XII 2013 [RK]</i>

23: Pravosuđe i osnovna prava

			kvartal 2015.; IV kvartal 2016. i 2017.	<i>škole za odrasle realizuju ove programe u koje se uključuju nepismena lica i lica koja nemaju završeno kompletno osnovno obrazovanje. Većina polaznika ovih programa su predstavnici RE populacije. Centar za stručno obrazovanje prati realizaciju ovih programa i obezbjeđuje podršku nastavnom kadru koji izvodi program. Kroz ove programe u 2012. godini je prošlo 270 polaznika/ca.</i> <i>Ukupni podaci od organizatora obrazovanja odraslih prikupljaju se na godišnjem nivou. U toku je obuka Roma za jednostavna zanimanja za pomoćnika tesara i pomoćnika armirača koja se realizuje u saradnji sa Organizacijom "HELP" u Crnoj Gori.</i>	
3.10.1.17 *	Sprovesti informativne kampanje o pravima i obavezama u oblasti zapošljavanja; Informativni razgovori za novoprijavljena lica na biroima rada; Informaciono-motivacioni seminari (radionice) <i>(1) 31.XII 2013 [RK]</i>	ZZZ	RK Decembar 2013.; Decembar 2014.; Decembar 2015.; Decembar 2016.; Decembar 2017.	<i>Broj sprovedenih kampanja;</i> <i>(1) 31.XII 2013 [RK]</i> <i>Broj objava u medijima;</i> <i>(1) 31.XII 2013 [RK]</i> <i>Broj novoprijavljenih lica (sa procentualnim učešćem žena);</i> <i>(1) 31.XII 2013 [RK]</i> <i>U periodu od 01.01-30.09.2013. prijavljeno 50 lica RAE populacije (46% žena) na evidenciju nezaposlenih lica.</i> <i>Broj obavljenih informativnih razgovora (sa procentualnim učešćem žena);</i> <i>(1) 31.XII 2013 [RK]</i> <i>U periodu od 01.01-30.09.2013. obavljeni su informativni razgovori sa 50 lica RAE populacije</i>	<i>Podignut nivo znanja RAE populacije o pravima i obavezama u oblasti zapošljavanja</i> <i>(1) 31.XII 2013 [RK]</i> <i>Novoprijavljena lica su upoznata sa pravima i obavezama nezaposlenog lica, prijavljenog na evidenciju (pravo na posredovanje u zapošljavanju, pravo učestvovanja u mjerama aktivne politike zapošljavanja, prava iz osiguranja od nezaposlenosti i druga prava iz socijalnog osiguranja; obaveze redovnog projavljivanja na evidenciju nezaposlenih, obaveza aktivnog traženja zaposlenja, u skladu sa individualnim planom zapošljavanja). Individualnim planom zapošljavanja dogovorene su aktivnosti pri traženju zaposlenja i uključivanju u programe aktivne politike zapošljavanja.</i>

23: Pravosuđe i osnovna prava

				<i>(46% žena) kroz koje su se nezaposlena lica informisala o pravima i obavezama nezaposlenog lica.</i> <i>Broj učesnika u radionicama;</i> <i>(1) 31.XII 2013 [RK]</i> <i>Broj urađenih planova zapošljavanja.</i> <i>(1) 31.XII 2013 [RK]</i> <i>U periodu od 01.01-30.09.2013. urađeni planovi zapošljavanja za sva novoprijavljena lica RAE populacije.</i>	
3.10.1.18 *	Organizovati programe za sticanje prve kvalifikacije za zanimanje, za lica koja nemaju stručnu spremu <i>(1) 31.XII 2013 [R]</i>	ZZZ	R Decembar 2013.; Decembar 2014.; Decembar 2015.; Decembar 2016.; Decembar 2017.	<i>Broj sprovedenih programa;</i> <i>(1) 31.XII 2013 [R]</i> <i>Realizovan jedan program obrazovanja i osposobljavanja za zanimanje „Frizer za žene“ u Podgorici.</i> <i>Broj obuhvaćenih lica, sa procentualnim učešćem žena (uključujući starosnu i regionalnu strukturu)</i> <i>(1) 31.XII 2013 [R]</i> <i>U programu obrazovanja i osposobljavanja za zanimanje „Frizer za žene“ uključena dva lica RAE populacije ženskog pola, starosti 20 i 34 godine.</i>	<i>Povećan broj lica RAE populacije sa stečenom prvom kvalifikacijom</i> <i>(1) 31.XII 2013 [R]</i> <i>Program realizovan u potpunosti za ciljnu grupu, koja je zadovoljila ulazne obrazovne zahtjeve ovog programa, a u skladu sa individualnim planovima zapošljavanja.</i>
3.10.1.19	Organizovati programe obrazovanja i osposobljavanja za poznatog poslodavca <i>(1) 31.XII 2013 [DR]</i> <i>(2) 31.III 2014 [RK]</i>	ZZZ	RK Decembar 2013.; Decembar 2014.; Decembar 2015.;	<i>Broj realizovanih programa i projekata;</i> <i>(1) 31.XII 2013 [NR]</i> <i>U 2013. godini nije bilo programa obrazovanja i osposobljavanja za poznatog poslodavca u kojem su uključeni pripadnici RAE populacije.</i> <i>Napomena: U pitanju je program koji se realizuje na zahtjev poslodavca, koji je nezavisan kod izbora učesnika ovog programa.</i>	<i>Povećan broj osposobljenih lica RAE populacije i povećanje zaposlenosti</i> <i>(1) 31.XII 2013 [DR]</i> <i>(2) 31.III 2014 [?]</i>

23: Pravosuđe i osnovna prava

	<i>U pitanju je program koji se realizuje na zahtjev poslodavca, a kako zahtjeva od strane poslodavaca za realizaciju navedenog programa u 2013. godini nije bilo program nije realizovan. Poslodavac je suveren kod izbora učesnika ovog programa. Ipak, programom stručnog osposobljavanja visokoškolaca pružena je prilika pripadniku RE populacije da se stručno osposobi za samostalno obavljanje poslova kod poslodavca i eventualno trajno riješi problem nezaposlenosti.</i>		Decembar 2016.; Decembar 2017.	<i>(2) 31.III 2014 [?]</i> <i>Broj obuhvaćenih lica;</i> <i>(1) 31.XII 2013 [R]</i> <i>U program stručnog osposobljavanja lica sa stečenim visokim obrazovanjem, u toku 2013. godine, uključeno jedno lice muškog pola, RAE populacije, starosti 24 godine, sa evidencije područne jedinice Herceg Novi.</i> <i>(2) 31.III 2014 [?]</i> <i>Broj zaposlenih lica.</i> <i>(1) 31.XII 2013 [?]</i> <i>(2) 31.III 2014 [?]</i>	
3.10.1.20 *	Sezonsko zapošljavanje lica RAE populacije sa evidencije ZZZCG, u skladu sa potražnjom i stručnom spremom tih lica u oblasti turizma, građevinarstva i poljoprivrede <i>(1) 31.XII 2013 [R]</i>	ZZZ	R Oktobar 2013.; Oktobar 2014.; Oktobar 2015. Oktobar 2016.	<i>Broj lica na sezonskom radu u toku godine (sa procentualnim učešćem žena, uključujući starosnu i regionalnu strukturu)</i> <i>(1) 31.XII 2013 [R]</i> <i>U periodu od 01.01-30.09.2013. na sezonskim poslovima angažovano je 31 lice RAE populacije (12 žena ili 38,70%).</i> REGIONALNA STRUKTURA: <i>- sa evidencije biroa rada podgorica – deset lica muškog pola,</i> <i>- sa evidencije biroa rada herceg novi – devet lica (29%) od kojih šest žena (66,66%),</i> <i>- sa evidencije biroa rada bar – šest lica (19,35%) od kojih tri žene (50%),</i> <i>- sa evidencije biroa rada nikšić – tri lica muškog pola,</i> <i>- sa evidencije biroa rada bijelo polje – tri lica ženskog pola.</i> STAROSNA STRUKTURA: <i>- od 15 do 24 godine – 16 lica (6 žena ili 37,5%),</i> <i>- od 25-35 godina – 10 lica (četiri žene ili 40%),</i>	<i>Povećan broj lica uključenih na sezonskim poslovima</i> <i>(1) 31.XII 2013 [R]</i> <i>Uključivanjem lica RAE populacije u sezonsko zapošljavanje utiče na unaprijeđenje integracije ove kategorije nezaposlenih lica, socijalnog statusa, kako zaposlenih lica, tako i njihovih porodica, unaprijeđuju se radne navike, stiče se iskustvo u radnom okruženju i povećavaju se mogućnosti trajnog zaposlenja.</i>

23: Pravosuđe i osnovna prava

				- od 36-45 godina – dva lica muškog pola - od 46-55 – tri lica (dvije žene ili 66,66%).	
3.10.1.21 *	Realizovati Program subvencioniranog zapošljavanja, u skladu sa Uredbom o subvencijama za zapošljavanje određenih kategorija nezaposlenih lica (1) 31.XII 2013 [RK] <i>Do kraja 2013. godine, po ovom osnovu, očekuje se zapošljavanje određenog broja pripadnika RAE populacije.</i> (2) 31.III 2014 [RK]	MRSS Ranka Pavicevic	RK Decembar 2013.; Decembar 2014.; Decembar 2015.; Decembar 2016.	Broj realizovanih programa i projekata; (1) 31.XII 2013 [RK] <i>U periodu od 01.01-30.09.2013. godine organizovan jedan državni javni rad („Neka bude čisto“) u koji je uključeno pet lica muškog pola, pripadnika RAE populacije.</i> (2) 31.III 2014 [RK] <i>Prema istraživanju, na osnovu kojeg se bazira pomenuti Izvještaj, a koje je sproveo ISSP, procenat pripadnika RAE populacije, koji su angažovani u nekoj vrsti dohodovnih aktivnosti (uključujući zaposlenje) je 17%. Jaz između polova je veoma izražen, tako da, u ukupnom broju radno angažovanih pripadnika RAE populacije, žene učestvuju sa svega 16%. U periodu 01.01.2013 – 31.12.2013. godine u programe aktivne politike zapošljavanja uključeno je 39 lica (17,94% žena), što čini 3,4% od ukupnog broja nezaposlenih pripadnika RE populacije na 31.12.2013. godine:</i> • <i>U državni javni rad „Neka bude čisto“ uključeno je pet lica muškog pola.</i> • <i>U lokalni javni rad u saradnji sa DOO „Čistoća“ iz Podgorice, uključeno je 14 lica muškog pola.</i> • <i>U program obrazovanja i osposobljavanja za zanimanje „frizer za žene“, koji se realizovao u Podgorici, uključene su dvije polaznice RE populacije.</i> • <i>U program stručnog osposobljavanja lica sa stečenim visokim obrazovanjem uključen je jedan pripadnik RE populacije muškog pola</i> • <i>Na sezonskim poslovima angažovano je 17 lica (pet žena)</i> <i>Broj lica koja su obuhvaćena subvencioniranim zapošljavanjem.</i>	Povećano interesovanje poslodavaca za zapošljavanje RAE populacije (1) 31.XII 2013 [RK] <i>Izmjene Pravilnika o naknadama u Inženjerskoj komori Crne Gore, kojima je naknada za članstvo u Komori za strance sa stalnim nastanjenjem smanjena sa EUR 2,500 na EUR 150 (kao za državljane), stupila je na snagu 11. marta 2013. godine. Pravilnik je interni akt i nije objavljivan u Službenom listu.</i> (2) 31.III 2014 [RK] <i>U skladu sa Uredbom o subvencijama za zapošljavanje određenih kategorija nezaposlenih lica svaki poslodavac koji zaposli nezaposleno lice RAE populacije ima pravo na subvenciju. U odnosu na ukupne fiskalitete koji se odnose na zarade zaposlenih, iznos subvencije čini 45,43 % što bi moglo stimulisati poslodavce na veće zapošljavanje domaće radne snage, posebno na sezonskim poslovima.</i>

23: Pravosuđe i osnovna prava

				<i>(1) 31.XII 2013 [RK]</i> <i>Tokom 2013. godine, prema podacima Poreske uprave, broj lica koja su koristila subvencije za zapošljavanje u skladu sa Uredbom o subvencijama za zapošljavanje određenih kategorija nezaposlenih lica je bio 257.</i> <i>(2) 31.III 2014 [RK]</i> <i>U periodu 01.01.2013 – 31.12.2013. godine u programe aktivne politike zapošljavanja uključeno je 39 lica (17,94% žena), što čini 3,4% od ukupnog broja nezaposlenih pripadnika RE populacije na 31.12.2013.</i>	
3.10.1.22 *	Sprovoditi monitoring zdravstvenog stanja i zdravstvenih potreba Roma i Egipćana <i>(1) 31.XII 2013 [RK]</i>	MZ Veselinka Markovic	RK Decembar 2013.; Decembar 2014.; III kvartal 2015.; IV kvartal 2016.	<i>Broj prvih i kontrolnih pregleda, broj preventivnih pregleda, broj uputa na sekundarni i tercijarni nivo.</i> <i>(1) 31.XII 2013 [RK]</i> <i>Postoje precizni podaci o broju zdravstvenih usluga, ali ne na nivou IRL/RL populacije, jer informacioni sistem za sada ne razdvaja ove usluge.</i> <i>Kod izabranog doktora u Domu zdravlja Berane pruženo je 5012 usluga, DZ Bar - 6067, DZ Herceg Novi - 1734, DZ Podgorica 12 566 usluga.</i> <i>Podaci postoje i za sekundarni nivo, npr: na sekundarnom nivou - hirurško odjeljenje - Opšta bolnica Berane 290 usluga, OB Bar-228 usluga, OB Nikšić 124 usluge itd.</i>	<i>Utvrđen stepen korišćenja zdravstvenih usluga RAE populacije</i> <i>(1) 31.XII 2013 [?]</i>
3.10.1.23 *	Organizovati edukativno-informativne radionice, distribucija edukativnog materijala, javni pozivi u oblasti zdravlja i zdravstvenih potreba <i>(1) 31.XII 2013 [RK]</i>	MZ Veselinka Markovic	RK Decembar 2013.; Decembar 2014.; Decembar 2015.; Decembar 2016.	<i>Broj edukativno-informativnih radionica;</i> <i>(1) 31.XII 2013 [R]</i> <i>U Kampu na Koniku održano 20 radionica, svaka tema je obrađena 2 puta.</i> <i>Vrsta i broj edukativnog materijala;</i> <i>(1) 31.XII 2013 [R]</i> <i>Izrađena je brošura: SAČUVAJTE ZDRAVLJE (pomoć romskim ženama na očuvanju i unapređenju</i>	<i>Povećano znanje o mogućnostima korišćenja zdravstvenih usluga</i> <i>(1) 31.XII 2013 [?]</i>

23: Pravosuđe i osnovna prava

				<i>zdravlja) Teme obrađene u brošuri: Žena ima pravo; Zaštita od neželjene trudnoće; Trudnoća; Polne bolesti; Genitalne infekcije; Tumor dojke; Pušenje i zdravlje žena; Tuberkuloza; Zarazna žutica, Crijevne bolesti.</i> <i>Broj javnih poziva.</i> <i>(1) 31.XII 2013 [R]</i> <i>U saradnji sa Centrom za radiološku dijagnostiku Kliničkog centra Crne Gore, tokom oktobra i novembra, organizovani su besplatni mamografski pregledi za trideset žena, pripadnica romske populacije, iz Kampa I Konik.</i>	
3.10.1.24 *	Uraditi informativno-edukativne brošure, za žene, mlade i djecu i distribuirane ovoj populaciji, koje se odnose na ljudska prava, pravo na zdravlje i zaštitu zdravlja, pravo na reproduktivno zdravlje, pravo na život bez nasilja i slično edukacija o načinu zaštite zdravlja, o seksualnosti, objektivnom vremenu za stupanje u brak, bezbjednom seksu, bezbjednoj trudnoći i sl. <i>(1) 31.XII 2013 [RK]</i>	MZ Veselinka Markovic	RK Decembar 2013.; Decembar 2014.;	<i>Broj djece do 15 godina RE populacije koja imaju izabranog doktora za djecu – pedijatra, izabranog doktora za odrasle;</i> <i>(1) 31.XII 2013 [RK]</i> <i>Broj pripadnica od 15 do 65 godina koje imaju izabranog doktora – ginekologa, kao i broj djece kod kojih je obavljena obavezna vakcinacija.</i> <i>(1) 31.XII 2013 [R]</i> <i>Sprovedena je vakcinacija djece smještene u kampovima: 1306 je vakcinisano obaveznom imunizacijom DTP, OPV, infarnix, tripacel, Hib, HB, IPV, MMR, dT, DT, TT, a u vanrednoj kampanji sprovedena je vakcinacija 70 djece Avaximom 80i.u.(pediatric).</i>	<i>Povećano znanje o značaju zdravstvene zaštite, povećan broj vakcinisane djece i djece za izabranim pedijatrom, povećan broj lica sa izabranim doktorom za odrasle, povećan broj žena sa izabranim ginekologom</i> <i>(1) 31.XII 2013 [?]</i>
3.10.1.25 *	Organizovati informativne kampanje u romskim i egipćanskim naseljima o pravima i načinu ostvarivanja socijalne i dječije zaštite <i>(1) 31.XII 2013 [RK]</i>	MRSS Budimirka Djukanovic	RK Decembar 2013.; Decembar 2014.;	<i>Broj radionica i učesnika na godišnjem nivou u svakom naselju;</i> <i>(1) 31.XII 2013 [RK]</i> <i>Organizovano je 6 kampanja. Obuhvaćeno 120 lica.</i> <i>Predstoje kampanje koje obuhvataju socijalnu</i>	<i>RAE populacija upoznata o pravima i načinu ostvarivanja socijalne i dječije zaštite</i> <i>(1) 31.XII 2013 [RK]</i> <i>(2) 31.III 2014 [RK]</i>

23: Pravosuđe i osnovna prava

	(2) 31.III 2014 [RK]		Decembar 2015.;	zaštitu, zdravstvenu zaštitu, zapošljavanje i regulisanje statusa. <i>Napomena: Relevantni indikator za ovu mjeru je broj održanih kampanja i informisanih lica a ne održanih radionica i učesnika jer se u romskim i egipćanskim naseljima ne održavaju takve radionice.</i> (2) 31.III 2014 [RK] Održane su 2 radionice-informativne kampanje za stanovnike Kampa Konik 1 i kampa Konik II. Obuhvaćeno je 50 lica. Teme su pokrivala radionice odnosile su se na osvarivanje prava iz socijalne i dječije zaštite: materijalno obezbjeđenje porodice, dječji dodatak, tuđa njega, licna invalidnina, prava po osnovu nezaposlenosti, porodijsko odsustvo, smještaj u ustanove. Pored socijalne govorilo se i o pravu na zdravstvenu zaštitu. Broj godišnjih najava u elektronskim medijima. (1) 31.XII 2013 [RK] 6 najava za 6 održanih kampanja u državnim i lokalnim medijima. (2) 31.III 2014 [RK] Predstavnici Ministarstva rada i socijalnog staranja i Uprave za zbrinjavanje izbjeglica imali su 2 gostovanja u medijima: Jutarnji program TVCG i Mozaik, Radio Crne Gore. Cilj gostovanja bio je upoznavanje romske i egipćanske populacije sa pravima koja proizilaze iz statusa stranca sa stalnim nastanjenjem i privremenim boravkom.	Informativne kampanje se nastavljaju tokom 2014. Aktivnosti će biti realizovane na terenu.
3.10.1.26	Edukacija roditelja, djece, RAE aktivistkinja, službenika/ca državne uprave o zaštiti od nasilja u porodici i maloljetničkih prisilnih brakova među romskom populacijom (1) 31.XII 2013 [RK]	MLJMP Sabahudin Delic	RK Mart 2014.; II kvartal 2015, 2016. i 2017.	Broj i vrsta obuka; (2) 31.III 2014 [RK] MLJMP je u saradnji sa Centrom za romske inicijative u decembru 2013. organizovalo dvodnevni seminar na temu „ Zakonski mehanizmi u borbi protiv prisilnih i ugovorenih dječijih brakova“. <i>Napomena: U toku I kvartala 2014.godine nijesu</i>	Broj prijavljenih slučajeva nasilja, broj podnesenih zahtjeva, vrsta pružene pravne pomoći (2) 31.III 2014 [NR] <i>Napomena: Nije još izrađena jedinstvena baza podataka o slučajevima nasilja - rok je do kraja III kvartala 2014. godine.</i>

23: Pravosuđe i osnovna prava

	(2) 31.III 2014 [RK]			organizovane obuke. <i>Broj i struktura polaznika obuke.</i> (2) 31.III 2014 [RK] Na seminaru je bilo 20 učesnika (predstavnici Uprave policije, tužilaštva, suda, centara za socijalni rad, kao i nevladinih organizacija koje se bave pitanjima položaja Romkinja i Egipćanki u crnogorskom društvu.	
3.10.1.27 *	Organizovati kampanje u romskim naseljima o problemu nasilja nad ženama i prisilnim brakovima RE djevojčica (1) 31.XII 2013 [RK]	MLJMP Sabahudin Delic	RK Novembar 2013, IV kvartal 2014, 2015, 2016, 2017.	<i>Broj događaja na temu maloljetničkih prisilnih brakova, broj medijskih nastupa</i> (1) 31.XII 2013 [RK] <i>Tri okrugla stola na temu maloljetničkih prisilnih brakova, održanih u Nikšiću, Beranama i Podgorici.</i>	<i>Broj podnesenih krivičnih prijava iz KZCG</i> (1) 31.XII 2013 [?]
3.10.1.29 *	Obezbijediti proizvodnju i emitovanje zakonom utvrđenih programskih sadržaja na romskom jeziku na javnom servisu RTCG (1) 31.XII 2013 [RK] (2) 31.III 2014 [RK]	MK Milos Lalevic	RK Decembar 2013.; Decembar 2014.; Decembar 2015.; Decembar 2016.	<i>Radio Crne Gore - broj emisija;</i> (1) 31.XII 2013 [RK] <i>Realizovane 24 informativne emisije "Glas Roma"</i> (2) 31.III 2014 [RK] <i>U 2013.godini realizovano je ukupno 24 emisije o Romima. Riječ je o govorno-muzičkim emisijama o aktuelnim pitanjima života, obrazovanja i integracije romskog stanovništva u Crnoj Gori u društvene tokove. U najvećem dijelu emisije se koristi romski jezik, a govorni sadržaj ilustrovan je i romskom muzikom.</i> <i>TVCG - broj emisija.</i> (1) 31.XII 2013 [RK] <i>Realizovano 20 priloga različitih žanrova o romskoj populaciji</i>	<i>Produkcija i emitovanje programskih sadržaja na RTCG, povećana informisanost romske populacije</i> (1) 31.XII 2013 [?]
3.10.1.30	Lokalne samouprave u kojima funkcionišu lokalni radio-difuzni	MK Ana	RK	Broj ugovora sa precizno navedenim programima	Lokalni radio-difuzni servisi emituju programe za

23: Pravosuđe i osnovna prava

	servisi obezbijediće da u godišnjim ugovorima obaveznih programskih sadržaja od javnog interesa budu precizno navedeni i programi za RAE (1) 31.XII 2013 [NR] <i>Očekuje se da će se uskoro početi sa realizacijom ove mjere.</i>	Vuckovic	Decembar 2013.; Decembar 2014.; Decembar 2015.; Decembar 2016.;	<i>za Rome i Egipćane</i> (1) 31.XII 2013 [?] (2) 31.III 2014 [RK] <i>Pojedini lokalni radio-difuzni servisi realizuju ovu mjeru, dok određeni ne realizuju, jer u njihovim opštinama nema ili nema stalno naseljenih pripadnika RE populacije.</i> <i>Napomena: Za sada je broj ugovora u kojima su navedeni programi za RAE-4.</i>	<i>RAE populaciju, povećana informisanost romske populacije na lokalnom nivou</i> (1) 31.XII 2013 [?] (2) 31.III 2014 [RK]
3.10.1.31 *	Pripremiti Predlog zakona o socijalnom stanovanju kojim će se definisati osnovni instituti socijalnog stanovanja, nadležnosti, precizirati lica koja imaju pravo na rješavanje stambenog pitanja, definisati izvori finansiranja, definisati najširi dijapazon mogućnosti za razvoj socijalnog stanovanja, odnosno da se da zakonski okvir pomoću koga se u sistem socijalnog stanovanja može uključiti veliki broj učesnika, radi omogućavanja rješavanja stambenih potreba svih lica, odnosno domaćinstava koja na tržištu ne mogu riješiti stambenu potrebu (1) 31.XII 2013 [R]	MORT Marko Canovic	R Decembar 2013.	<i>Donešen Zakon o socijalnom stanovanju;</i> (1) 31.XII 2013 [R] <i>Zakon o socijalnom stanovanju usvojen i objavljen u Sl. listu CG, br. 35/13, a stupio je na snagu 30.07.2013.godine.</i> <i>Izveštaj o primjeni zakona godinu dana nakon usvajanja;</i> (1) 31.XII 2013 [?] <i>Broj nelegalno podignutih objekata u vlasništvu RAE populacije.</i> (1) 31.XII 2013 [?]	<i>Utvrđen zakonski okvir za obezbjeđivanje adekvatnog standarda stanovanja za sva domaćinstva koja sa stanovišta zarada imaju problem u ostvarivanju pristupa pristojnom stanovanju na tržištu</i> (1) 31.XII 2013 [R] <i>Cilj ovog zakona je utvrđivanje zakonskog okvira za obezbjeđivanje adekvatnog standarda stanovanja za sva domaćinstva koja sa stanovišta zarada imaju problem u ostvarivanju pristupa pristojnom stanovanju na tržištu, radi pronalaženja smještaja u odgovarajućoj društvenoj i urbanoj sredini.</i> <i>Kako je nedostatak finansijskih sredstava jedan od osnovnih izazova za uspostavljanje održivog sistema socijalnog stanovanja, Predlogom zakona usvojeno je rješenje kojim će se sistem socijalnog stanovanja razrađivati kroz posebne programe koje će formulisati Vlada Crne Gore odnosno jedinica lokalne samouprave, a koji će omogućiti fleksibilnost u planiranju i realizaciji aktivnosti. Zakon o socijalnom stanovanju takođe predstavlja osnovu za realizaciju Nacionalnog stambenog projekta za raseljena i interno raseljena lica.</i>
3.10.1.32 *	Uspostaviti saradnju sa lokalnim samoupravama na polju izrade i sprovođenja lokalnih akcionih planova za Rome i Egipćane (Berane, Bijelo Polje i Ulcinj) (1) 31.XII 2013 [R]	MLJMP Sabahudin Delic	R Septembar 2013.	<i>Uspostavljena saradnja sa lokalnim samoupravama;</i> (1) 31.XII 2013 [R] <i>Saradnja uspostavljena.</i>	<i>Utvrđivanje i sprovođenje politika za socijalnu integraciju RAE na lokalnom nivou</i> (1) 31.XII 2013 [RK]

23: Pravosuđe i osnovna prava

				<i>Broj usvojenih akcionih planova u opštinama.</i> <i>(1) 31.XII 2013 [R]</i> <i>Usvojena 3 lokalna akciona plana (LAP) u Bijelom Polju, Beranama i Ulcinju.</i>	
3.10.1.33 *	Obezbjedeње poštovanja definisanih zakonskih mjera afirmativne akcije prilikom zapošljavanja lica romske i egipćanske nacionalnosti u organima državne uprave, lokalne samouprave i javnim službama <i>(1) 31.XII 2013 [RK]</i> <i>U izvještajnom periodu se niko nije izjasnio kao pripadnik romske ili egipćanske nacionalnosti prilikom zapošljavanja u organima državne uprave, lokalne samouprave i javnim službama.</i>	MLJMP Sabahudin Delic	RK Decembar 2013.; Decembar 2014.; Decembar 2015.; Decembar 2016.	<i>Broj zasnovanih radnih odnosa u organima državne uprave, lokalne samouprave i javnim službama</i> <i>(1) 31.XII 2013 [RK]</i>	<i>Sprovođenje ustavnih i zakonskih garancija, povećanje zapošljavanja RAE u organima državne uprave, lokalne samouprave i javnim službama</i> <i>(1) 31.XII 2013 [RK]</i>
3.10.1.34	Obezbjediavanje neophodnih administrativnih i organizacionih kapaciteta u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava za rad sa RAE populacijom <i>(2) 31.III 2014 [NR]</i>	MLJMP Sabahudin Delic	NR Mart 2014.; Mart 2015.;	<i>Ojačani administrativni kapaciteti kroz zapošljavanje dva službenika, jednog u 2014. drugog u 2015. godini</i> <i>(2) 31.III 2014 [NR]</i> <i>Do marta 2014. nije bilo novih zapošljavanja službenika za rad sa RAE populacijom u MLJMP.</i>	<i>Povećanje efikasnosti u kreiranju i sprovođenju politika prema RAE populaciji</i> <i>(2) 31.III 2014 [?]</i>

3.10.2 B - Preporuka: Osigurati dalju registraciju raseljenih lica, kao i njihov jednak pristup ekonomskim i socijalnim pravima. Posebnu pažnju treba obratiti na poboljšanje uslova života raseljenih lica.

Br.	Mjera / Aktivnost	Nadl. Organ	Rok Status	INDIKATORI REZULTATA	INDIKATORI UTICAJA
3.10.2.1	Pripremiti Analizu o zakonskim rješenjima u ovoj oblasti posebno sa aspekta uporednih iskustava predviđenim Zakonom o strancima u dijelu regulisanja stalnog nastanjenja djece rođene u Crnoj Gori čiji jedan ili oba roditelja su stranci sa stalnim nastanjenjem u Crnoj Gori;	MUP Remzija Ademovic	DR Decembar 2013. ; ; Decembar	<i>Usvojena Analiza sa preporukama;</i> <i>(1) 31.XII 2013 [DR]</i> <i>Vlada Crne Gore je usvojila Tehno-ekonomski elaborat i zadužila Ministarstvo unutrašnjih poslova, Ministarstvo rada i socijalnog staranja i</i>	<i>Polugodišnji izvještaji o procesu izdavanja odobrenja za stalni boravak;</i> <i>(1) 31.XII 2013 [NR]</i>

23: Pravosuđe i osnovna prava

	Izmijeniti Zakon o strancima u skladu sa preporukama iz analize. (1) 31.XII 2013 [DR] (2) 31.III 2014 [DR]		2014.	Zavod za zapošljavanje da, u skladu sa rokovima utvrđenim Tehno-ekonomskim elaboratom, realizuju sve normativne mjere neophodne za uvođenje i implementaciju sistema jedinstvenog postupka izdavanja boravišne i radne dozvole strancima. Elaborat se odnosi i na oblast stranaca, posebno sa aspekta uporednih iskustava u dijelu regulisanja stalnog nastanjenja djece rođene u Crnoj Gori, čiji jedan ili oba roditelja u trenutku rođenja djeteta imaju status stranca sa stalnim nastanjenjem. (2) 31.III 2014 [R] U skladu sa Tehno-ekonomskim elaboratom, radna grupa je pripremila Nacrt zakona o strancima, u koji je unijeta odredba da se stalni boravak može odobriti djetetu čiji je jedan ili oba roditelja u trenutku rođenja djeteta ima odobren stalni boravak Crnoj Gori. Usvojen Zakon o strancima. (1) 31.XII 2013 [NR] U toku je izrada Zakona o strancima u koji će biti unijeta odredba da se stalni boravak može odobriti djetetu čiji je jedan ili oba roditelja u trenutku rođenja djeteta ima odobren stalni boravak Crnoj Gori. (2) 31.III 2014 [NR] Nakon održane javne rasprave, koja je trajala u periodu od 30. decembra 2013. godine do 9. februara 2014. godine, radna grupa je pripremila Nacrt zakona o strancima, u koji je unijeta odredba da se stalni boravak može odobriti djetetu čiji je jedan ili oba roditelja u trenutku rođenja djeteta ima odobren stalni boravak Crnoj Gori. Tekst Zakona će biti upućen nadležnim organima na mišljenje, a nakon dobijenih mišljenja u formi Predloga Vladi na usvajanje. Napomena: Predviđeno je usvajanje Zakona u decembru 2014. godine.	(2) 31.III 2014 [?] Statistički pokazatelji o broju podnijetih žalbi od strane podnosilaca zahtjeva; (1) 31.XII 2013 [NR] (2) 31.III 2014 [?] Statistički pokazatelji o broju tužbi podnijetih Upravnom sudu od strane podnosilaca zahtjeva; (1) 31.XII 2013 [NR] (2) 31.III 2014 [?] Broj djece koja su regulisala svoj status u skladu sa izmjenama Zakona o strancima. (1) 31.XII 2013 [NR] (2) 31.III 2014 [?]
--	---	--	-------	---	---

23: Pravosuđe i osnovna prava

3.10.2.2 *	Nastaviti sa iznalaženjem rješenja za obezbjeđivanje pomoći materijalno najugroženijim RL/IRL u pribavljanju ličnih dokumenata, u okviru Regionalne tehničke radne grupe za dokumentaciju (Sarajevski proces) (1) 31.XII 2013 [RK]	MUP Abdulah Abdic	RK Decembar 2013. i ; Decembar 2014. godine;	<i>Broj održanih sastanaka Regionalne tehničke radne grupe;</i> (1) 31.XII 2013 [RK] <i>Do sada je održano pet sastanaka Regionalne tehničke radne grupe (jedan sastanak u 2013. godini).</i> <i>Napomena: Stvoreni su uslovi za dobijanje ličnih dokumenata u DKP R.Hrvatske, BIH i R.Srbije. Za IRL državljane R. Kosova u organizaciji MRSS, Uprave za zbrinjavanje izbjeglica a u saradnji sa UNHCR-om organizuju se kolektivni odlasci u R.Kosovo i R.Srbiju, radi pribavljanja dokumentacije, koja im je neophodna za regulisanje statusa u CG.</i> <i>Broj lica koja su pribavila neophodna dokumenta.</i> (1) 31.XII 2013 [RK] <i>11 216 lica je pribavilo neophodna dokumenta.</i>	<i>Broj lica koja su pribavila neophodna dokumenta;</i> (1) 31.XII 2013 [RK] <i>11 216 lica je pribavilo neophodna dokumenta.</i> <i>Broj lica koja su podnijela zahtjev za regulisanje statusa.</i> (1) 31.XII 2013 [RK] <i>11 216 lica koja su podnijela zahtjev za regulisanje statusa.</i>
3.10.2.3 *	Nastaviti sa upisom, odnosno naknadnim upisom u matični registar rođenih kroz upravni postupak koji vode područne jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova (1) 31.XII 2013 [RK]	MUP Olivera Jukic	RK Decembar 2013. ; Decembar 2014.	<i>Broj podnijetih i riješenih zahtjeva;</i> (1) 31.XII 2013 [RK] <i>U periodu od 01.01.2013.godine do 01.12.2013.godine bilo je ukupno 276 zahtjeva za nakandni upis u registar rođenih-član 33 Zakona o matičnim registrima, od čega je riješeno 263 zahtjeva (usvojeno je 230, odbačeno 22, odbijen jedan, obostavljeno 2 i prekinuto 8 postupaka). Takođe, izvršeno 6.997 upisa u registar rođenih shodno članu 19 Zakona o matičnim registrima.</i> <i>Izveštaj o broju podnijetih i riješenih zahtjeva.</i> (1) 31.XII 2013 [RK] <i>Od ukupno 276 podnijetih zahtjeva za nakandni upis u registar rođenih, riješeno je 263 zahtjeva (usvojeno je 230, odbačeno 22, odbijen jedan, obostavljeno 2 i prekinuto 8 postupaka). Takođe, radi rješavanja statusnih pitanja, Vlada Crne Gore donijela je Nacionalni plan akcije za</i>	<i>Povećanje broja registrovanih lica</i> (1) 31.XII 2013 [?]

23: Pravosuđe i osnovna prava

				<i>djecu 2013-2017.godine, kojim je predviđeno da se identifikuju djeca koja nijesu upisana u matični registar rođenih, kao i definiše procedura upisa u matični registar rođenih djece rođene van zdravstvene ustanove u Crnoj Gori, kroz izmjene i dopune Zakona o vanparničnom postupku (izmjene zakona su predviđene za II kvartal 2014.godine), u slučajevima gdje činjenice nije moguće utvrditi u upravnom postupku.</i>	
3.10.2.4 *	Identifikovati ekstremno ugrožene porodice i lica sa invaliditetom koji ne mogu da pribave dokumenta i pružiti im pomoć u pribavljanju istih <i>(1) 31.XII 2013 [RK]</i> <i>(2) 31.III 2014 [RK]</i>	MRSS Budimirka Djukanovic	RK Decembar 2013.	<i>Broj ekstremno ugroženih porodica i broj lica sa invaliditetom koja su identifikovana;</i> <i>(1) 31.XII 2013 [R]</i> <i>U izvještajnom periodu MRSS je identifikovalo 30 lica kojima je potrebno pružiti pomoć u pribavljanju dokumentacije. Lica se nalaze u stanju socijalne potrebe.</i> <i>(2) 31.III 2014 [RK]</i> <i>Identifikovano je 8 lica sa invaliditetom kojima je potrebno pružiti pomoc u pribavljanju dokumenata. U saradnji sa UNCHR om dogovoren je nacin pružanja pomoci za ta lica.</i> <i>Broj porodica i broj lica sa invaliditetom kojima je pružena pomoć u pribavljanju dokumenata.</i> <i>(1) 31.XII 2013 [R]</i> <i>U komunikaciji sa UNHCR-om i Pravnim centrom nastoje se naći finansijska sredstva kako bi se pružila pomoć u pribavljanju dokumentacije za 15 lica. Ambasada Bosne i Hercegovine u Podgorici i NVO Pravni centar, uz pomoć UNHCR-a, počeli obilazak raseljenih lica iz Bosne i Hercegovine radi uzimanja biometrijskih podataka za izdavanje pasoša Bosne i Hercegovine. Podaci uzeti od 15 lica (2 lica smještena u Komanskom mostu, 3 lica u Psihijatrijskoj bolnici u Kotoru, 1 osobe iz Tivta, 1 iz Herceg Novog, 1 iz Ulcinja, 4 iz Bara i 3 iz Berana). U narednom periodu, planirane su posjete Pljevljima i Bijelom Polju. UNHCR pokriva</i>	<i>Povećan broj lica koja su obezbijedila potrebna dokumenta</i> <i>(1) 31.XII 2013 [RK]</i> <i>(2) 31.III 2014 [RK]</i> <i>Pocetkom 2014.potpisan je Memorandum o saradnji izmedju MRSS, MUP a i UNHCR,kojim su definisani obaveze i ciljevi kako bi sva lica rijesila svoj status i pribavila dokumenta do 31.decembra 2014. Navedeni rok se vise nece proucavati.</i>

23: Pravosuđe i osnovna prava

				troškove izdavanja pasoša za ova lica. (2) 31.III 2014 [RK] Posredstvom centara za socijalni rad, a u saradnji sa Crvenim krstom i UNHCR-om sprovode se aktivnosti na identifikaciji lica sa invaliditeom kojima je potrebna pomoc u pribavljanju dokumentacije.	
3.10.2.5 *	Sprovesti ciljane informativne kampanje za RL/IRL populaciju o uslovima za ostvarivanje prava u skladu sa Zakonom o socijalnoj i dječijoj zaštiti i drugim pravima (organizovanje posjeta na terenu, fokus grupa...) (1) 31.XII 2013 [RK] (2) 31.III 2014 [RK]	MRSS Budimirka Djukanovic	RK II, III i IV kvartal 2013.; ; II, III i IV kvartal 2014.	Broj sprovedenih kampanja; (1) 31.XII 2013 [RK] Sprovedena jedna informativna kampanja u dva kruga. (2) 31.III 2014 [RK] Informativne kampanje se sprovode u naseljima u kojima zive raseljena i interno raseljena lica. Takođe se sprovode organizovane tribine u svim opštinama u Crnoj Gori. Zavisno od odziva lica na tribinama, informativna kampanja se sprovodi od vrata do vrata. Broj organizovanih skupova. (1) 31.XII 2013 [RK] U periodu između 10. maja i 7. juna, Ministarstvo rada i socijalnog staranja i UNHCR, u saradnji sa OEBS-om i NVO Pravni centar i HELP sproveli su prvi krug informativne kampanje o statusu stranca sa stalnim nastanjenjem u Crnoj Gori. Kampanjom je pokriveno 9 opština: Podgorica, Nikšić, Kolašin, Berane, Rožaje, Andijevica, Plav, Gusinje i Bijelo Polje, odnosno više od 450 interno raseljenih i raseljenih lica koja u njima žive. Drugi krug informativne kampanje, kojim su obuhvaćene preostale opštine u Crnoj Gori, sproveden je u periodu 23. septembar – 4. oktobar. UNHCR i UNHCR-ov partner NVO Pravni centar kroz svakodnevni kontakt sa interno/raseljenim licima pružaju informacije u vezi sa regulisanjem	Povećan nivo informisanosti RL/IRL populacije o uslovima za ostvarivanje prava (1) 31.XII 2013 [R] (2) 31.III 2014 [R]

23: Pravosuđe i osnovna prava

				<i>pravnog statusa I/RL u Crnoj Gori i ostvarivanjem pripadajućih prava.</i> <i>(2) 31.III 2014 [RK]</i> <i>Organizovani skupovi se organizuju dva puta godišnje u svim opštinama.</i>	
3.10.2.6	Izmijeniti Zakon o visokom obrazovanju kako bi se uskladio sa Zakonom o strancima <i>(1) 31.XII 2013 [NR]</i> <i>(2) 31.III 2014 [NR]</i>	MPS Mubera Kurpejovic	NR Do kraja 2013. ;	<i>Zakon o visokom obrazovanju obezbjeđuje efektivni pristup visokom obrazovanju za lica sa statusom stranca (usklađen sa Direktivom o obrazovanju djece radnika migranata 77/486/EEC od 25. jula 1999. godine)</i> <i>(1) 31.XII 2013 [NR]</i> <i>Prijedlog zakona o visokom obrazovanju je, u julu 2013. godine, povučen iz skupštinske procedure. Predlogom zakona, koji je usklađen sa preporukama EU, se državljanima zemalja članica EU omogućava, danom pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji, upis na ustanove visokog obrazovanja pod istim uslovima, u skladu sa prethodno utvrđenim kriterijumima, kao i crnogorskim građanima. Studenti državljani EU će, ukoliko ispune utvrđene kriterijume, moći da steknu status studenta koji se finansira iz Budžeta Crne Gore.</i> <i>(2) 31.III 2014 [NR]</i> <i>Zakon o visokom obrazovanju povučen iz skupštinske procedure jula 2013. godine i još uvijek nije vraćen na razmatranje i usvajanje.</i>	<i>Omogućena dostupnost obrazovanja strancima</i> <i>(1) 31.XII 2013 [?]</i> <i>(2) 31.III 2014 [?]</i>
3.10.2.7 *	Izmjeniti Zakon o opštem obrazovanju koji će se obezbijediti pravo stanaca sa stalnim nastanjenjem na zapošljavanje u obrazovnim ustanovama <i>(1) 31.XII 2013 [R]</i>	MPS Mubera Kurpejovic	R Decembar 2013.;	<i>Usvojene izmjene Zakona o opštem obrazovanju</i> <i>(1) 31.XII 2013 [R]</i> <i>Usvojen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o opštem obrazovanju (Sl. list CG, br. 39/13). Stupio na snagu 15. avgusta 2013. godine.</i>	<i>Licima sa statusom stranca sa stalnim nastanjenjem obezbijedena mogućnost zapošljavanja u obrazovnim ustanovama</i> <i>(1) 31.XII 2013 [R]</i> <i>U članu 100a dodat je stav 2 koji glasi:</i> <i>”Stranac sa stalnim nastanjenjem u Crnoj Gori može da zasnuje radni odnos kao nastavnik pod uslovima utvrđenim posebnim zakonom.”</i>

23: Pravosuđe i osnovna prava

3.10.2.8	Kontinuirano pratiti pohađanja nastave djece raseljenih i interno raseljenih lica	MPS	RK	Povećan broj djece koja ostaju u školi u odnosu na prethodnu školsku godinu	Broj djece iz grupe raseljenih i intereno raseljenih lica koja pohađaju nastavu
	(1) 31.XII 2013 [RK]	Vesna Vucurovic	Kontinuirana aktivnost	(1) 31.XII 2013 [RK] Od ove školske godine počela je da se vodi evidencija o broju djece RL/IRL koja redovno pohađaju nastavu u dvije osnovne škole u Podgorici.	(1) 31.XII 2013 [RK]
				Formirana je Komisija za praćenje obuhvata i suzbijanja drop out-a romske i egipćanske djece u obrazovanju u Podgorici (u radu učestvuju predstavnici resornih ministarstava, Crvenog krsta Crne Gore, NVO sektora).	(2) 31.III 2014 [?]
	(2) 31.III 2014 [RK]			(2) 31.III 2014 [RK] Desegregisano obrazovanje RE djece iz kampova Konik 1 i 2 kontinuirano se odvija u 6 podgoričkih osnovnih škola: Božidar Vuković Podgoričanin, Marko Miljanov, 21. maj, Savo Pejanović, Vladimir Nator i Vuk Karadžić. Aktivnosti su uvod u postepeno zatvaranje područnog odjeljenja škole Božidar Vuković Podgoričanin. Djeca (140) se redovno prevoze do gradskih škola. 6 RE medijatora svakodnevno vodi računa da djeca redovno pohađaju nastavu u sarađuju sa nastavnicima i stručnim saradnicima škola u cilju njihove uspješnosti. Odvijaju se redvni sastanci predstavnika Ministarstva prosvjete, Zavoda za školsko, koordinatore desegregisanog obrazovanja u 6 pomenutih škola. Razmatraju se tekuće aktivnosti, analiziraju formulari koje škole redovno vode, identifikuju i prate djeca koja su u riziku od napuštanja školovanja, predlažu mjere za prevazilaženje problema. Kao model mjere i primjeri dobre prakse su pokazale aktivnosti koje škole sprovode na način da organizuje posjete porodicama djece u riziku, jer se na taj način unaprijedila komunikacija sa roditeljima ove djece, postigao efekat da djeca redovno prisustvuju nastavi. Prati se realizacija dopunske nastave u školama (redovna i za svu djecu), studentska volonterska praksa. Volontori/studenti Filozofskog fakulteta u Nikšiću pomažu u	

23: Pravosuđe i osnovna prava

				prevazilaženju jezičkih barijera i izradi domaćih zadataka za djecu iz gradskih škola i područnog odjeljenja. Ovo predstavlja dopunu školskim aktivnostima jer nastavnici i stručne službe škola daju sugestije u kojim oblastima je potrebno intenzivnije raditi sa RE učenicima. Edukativne i socijalizacijske aktivnosti na bazi ovih preporuka osmišljavaju profesori sa fakulteta.	
3.10.2.9 *	Razviti i primijeniti program pripreme za osnovnu školu djece uzrasta od 5 do 6 godina za djecu koja nijesu obuhvaćena predškolskim obrazovanjem i obučiti kadar (1) 31.XII 2013 [RK]	MPS Vesna Vucurovic	RK Decembar 2013. ; ; Decembar 2014. ; ; Decembar 2015.	<i>Razvijen program pripreme za osnovnu školu djece uzrasta od 5 do 6 godina za djecu koja nijesu obuhvaćena predškolskim obrazovanjem;</i> (1) 31.XII 2013 [RK] <i>U skladu sa planovima u oblasti predškolskog vaspitanja i obrazovanja realizovana je aktivnost pripremnih vrtića za djecu RE populacije tokom posljednje dvije sedmice juna mjeseca 2013.godine. Naime, nakon što je kroz projekat „Servisi inkluzivnog obrazovanja“ (podržan kroz IPA 2010) pilotiran ovaj model obuhvata djece romske i egipćanske populacije predškolskim vaspitanjem i obrazovanjem u JPU „Đina Vrbica“, Podgorica i „Dragan Kovačević“, Nikšić, opredijelili smo se da nastavimo, proširimo i samostalno realizujemo ove aktivnosti. „Pripremni vrtić za djecu romske i egipćanske populacije“ sprovedeni su u JPU „Đina Vrbica“ - Podgorica, JPU „Dragan Kovačević“ Nikšić, JPU „Radmila Nedić“ Berane, JPU „Bambi“ Tivat i JPU „Naša radost“ Herceg Novi. Sa aktivnostima se počelo u aprilu mjesecu kada su ustanove obavile pripremne radnje (sačinjena lista djece polaznika, uspostavljena komunikacija sa porodicama, romskom zajednicom, lokalnom samoupravom, opštinskim organizacijama Crvenog krsta, školama u koje će se djeca upisati, izvršena nabavka higijenskih paketića i dr). Ciljna grupa su djeca RE zajednice koja su stekla pravo na upis u osnovnu školu, školske 2013/14. godine, a koja do tada nijesu bila obuhvaćena nijednim sistemskim oblikom ili programom vaspitanja i obrazovanja.</i>	<i>Broj obučanih nastavnika;</i> (1) 31.XII 2013 [RK] <i>Broj djece uključene u program pripreme.</i> (1) 31.XII 2013 [RK] <i>U Podgorici je uključeno 15 djevojčica i dječaka, Nikšiću 36, u Beranama 10, Tivtu 19-oro djece RE populacije, a u Herceg Novom je pripremu za osnovnu školu prošlo 7 mališana.</i>

23: Pravosuđe i osnovna prava

				Obučeni kadar. (1) 31.XII 2013 [RK]	
3.10.2.10 *	Organizovati edukativno-informativne radionice za opštu populaciju RL/IRL o mogućnostima korišćenja zdravstvenih usluga i očuvanju zdravlja; Uraditi i distribuirati edukativni materijal iz oblasti zdravlja i zdravstvenih potreba RL/IRL populacije. (1) 31.XII 2013 [RK]	MZ Ljiljana Vujisic	RK Decembar 2013.; Decembar 2014.; Decembar 2015.; Decembar 2016.;	Broj edukativno informativnih radionica; (1) 31.XII 2013 [R] <i>Svaka tema je obrađena po dva puta i bilo je 20 radionica za dio romske populacije u Kampu I Konik (HIV AIDS, kolektivni smještaj-rizik po zdravlje, prevencija šećerne bolesti, nasilje u porodici, rodna ravnopravnost).</i> Obučena 4 romska medijatora. <i>Napomena: U toku su aktivnosti na izradi brošura o pravima pacijenata za ostali dio izbjegličke populacije.</i> Broj i vrsta publikovanog edukativnog materijala. (1) 31.XII 2013 [RK] <i>u toku je izrada brošure o pravima pacijenata, koja će biti distribuirana domovima zdravlja, radi dostupnije edukacije ovoj populaciji.</i> <i>U toku je i potpisivanje memoranduma o saradnji između Ministarstva zdravlja i NVO Centra za romsku inicijativu i NVO Ženska prava "Prva" iz Nikšića</i> <i>Izrađena brošura "Sačuvajte zdravlje" namijenjena romskim ženama</i>	Povećano korišćenje usluga savjetovališta u centrima za podršku (1) 31.XII 2013 [R] <i>U zdravstvenim ustanovama od 01.01.2013. do 12.12.2013. godine u zdravstvenim ustanovama na svim nivoima zdravstvene zaštite pruženo je 33 920 usluga ovoj populaciji.</i> <i>Centar za mentalno zdravlje DZ Berane-pruženo 627 usluga pripadnicima ove populacije</i> <i>U istoj zdravstvenoj ustanovi izabrani ginekolozi pružili 517 usluga ženskom dijelu populacije</i> <i>DZ Nikšić -Centar za patronažu pružio 690 usluga</i> <i>Centar za fizikalnu medicinu DZ Bar -1270 usluga</i> <i>Centar za djecu sa posebnim potrebama DZ Podgorica pružio 127 usluga</i> <i>za liječenje ove populacije od 01.01.2013. do 12.12.2013. godine utrošeno je oko 1,7 miliona eura</i>
3.10.2.11 *	Uraditi informativno-edukativne brošure, za žene, mlade i djecu i distribuirati ovoj populaciji, koje se odnose na pravo na zdravlje i značaj prevencije i očuvanja zdravlja, edukaciju o očuvanju reproduktivnog zdravlja, optimalnom vremenu za stupanje u brak, zaštiti od neželjene trudnoće, kao i ponašanju u trudnoći i sl. (1) 31.XII 2013 [RK]	MZ Ljiljana Vujisic	RK Decembar 2013.; ; Decembar 2014. ;	Broj djece do 15 godina RL/IRL populacije koja imaju izabranog doktora za djecu – pedijatra, izabranog doktora za odrasle, broj pripadnika od 15 do 65 godina koje imaju izabranog doktora – ginekologa, kao i broj djece kod kojih je obavljena obavezna vakci (1) 31.XII 2013 [RK]	Povećan broj vakcinisane djece i djece za izabranim pedijatrom, povećan broj lica sa izabranim doktorom za odrasle; (1) 31.XII 2013 [RK]

23: Pravosuđe i osnovna prava

				<i>Broj djece RL/IRL do 15 g. koji imaju Izabranog doktora pedijatra - 1216</i> <i>Broj pripadnica od 15 do 65 godina koje imaju izabranog doktora ginekologa - 4611</i> <i>Broj lica koji imaju ID za odrasle -1707</i>	<i>Povećan broj žena sa izabranim ginekologom.</i> <i>(1) 31.XII 2013 [RK]</i>
3.10.2.12	Uključiti RL/IRL populaciju u programe aktivne politike zapošljavanja (informisati RL/IRL populaciju o mogućnostima i uslovima zapošljavanja; profesionalna orijentacija; obrazovanje i osposobljavanje odraslih, prekvalifikacija, dokvalifikacija, javni radovi i dr.) <i>(2) 31.III 2014 [R]</i>	ZZZ	R I kvartal 2014.; ; I kvartal 2015. ;	<i>Broj RL/IRL lica obuhvaćenih programima politike aktivnog zapošljavanja po definisanim mjerama (2) 31.III 2014 [R]</i> <i>U periodu od 01.01.2014. godine do 21.03.2014. godine prijavljena su 154 lica, od kojih su 72 interno raseljena, 50 raseljena i 32 pripadnika RE populacije na evidenciju nezaposlenih lica. U istom periodu obavljani su informativni razgovori i urađeni Planovi zapošljavanja za sva novoprijavljena lica.</i> <i>U periodu od 01.01. do 21.03.2014. godine realizovana su tri programa aktivne politike zapošljavanja za 80 lica, od kojih su 30 pripadnici RE populacije, 27 raseljena i 23 interno raseljena lica.</i> <i>Programima javnih radova obuhvaćeno je 27 lica, od kojih 22 pripadnika RE populacije i 5 raseljena lica.</i> <i>Programima obrazovanja i osposobljavanja obuhvaćeno je 8 pripadnika RE populacije.</i> <i>Programom stručnog osposobljavanja lica sa stečenim visokim obrazovanjem obuhvaćeno je 45 lica, od kojih su 22 raseljena i 23 interno raseljena.</i>	<i>Povećan broj pripadnika RL/IRL kojima je obezbijeđen pristup ekonomskim pravima (2) 31.III 2014 [R]</i> <i>Novoprijavljena lica upoznata su sa pravima i obavezama nezaposlenog lica prijavljenog u evodenciju Zavoda. Individualnim planovima zapošljavanja dogovorene su aktivnosti pri traženju zaposlenja i uključivanja u programe aktivne politike zapošljavanja.</i> <i>Povećano je interesovanje poslodavaca za zapošljavanje ovih lica zbog subvencija definisanih Uredbom.</i> <i>Povećan broj lica RE populacije sa stečenom prvom kvalifikacijom</i> <i>Povećan broj lica sa stečenim prvim radnim iskustvima u nivou obrazovanja, što dovodi do povećanja zapošljivosti i konkurentnosti na tržištu rada.</i>
3.10.2.13	Organizovati okrugle stolove i sastanke sa poslodavcima u cilju podizanja svijesti poslodavaca o pravu na rad i zapošljavanju RL/IRL i lica sa statusom stranca <i>(1) 31.XII 2013 [NR]</i> <i>(2) 31.III 2014 [RK]</i> <i>Zavod za zaposljavanje Crne Gore je 16.decembra 2013.organizovao okrugli sto u cilju podizanja svijesti</i>	MRSS Ranka Pavicevic	RK Oktobar 2013. ; ; Od 2014. najmanje dva puta godišnje	<i>Broj održanih okruglih stolova i sastanaka; (1) 31.XII 2013 [NR]</i> <i>(2) 31.III 2014 [RK]</i> <i>Održan je 1 okrugli sto za 40 poslodavaca u Podgorici.</i> <i>Broj poslodavaca obuhvaćenih radom na okruglim</i>	<i>Povećan broj poslodavaca uključenih u programe aktivne politike zapošljavanja (1) 31.XII 2013 [NR]</i> <i>(2) 31.III 2014 [NR]</i> <i>Broj poslodavaca uključenih u programe aktivne mjere zaposaljivanja u odnosu na proslu godinu povecan je za 40.</i>

23: Pravosuđe i osnovna prava

	<i>poslodavaca i pravu na rad i zaposljavanje R/IRL i lica sa statusom stranca u Crnoj Gori.</i>			<i>stolovima i sastancima.</i> (1) 31.XII 2013 [NR] (2) 31.III 2014 [RK] <i>Obuhvaceno je 40 poslodavaca na organizovanom okruglom stolu u Podgorici.</i>	
3.10.2.14	Sprovesti informativne kampanje u cilju podizanja svijesti RL/IRL o pravima po osnovu nezaposlenosti i rada (1) 31.XII 2013 [NR] <i>Predstoje kampanje koje obuhvataju socijalnu zaštitu, zdravstvenu zaštitu, zapošljavanje i regulisanje statusa.</i> (2) 31.III 2014 [RK]	MRSS Ranka Pavicevic	RK Oktobar 2013. ; Od 2014. najmanje 2 puta godišnje	<i>Broj i vrsta sprovedenih kampanja;</i> (1) 31.XII 2013 [NR] (2) 31.III 2014 [RK] <i>U periodu 01.01.2013 – 31.12.2013. godine u programe aktivne politike zapošljavanja uključeno je 39 lica (17,94% žena), što čini 3,4% od ukupnog broja nezaposlenih pripadnika RE populacije na 31.12.2013. godine:</i> • <i>U državni javni rad „Neka bude čisto“ uključeno je pet lica muškog pola.</i> • <i>U lokalni javni rad u saradnji sa DOO „Čistoća“ iz Podgorice, uključeno je 14 lica muškog pola.</i> • <i>U program obrazovanja i osposobljavanja za zanimanje „frizer za žene“, koji se realizovao u Podgorici, uključene su dvije polaznice RE populacije.</i> • <i>U program stručnog osposobljavanja lica sa stečenim visokim obrazovanjem uključen je jedan pripadnik RE populacije muškog pola</i> • <i>Na sezonskim poslovima angažovano je 17 lica (pet žena).</i> <i>Broj organizovanih skupova</i> (1) 31.XII 2013 [NR] (2) 31.III 2014 [NR] <i>Aktivnosti koje je planirao Zavod za zaposljavanje nijesu realizovane zbog toga sto je donesen novi Zakon o finansiranju politickih partija.</i>	<i>Povećan broj lica na evidenciji Zavoda za zapošljavanje radi ostvarivanja prava po osnovu nezaposlenosti</i> (1) 31.XII 2013 [NR] (2) 31.III 2014 [DR] <i>Na dan 31.12.2013. godine, na evidenciji Zavoda za zapošljavanje Crne Gore nalazilo se 1118 lica koja su se deklarirala kao pripadnici populacije Roma i Egipćana, od kojih žena 471 (42,12%). U ukupnoj registrovanoj nezaposlenosti ova populacija, na isti dan, učestvuje sa 3,21%. U strukturi pripadnika RE populacije najveće učešće imaju lica bez zanimanja i stručne spreme sa 94,38% (učešće žena 42,27%), zatim lica sa završenim III stepenom stručne spreme sa 3,04% (23,52% žena), lica sa završenim IV stepenom stručne spreme sa 1,42% (60% žena), lica sa završenim II stepenom stručne spreme sa 0,98% (54,54% žene), 0,1% ili dva lica sa završenim VII stepenom stručne spreme, od kojih jedna žena i 0,08% ili jedno lice muškog pola sa završenim V stepenom stručne spreme.</i> <i>Posmatrano po opštinama, najveći broj prijavljenih lica, pripadnika RE populacije, nalazi se na evidenciji Biroa rada Podgorica, sa pripadajućim kancelarijama – 43,76% (učešće žena 41,30%), zatim na evidenciji Biroa rada Herceg Novi – 14,40% (učešće žena 52,17%), Biroa rada Nikšić – 13,95% (učešće žena 35,25%), Biroa rada Berane – 11,71% (učešće žena 41,98%), Biroa rada Bar – 8,85% (učešće žena</i>

23: Pravosuđe i osnovna prava

				40,40%), Biroa rada Bijelo Polje – 6,17% (učešće žena 42,02%) i Biroa rada Pljevlja – 1,16% (učešće žena 46,15%). Od ukupnog broja prijavljenih lica, kategoriji mladih, od 15 do 25 godina, pripada 407 lica ili 36,40%, (179 žena ili 43,98%). U strukturi ovih lica najveće učešće imaju lica bez zanimanja i stručne spreme – 94,13%, (učešće žena 45,16%), zatim 4,17% čine lica sa završenim III stepenom stručne spreme (17,64% žena), 1,22% lica sa završenim IV stepenom stručne spreme (60% žena), 0,24% ili jedno lice muškog pola sa završenim II stepenom stručne spreme, 0,24% ili jedno lice muškog pola sa završenim VII stepenom stručne spreme. U periodu od 01.01.2013 – 31.12.2013. na evidenciju Zavoda za zapošljavanje prijavilo se 90 lica koja su se deklarirala kao Romi i Egipćani, od čega 46% žena. Od ukupnog broja novoprijavljenih lica dvije osobe muškog pola su sa završenim trećim stepenom, jedno lice muškog pola sa završenim četvrtim stepenom stručne spreme, dok su ostala lica bez zanimanja i stručne spreme. Najveći broj novoprijavljenih je sa teritorije opštine Podgorica – 52,24% od ukupnog broja novoprijavljenih (40,42% žena), zatim Berane – 20% (27,77% žena), Nikšić – 15,55% (57,14% žena), Herceg Novi – 7,77% (57,14% žena), Bar – 2,22% (50% žena), Pljevlja – 2,22% (svi muškog pola).
3.10.2.15 *	Utvrditi lokacije za izgradnju stambenih objekata po opštinama u CrnojGori (1) 31.XII 2013 [RK]	LS	RK Decembar 2013.; Decembar 2014.	Broj utvrđenih lokacija u određenim opštinama (1) 31.XII 2013 [RK] Regionalni stambeni projekat sprovodiće se u više od 13 crnogorskih opština: Berane, Andrijevica, Podgorica, Ulcinj, Nikšić, Budva, Rožaje, Plav, Herceg Novi, Bar, Danilovgrad, Tivat, Pljevlja i dr. Zajednički regionalni program za trajno rješenje pitanja raseljenih lica (Sarajevski

23: Pravosuđe i osnovna prava

				<i>proces/Beogradska inicijativa), za potrebe realizacije stambenog programa lokacije za izgradnju stambenih objekata su opredijelile Opštine Nikšić, Pljevlja, Berane, Herceg Novi kao i Glavni grad Podgorica. U toku je priprema dokumentacije za prihvaćene aplikacije, od strane CEB-a, za opštine Nikšić (62 stambene jedinice), Pljevlja (dom za stare) i Podgorica (120 stambenih jedinica).</i> <i>Vremenski okvir za implementaciju Projekata je četvorogodišnji period, 2012 - 2015. godina. Od ukupno prijavljenih trinaest opština, njih pet opredijelilo lokacije za implementaciju ovog projekta, i to opštine: Herceg Novi, Nikšić, Berane, Podgorica i Pljevlja.</i> <i>Pripremljena aplikaciona forma za projekte u opštinama Nikšić, Pljevlja i Podgorica koja je dostavljena CEB-u i prihvaćena je tako da se krenulo u dalju implementaciju projekata.</i>	
3.10.2.16	Realizacija Projekta IPA 2011 "Identifikovanje trajnih rješenja za interno raseljena lica i stanovnike kampa na Koniku" Aktivnost 1: Urbanistički razvoj i izgradnja stambenih objekata; Aktivnost 2: Socijalna integracija; Aktivnost 3: Dobrovoljni povratak; Aktivnost 4: Tehnička pomoć. <i>(1) 31.XII 2013 [DR]</i> <i>(2) 31.III 2014 [RK]</i>	MRSS Budimirka Djukanovic	RK Početak izgradnje decembar 2013.	<i>Izgrađeno 90 novih stambenih jedinica za interno raseljena lica pripadnike RAE populacije iz kampova Komik 1 i 2 i za lokalno ranjivo stanovništvo</i> <i>(1) 31.XII 2013 [DR]</i> <i>Ministarstvo rada i socijalnog staranja je pribavilo Plan urbanističko tehničkih uslova nakon čega je izabran projektant za Glavni građevinski projekat. Završen Glavni građevinski projekat koji je dodatno usaglašen sa DEU u Podgorici u cilju definisanja sistema solarnog grijanja. U toku je revizija Glavnog građevinskog projekta. Pribavljanje građevinske dozvole je sljedeća aktivnost kako bi se stvorile pretpostavke za početak gradnje nakon dobijanja finansijskih sredstava predviđenih IPA sredstvima. Očekujemo da gradnja počne početkom 2014.</i> <i>(2) 31.III 2014 [RK]</i> <i>Ministarstvo rada i socijalnog staranja je u saradnji sa Direkcijom javnih radova pripremilo glavni građevinski projekat sa pozitivnim</i>	<i>Zatvaranje kampa Konik 2;</i> <i>(1) 31.XII 2013 [?]</i> <i>(2) 31.III 2014 [?]</i> <i>Ministarstvo rada i socijalnog staranja u cilju zatvaranja Kampa Konik preduzelo je niz aktivnosti prije svega kroz IPA projekat predviđena je izgradnja stambenih jedinica. Grant za gradnju iznosi 1.7 miliona eura. Glavni građevinski projekat je pokazao da je za iznos od 1.7 milona eura moguće sagraditi 60 stambenih jedinica a ne 90 kako je bilo planirano. Takođe Ministarstvo rada i socijalnog staranja je kroz Regionalni stambeni program obezbijedilo sredstva u iznosu od 6 226 622 eura za izgradnju 120 stambenih jedinica. Glavni grad je opredijelio zemljište i komunalno opremanje a Ministarstvo rada projektovanje i izradu projekne dokumentacije. Izgradnja objekata će početi u toku 2014. godine. U toku je postavljanje kontejnera -donacija Američke ambasade za stanovnike Kampa II. Kamp II će do</i>

23: Pravosuđe i osnovna prava

				<i>izvještajem revizije, 24. januara 2014. godine. Glavni građevinski projekat je pokazao da je za novčani iznos od 1.7 miliona eura koliko je opredijeljeno kroz IPA projekat za izradnju, moguće sagraditi 60 stambenih jedinica. Ministarstvo rada i socijalnog staranja je Sekretarijatu za urbanizam i planiranje podnijelo zahtjev za izdavanje dozvole za izgradnju.</i>	<i>početka nove školske godine biti izmješten a stanovnici preseljeni u kontejnere koji predstavljaju srednjoročno rješenje.</i> <i>Značajan porast broja djece uključenih u sistem osnovnog obrazovanja ili koja imaju korist od adekvatno usmjerenih usluga obrazovanja;</i> <i>(1) 31.XII 2013 [?]</i> <i>(2) 31.III 2014 [RK]</i> <i>Broj RAE djece koja se uključuju u obrazovni sistem u Crnoj Gori povećava se iz godine u godinu i 2013/2014 godine predškolskim i osnovnim obrazovanjem obuhvaćeno je 1853 učenika, 68 srednjoškolaca i 10 studenata.</i> <i>Razvijene društvene i kulturne vještine interno raseljenih lica pripadnika RAE populacije;</i> <i>(1) 31.XII 2013 [?]</i> <i>(2) 31.III 2014 [RK]</i> <i>pocetkom 2014 godine organizovana je posjeta bioskopu, djece iz kampa Konik.</i> <i>Povećan broj interno raseljenih lica pripadnika RAE populacije uključenih u stručno osposobljavanje kako bi im se obezbijedile bolje mogućnosti zapošljavanja;</i> <i>(1) 31.XII 2013 [?]</i> <i>(2) 31.III 2014 [RK]</i> <i>U toku je implementacija projekata, podrška punom procesu socijalne inkluzije" čiji opšti cilj je da se kroz usluge socijalnog staranja i kroz sistem obrazovanja omogući uključivanje ranjivih, socijalno isključenih grupa.</i>
--	--	--	--	--	--

23: Pravosuđe i osnovna prava

					Riješen status većeg broja interno raseljenih lica pripadnika RAE populacije; (1) 31.XII 2013 [?] (2) 31.III 2014 [RK] U periodu od 7. novembra 2009. godine (datum stupanja na snagu Zakona o izmjenama dopunama Zakona o strancima), zaključno sa decembrom 2013. godine, raseljena lica su podnijela ukupno 11300 zahtjeva za odobravanje stalnog nastanjenja. Od ovog broja pozitivno je riješeno 8200 zahtjeva, negativno je riješeno 71 zahtjev, u postupku je oko 3000 zahtjeva. Kad je u pitanju prijem u crnogorsko državljanstvo do sada je 1100 raseljenih lica primljeno u državljanstvo Crne Gore, izdate su 134 garancije raseljenim licima da će steći crnogorsko državljanstvo u koliko donesu otpust iz državljanstva države čije državljanstvo posjeduju. U postupku rješavanja se nalazi 122 zahtjeva, koji će biti riješeni u zakonom predviđenom roku. Broj raseljenih i interno raseljenih lica koja nijesu podnijela zahtjev za regulisanje pravnog statusa u Crnoj Gori je oko 3400 lica. Stvoreni uslovi za dobrovoljan povratak interno raseljenih lica pripadnika RAE populacije. (1) 31.XII 2013 [?] (2) 31.III 2014 [RK] Trenutno 103 porodice sa 673 lica, su izrazile želju za dobrovoljnim povratkom na Kosovo od čega je 46 porodica odobreno. Ukupan broj osoba je 238. Opština Iсток je u 26.07.2013. godine donijela odluku o ustupanju na korišćenje placeve za 10 porodica iz Kampa Konik. Ove porodice su obuhvaćene projektom pomoći koji
--	--	--	--	--	--

23: Pravosuđe i osnovna prava

					<i>finansira Evropska unija posredstvom UNHCRa na Kosovu. Kroz ovaj projekat će biti izgrađene kuće čija gradnja će početi sredinom marta 2014. godine.</i> <i>Za sve ostale porodice se čeka dodjela zemljišta u njihovim opštinama povratka.</i> <i>Tokom 2013. godine, 10 porodica sa 63 lica ostvarilo pravo na dobrovoljni povratak na Kosovo, u Bosnu i Hercegovinu 1 porodica sa 4 člana, a u Hrvatsku se vratilo 10 lica.</i>
3.10.2.17	Obezbijediti uslove za izgradnju stambenih jedinica za 1,177 porodica u kolektivnim naseljima uključujući nelegalno naselje i Vrela Ribnička (Regionalni projekat Beogradska inicijativa) Sarajevski proces kroz: Izgradnju 907 stambenih jedinica; Isporuku građevinskog materijala za 120 stambenih jedinica; Gradnju 60 montažnih kuća; Gradnju 90 stambenih jedinica u Domu starih Pljevljima. <i>(1) 31.XII 2013 [RK]</i> <i>(2) 31.III 2014 [RK]</i>	MRSS Budimirka Djukanovic	RK 2013, 2014, 2015.; i 2016. ;	Broj izgrađenih stambenih jedinica (1) 31.XII 2013 [RK] <i>Projekat koji se odnosi na trajno rješenje stambenih potreba za 62 porodice u Nikšiću je odobren od strane donatora u prvoj polovini godine, i radi se na stvaranju uslova za njegovu implementaciju. Vlada je na sjednici 13.06.2013. godine, imenovala PROCON za jedinicu za implementaciju Regionalnog stambenog programa, potpisan sporazum o saradnji između PROCONa i MRSS. MRSS je utvrdilo kriterijume i procedure za odabir korisnika, kao i bodovnu listu. Takođe je za opštinu Nikšić objavljeno obavještenje za sva zainteresovana lica koja nijesu riješila stambeno pitanje, a koja imaju namjeru da to pitanje riješe kroz ovaj program. U toku je usaglašavanje idejnog rješenja sa projektnim zadatkom u cilju izrade Glavnog građevinskog projekta.</i> <i>Projekat izgradnje stanova za 120 porodica romske nacionalnosti na Koniku podniet je krajem juna CEB-u i uslovno je odobren od strane Tehničkog komiteta na sastanku održanom 13. septembra 2013. godine.</i> <i>Projekat Doma starih u Pljevljima, koji treba da riješi problem smještaja za 68 lica starijih od 65 godina u instituciju socijalne zaštite, je podniet krajem juna CEB-u i uslovno je odobren od strane Tehničkog komiteta na sastanku održanom 13. septembra 2013. godine.</i>	Povećan broj porodica sa riješenim stambenim pitanjem (1) 31.XII 2013 [RK] <i>(2) 31.III 2014 [RK]</i> <i>U toku 2014 godine počeo izgradnja stambenih jedinica za stanovnike kamp Konik, i to 120 stambenih jedinica, i 62 stambene jedinice u Niksicu.</i>

23: Pravosuđe i osnovna prava

				<i>U slučaju projekta na Koniku i projekta u Pljevljima potrebno je preduzeti dodatni napor kako bi uslovno odobrenje rezultiralo potpisanim Sporazumom o odobrenim sredstvima (Grant Agreement).</i> <i>Preduslov implementacije svih projekata i potpisivanja Sporazuma o odobrenim sredstvima je potpisivanje Okvirnog Sporazuma (Framework Agreement), koji je Vlada usvojila 26. septembra 2013. godine. Okvirni sporazum potpisan je u Parizu 4.10.2013. godine.</i> (2) 31.III 2014 [RK] <i>Kroz regionalni stambeni program, u Nikšiću će biti izgrađene 62 stambene jedinice, u Podgorici 120.</i> <i>Kroz Regionalni stambeni program za Crnu Goru, predviđeno je obezbjeđenje sredstava za rješavanje stambenog pitanja za 6.063 lica (1.177 domaćinstava) koja spadaju u najranjivije kategorije (lica smještena u neformalnim kolektivnim centrima i ugrožena lica u privatnom smještaju, sa posebnim osvrtom na Kamp Konik).</i> <i>- Ukupna vrijednost projekta: 27.696 miliona €;</i> <i>- Kontribucija države: 15%, tj. 4.154 miliona €;</i> <i>- Donatorska sredstva: 23. 542 miliona €</i> <i>Crna Gora je u okviru Regionalnog stambenog programa, u martu 2013. godine, kandidovala „Pilot Projekat- Nikšić“ izgradnja 62 stambene jedinice, čija ukupna vrijednost iznosi 2.780.000.00€, sredstva grantu 1.980.000.00 €, kontribucija lokalne jedinice 600.000.00€.</i> <i>Skupština donatora je 11. oktobra 2013. godine, odobrila „Projekat Kamp Konik“ kojim je predviđena gradnja 120 stambenih jedinica.</i> <i>Ukupna vrijednost ovog projekta je 7.374.135.00€, sredstva grantu 5.993.785.00€, kao i „Projekat izgradnje Doma za stare“ u Pljevljima, čija ukupna vrijednost iznosi 2.612.407.00 od čega su donatorska sredstva 2.078.278.00€.</i>	
--	--	--	--	--	--

23: Pravosuđe i osnovna prava

3.10.2.18 *	Sprovesti informativne kampanje o ostvarivanju prava u okviru Regionalnog stambenog projekta (1) 31.XII 2013 [RK] (2) 31.III 2014 [RK] U Niksicu za regionalni stambeni program, apliciralo je 90 porodica, takodje 28 porodica u okviru regionalnog stambenog programa apliciralo je za rjesavanje stambenog pitanja u Bosni.	MRSS Budimirka Djukanovic	RK Do kraja 2013. i 2014.	Korisnici Regionalnog stambenog projekta obaviješteni o fazama implementacije (1) 31.XII 2013 [R] Sprovedene kampanje u svim opštinama u kojima će se realizovati RHP. (2) 31.III 2014 [R] U svim opštinama sprovedene su informativne kampanje, o fazama implementacije regionalnog stambenog propgrama. Takodje, na regionalnom nivou predstavnici cetiri partnerske zemlje sproveli su informativnu kampanju.	Broj porodica koje su aplicirale za rješavanje stambenog pitanja (1) 31.XII 2013 [RK] (2) 31.III 2014 [RK] U okviru regionalnog stambenog programa, na prvi javni poziv koji je objavilo Ministarstvo rada i socijalnog staranja, za opstinu Niksic apliciralo je 90 porodica. 28 porodica iz Crne Gore u okviru ovog projekta apliciralo je za rjesavanje stambenog pitanja u Bosni.
-------------	--	---------------------------------	---------------------------------------	--	---

3.11 Preporuka: Osigurati adekvatno procesuiranje zločina iz mržnje.

Br.	Mjera / Aktivnost	Nadl. Organ	Rok Status	INDIKATORI REZULTATA	INDIKATORI UTICAJA
3.11.1 *	Izvršiti dopunu Krivičnog zakonika u dijelu propisivanja: - krivičnog djela povreda ravnopravnosti (član 159), dopuniti na način da se ovo djelo može izvršiti ako se zbog seksualne orijentacije ili rodnog identiteta nekom licu ograniči ili uskrati ljudsko pravo ili sloboda, - u dijelu propisivanja posebne okolnosti za odmjeravanje kazne za krivično djelo koje je izvršeno iz mržnje. (1) 31.XII 2013 [R]	MP Branka Lakocevic	R Septembar 2013.	Usvojen Zakon o izmjenama i dopunama Krivičnog zakonika; (1) 31.XII 2013 [R] Usvojen Zakon o izmjenama i dopunama Krivičnog zakonika (Sl. list CG, br. 40/13). Zakon je stupio na snagu 21. VIII 2013. godine. Podaci o procesuiranim krivičnim djelima koja su izvršena iz mržnje. (1) 31.XII 2013 [RK] Napomena: Još uvijek ne raspoložemo statističkim podacima s obzirom da je Zakon stupio na snagu 21. VIII 2013. godine. Ovaj indikator će se pratiti kontinuirano.	Zakon o izmjenama i dopunama Krivičnog zakonika usklađen sa odredbama Okvirne odluke Savjeta 2008/913/JHA od 28.12.2008. godine o suzbijanju određenih oblika i načina izražavanja rasizma i ksenofobije krivično-pravnim sredstvima - odredbama Konvencije o e (1) 31.XII 2013 [R] Izvještaj EK. (1) 31.XII 2013 [?]

3.12 Preporuka: Osigurati usklađenost s pravnom tekovinom EU u oblasti zaštite ličnih podataka i omogućiti procjenu kroz pripremu relevantnih tabela transpozicije; obezbijediti dovoljne finansijske i ljudske resurse Agenciji za zaštitu podataka.

23: Pravosuđe i osnovna prava

Br.	Mjera / Aktivnost	Nadl. Organ	Rok Status	INDIKATORI REZULTATA	INDIKATORI UTICAJA
3.12.4	Edukacija državnih službenika, predstavnika medija i NVO o Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti i presudama Evropskog suda za ljudska prava – član 8 Evropske konvencije u vezi sa zaštitom ličnih podataka (namijenjeno službenicima koji primjenjuju Zakon o zaštiti podataka o ličnosti, predstavnicima elektronskih i štampanih medija i predstavnicima NVO sektora) <i>(1) 31.XII 2013 [RK]</i> <i>(2) 31.III 2014 [RK]</i> Podnijet zahtjev za TAIEX radionicu čiji polaznici će biti predstavnici državnih organa i zaposleni u Agenciji. Datum realizacije radionice predviđen je za 9. maj 2014.	AZLP Bojan Obrenovic	RK Jun – decembar 2013.; Januar – decembar 2014. ; Januar – decembar 2015. ; Januar – decembar 2016.	<i>Broj i vrsta obuka;</i> <i>(1) 31.XII 2013 [RK]</i> Dana 13.11.2013.godine Agencija je podnijela zahtjev za TAIEX radionicu po skraćenom postupku preko Ministarstva vanjskih poslova i evropskih integracija i predloženo je vrijeme održavanja radionice za oktobar 2014.godine. Dana 20.11.2013. godine Ministarstvo unutrašnjih poslova i javne uprave Crne Gore u saradnji sa Ministrastvom pravde i javne uprave Mađarske, u okviru projekta “Promocija pravosudne saradnje u Crnoj Gori” organizovala je seminar “Zaštita podataka u Evropskoj uniji”. Polaznici seminara su bili i službenici Agencije.Dana 21.11.2013. godine U Podgorici je dana 12.12.2013. godini je u organizaciji Agencije za zaštitu ličnih podataka u partnerstvu sa Crnogorskim Telekomom a.d. Podgorica održana konferencija “Zaštita ličnih podataka-legislativa i praksa”. Predavači na ovoj konferenciji su bili: Dr Claus-Dieter Ulmer, Povjerenik za zaštitu ličnih podataka Deutche Telekom Grupe, Marijana Marušić Kos , Povjerenik za zaštitu ličnih podataka Makedonskog Telekoma I Zora Čizmović, šef Odjeljenja za zaštitu ličnih podataka I swlobodan pristup informacijama Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore. Učesnici konferencije su bili zaposleni u Agenciji, predstavnici sudstva, tužilaštva, drugih državnih organa, nevladinog se i privatnog sektora. <i>(2) 31.III 2014 [RK]</i> <i>Broj i struktura polaznika.</i> <i>(1) 31.XII 2013 [RK]</i> Dana 20.11.2013. godine Ministarstvo unutrašnjih poslova i javne uprave Crne Gore u	<i>Smanjen broj prigovora za zaštitu ličnih podataka</i> <i>(1) 31.XII 2013 [RK]</i> U izvještajnom periodu u Agenciji je pristiglo 11 prigovora u oblasti zaštite ličnih podataka. Od tog broja Savjet Agencije je usvojio šest prigovora. <i>(2) 31.III 2014 [RK]</i> U I kvartalu 2014. godine podnesena su 4 prigovora na zapisnike o izvršenom nadzoru. S tim u vezi Savjet Agencije je usvojio 2 prigovora, dok su 2 odbijena kao neosnovana.

23: Pravosuđe i osnovna prava

				saradnji sa Ministrastvom pravde i javne uprave Mađarske, u okviru projekta "Promocija pravosudne saradnje u Crnoj Gori" organizovala je seminar "Zaštita podataka u Evropskoj uniji". Polaznici seminara su bili službenici Agencije, predstavnici sudskih organa i službenici MUP-a. Na ovom seminaru bilo je 25 polaznika. U Podgorici je dana 12.12.2013. godini u organizaciji Agencije za zaštitu ličnih podataka u partnerstvu sa Crnogorskim Telekomom a.d. Podgorica održana konferencija "Zaštita ličnih podataka-legislativa i praksa". Predavači na ovoj konferenciji su bili: Dr Claus-Dieter Ulmer, Povjerenik za zaštitu ličnih podataka Deutche Telekom Grupe, Marijana Marušić Kos, Povjerenik za zaštitu ličnih podataka Makedonskog Telekoma I Zora Čizmović, šef Odjeljenja za zaštitu ličnih podataka I slobodan pristup informacijama Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore. Učesnici konferencije su bili zaposleni u Agenciji, predstavnici sudstva, tužilaštva, drugih državnih organa, nevladinog se i privatnog sektora. Broj palaznika 30. Zahtjev za održavanje radionice u sklopu TAIX radionice je podnjet a još nije odobren. S toga nije preciziran broj učesnika. (2) 31.III 2014 [NR]	
3.12.5	Podizanje kapaciteta Agencije, kroz potpuno zapošljavanje dodatnih potrebnih kadrova u skladu sa Pravilnikom o sistematizaciji radnih mjesta odnosno nadležnostima Agencije (2) 31.III 2014 [RK]	AZLP Bojan Obrenovic	RK 2014. ; 1 novozaposleni; 2015.; 1 novozaposleni; 2016.; 1; novozaposleni	Broj novozaposlenih službenika po godinama (1) 31.XII 2013 [DR] Napomena: U 2013. Godini je , nakon davanja saglasnosti od strane Ministarstva finansija ,a u skladu sa Aktom o unutrašnjoj sistematizaciji i organizaciji radnih mjesta, zaposleno troje službenika, i to: savjetnik u Odsjeku za predmete I žalbe , savjetnik u Odsjeku za slobodan pristup informacijama I savjetnik za Registar I IT. (2) 31.III 2014 [RK] U 2014. godini je, nakon davanja saglasnosti od	

23: Pravosuđe i osnovna prava

				<i>strane Ministarstva finansija, a u skladu sa Aktom o unutrašnjoj sistematizaciji i organizaciji radnih mjesta, u Agenciji zaposleno dvoje (2) službenika, i to: pomoćnik direktora i pravni savjetnik u Odsjeku za slobodan pristup informacijama.</i>	
3.12.6	Edukacija zaposlenih u Agenciji za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama kroz tematske obuke: - prethodne provjere, - efikasne sofisticirane istrage, - inspekcijske kontrole, - praćenje razvoja međunarodnih standarda u ovoj oblasti. <i>(1) 31.XII 2013 [R]</i> <i>(2) 31.III 2014 [RK]</i>	AZLP Bojan Obrenovic	RK Jun – decembar 2013.; Januar – decembar 2014. ; Januar – decembar 2015. ; Januar – decembar 2016.	Broj i vrsta obuka; <i>(1) 31.XII 2013 [R]</i> <i>TAIEX program podrške Evropske komisije u saradnji sa Agencijom za zaštitu ličnih podataka Republike Hrvatske u svojstvu domaćina, organizovao je Radionicu na temu zaštite podataka i Interneta - Novi izazovi 20. i 21. juna 2013. u Zagrebu. Iz Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodnog pristupa informacija je prisustvovalo pet službenika. Urađena je prva aplikacija Taiex radi organizovanja radionice u saradnji sa međunarodnim ekspertima. Aplikacija je poslata TAIEX-u novembru 2013. TAIEX Radionoca odobrena i biće održana 23-24.01.2013.godine u Podgorici. Broj odobrenih učesnika je 30, od čega 15 zaposlenih u Agenciji.</i> <i>(2) 31.III 2014 [R]</i> <i>Održana TAIEX radionica 29. i 30. januara 2014.</i> Broj i struktura polaznika; <i>(1) 31.XII 2013 [R]</i> <i>TAIEX program podrške Evropske komisije u saradnji sa Agencijom za zaštitu ličnih podataka Republike Hrvatske u svojstvu domaćina, organizovao je Radionicu na temu zaštite podataka i Interneta - Novi izazovi 20. i 21. juna 2013. u Zagrebu. Iz Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodnog pristupa informacija je prisustvovalo pet službenika. Urađena je prva aplikacija Taiex radi organizovanja radionice u saradnji sa</i>	Ocjena rada Agencije iz stranih i domaćih izvještaja <i>(1) 31.XII 2013 [RK]</i> <i>U Izvještaju o napretku Crne Gore za 2013. godinu konstatovano je da treba pojačati napore kako bi se osigurala odgovarajuća implementacija relevantne legislative u oblasti zaštite ličnih podataka. Pravi balans treba da bude uspostavljen između prava na slobodan pristup informacijama i prava o zaštiti ličnih podataka.</i> <i>(2) 31.III 2014 [NR]</i> Napomena: U I kvartalu 2014. nije bilo stranih i domaćih izvještaja

23: Pravosuđe i osnovna prava

				<i>međunarodnim ekspertima. Aplikacija je poslata TAIEX-u novembru 2013.</i> <i>TAIEX Radionoca odobrena i biće održana 23-24.01.2013.godine u Podgorici. Broj odobrenih učesnika je 30, od čega 15 zaposlenih u Agenciji.</i> <i>(2) 31.III 2014 [R]</i> <i>Polaznici su bili predstavnici državnih organa, rukovaoci zbirkama podataka u svojstvu obveznika Zakona o zaštiti ličnih podataka. Broj polaznika je 35.</i> <i>Izveštaj o radu Agencije sa preporukama.</i> <i>(1) 31.XII 2013 [R]</i> <i>Na sjednici Skupštine Crne Gore održane u julu 2013. usvojen je dvotrećinskom većinom izveštaj o radu Agencije za 2012. godinu bez datih preporuka.</i> <i>(2) 31.III 2014 [RK]</i> <i>U toku je izrada Godišnjeg izvjestaja Agencije koji će biti dostavljen Skupštini Crne Gore na razmatranje do 31. marta 2014. godine.</i>	
3.12.7	Obezbijediti bolju informisanost građana o pravu na zaštitu ličnih podataka kroz: - javne tribine i seminare, - publikacije, - distribuciju Priručnika za lakše razumijevanje i primjenu prava na zaštitu ličnih podataka. <i>(2) 31.III 2014 [RK]</i>	AZLP Bojan Obrenovic	RK 2014. ; kontinuirano	<i>Broj tribina i seminara;</i> <i>(1) 31.XII 2013 [RK]</i> <i>Napomena: Dana 13.11.2013.godine Agencija je podnijela zahtjev za TAIEX radionicu po skraćenom postupku preko Ministarstva vanjskih poslova i evropskih integracija i predloženo je vrijeme održavanja radionice za mart 2014.godine. Zahtjev za održavanje radionice je podnjet a još nije odobren. S toga nije preciziran broj učesnika.</i> <i>(2) 31.III 2014 [RK]</i> <i>U I kvartalu 2014. organizovan je jedan tematski seminar za predstavnike medija.</i> <i>U sklopu obilježavanja Evropskog dana zaštite</i>	

23: Pravosuđe i osnovna prava

				<i>ličnih podataka, 28. januara 2014, organizovan je radni doručak sa predstavnicima elektronskih i štampanih medija u Crnoj Gori, na temu „Borba protiv korupcije i zaštita ličnih podataka“. Na ovu temu govorili su članovi Savjeta i direktor Agencije.</i> <i>Broj publikacija.</i> <i>(1) 31.XII 2013 [R]</i> <i>Napomena: Agencija je realizovala publikaciju-priručnik "Zaštita ličnih podataka i slobodan pristup informacijama" u namjeri da se približe načela i standardi, pozitivna legislativa i praksa na polju zaštite ličnih podataka u Crnoj Gori.</i> <i>(2) 31.III 2014 [R]</i> <i>Priručnik je publikovan u septembru 2013. godine.</i>	
--	--	--	--	--	--

4 SARADNJA SA NVO

Br.	Mjera / Aktivnost	Nadl. Organ	Rok Status	INDIKATORI REZULTATA	INDIKATORI UTICAJA
1	Izrada i usvajanje Uredbe o sastavu, kriterijumima za izbor i postupku predlaganja članova komisije za raspodjelu sredstava NVO <i>(1) 31.XII 2013 [NR]</i> <i>Pripremljen je nacrt Uredbe o sastavu, kriterijumima za izbor i postupku predlaganja članova komisije za raspodjelu sredstava NVO. Usvajanje uredbe odloženo je do konalnog usvajanja Zakona o igrama na sreću.</i> <i>(2) 31.III 2014 [NR]</i>	MF Milanka Otovic	NR 2013.	<i>Usvojena Uredba o sastavu, kriterijumima za izbor i postupku predlaganja članova komisije;</i> <i>(1) 31.XII 2013 [?]</i> <i>(2) 31.III 2014 [RK]</i> <i>Pripremljen je nacrt Uredbe o sastavu, kriterijumima za izbor i postupku predlaganja članova komisije za raspodjelu sredstava NVO. Usvajanje uredbe odloženo je do konalnog usvajanja Zakona o igrama na sreću.</i> <i>Raspisan javni poziv za članove Komisije na osnovu uredbe;</i> <i>(1) 31.XII 2013 [?]</i>	

23: Pravosuđe i osnovna prava

				(2) 31.III 2014 [?] <i>Broj pristiglih prijava kandidata;</i> (1) 31.XII 2013 [?] (2) 31.III 2014 [?] <i>Obrazovana Komisija za raspodjelu sredstava NVO.</i> (1) 31.XII 2013 [?] (2) 31.III 2014 [?]	
2	Izrada i usvajanje Uredbe o bližim kriterijumima za ocjenu projekata, odnosno programa NVO (1) 31.XII 2013 [NR] <i>Pripremljen je nacrt Uredbe o bližim kriterijumima za ocjenu projekata, odnosno programa NVO. Usvajanja uredbe odloženo je do konačnog usvajanja zakona o igrama na sreću.</i> (2) 31.III 2014 [NR] <i>Pripremljen je nacrt Uredbe o bližim kriterijumima za ocjenu projekata, odnosno programa NVO. Usvajanja uredbe odloženo je do konačnog usvajanja Zakona o igrama na sreću.</i>	MF Milanka Otovic	NR 2013.	<i>Usvojena Uredba o bližim kriterijumima za ocjenu projekata, odnosno programa NVO;</i> (1) 31.XII 2013 [?] (2) 31.III 2014 [?] <i>Broj projekata procijenjenih na osnovu Uredbe;</i> (1) 31.XII 2013 [?] (2) 31.III 2014 [?] <i>Broj žalbi nevladinih organizacija na način ocjenjivanja projekata na osnovu Uredbe.</i> (1) 31.XII 2013 [?] (2) 31.III 2014 [?]	
3 *	Izrada i usvajanje Strategije razvoja nevladinog sektora u Crnoj Gori (1) 31.XII 2013 [R]	MUP Vesko Vukcevic	R 2013.	<i>Usvojena Strategija razvoja nevladinog sektora u Crnoj Gori</i> (1) 31.XII 2013 [R]	

23: Pravosuđe i osnovna prava

				<i>Strategija razvoja nevladinog sektora u Crnoj Gori usvojena na sjednici Vlade od 26. decembra 2013. godine.</i>	
1	Izrada Analize zakonskog okvira za podsticanja kulture davanja i društveno odgovornog poslovanja kao posebnog oblika saradnje nevladinog i biznis sektora u cilju obezbjeđivanja finansijske održivosti NVO (2) 31.III 2014 [NR]	MF Milanka Otovic	NR 2013 - 2014.	<i>Izrađena i usvojena analiza zakonskog okvira;</i> (2) 31.III 2014 [?] <i>Predlozi i preporuke za konkretne izmjene relevantnih zakona.</i> (2) 31.III 2014 [?]	
2	Izrada novih i izmjena postojećih propisa u skladu sa Analizom (2) 31.III 2014 [NR]	MF Milanka Otovic	NR 2014.	<i>Usvojeni novi i izmijenjeni postojeći propisi u skladu sa analizom;</i> (2) 31.III 2014 [?] <i>Broj zajedničkih projekata NVO i biznis sektora;</i> (2) 31.III 2014 [?] <i>Povećan broj donacija preduzeća u novcu u oblastima opšteg interesa (zaštita životne sredine, kultura, ljudska prava, borba protiv korupcije...)</i> (2) 31.III 2014 [?]	
3	Izrada novog Zakona o volonterizmu u cilju kreiranja podsticajnog okvira za građanski aktivizam i održivost organizacija civilnog društva (2) 31.III 2014 [NR] <i>Ralozi za izmjenu Zakona o volonterskom radu, koji je u primjeni od 2010. godine, sa određenim izmjenama i dopunama iz 2012. godine, je usaglašavanje sa pravnim tekovinama Evropske unije.</i>	MRSS Tijana Prelevic	NR 2014.	<i>Usvojen novi Zakon o volonterizmu;</i> (2) 31.III 2014 [NR] <i>Ralozi za izmjenu Zakona o volonterskom radu, koji je u primjeni od 2010. godine, sa određenim izmjenama i dopunama iz 2012. godine, je usaglašavanje sa pravnim tekovinama Evropske unije.</i> <i>Isto tako, dosadašnje iskustvo u implementaciji Zakona o volonterskom radu, iziskuje potrebu za preciziranjem određenih zakonskih rješenja, kako ne bi dolazilo do nejasnoća u njihovoj primjeni.</i>	

23: Pravosuđe i osnovna prava

	<i>Isto tako, dosadašnje iskustvo u implementaciji Zakona o volonterskom radu, iziskuje potrebu za preciziranjem određenih zakonskih rješenja, kako ne bi dolazilo do nejasnoća u njihovoj primjeni.</i> <i>Izmjene i dopune su predviđene za IV kvartal 2014. godine.</i> <i>Ispravan naziv - Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o volonterskom radu (potrebno izmjeniti u nazivu mjere)</i>			<i>Obrađivač: Ministarstvo rada i socijalnog staranja u saradnji sa socijalnim partnerima.</i> <i>Rok: IV kvartal 2014. godine</i> <i>Nadležna tijela: Komisija za ekonomsku politiku i finansije</i> <i>Povećan broj volontera u državnom, biznis i nevladinom sektoru.</i> <i>(2) 31.III 2014 [NR]</i>	
4	Izrada Analize o potrebnim statističkim podacima u vezi sa radom NVO i načinu njihovog uvođenja u sistem zvanične statistike (radi objedinjavanja važnih podataka o sektoru: broj zaposlenih, broj volontera, finansijski prihodi NVO, prostor za rad...) <i>(2) 31.III 2014 [NR]</i>	ZZZ	NR 2014.	<i>Izrađena i usvojena analiza o potrebnim statističkim podacima o NVO sa konkretnim preporukama o vrsti potrebnih podataka i načinu njihovog uvođenja u sistem zvanične statistike</i> <i>(2) 31.III 2014 [?]</i>	
5	Izmjene zakonskih/podzakonskih akata i internih procedura u skladu sa Analizom o potrebnim statističkim podacima u vezi sa radom NVO i načinu njihovog uvođenja u sistem zvanične statistike <i>(1) 31.XII 2013 [NR]</i> <i>ROK 2014/2015.</i> <i>Nacrtom Akcionog plana realizacije Strategije razvoja nevladinih organizacija u Crnoj Gori predviđena je mjera izmjene i dopune zakona o računovodstvu i reviziji u smislu proširivanja kruga pravnih lica na koja se zakon primjenjuje i utvrđivanje specifičnosti finansijskog poslovanja nvo te evidentiranja podataka o kojima se do sada nije vodila evidencija.</i> <i>Ova mjera je definisana na predlog zavoda za statistiku i za njenu realizaciju zaduženo je Ministarstvo finansija u saradnji</i>	Vlada Danka Latkovic	NR 2014 - 2015.	<i>Usvojene izmjene zakonskih/podzakonskih akata i internih procedura u skladu sa Analizom;</i> <i>(2) 31.III 2014 [NR]</i> <i>Nacrtom akcionog plana realizacije Strategije razvoja nevladinih organizacija u CG predviđena je mjera izmjene i dopune zakona o računovodstvu i reviziji u smislu proširivanja kruga pravnih lica na koja se zakon primjenjuje i utvrđivanje specifičnosti finansijskog poslovanja NVO te evidentiranja podataka o kojima se do sada nije vodila evidencija.</i> <i>Dostupnost preciznih podataka o NVO kod relevantnih organa;</i> <i>(2) 31.III 2014 [?]</i>	

23: Pravosuđe i osnovna prava

	sa Zavodom za statistiku, a rok III kvartal 2015.				
	(2) 31.III 2014 [NR]			Dostupnost objedinjenih podataka o NVO na internet prezentaciji Kancelarije za saradnju Vlade i NVO. (2) 31.III 2014 [?]	

Br.	Mjera / Aktivnost	Nadl. Organ	Rok Status	INDIKATORI REZULTATA	INDIKATORI UTICAJA
6	Obrazovanje Komisije za raspodjelu sredstava za programe i projekte NVO (1) 31.XII 2013 [NR] (2) 31.III 2014 [NR] Akcionim planom realizacije Strategije razvoja nevladinih organizacija u CG, koju je Vlada donijela u decembru 2013. predviđena je mjera izmjene i dopune Zakona o nvo u dijelu koji se odnosi na finansiranje projekata i programa nvo i kofinansiranje projekata NVO podržanih iz fondova EU, kojima će se definisati i pitanje tijela za raspodjelu nosilac je ministarstvo finansija a rok za utvrđivanje predloga zakona je II kvartal 2014.	Vlada Danka Latkovic	NR 2013.	Donijeto rješenje o obrazovanju Komisije; (1) 31.XII 2013 [NR] (2) 31.III 2014 [NR] Članovi Komisije potpisali izjavu o konfliktu interesa. (1) 31.XII 2013 [?] (2) 31.III 2014 [NR]	
7	Jačanje kapaciteta članova Komisije za raspodjelu sredstava NVO kroz obuke o primjeni propisa u ovoj oblasti (1) 31.XII 2013 [NR] (2) 31.III 2014 [NR] Ova mjera će biti realizovana nakon donošenja podzakonskih akata potrebnih za imenovanje komisija i raspodjelu sredstava za projekte i programe NVO nakon izmjena i dopuna Zakona o Nvo baš u dijelu finansiranja a rok za	KSNVO Danka Latkovic	NR 2013.; kontinuirano	Broj obuka za članove komisije o načinu primjene Uredbe bližim kriterijumima za ocjenu projekata, odnosno programa NVO; (1) 31.XII 2013 [?] (2) 31.III 2014 [NR] Broj obuka za članove komisije o metodologiji rada profesionalnih evaluatora projekata.	

23: Pravosuđe i osnovna prava

	<i>izmjenju zakona je II kvartal 2014. a zaduženo je Ministarstvo finansija</i>			(1) 31.XII 2013 [?] (2) 31.III 2014 [NR]	
8	Priprema analize za definisanje statusa i nadležnosti Kancelarije za saradnju sa NVO (1) 31.XII 2013 [NR] (2) 31.III 2014 [NR] Ministarstvo unutrašnjih poslova obrazovalo međusektorsku radnu grupu za izradu analize institucionalnog okvira za vršenje poslova u vezi sa razvojem nvo sektora u okviru koje će se pored ostalog analizirati postojeće i predložiti nove nadležnosti i status Kancelarije. Ova mjera je utvrđena Akcionim planom realizacije Strategije razvoja nvo a rok je II kvartal 2014.	KSNVO Danka Latkovic	NR 2013.	Izrađena i usvojena analiza sa konkretnim predlozima koji se odnose na djelokrug i položaj Kancelarije, položaj i neophodan broj zaposljenih (1) 31.XII 2013 [NR] (2) 31.III 2014 [NR] MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA OBRAZOVALO MEĐUSEKTORSKU RADNU GRUPU ZA IZRADU ANALIZE INSTITUCIONALNOG OKVIRA ZA VRŠENJE POSLOVA U VEZI SA RAZVOJEM NVO SEKTORA U OKVIRU KOJE ĆE SE PORED OSTALOG ANALIZIRATI POSTOJEĆE I PREDLOŽITI NOVE NADLEŽNOSTI I STATUS KANCELARIJE.	
9	Povećanje broja zaposlenih u Kancelariji za saradnju sa NVO u skladu sa izrađenom analizom (1) 31.XII 2013 [NR] (2) 31.III 2014 [NR] Ova mjera je u vezi sa prethodnom analizom i bice realizovana u skladu sa rezultatima i preporukama iz analize.	Vlada Danka Latkovic	NR 2014.	Povećan broj zaposlenih u skladu sa prijedlozima iz analize (1) 31.XII 2013 [NR] (2) 31.III 2014 [NR]	
10	Izrada procjene potreba za obukom zaposlenih u Kancelariji za saradnju sa NVO (1) 31.XII 2013 [NR]	KSNVO Danka Latkovic	NR 2014.	Izrađena procjena potreba za obukom zaposlenih u Kancelariji (1) 31.XII 2013 [NR]	

23: Pravosuđe i osnovna prava

	(2) 31.III 2014 [NR] Uprava za kadrove i Kancelarija za saradnju sa Nvo preduzeli su aktivnosti za realizaciju ove mjere povezujući je sa sličnom koja se odnosi na program obuke kontakt osoba u državnim organima zaduženih za saradnju sa nvo, jer je tako racionalnije i svrsishodnije. Uprava za kadrove je preko Tajeksa već angažovala stranog eksperta (iz Hrvatske) koji će prvo napraviti Analizu potreba a onda i sam program usavršavanja ali i za kontakt osobe za saradnju sa nvo u državnim organima i za zaposlene u Kancelariji za saradnju sa Nvo. Prvi dolazak eksperta dogovoren je za period 14/16 IV 2014. tako da će do juna o.g. program obuke biti pripremljen			(2) 31.III 2014 [NR]	
11	Jačanje kapaciteta zaposlenih u Kancelariji (1) 31.XII 2013 [NR] Popunjena je proslijeđena TAEIX aplikacija za ekspertsku podršku u pogledu jačanja kapaciteta Kancelarije, gdje je potrebno sprovesti procjenu potreba za obukom za zaposlene u Kancelariji i kontakt osoba za saradnju sa NVO u državnim organima. (2) 31.III 2014 [DR] Uprava za kadrove je u komunikaciji sa ekspertima čija podrška je obezbijeđena kroz TAIEIX aplikaciju, čiji dolazak se očekuje krajem aprila.	UZK Jadranka Djurkovic	DR Kontinuirano	Broj obuka; (1) 31.XII 2013 [?] (2) 31.III 2014 [NR] Bolji rezultati zaposlenih nakon obuka; (1) 31.XII 2013 [?] (2) 31.III 2014 [NR] Povećano zadovoljstvo NVO radom Kancelarije. (1) 31.XII 2013 [?] (2) 31.III 2014 [NR]	
12	Redizajniranje veb sajta za Kancelariju sa sveobuhvatnim info za NVO i njegovo redovno ažuriranje	KSNVO Danka	NR	Redizajniran veb sajt; (1) 31.XII 2013 [NR]	

23: Pravosuđe i osnovna prava

	(1) 31.XII 2013 [NR] (2) 31.III 2014 [NR] <i>Slična mjera predviđena je Akcionim planom realizacije Strategije razvoja NVO u Crnoj Gori sa rokom IV kvartal 2014. a zaduženi su Generalni sekretarijat Vlade i ministarstvo za informaciono društvo i telekomunikacije</i>	Latkovic	2014 - 2015.	<i>rok je 2014/2015</i> <i>napomena: ista mjera predviđena nacrtom Akcionog plana realizacije Strategije razvoja NVO u Crnoj Gori sa rokom II kvartal 2014.</i> (2) 31.III 2014 [NR] <i>Redovno ažuriran sajt.</i> (1) 31.XII 2013 [NR] <i>rok je 2014/2015</i> <i>Napomena: dok se sajt ne redizajnira ne može se ni ažurirati</i> (2) 31.III 2014 [NR]	
13	Organizovanje posjeta i razmjene znanja za članove Savjeta za saradnju sa predstavnicima sličnih tijela u regionu (1) 31.XII 2013 [NR] (2) 31.III 2014 [NR] <i>Savjetu je prestao mandat a u toku je postupak obrazovanja novog savjetodavnog tijela umjesto njega u skladu sa Odlukom o savjetu za razvoj NVO koju je vlada donijela na sjednici 27.marta o.g. http://www.gov.me/sjednice_vlade/62</i>	KSNVO Danka Latkovic	NR Kontinuirano	<i>Broj sastanaka članica i članova Savjeta sa članovima Savjeta iz država regiona i EU</i> (1) 31.XII 2013 [NR] (2) 31.III 2014 [NR]	

Br.	Mjera / Aktivnost	Nadl. Organ	Rok Status	INDIKATORI REZULTATA	INDIKATORI UTICAJA
14	Izrada baze podataka o projektima NVO podržanih iz javnih fondova na lokalnom i nacionalnom nivou (1) 31.XII 2013 [NR]	KSNVO Danka Latkovic	NR 2014.	<i>Izrađena baza podataka dostupna na veb sajtu Kancelarije za saradnju Vlade i NVO</i> (1) 31.XII 2013 [NR] (2) 31.III 2014 [?]	

23: Pravosuđe i osnovna prava

	(2) 31.III 2014 [NR] Akcionim planom realizacije Strategije razvoja NVO u Crnoj Gori predviđena je slična mjera-obezbijediti javnu dostupnost podataka o dodijeljenim bespovratnim sredstvima nvo iz javnih izvora na državnom nivou i ostvarenim rezultatima podržanih porjekata i programa rezultatima eksterne evaluacije i revizije. Za ovu mjeru zaduženi je ministarstvo finansija u saradnji sa organima državne uprave i predviđeno je da podaci budu dostupni na sajtu ministarstva finansija (ne kancelarije koja i nema posebnu stranicu). rok je iv kvartal 2014.				
15	Izrada baze podataka o predstavnicima nevladinog sektora uključenih u rad radnih grupa koje formiraju državni organi (1) 31.XII 2013 [NR] (2) 31.III 2014 [NR] Ova mjera će biti realizovana nakon rješenja statusa Kancelarije i njenih nadležnosti, povećanja broja zaposlenih i uspostavljanja posebne veb prezentacije kancelarije na kojoj će biti veće tehničke mogućnosti za instaliranje baze .	KSNVO Danka Latkovic	NR 2014.	Izrađena baza podataka dostupna na veb sajtu Kancelarije za saradnju Vlade i NVO (1) 31.XII 2013 [NR] (2) 31.III 2014 [?]	
16	Izrada izmjena i dopuna pravilnika o organizaciji i sistematizaciji organa državne uprave (sa ciljem definisanja opisa poslova kontakt osobe za saradnju sa NVO) (1) 31.XII 2013 [RK] (2) 31.III 2014 [RK]	Vlada Danka Latkovic	RK 2014.	Broj usvojenih izmjena i dopuna pravilnika o organizaciji i sistematizaciji organa državne uprave (1) 31.XII 2013 [RK] 18 organa je izvršilo izmjenu i dopunu pravilnika o organizaciji i sistematizaciji i definisalo opis poslova za saradnju sa NVO. (2) 31.III 2014 [RK] U PERIODU OD JULA DO DECEMBRA 2013. 8 ORGANA: 3 MINISTASRTVA, 2 UPRAVE I JEDAN	

23: Pravosuđe i osnovna prava

				ZAVOD IZMIJENILI SU PRAVILNIKE O SISTEMATIZACIJI <i>Napomena: PODATAK DOBIJEN OD UPRAVE ZA KADROVE</i>	
17	Izrada programa obuka za kontakt osobe za saradnju državnih organa i NVO (1) 31.XII 2013 [NR] (2) 31.III 2014 [NR] Uprava za kadrove i Kancelarija za saradnju sa Nvo preduzeli su aktivnosti za realizaciju ove mjere povezujući je sa sličnom koja se odnosi na program obuke kontakt osoba u državnim organima zaduženih za saradnju sa nvo, jer je tako racionalnije i svrsishodnije. Uprava za kadrove je preko Tajeksa već angažovala stranog eksperta (iz Hrvatske) koji će prvo napraviti Analizu potreba a onda i sam program usavršavanja ali i za kontakt osobe za saradnju sa nvo u državnim organima i za zaposlene u Kancelariji za saradnju sa Nvo. Prvi dolazak eksperta dogovoren je za period 14/16 IV 2014. tako da će do juna o.g. program obuke biti pripremljen	KSNVO Danka Latkovic	NR _____ 2014.	Izrađen program obuka za kontakt osobe (1) 31.XII 2013 [NR] (2) 31.III 2014 [?]	
18	Organizovanje obuka za kontakt osobe za saradnju državnih organa i NVO (2) 31.III 2014 [NR] Nakon što eksperti čija je podrška obezbijeđena kroz TAIEX aplikaciju, sprovedu procjenu potreba za obukom u Kancelariji za NVO i kontakt osobama za saradnju državnih organa i NVO, predviđeno je sprovođenje obuka za iste.	UZK Jadranka Djurkovic	NR _____ 2014.; kontinuirano	Broj obuka za kontakt osobe; (2) 31.III 2014 [NR] Broj polaznika na obukama; (2) 31.III 2014 [NR] Povećano zadovoljstvo NVO radom kontakt osoba (ankete).	

23: Právosuđe i osnovna prava

				(2) 31.III 2014 [NR]	
--	--	--	--	----------------------	--